



Godina XXX
Petak, 20. februara/veljače 2026. godine

Број/Број
13

Година XXX
Петак, 20. фебруара 2026. године

ISSN 1512-7486 - bosanski jezik
ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik
ISSN 1512-7508 - srpski jezik
Član 4.

**PREDSTAVNIČKI DOM
PARLAMENTARNE SKUPŠTINE
BOSNE I HERCEGOVINE**

393

Temeljem člana 11. stava 2. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13, 38/22 i 44/25) i člana 18. stava (3) Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 70/25) i Instrukcije o korištenju interventne tekuće rezerve za vrijeme privremenog financiranja institucija Bosne i Hercegovine u razdoblju januar-mart 2026. godine Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine broj: 05-16-2-7293-2/25 od 19.1.2026. godine, član Kolegija Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Marinko Čavara donosi

**ODLUKU
O DODJELI SREDSTAVA INTERVENTNE TEKUĆE
REZERVE**

Član 1.

Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće rezerve budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine u ukupnom iznosu od 500,00 KM (pet stotina konvertibilnih maraka) studentici Karli Reloti iz Busovače, u vidu jednokratne novčane podrške.

Član 2.

Za realizaciju ove odluke zaduženi su Sektor za finansije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine, a sredstva iz člana 1. ove odluke uplatit će se na transakcijski račun Karle Relote.

Član 3.

Karla Relota obavezuje se članu Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dostaviti izvještaj o utrošenim sredstvima, najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana uplate novčanih sredstava.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku BiH".

Број 02/е-02-3-597-1/26
18. фебруара 2026. године

Član Kolegija
Predstavničkog doma
Marinko Čavara, s. r.

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13, 38/22 i 44/25) i članka 18. stavka (3) Zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 70/25) i Instrukcije o korištenju interventne tekuće pričuve za vrijeme privremenog financiranja institucija Bosne i Hercegovine u razdoblju siječanj-ožujak 2026. godine Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine broj: 05-16-2-7293-2/25 od 19.1.2026. godine, član Kolegija Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Marinko Čavara donosi

**ODLUKU
O DODJELI SREDSTAVA INTERVENTNE TEKUĆE
PRIČUVE**

Članak 1.

Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće pričuve proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine u ukupnom iznosu od 500,00 KM (pet stotina konvertibilnih maraka) studentici Karli Reloti iz Busovače, u vidu jednokratne novčane potpore.

Članak 2.

Za realizaciju ove odluke zaduženi su Sektor za financije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine, a sredstva iz člana 1. ove odluke uplatit će se na transakcijski račun Karle Relote.

Član Kolegija
Zastupničkog doma
Marinko Čavara, v. r.

Темељем члана 11. става 2. Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13, 38/22 и 44/25) и члана 18. става (3) Закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2025. годину ("Службени гласник БиХ", број 70/25) и Инструкције о кориштењу интервентне текуће резерве за вријеме привременог финансирања институција Босне и Херцеговине у раздобљу јануар-март 2026. године Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине број: 05-16-2-7293-2/25 од 19.1.2026. године, члан Колегија Заступничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине Маринко Чавара доноси

Одобравају се средства за интервентно коришћење текуће резерве буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обвеза Босне и Херцеговине у укупном износу од 500,00 КМ (петсто конвертибилних марака) студентици Ивони Шушњари из Бусоваче, у виду једнократне новчане подршке.

За реализацију ове одлуке задужени су Сектор за финансије Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине и Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине, а средства из члана 1. ове одлуке уплатиће се на трансакцијски рачун Ивоне Шушњаре.

Ивона Шушњаре обвезује се члану Колегија Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине доставити извјештај о утрошеним средствима, најкасније у року од 12 мјесеци од дана уплате новчаних средстава.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у "Службеном гласнику БиХ".

Представничког дома
Маринко Чавара, с. р.

395

Temeljem člana 11. stava 2. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13, 38/22 i 44/25) i člana 18. stava (3) Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 70/25) i Instrukcije o korištenju interventne tekuće rezerve za vrijeme privremenog financiranja institucija Bosne i Hercegovine u razdoblju januar-mart 2026. godine Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine broj: 05-16-2-7293-2/25 od 19.1.2026. godine, član Kolegija Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Marinko Čavara donosi

Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće rezerve budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine u ukupnom iznosu od 1000,00 KM (hiljadu konvertibilnih maraka) Udruzi dobrovoljaca i veterana Domovinskog rata HVO HB Bugujo za potporu u radu.

Za realizaciju ove odluke zaduženi su Sektor za finansije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine, a sredstva iz člana 1. ove odluke uplatit će se na transakcijski račun Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HVO HB Bugojno.

Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HVO HB Bugojno obvezuje se članu Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dostaviti izvještaj o utrošenim sredstvima, najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana uplate novčanih sredstava.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku BiH".

Predstavničkog doma
Marinko Čavara, s. r. l.

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13, 38/22 i 44/25) i članka 18. stavka (3) Zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2025. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 70/25) i Instrukcije o korištenju interventne tekuće pričuve za vrijeme privremenog financiranja institucija Bosne i Hercegovine u razdoblju siječanj-ožujak 2026. godine Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine broj: 05-16-2-7293-2/25 od 19.1.2026. godine, član Kolegija Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Marinko Čavara donosi

prilučve proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine u ukupnom iznosu od 1000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka) Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HVO HB Bujinjo za potporu u radu.

Članak 2.

Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine, a sredstva iz člana 1. ove
odluke uplatit će se na transakcijski račun Udruge dragovoljaca i
veterana Domovinskog rata HVO HB Bugojno.

Bugojno obvezuje se članu Kolegija Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dostaviti izvješće o utrošenim sredstvima, najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana uplate novčanih sredstava.

Чланак 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Службеном гласнику БиХ".

Број 02/е-02-3-597-3/26
18. фебруае 2026. године

Члан Колегија
Заступничког дома
Маринко Чавара, в. р.

Темељем члана 11. става 2. Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13, 38/22 и 44/25) и члана 18. става (3) Закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2025. годину ("Службени гласник БиХ", број 70/25) и Инструкције о кориштењу интервентне текуће резерве за вријеме привременог финансирања институција Босне и Херцеговине у раздобљу јануар-март 2026. године Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине број: 05-16-2-7293-2/25 од 19.1.2026. године, члан Колегија Заступничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине Маринко Чавара доноси

ОДЛУКУ**О ДОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ИНТЕРВЕНТНЕ ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ**

Члан 1.

Одобравају се средства за интервентно кориштење текуће резерве буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине у укупном износу од 1000,00 КМ (хиљаду конвертибилних марака) Удрузи драговољаца и ветерана Домовинског рата ХВО ХБ Бугојно за потпору у раду.

Члан 2.

За реализацију ове одлуке задужени су Сектор за финансије Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине и Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине, а средства из члана 1. ове одлуке уплатиће се на трансакцијски рачун Удруге драговољаца и ветерана Домовинског рата ХВО ХБ Бугојно.

Члан 3.

Удруга драговољаца и ветерана Домовинског рата ХВО ХБ Бугојно обавезује се члану Колегија Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине доставити извјештај о утрошеним средствима, најкасније у року од 12 мјесеци од дана уплате новчаних средстава.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у "Службеном гласнику БиХ".

Број 02/е-02-3-597-3/26
18. фебруара 2026. године

Члан Колегија
Представничког дома
Маринко Чавара, с. р.

**PREDSJEDNIŠTVO
BOSNE I HERCEGOVINE****396**

На основу члана 32. став 1. и) Пословника о раду Председништва БиХ ("Службени гласник БиХ", број 10/13, 32/13, 22/14 и 54/24), а у вези са чланом 9. Анекса VIII. Опћег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини - Споразума о Комисији за очување националних споменика, Председништво БиХ, на 27. редовној сједници, одржаној 12. јануара 2026. године, доноси

ОДЛУКУ**О КОМИСИЈИ ЗА ОЧУВАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ
СПОМЕНИКА**

Члан 1.

(Предмет)

Овом одлуком, у складу са Анексом VIII. - Споразумом о Комисији за очување националних споменика (у даљем тексту: Комисија), прописују се принципи и циљеви djelovanja Комисије, Комисија, сједиште, печат, састав, именовање и mandat, одлучивање у Комисији, представљање, овлашћења Комисије, критерији за проглашење националним спомеником, поступак пред Комисијом, средства за рад, опрема, особље, имунитет и трошкови, извршни функционер, правила и propisi, пријелазне одредбе, ступање на снагу одлуке, те друга питања значајна за ostvarivanje функција Комисије.

Члан 2.

(Комисија)

Комисија је институција Босне и Херцеговине, основана Анексом VIII Опћег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, са искључивим надлежностима за испунjавање циљева и задатака дефинираних Анексом VIII Опћег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини) и одлукaма Председништва БиХ.

Члан 3.

(Сједиште)

- (1) Сједиште Комисије је у Сарајеву.
- (2) Комисија може да организира обављање неких својих послова и изван свoga сједишта.

Члан 4.

(Печат)

- (1) Комисија има печат.
- (2) Облик, изглед и употреба печата utvrđuju се у складу са законом.

Члан 5.

(Састав, именовање и mandat)

- (1) Комисија је састављена од 5 (пет) чланова.
- (2) Два (2) члана су из entiteta Федерације Босне и Херцеговине, а један (1) је из entiteta Република Српска.
- (3) Преостала два (2) члана номинира генерални директор Организације Уједињених нација за проsvјету, науку и културу - UNESCO.
- (4) Председништво БиХ именује свих 5 (пет) чланова Комисије, на период од пет година, без јавног конкурса, уз могућност поновног именовања.
- (5) Председништво БиХ ће именовати чланове Комисије најкасније у року од 30 дана након истека мандата постојећих чланова Комисије, а процес номинације ће покренути најкасније шест мјесеци прије истека мандата.
- (6) У случају престанка чланства у Комисији из било којег разлога, прије истека мандата, Председништво БиХ именује појединачне чланове Комисије најкасније у року од 30 дана од дана престанка, односног чланства, у Комисији.
- (7) За члана Комисије може бити именована особа која посједује високостручне квалификације потврђене научним радом и другим видовима djelovanja који то потврђују, укључујући ангажирање на очувању и заштити културно-историјског, вjерског и другог материјално- цивилизацијског наслиједа.
- (8) Нједна особа која издржава казну коју је изрекао Међународни кривични трибунал за бившу Југославију, нити особа против које је тај трибунал подигао оптужницу а која се нје одазвала позиву да се појави пред Трибуналом, не може бити члан Комисије.

Član 6.

(Odlučivanje u Komisiji)

- (1) Komisija će o svim pitanjima iz svoje nadležnosti donositi odluke većinom glasova ukupnog broja svojih članova.
- (2) Odluke Komisije iz stava (1) ovog člana donose se u pisanoj formi, sa obrazloženjem svih nalaza i činjenica koje bude smatrala odgovarajućim.
- (3) Odluke Komisije su konačne.
- (4) Protiv konačnih odluka Komisije ne može biti izjavljena žalba ali može biti pokrenut upravni spor pred Sudom BiH, u skladu sa Zakonom o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine, "Službeni glasnik BiH", broj 19/02, 88/07, 83/08 i 74/10.

Član 7.

(Predstavljanje)

- (1) Komisiju predstavlja predsjedavajući Komisije na osnovu donesenih odluka i zaključaka Komisije.
- (2) Predsjedavajući Komisije predstavlja Komisiju i vrši i druge poslove i zadatke u skladu sa ovom odlukom, a naročito:
 - a) koordinira radom Komisije;
 - b) saziva sjednice i radne sastanke Komisije i predsjedava sjednicom odnosno sastankom, i predlaže dnevni red sjednica;
 - c) potpisuje odluke, zaključke i druge akte Komisije, te vrši i druge poslove u skladu sa odlukama Komisije i ovom odlukom.

Član 8.

(Ovlaštenja Komisije)

- (1) Komisija prima i odlučuje o zahtjevima za proglašenje neke imovine nacionalnim spomenikom zbog njenog kulturnog, historijskog, vjerskog ili etničkog značaja.

Član 9.

(Kriteriji za proglašenje nacionalnim spomenikom)

- (1) Objekti koji se mogu proglasiti nacionalnim spomenikom su pokretna ili nepokretna imovina od velikog značaja grupi ljudi sa zajedničkim kulturnim, historijskim, vjerskim ili etničkim naslijeđem, kao što su spomenici arhitekture, umjetnosti ili historije, arheološka nalazišta, grupe zgrada, kao i groblja.

Član 10.

(Postupak pred Komisijom)

- (1) Bilo koji organ vlasti, institucija osnovana odlukom organa vlasti, ustanova, udruženje, kao i svako drugo fizičko ili pravno lice, može podnijeti zahtjev Komisiji radi utvrđivanja imovine ili dobra kao nacionalnog spomenika.
- (2) Svaki zahtjev iz stava (1) ovog člana sadržavat će relevantne informacije u vezi sa datom imovinom ili dobrom, uključujući informacije o:
 - a) tačnoj lokaciji imovine,
 - b) njenom sadašnjem vlasniku i stanju u kojem se ista nalazi,
 - c) troškovima i izvorima sredstava neophodnih za eventualnu popravku bilo koje imovine, ukoliko ih je moguće procijeniti u toj fazi,
 - d) nekoj poznatoj predloženoj upotrebi i
 - e) osnovama za utvrđivanje nacionalnog spomenika.
- (3) Odlučujući o zahtjevu, Komisija će pružiti mogućnost vlasnicima predloženog nacionalnog spomenika, kao i drugim zainteresiranim licima ili stranama, da prezentiraju svoje stavove.
- (4) U roku od jedne godine, nakon što takav zahtjev bude podnesen Komisiji ili dok odluka ne bude donesena u saglasnosti sa ovom odlukom, ma šta da se prvo dogodi, sve

strane će se suzdržati od poduzimanja bilo kakvih namjernih mjera koje bi mogle oštetiti imovinu.

- (5) Komisija će, u svakom pojedinačnom slučaju, donijeti pisanu odluku koja će sadržavati sve nalaze i činjenice koje bude smatrala odgovarajućim, kao i detaljno obrazloženje osnova svoje odluke.
- (6) U svakom slučaju u kojem Komisija donese odluku o određivanju imovine kao nacionalnog spomenika, entitet na čijem području se nalazi imovina:
 - a) nastojat će, što je moguće više, da poduzme odgovarajuće pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere radi zaštite, konzerviranja, prezentacije i sanacije imovine, i
 - b) uzdržat će se od bilo kakvih namjernih mjera koje bi mogle oštetiti imovinu.

Član 11.

(Sredstva za rad, oprema, osoblje, imunitet i troškovi)

- (1) Sredstva za rad Komisije osiguravaju se u budžetu institucija Bosne i Hercegovine.
- (2) Komisija ima odgovarajuću opremu i profesionalno, kompetentno osoblje koje, uglavnom, odražava etnički sastav Bosne i Hercegovine, kako bi joj pomoglo pri obavljanju dužnosti.
- (3) Član Komisije može zasnovati radni odnos u Komisiji.
- (4) Rang članova Komisije analogan je rangu ombudsmana za ljudska prava u Bosni i Hercegovini.
- (5) Član Komisije koji nije zasnovao radni odnos u Komisiji ima pravo na naknadu za rad i ostale troškove vezane za rad u Komisiji.
- (6) Ukoliko član Komisije ne zasnuje radni odnos u Komisiji, pripada mu naknada za rad u visini maksimalne naknade utvrđene u skladu s članom 39. Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16 i 94/16)".
- (7) Članovi Komisije primaju naknadu za rad u Komisiji, kao i naknadu za ostale troškove vezane za rad u Komisiji.
- (8) Članovima Komisije koji nisu državljani Bosne i Hercegovine i članovima njihovih porodica bit će odobrene privilegije i imuniteti, u skladu sa članom 3. stav 3. Aneksa VIII. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

Član 12.

(Izvršni funkcioner)

- (1) Izvršnog funkcionera u Komisiji imenuje Komisija u skladu sa Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.
- (2) Izvršni funkcioner ima status rukovodećeg državnog službenika i koordinira radom Sekretarijata Komisije.
- (3) Izvršni funkcioner odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih resursa Komisije.
- (4) Izvršni funkcioner za svoj rad odgovara Komisiji.

Član 13.

(Pravila i propisi)

- (1) Komisija donosi pravila i propise potrebne za izvršavanje svojih funkcija i koji su u saglasnosti sa ovom odlukom i zakonima Bosne i Hercegovine, a kojima se uređuju:
 - a) način rada Komisije (Poslovnik o radu Komisije),
 - b) materijalno-finansijsko poslovanje, uključujući plate i druge naknade zaposlenih u Komisiji, u skladu sa zakonom (Pravilnik o materijalno-finansijskom poslovanju, Pravilnik o platama i naknadama i sl.), te,
 - c) druge akte potrebne za vršenje svoje funkcije.

Član 14.

(Prijelazne odredbe)

- (1) Svi postupci koji do dana stupanja na snagu ove odluke nisu riješeni bit će završeni po odredbama propisa koji su bili na snazi u vrijeme započinjanja postupaka.
- (2) Sve odredbe unutrašnjih akata Komisije koje nisu u saglasnosti sa ovom odlukom prestaju da važe danom njenog stupanja na snagu.
- (3) Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", broj 1/02, 10/02, 42/16 i 50/17).
- (4) Imenovanjem novog saziva Komisije u skladu sa ovom odlukom prestaje mandat članovima Komisije koji su imenovani Odlukom Predsjedništva BiH, broj 01-50-1-337-17/21, od 02. februara 2021. godine.
- (5) U roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine će imenovati svih pet (5) članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.

Član 15.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-50-1-3-64/26

12. januara 2026. godine

Sarajevo

Predsjedavajući

Željko Komšić, s. r.

Na temelju članka 32. stavak 1. i) Poslovnika o radu Predsjedništva BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13, 32/13, 22/14 i 54/24), a u svezi sa člankom 9. Aneksa VIII. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini - Sporazuma o Povjerenstvu za očuvanje nacionalnih spomenika, Predsjedništvo BiH, na 27. redovitoj sjednici, održanoj 12. siječnja 2026. godine, donosi

ODLUKU**O POVJERENSTVU ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA**

Članak 1.

(Predmet)

Ovom odlukom, sukladno s Aneksom VIII. - Sporazumom o Povjerenstvu za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), propisuju se principi i ciljevi djelovanja Povjerenstva, Povjerenstvo, sjedište, pečat, sastav, imenovanje i mandat, odlučivanje u Povjerenstvu, predstavljanje, ovlaštenja Povjerenstva, kriteriji za proglašenje nacionalnim spomenikom, postupak pred Povjerenstvom, sredstva za rad, oprema, osoblje, imunitet i troškovi, izvršni dužnosnik, pravila i propisi, prijelazne odredbe, stupanje na snagu odluke, te druga pitanja značajna za ostvarivanje dužnosti Povjerenstva.

Članak 2.

(Povjerenstvo)

Povjerenstvo je institucija Bosne i Hercegovine, utemeljeno Aneksom VIII Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, sa isključivim nadležnostima za ispunjavanje ciljeva i zadataka definiranih Aneksom VIII Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini) i odlukama Predsjedništva BiH.

Članak 3.

(Sjedište)

- (1) Sjedište Povjerenstva je u Sarajevu.
- (2) Povjerenstvo može organizirati obavljanje nekih svojih poslova i izvan svoga sjedišta.

Članak 4.

(Pečat)

- (1) Povjerenstvo ima pečat.
- (2) Oblik, izgled i upotreba pečata utvrđuju se sukladno sa zakonom.

Članak 5.

(Sastav, imenovanje i mandat)

- (1) Povjerenstvo je sastavljeno od 5 (pet) članova.
- (2) Dva (2) člana su iz entiteta Federacije Bosne i Hercegovine, a jedan (1) je iz entiteta Republika Srpska.
- (3) Preostala dva (2) člana nominira glavni ravnatelj Organizacije Ujedinjenih nacija za prosvjetu, znanost i kulturu - UNESCO.
- (4) Predsjedništvo BiH imenuje svih 5 (pet) članova Povjerenstva, na razdoblje od pet godina, bez javnog natječaja, uz mogućnost ponovnog imenovanja.
- (5) Predsjedništvo BiH će imenovati članove Povjerenstva najkasnije u roku od 30 dana nakon isteka mandata postojećih članova Povjerenstva, a proces nominacije će pokrenuti najkasnije šest mjeseci prije isteka mandata.
- (6) U slučaju prestanka članstva u Povjerenstvu iz bilo kojeg razloga, prije isteka mandata, Predsjedništvo BiH imenuje pojedinačne članove Povjerenstva najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka, odnosno članstva, u Povjerenstvu.
- (7) Za člana Povjerenstva može biti imenovana osoba koja posjeduje visokostručne kvalifikacije potvrđene znanstvenim radom i drugim vidovima djelovanja koji to potvrđuju, uključujući angažiranje na očuvanju i zaštiti kulturno-povijesnog, vjerskog i drugog materijalno- civilizacijskog naslijeđa.
- (8) Nijedna osoba koja izdržava kaznu koju je izrekao Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, niti osoba protiv koje je taj tribunal podigao optužnicu a koja se nije odazvala pozivu da se pojavi pred Tribunalom, ne može biti član Povjerenstva.

Članak 6.

(Odlučivanje u Povjerenstvu)

- (1) Povjerenstvo će o svim pitanjima iz svoje nadležnosti donositi odluke većinom glasova ukupnog broja svojih članova.
- (2) Odluke Povjerenstva iz stavka (1) ovog članka donose se u pisanoj formi, sa obrazloženjem svih nalaza i činjenica koje bude smatrala odgovarajućim.
- (3) Odluke Povjerenstva su konačne.
- (4) Protiv konačnih odluka Povjerenstva ne može biti izjavljena žalba ali može biti pokrenut upravni spor pred Sudom BiH, sukladno sa Zakonom o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine, "Službeni glasnik BiH", broj 19/02, 88/07, 83/08 i 74/10.

Članak 7.

(Predstavljanje)

- (1) Povjerenstvo predstavlja predsjedatelj Povjerenstva na temelju donesenih odluka i zaključaka Povjerenstva.
- (2) Predsjedatelj Povjerenstva predstavlja Povjerenstvo i vrši i druge poslove i zadatke sukladno sa ovom odlukom, a naročito:
 - a) koordinira radom Povjerenstva;
 - b) saziva sjednice i radne sastanke Povjerenstva i predsjedava sjednicom odnosno sastankom, i predlaže dnevni red sjednica;
 - c) potpisuje odluke, zaključke i druge akte Povjerenstva, te
 - d) vrši i druge poslove sukladno sa odlukama Povjerenstva i ovom odlukom.

Članak 8.

(Ovlaštenja Povjerenstva)

- (1) Povjerenstvo prima i odlučuje o zahtjevima za proglašenje neke imovine nacionalnim spomenikom zbog njezinog kulturnog, povijesnog, vjerskog ili etničkog značaja.

Članak 9.

(Kriteriji za proglašenje nacionalnim spomenikom)

- (1) Objekti koji se mogu proglasiti nacionalnim spomenikom su pokretna ili nepokretna imovina od velikog značaja skupini ljudi sa zajedničkim kulturnim, povijesnim, vjerskim ili etničkim naslijeđem, kao što su spomenici arhitekture, umjetnosti ili povijesti, arheološka nalazišta, skupine zgrada, kao i groblja.

Članak 10.

(Postupak pred Povjerenstvom)

- (1) Bilo koje tijelo vlasti, institucija utemeljena odlukom tijela vlasti, ustanova, udruga, kao i svaka druga fizička ili pravna osoba, može podnijeti zahtjev Povjerenstvu radi utvrđivanja imovine ili dobra kao nacionalnog spomenika.
- (2) Svaki zahtjev iz stavka (1) ovog članka sadržavat će relevantne informacije u svezi sa datom imovinom ili dobrom, uključujući informacije o:
 - a) točnoj lokaciji imovine,
 - b) njezinom sadašnjem vlasniku i stanju u kojem se ista nalazi,
 - c) troškovima i izvorima sredstava neophodnih za eventualnu popravku bilo koje imovine, ukoliko ih je moguće procijeniti u toj fazi,
 - d) nekoj poznatoj predloženoj uporabi i
 - e) temeljima za utvrđivanje nacionalnog spomenika.
- (3) Odlučujući o zahtjevu, Povjerenstvo će pružiti mogućnost vlasnicima predloženog nacionalnog spomenika, kao i drugim zainteresiranim osobama ili stranama, da prezentiraju svoje stavove.
- (4) U roku od jedne godine, nakon što takav zahtjev bude podnesen Povjerenstvu ili dok odluka ne bude donesena u suglasnosti sa ovom odlukom, ma šta da se prvo dogodi, sve strane će se suzdržati od poduzimanja bilo kakvih namjernih mjera koje bi mogle oštetiti imovinu.
- (5) Povjerenstvo će, u svakom pojedinačnom slučaju, donijeti pisanu odluku koja će sadržavati sve nalaze i činjenice koje bude smatrala odgovarajućim, kao i detaljno obrazloženje temelja svoje odluke.
- (6) U svakom slučaju u kojem Povjerenstvo donese odluku o određivanju imovine kao nacionalnog spomenika, entitet na čijem području se nalazi imovina:
 - a) nastojat će, što je moguće više, da poduzme odgovarajuće pravne, znanstvene, tehničke, administrativne i financijske mjere radi zaštite, konzerviranja, prezentacije i sanacije imovine, i
 - b) uzdržat će se od bilo kakvih namjernih mjera koje bi mogle oštetiti imovinu.

Članak 11.

(Sredstva za rad, oprema, osoblje, imunitet i troškovi)

- (1) Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u proračunu institucija Bosne i Hercegovine.
- (2) Povjerenstvo ima odgovarajuću opremu i profesionalno, kompetentno osoblje koje, uglavnom, odražava etnički sastav Bosne i Hercegovine, kako bi mu pomoglo pri obnašanju dužnosti.
- (3) Član Povjerenstva može zasnovati radni odnos u Povjerenstvu.
- (4) Rang članova Povjerenstva analogan je rang u ombudsmana za ljudska prava u Bosni i Hercegovini.

- (5) Član Povjerenstva koji nije zasnovao radni odnos u Povjerenstvu ima pravo na nadoknadu za rad i ostale troškove vezane za rad u Povjerenstvu.

- (6) Ukoliko član Povjerenstva ne zasnuje radni odnos u Povjerenstvu, pripada mu nadoknada za rad u visini maksimalne nadoknade utvrđene sukladno s člankom 39. Zakona o plaćama i nadoknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16 i 94/16)".

- (7) Članovi Povjerenstva primaju nadoknadu za rad u Povjerenstvu, kao i nadoknadu za ostale troškove vezane za rad u Povjerenstvu.

- (8) Članovima Povjerenstva koji nisu državljani Bosne i Hercegovine i članovima njihovih obitelji bit će odobrene privilegije i imuniteti, sukladno sa člankom 3. stavak 3. Aneksa VIII Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

Članak 12.

(Izvršni dužnosnik)

- (1) Izvršnog dužnosnika u Povjerenstvu imenuje Povjerenstvo sukladno sa Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.
- (2) Izvršni dužnosnik ima status rukovodećeg državnog službenika i koordinira radom Tajništva Povjerenstva.
- (3) Izvršni dužnosnik odgovoran je za korištenje financijskih, materijalnih i ljudskih resursa Povjerenstva.
- (4) Izvršni dužnosnik za svoj rad odgovara Povjerenstvu.

Članak 13.

(Pravila i propisi)

- (1) Povjerenstvo donosi pravila i propise potrebne za izvršavanje svojih dužnosti i koji su u suglasnosti sa ovom odlukom i zakonima Bosne i Hercegovine, a kojima se ustrojava:
 - a) način rada Povjerenstva (Poslovnik o radu Povjerenstva),
 - b) materijalno-financijsko poslovanje, uključujući plaće i druge nadoknade uposlenih u Povjerenstvu, sukladno sa zakonom (Pravilnik o materijalno-financijskom poslovanju, Pravilnik o plaćama i nadoknadama i sl.), te,
 - c) druge akte potrebne za vršenje svoje dužnosti.

Članak 14.

(Prijelazne odredbe)

- (1) Svi postupci koji do dana stupanja na snagu ove odluke nisu riješeni bit će završeni po odredbama propisa koji su bili na snazi u vrijeme započinjanja postupaka.
- (2) Sve odredbe unutamjih akata Povjerenstva koje nisu u suglasnosti sa ovom odlukom prestaju važiti danom njezinog stupanja na snagu.
- (3) Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o Povjerenstvu za očuvanje nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", broj 1/02, 10/02, 42/16 i 50/17).
- (4) Imenovanjem novog saziva Povjerenstva sukladno sa ovom odlukom prestaje mandat članovima Povjerenstva koji su imenovani Odlukom Predsjedništva BiH, broj 01-50-1-337-17/21, od 02. veljače 2021. godine.
- (5) U roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine će imenovati svih pet (5) članova Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika.

Članak 15.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-50-1-3-64/26

12. siječnja 2026. godine

Sarajevo

Predsjedatelj

Željko Komšić, v. r.

На основу члана 32. став 1. и) Пословника о раду Председништва БиХ ("Службени гласник БиХ", број 10/13, 32/13,22/14 и 54/24), а у вези са чланом 9. Анекса VIII Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини - Споразума о Комисији за очување националних споменика, Председништво БиХ, на 27. редовној сједници, одржаној 12. јануара 2026. године, доноси

ОДЛУКУ

О КОМИСИЈИ ЗА ОЧУВАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ СПОМЕНИКА

Члан 1.

(Предмет)

Овом одлуком, у складу са Анексом VIII - Споразумом о Комисији за очување националних споменика (у даљем тексту: Комисија), прописују се принципи и циљеви дјеловања Комисије, Комисија, сједиште, печат, састав, именовање и мандат, одлучивање у Комисији, представљање, овлаштења Комисије, критерији за проглашење националним спомеником, поступак пред Комисијом, средства за рад, опрема, особље, имунитет и трошкови, извршни функционер, правила и прописи, прелазне одредбе, ступање на снагу одлуке, те друга питања значајна за остваривање функција Комисије.

Члан 2.

(Комисија)

Комисија је институција Босне и Херцеговине, основана Анексом VIII Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, са искључивим надлежностима за испуњавање циљева и задатака дефинисаних Анексом VIII Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини) и одлукама Председништва БиХ.

Члан 3.

(Сједиште)

- (1) Сједиште Комисије је у Сарајеву.
- (2) Комисија може да организује обављање неких својих послова и изван свога сједишта.

Члан 4.

(Печат)

- (1) Комисија има печат.
- (2) Облик, изглед и употреба печата утврђују се у складу са законом.

Члан 5.

(Састав, именовање и мандат)

- (1) Комисија је састављена од 5 (пет) чланова.
- (2) Два (2) члана су из ентитета Федерације Босне и Херцеговине, а један (1) је из ентитета Република Српска.
- (3) Преостала два (2) члана номинује генерални директор Организације Уједињених нација за просвјету, науку и културу - УНЕСКО.
- (4) Председништво БиХ именује свих 5 (пет) чланова Комисије, на период од пет година, без јавног конкурса, уз могућност поновног именовања.

- (5) Председништво БиХ ће именовати чланове Комисије најкасније у року од 30 дана након истека мандата постојећих чланова Комисије, а процес номинације ће покренути најкасније шест мјесеци прије истека мандата.
- (6) У случају престанка чланства у Комисији из било којег разлога, прије истека мандата, Председништво БиХ именује појединачне чланове Комисије најкасније у року од 30 дана од дана престанка, односно чланства, у Комисији.
- (7) За члана Комисије може бити именовано лице које посједује високостручне квалификације-потврђене научним радом и другим видовима дјеловања који то потврђују, укључујући ангажовање на очувању и заштити културно-историјског, вјерског и другог материјално-цивилизацијског наслијеђа.
- (8) Ниједно лице које издржава казну коју је изрекао Међународни кривични трибунал за бившу Југославију, нити лице против којег је тај трибунал подигао оптужницу а која се није одазвала позиву да се појави пред Трибуналом, не може бити члан Комисије.

Члан 6.

(Одлучивање у Комисији)

- (1) Комисија ће о свим питањима из своје надлежности доносити одлуке већином гласова укупног броја својих чланова.
- (2) Одлуке Комисије из става (1) овог члана доносе се у писаној форми, са образложењем свих налаза и чињеница које буде сматрала одговарајућим.
- (3) Одлуке Комисије су коначне.
- (4) Против коначних одлука Комисије не може бити изјављена жалба али може бити покренут управни спор пред Судом БиХ, у складу са Законом о управним споровима Босне и Херцеговине, "Службени гласник БиХ", број 19/02, 88/07, 83/08 и 74/10.

Члан 7.

(Представљање)

- (1) Комисију представља председавајући Комисије на основу донесених одлука и закључака Комисије.
- (2) Председавајући Комисије представља Комисију и врши и друге послове и задатке у складу са овом одлуком, а нарочито:
 - а) координише радом Комисије;
 - б) сазива сједнице и радне састанке Комисије и председава сједницом односно састанком, и предлаже дневни ред сједница;
 - ц) потписује одлуке, закључке и друге акте Комисије, те
 - д) врши и друге послове у складу са одлукама Комисије и овом одлуком.

Члан 8.

(Овлаштења Комисије)

- (1) Комисија прима и одлучује о захтјевима за проглашење неке имовине националним спомеником због њеног културног, историјског, вјерског или етничког значаја.

Члан 9.

(Критерији за проглашење националним спомеником)

- (1) Објекти који се могу прогласити националним спомеником су покретна или непокретна имовина од великог значаја групи људи са заједничким културним, историјским, вјерским или етничким наслијеђем, као што су споменици архитектуре, умјетности или историје, археолошка налазишта, групе зграда, као и гробља.

Члан 10.

(Поступак пред Комисијом)

- (1) Било који орган власти, институција основана одлуком органа власти, установа, удружење, као и свако друго физичко или правно лице, може поднијети захтјев Комисији ради утврђивања имовине или добра као националног споменика.
- (2) Сваки захтјев из става (1) овог члана садржаваће релевантне информације у вези са датом имовином или добром, укључујући информације о:
 - а) тачној локацији имовине,
 - б) њеном садашњем власнику и стању у којем се иста налази,
 - ц) трошковима и изворима средстава неопходних за евентуалну поправку било које имовине, уколико их је могуће процијенити у тој фази,
 - д) некој познатој предложеној употреби и
 - е) основама за утврђивање националног споменика.
- (3) Одлучујући о захтјеву, Комисија ће пружити могућност власницима предложеног националног споменика, као и другим заинтересованим лицима или странама, да презентују своје ставове.
- (4) У року од једне године, након што такав захтјев буде поднесен Комисији или док одлука не буде донесена у сагласности са овом одлуком, ма шта да се прво догоди, све стране ће се суздржати од предузимања било каквих намјерних мјера које би могле оштетити имовину.
- (5) Комисија ће, у сваком појединачном случају, донијети писану одлуку која ће садржавати све налазе и чињенице које буде сматрала одговарајућим, као и детаљно образложење основа своје одлуке.
- (6) У сваком случају у којем Комисија донесе одлуку о одређивању имовине као националног споменика, ентитет на чијем подручју се налази имовина:
 - а) настојаће, што је могуће више, да предузме одговарајуће правне, научне, техничке, административне и финансијске мјере ради заштите, конзервирања, презентације и санације имовине, и
 - б) уздржаће се од било каквих намјерних мјера које би могле оштетити имовину.

Члан 11.

(Средства за рад, опрема, особље, имунитет и трошкови)

- (1) Средства за рад Комисије обезбјеђују се у буџету институција Босне и Херцеговине.
- (2) Комисија има одговарајућу опрему и професионално, компетентно особље које, углавном, одражава етнички састав Босне и Херцеговине, како би јој помогло при обављању функције.
- (3) Члан Комисије може засновати радни однос у Комисији.
- (4) Ранг чланова Комисије аналоган је рангу омбудсмена за људска права у Босни и Херцеговини.
- (5) Члан Комисије који није засновао радни однос у Комисији има право на накнаду за рад и остале трошкове везане за рад у Комисији.
- (6) Уколико члан Комисије не заснује радни однос у Комисији, припада му накнада за рад у висини максималне накнаде утврђене у складу с чланом 39. Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16 и 94/16)".

- (7) Чланови Комисије примају накнаду за рад у Комисији, као и накнаду за остале трошкове везане за рад у Комисији.
- (8) Члановима Комисије који нису држављани Босне и Херцеговине и члановима њихових породица биће одобрене привилегије и имунитети, у складу са чланом 3. став 3. Анекса VIII Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини.

Члан 12.

(Извршни функционер)

- (1) Извршног функционера у Комисији именује Комисија у складу са Законом о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине.
- (2) Извршни функционер има статус руководећег државног службеника и координише радом Секретаријата Комисије.
- (3) Извршни функционер одговоран је за кориштење финансијских, материјалних и људских ресурса Комисије.
- (4) Извршни функционер за свој рад одговара Комисији.

Члан 13.

(Правила и прописи)

- (1) Комисија доноси правила и прописе потребне за извршавање својих функција и који су у сагласности са овом одлуком и законима Босне и Херцеговине, а којима се уређују:
 - а) начин рада Комисије (Пословник о раду Комисије),
 - б) материјално-финансијско пословање, укључујући плате и друге накнаде запослених у Комисији, у складу са законом (Правилник о материјално-финансијском пословању, Правилник о платама и накнадама и сл.), те,
 - ц) друге акте потребне за вршење своје функције.

Члан 14.

(Прелазне одредбе)

- (1) Сви поступци који до дана ступања на снагу ове одлуке нису ријешени биће завршени по одредбама прописа који су били на снази у вријеме започињања поступака.
- (2) Све одредбе унутрашњих аката Комисије које нису у сагласности са овом одлуком престају да важе даном њеног ступања на снагу.
- (3) Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о Комисији за очување националних споменика ("Службени гласник БиХ", број 1/02, 10/02, 42/16 и 50/17).
- (4) Именовањем новог сазива Комисије у складу са овом одлуком престаје мандат члановима Комисије који су именовани Одлуком Предсједништва БиХ, број 01-50-1-337-17/21, од 02. фебруара 2021. године.
- (5) У року од 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, Предсједништво Босне и Херцеговине ће именовати свих пет (5) чланова Комисије за очување националних споменика.

Члан 15.

(Ступање на снагу)

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ".

Број 01-50-1-3-64/26

12. јануара 2026. године
Сарајево

Предсједавајући
Жељко Комшић, с. р.

**VIJEĆE MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE****397**

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 51. stav 2. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12, 93/17 i 18/24), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 100. sjednici, održanoj 26.01.2026. godine, donijelo je

**RJEŠENJE
O RAZRJEŠENJU DIREKTORA ARHIVA
BOSNE I HERCEGOVINE**

1. **Danijela Mrda**, razrješava se dužnosti direktora Arhiva Bosne i Hercegovine, zbog isteka mandata.
2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 16/26
26. januara 2026. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, s. r.

Na temelju članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i članka 51. stavak 2. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12, 93/17 i 18/24), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 100. sjednici, održanoj 26.1.2026. godine, donijelo je

**RJEŠENJE
O RAZRJEŠENJU RAVNATELJA ARHIVA
BOSNE I HERCEGOVINE**

1. **Danijela Mrda**, razrješava se dužnosti ravnatelja Arhiva Bosne i Hercegovine, zbog isteka mandata.
2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 16/26
26. siječnja 2026. godine
Sarajevo

Predsjedateljica
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, v. r.

Na osnovu člana 17. Zakona o Savjetu ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 51. stav 2. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12, 93/17 i 18/24), Savjet ministara Bosne i Hercegovine, na 100. sjednici, održanoj 26.01.2026. godine, donio je

**RJEŠENJE
O RAZRJEŠENJU DIREKTORA ARHIVA
BOSNE I HERCEGOVINE**

1. **Danijela Mrda**, razrješava se dužnosti direktora Arhiva Bosne i Hercegovine, zbog isteka mandata.

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

CM broj 16/26
26. januara 2026. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Savjeta ministara BiH
Borjana Krišto, s. r.

398

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 51. stav 2. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12, 93/17 i 18/24), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 100. sjednici održanoj 26.01.2026. godine, donijelo je

**RJEŠENJE
O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA DIREKTORA ARHIVA
BOSNE I HERCEGOVINE**

1. **Fuad Ohranović**, razrješava se dužnosti zamjenika direktora Arhiva Bosne i Hercegovine, zbog isteka mandata.
2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 17/26
26. januara 2026. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, s. r.

Na temelju članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i članka 51. stavak 2. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12, 93/17 i 18/24), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 100. sjednici održanoj 26.1.2026. godine, donijelo je

**RJEŠENJE
O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA RAVNATELJA ARHIVA
BOSNE I HERCEGOVINE**

1. **Fuad Ohranović**, razrješava se dužnosti zamjenika ravnatelja Arhiva Bosne i Hercegovine, zbog isteka mandata.
2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 17/26
26. siječnja 2026. godine
Sarajevo

Predsjedateljica
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, v. r.

Na osnovu člana 17. Zakona o Savjetu ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 51. stav 2. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12, 93/17 i 18/24), Savjet ministara Bosne i Hercegovine, na 100. sjednici, održanoj 26.01.2026. godine, donio je

Predsjedateljica
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, v. r.

1. **Adem Zolota**, imenuje se za vršitelja dužnosti direktora Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini do okončanja

- natječajne procedure, a najdulje na mandatno razdoblje od tri mjeseca.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 17.2.2026. godine i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".
- VM broj 21/26
26. siječnja 2026. godine
Sarajevo
- Predsjedateljica
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, v. r.

На основу члана 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), Савјет министара Босне и Херцеговине, на 100. сједници одржаној 26.1.2026. године, донио је

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

1. **Адем Золота**, именује се за вршиоца дужности директора Агенције за осигурање у Босни и Херцеговини до окончања конкурсне процедуре, а најдуже на мандатни период од три мјесеца.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од 17.2.2026. године и објављује се у "Службеном гласнику БиХ".
- СМ број 21/26
26. јануара 2026. године
Сарајево
- Председавајућа
Савјета министара БиХ
Борјана Кришто, с. р.

KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE

403

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 25. stav (1) tačka e), člana 42. stav (1) tačka d), a u vezi sa čl. 12., 14., 16., 17. i 18. Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), rješavajući po Prijavi koncentracije privrednog subjekta "ALFI RE" d.o.o. Ljubljana, Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija i privrednog subjekta "ERSTE" d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Ivana Lučića 2a, 1000 Zagreb, Republika Hrvatska, u svoje ime i za račun privrednog subjekta "ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B" Ivana Lučića 2a, 1000 Zagreb, Republika Hrvatska, zastupani po Advokatskom uredu "Marić&Co Sarajevo, Mehmeda Spahe 26, 71000 Sarajevo zaprimljenoj dana 24.07.2024. godine pod brojem UP - 01-26-1-017-1/24, na 16. sjednici održanoj dana 07.11.2024. godine, donijelo je

RJEŠENJE

1. Ocjenjuje se dopuštenom koncentracija učesnika na tržištu upravljanja (izdavanja) i raspolaganja maloprodajnim prostorom na teritoriji Bosne i Hercegovine, koja će nastati sticanjem zajedničke kontrole od strane privrednih subjekata "ALFI RE" d.o.o. Ljubljana, Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija i privrednog subjekta "ERSTE" d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Ivana Lučića 2a, 1000 Zagreb, Republika Hrvatska nad tržišnim centrom Planet Koper, Ankaranska cesta 2, 6000 Koper, Capodistria, Republika Slovenija.
2. Obavezuju se privredni subjekti "ALFI RE" d.o.o. Ljubljana, Ljubljana, Republika Slovenija i "ERSTE" d.o.o. Zagreb,

- Zagreb, Republika Hrvatska da uplate administrativnu taksu u iznosu od 5.000,00 KM (pethiljadakonvertibilnih maraka) u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.
3. Ovo Rješenje o koncentraciji se upisuje u Registar koncentracija.
4. Ovo Rješenje će biti objavljeno u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Образложење

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Konkurencijsko vijeće) je dana 24.07.2024. godine zaprimilo, pod brojem UP - 01-26-1-017-1/24 Prijavu koncentracije (u daljem tekstu: Prijava) privrednog subjekta "ALFI RE" d.o.o. Ljubljana, Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija (u daljem tekstu: "ALFI RE" ili Podnosilac 1) i privrednog subjekta "ERSTE" d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Ivana Lučića 2a, 1000 Zagreb, Republika Hrvatska, u svoje ime i za račun privrednog subjekta "ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B" Ivana Lučića 2a, 1000 Zagreb, Republika Hrvatska (u daljem tekstu: "ERSTE OMG B") (u daljem tekstu zajedno: "ERSTE PLAVI" ili Podnosilac 2) koji namjeravaju da steknu indirektnu zajedničku kontrolu nad tržišnim centrom Planet Koper (u daljem tekstu: Ciljna imovina) koji se nalazi na adresi Ankaranska cesta 2, 6000 Koper, Capodistria, Republika Slovenija.

(..)**¹

Podnosilac prijave je dopunio prijavu koncentracije dana 24.07.2024. godine, dana 23.08.2024. godine, dana 30.08.2024. godine i dana 04.10.2024. godine.

Prema podacima iz Prijave koncentracija će biti prijavljena Evropskoj komisiji, Autoritetu za konkurenciju Kosova, Agenciji za zaštitu konkurencije Crne Gore, Komisiji za zaštitu konkurencije Republike Sjeverne Makedonije i Komisiji za zaštitu konkurencije Srbije.

Koncentracija je odobrena od strane Autoriteta za konkurenciju Kosova, Agencije za zaštitu konkurencije Crne Gore, Komisije za zaštitu konkurencije Republike Sjeverne Makedonije i Komisije za zaštitu konkurencije Srbije.

Konkurencijsko vijeće je uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdilo da je prijava podnesena u smislu člana 16. stav (1) Zakona.

Konkurencijsko vijeće je, u skladu sa članom 16. stav (4) Zakona, izdalo Obavještenje o prijavi koncentracije broj UP - 01-26-1-017-9/24 od 17.10.2024. godine, koje je u dnevnoj štampi objavljeno dana 22.10.2024. godine, u kojem su pozvane sve zainteresovane strane na dostavljanje pisanih komentara u vezi provođenja iste.

Na navedenu obavijest nije bilo prigovora zainteresovanih strana.

1. Učesnici koncentracije

Učesnici predmetne koncentracije su: privredni subjekt "ALFI RE" upravljanje alternativnih investicijskih skladov d.o.o. Ljubljana, Veroškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, Slovenija, privredni subjekt ""ERSTE" društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje obavezanim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Ivana Lučića 2a, 1000 Zagreb, Republika Hrvatska i privredni subjekt "ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B" Ivana Lučića 2a, 1000 Zagreb, Republika Hrvatska.

¹ (..)** - podaci predstavljaju poslovnu tajnu

1.1. Podnosilac prijave 1 "ALFI RE" d.o.o. Ljubljana, Slovenija

Privredni subjekt "ALFI RE" upravljanje alternativnih investicijskih skladov d.o.o. Ljubljana, sa sjedištem Veroškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, Slovenija, registrovan dana 25.09.2019. godine pod brojem: 8512306000 u Poslovnom registru Slovenije.

Privredni subjekt "ALFI RE" je u većinskom vlasništvu privrednog subjekta "ALFI SKLADI" upravljanje skladov d.o.o. Ljubljana, sa 80% vlasničkog udjela.

(..)**

1.1.1. Povezani privredni subjekti Podnosioca prijave 1

Podnosilac prijave 1, privredni subjekt "ALFI RE" je prisutan u Bosni i Hercegovini preko povezanog privrednog subjekta "Firecat", Poljavnice bb, Poljavnice, Novi Grad, Bosna i Hercegovina.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge "Firecat" je registrovan u sudskom registru Okružnog privrednog suda u Prijedoru, pod JIB: 4403832120008.

(..)**

1.2. Podnosilac prijave 2 "ERSTE PLAVI" Zagreb, Republika Hrvatska

Privredni subjekt "ERSTE" društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje obaveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Ivana Lučića 2a, 1000 Zagreb, Republika Hrvatska, registrovan u sudskom registru pod matičnim brojem: 49659289650.

Obavezni penzioni fondovi kojima upravlja "ERSTE" d.o.o. Zagreb su:

1. "ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A",
2. "ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B" i
3. "ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE C".

(..)**U skladu sa propisima Republike Hrvatske, gore navedeni fondovi su subjekti bez statusa pravnog lica osnovani u skladu sa Zakonom o obaveznim mirovinskim fondovima (lex specialis) i Zakonom o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (lex specialis). Fondovi su upisani u službeni registar Hrvatske agencije za nadzor finansijskih usluga (HANFA).

Privredni subjekt "ERSTE" ne posjeduje dionice niti udjele u bilo kom dioničkom društvu odnosno društvu sa ograničenom odgovornošću. Važeća zakonska regulativna Republike Hrvatske odnosno Zakon o obaveznim mirovinskim fondovima zabranjuje društvu "ERSTE" d.o.o. sticanje dionica odnosno udjela u drugim privrednim društvima, uz određene izuzetke koji su za predmetnu koncentraciju neprimjenjivi.

Vlasnička struktura privrednog subjekta "ERSTE" je prikazana u sljedećoj tabeli:

Tabela 1.

Red. br.	Privredni subjekt	Vlasnički udio %
1.	ERSTE&STELEMAERKISCHE BANKA D.D. RIJEKA	(..)**
2.	ATMBIH GMBH	(..)**
3.	ERSTE GROUP BANK AG	(..)**
4.	STEIERMAERKISCHE BANKA UND SPARKASSE AG	(..)**
5.	ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	(..)**
6.	ISTARSKA KREDITNA BANKA D.D. UMAG	(..)**
7.	OSTALI	(..)**
8.	UKUPNO:	100

Izvor: Prijava koncentracije.

Privredni subjekt "ERSTE" stiče Ciljnu imovinu u svoje ime i za račun mirovinskog fonda "ERSTE PLAVI OBAVEZNI

MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B", Ivana Lučića 2a, 1000 Zagreb, Republika Hrvatska.

(..)**

Erste Grupa pruža finansijske usluge u sedam zemlja Centralne i Istočne Evrope (Austrija, Srbija, Češka, Slovačka, Mađarska, Rumunija, Hrvatska). Osnovana je 1819. godine kao prva štedionica u Austriji. Pored poslovanja sa stanovništvom, Erste Grupa pruža usluge finansiranja, kao i savjetodavne usluge pravnim licima pri investiranju i pristupu međunarodnim tržištima kapitala, finansiranju javnog sektora i operacija na međubankarskom tržištu.

1.2.1. Povezani privredni subjekti Podnosioca prijave 2

U Bosni i Hercegovini Podnosilac prijave 2 "ERSTE PLAVI" je prisutan je u Bosni i Hercegovini preko povezanih privrednih subjekata "ERSTE GRUPE", kako slijedi:

- "Sparkasse Bank" d.d. Bosna i Hercegovina
- "Sparkasse Leasing d.o.o. Sarajevo
- "S - PREMIUM" D.O.O. Sarajevo

1.2.1.1. Privredni subjekt "Sparkasse Bank" d.d. Bosna i Hercegovina

Privredni subjekt "Sparkasse Bank" d.d. Bosna i Hercegovina, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo je prema Aktuelnom izvodu iz sudskog registra broj: 065-0-RegZ-24-010467 od 22.08.2024. godine registrovan u sudskom registru Općinskog suda u Sarajevu pod matičnim brojem: 65-02-0006-08 (stari broj: 1-21946), sa upisanim osnovnim kapitalom u iznosu od (..)**KM.

(..)**

Pretežna registrovana djelatnost privrednog subjekta "Sparkasse Bank" je pružanje bankarskih usluga.

1.2.1.2. Privredni subjekt "Sparkasse Leasing" d.o.o. Sarajevo

Privredni subjekt "Sparkasse Leasing" društvo sa ograničenom odgovornošću za leasing nekretnina, vozila, brodova i mašina Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo je prema Aktuelnom izvodu iz sudskog registra broj 065-0-RegZ-24-010468 od 22.08.2024. godine registrovan u sudskom registru Općinskog suda u Sarajevu pod matičnim brojem: 65-02-05541-10 (stari broj 1-26366), sa upisanim osnovnim kapitalom u iznosu od (..)**.

(..)**

Pretežna registrovana djelatnost privrednog subjekta "Sparkasse Leasing" je djelatnost finansijskog zakupa, zakupa automobila i motornih vozila lake kategorije, zakupa kamiona, opreme za rekreaciju i sport i ostalih predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo i dr.

1.2.1.3. Privredni subjekt "S - PREMIUM" d.o.o. Sarajevo

Privredni subjekt "S - PREMIUM" društvo sa ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo je prema Aktuelnom izvodu iz sudskog registra broj 065-0-RegZ-24-01046 od 22.08.2024. godine registrovan u sudskom registru Općinskog suda u Sarajevu pod matičnim brojem: 65-02-0478-10, sa upisanim osnovnim kapitalom u iznosu od (..)**.

(..)**

Registrovana djelatnost privrednog subjekta "S PREMIUM" je djelatnost agenata i posrednika osiguranja.

2. Obaveza prijave koncentracije

Obaveza prijave koncentracije privrednih subjekata, u smislu člana 14. stav (1) tačka b) Zakona, postoji ako ukupni godišnji prihod svakog od najmanje dva privredna subjekta učesnika koncentracije ostvarena prodajom roba i/ili usluga na tržištu Bosne i Hercegovine iznose najmanje 8 miliona KM po završnom računu u godini koja je prethodila koncentraciji, ili ako je njihov zajednički udio na relevantnom tržištu veći od 40,0%.

Ukupni godišnji prihodi učesnika koncentracije i njihovih povezanih privrednih subjekata, na dan 31.12.2023. godine iznosio je:

Tabela 2.

Ukupni godišnji prihod učesnika koncentracije u 2022. godini		
	ALFI SKLADI GRUPA	ERSTE GRUPA
BiH	(..)**	(..)**
Svijet	(..)**	(..)**

Izvor: Podaci iz prijave.

Godišnji prihod učesnika koncentracije predstavlja ukupne prihode (bez poreza na dodanu vrijednost i drugih poreza koji se direktno odnose na učesnike koncentracije na tržištu Bosne i Hercegovine) u smislu člana 9. tačka h) Odluke o načinu podnošenja prijave i kriteriji za ocjenu koncentracija privrednih subjekata.

3. Pravni okvir ocjene namjere koncentracije

Konkurencijsko vijeće je u provedbi postupka ocjene predmetnih koncentracija primijenilo odredbe Zakona, Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta ("Službeni glasnik BiH", br. 18/06 i 34/10), Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata ("Službeni glasnik BiH", broj 34/10), te Zakon o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/07, 41/13 i 53/16).

Konkurencijsko vijeće je u skladu sa članom 43. stav (7) Zakona, pri izračunavanju ukupnih godišnjih prihoda učesnika koncentracije, koristilo kriterije i standarde Obavijesti Evropske komisije o računanju ukupnog prihoda u skladu sa Uredbom Vijeća (EEZ) broj: 4064/89 o kontroli koncentracija privrednih subjekata.

4. Pravni osnov i oblik koncentracije

U Prijavi koncentracije i dopuni prijave koncentracije Podnosioci prijave navode da predmetna koncentracija uključuje sticanje zajedničke kontrole od strane Podnosilaca nad dijelom poslovanja slovenačkog privrednog društva, a putem nekoliko međusobno povezanih i zavisnih pravnih radnji koje za krajnji cilj imaju zajedničko sticanje imovine od strane Podnosilaca prijave.

(..)**

Ciljna imovina se odnosi na tržišni centar Planet Koper (35.000 m²), koji se nalazi na adresi Ankaranska cesta 2, 6000 Koper, Capodistria, Slovenija i koji predstavlja dio privrednog društva Lighthouse Investments, Nepremičninska vlaganja d.o.o. sa sjedištem na adresi Ankaranska cesta 2, 6000 Koper, capodistria, Slovenija, matično broj 7093314000 (u daljem tekstu: "Lighthouse Investments" ili Prodavac).

(..)**

Slijedom navedenog, pravni oblik predmetne koncentracije je zajedničko ulaganje na dugoročnoj osnovi dva ili više nezavisnih privrednih subjekata koji djeluju kao nezavisni privredni subjekti, u smislu odredbi člana 12. stav (1) tačka c) Zakona.

5. Relevantno tržište

Relevantno tržište proizvoda određeno je u skladu sa članom 3. Zakona i obuhvata relevantno tržište proizvoda određenih proizvoda i/ili usluga koje su predmet obavljanja djelatnosti na određenom geografskom tržištu. Relevantno tržište proizvoda predstavlja skup svih proizvoda i/ili usluga koje potrošači i/ili korisnici smatraju međusobno zamjenjivim, pod prihvatljivim uslovima, imajući u vidu posebno njihove bitne karakteristike, kvalitet, uobičajenu namjenu, način upotrebe, uslove prodaje i cijene. Relevantno tržište u geografskom smislu obuhvata cjelokupnu ili dio teritorije Bosne i Hercegovine na kojoj privredni subjekt djeluje u prodaji i/ili kupovini relevantnog proizvoda pod jednakim ili dovoljno ujednačenim uslovima i koji to tržište bitno razlikuje od uslova tržišne konkurencije na susjednim geografskim tržištima.

Prijedlog Podnosilaca prijave je da relevantno tržište proizvoda za potrebe analize ove koncentracije može ostati otvoreno, imajući u vidu da se koncentracija provodi van teritorije Bosne i Hercegovine. Ipak, Podnosioci prijave alternativno predlažu da relevantno tržište može biti definisano kao tržište davanja u zakup i upravljanja (ličnim ili iznajmljenim) nekretninama na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Iako je u svojoj praksi, Evropska komisija segmentirala tržište nekretnina na osnovu njihove namjene, na nekretnine namijenjene komercijalnoj upotrebi i nekretnine namijenjene stanovanju, a u okviru tržišta komercijalnih nepokretnosti dodatno podijelila navedeno tržište na tržište kancelarijskog prostora, maloprodajnog prostora i na industrijske zgrade (uključujući skladišni prostor), Podnosioci prijave smatraju da nema potrebe za daljim segmentiranjem relevantnog tržišta odnosno za podjelom tržišta prema tipu komercijalnih nepokretnosti koje su predmet zakupa, uzevši u obzir da Ciljna imovina nije prisutna u Bosni i Hercegovini.

Imajući u vidu namjenu ciljne imovine (Koper tržišni centar), odnosno da se ona koristi kao maloprodajni prostor, Konkurencijsko vijeće je relevantno tržište proizvoda, u konkretnom slučaju, definisalo kao tržište upravljanja (izdavanja) i raspolaganja maloprodajnim prostorom, te smatra da za potrebe ocjene efekata ove koncentracije, nije potrebno dalje segmentirati ovo tržište.

Konkurencijsko vijeće je za potrebe ocjene efekata predmetne koncentracije, relevantno geografsko tržište, u skladu sa prijedlogom Podnosioca prijave, odredilo kao teritoriju Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 3. stav (3) Zakona.

Slijedom navedenog, pod relevantnim tržištem predmetne koncentracije smatra se tržište upravljanja (izdavanja) i raspolaganja maloprodajnim prostorom na teritoriji Bosne i Hercegovine.

6. Ocjena efekata koncentracije

Prilikom ispitivanja efekata koncentracije na konkurenciju u Bosni i Hercegovini, Konkurencijsko vijeće je na osnovu podataka koje su dostavili Podnosioci prijave ocijenilo da sprovođenje koncentracije neće narušiti konkurenciju na relevantnom tržištu, imajući u vidu da se koncentracija realizira van teritorije Bosne i Hercegovine.

Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, Konkurencijsko vijeće smatra da predmetna koncentracija ne dovodi do stvaranja ili jačanja dominantnog položaja na relevantnom tržištu, niti narušava, ograničava ili sprječava konkurenciju na tržištu Bosne i Hercegovine u smislu člana 13. Zakona.

Slijedom navedenog, Konkurencijsko vijeće je ocijenilo dopuštenom predmetnu koncentraciju u smislu člana 18. stav (2) tačka a) Zakona, kao u tački 1. dispozitiva ovog Rješenja.

7. Administrativna taksa

Podnosioci prijave su na ovo Rješenje, u skladu sa članom 2. stav (1) tarifni broj 107. tačka d) pod 1) Odluke o visini administrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem ("Službeni glasnik BiH", br. 30/06, 18/11 i 75/18) dužni platiti administrativnu taksu u ukupnom iznosu od 5.000,00 KM u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

U skladu sa navedenim, Konkurencijsko vijeće je donijelo odluku kao u tački 2. dispozitiva ovog Rješenja.

8. Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja nije dozvoljena žalba.

Nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema, odnosno objave ovoga Rješenja.

Broj UP-01-26-1-017-15/24

07. novembra 2024. godine

Sarajevo

Predsjednik
Ivo Jerkić, s. r.

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine, na temelju članka 25. stavak (1) točka e), članka 42. stavak (1) točka d), a u svezi sa čl. 12., 14., 16., 17. i 18. Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), rješavajući po Prijavi koncentracije gospodarskog subjekta "ALFI RE" d.o.o. Ljubljana, Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija i gospodarskog subjekta "ERSTE" d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Ivana Lučića 2a, 1000 Zagreb, Republika Hrvatska, u svoje ime i za račun gospodarskog subjekta "ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B" Ivana Lučića 2a, 1000 Zagreb, Republika Hrvatska, zastupani po Advokatskom uredu "Marić&Co Sarajevo, Mehmeda Spahe 26, 71000 Sarajevo zaprimljenoj dana 24.07.2024. godine pod brojem UP-01-26-1-017-1/24, na 16. sjednici održanoj dana 07.11.2024. godine, donijelo je

RJEŠENJE

- Ocenjuje se dopuštenom koncentracija sudionika na tržištu upravljanja (izdavanja) i raspolaganja maloprodajnim prostorom na teritoriju Bosne i Hercegovine, koja će nastati stjecanjem zajedničke kontrole od strane gospodarskih subjekata "ALFI RE" d.o.o. Ljubljana, Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija i gospodarskog subjekta "ERSTE" d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Ivana Lučića 2a, 1000 Zagreb, Republika Hrvatska nad tržnim centrom Planet Koper, Ankaranska cesta 2, 6000 Koper, Capodistria, Republika Slovenija.
- Obvezuju se gospodarski subjekti "ALFI RE" d.o.o. Ljubljana, Ljubljana, Republika Slovenija i "ERSTE" d.o.o. Zagreb, Zagreb, Republika Hrvatska da uplate administrativnu pristojbu u iznosu od 5.000,00 KM (pettisućakonvertibilnih maraka) u korist Proračuna institucija Bosne i Hercegovine.
- Ovo Rješenje o koncentraciji se upisuje u Registar koncentracija.
- Ovo Rješenje će biti objavljeno u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Konkurencijsko vijeće) je dana 24.07.2024. godine zaprimilo, pod brojem UP - 01-26-1-017-1/24 Prijavu koncentracije (u daljnjem tekstu: Prijava) gospodarskog subjekta "ALFI RE" d.o.o. Ljubljana, Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija (u daljnjem tekstu: "ALFI RE" ili Podnositelj 1) i gospodarskog subjekta "ERSTE" d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Ivana Lučića 2a, 1000 Zagreb, Republika Hrvatska, u svoje ime i za račun gospodarskog subjekta "ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B" Ivana Lučića 2a, 1000 Zagreb, Republika Hrvatska (u daljnjem tekstu: "ERSTE OMG B") (u daljnjem tekstu zajedno: "ERSTE PLAVI" ili Podnositelj 2) koji namjeravaju da steknu neizravnu zajedničku kontrolu nad tržnim centrom Planet Koper (u daljnjem tekstu: Ciljna imovina)

koji se nalazi na adresi Ankaranska cesta 2, 6000 Koper, Capodistria, Republika Slovenija.

(..)**¹

Podnositelj prijave je dopunio prijavu koncentracije dana 24.07.2024. godine, dana 23.08.2024. godine, dana 30.08.2024. godine i dana 04.10.2024. godine.

Prema podacima iz Prijave koncentracija će biti prijavljena Europskoj komisiji, Autoritetu za konkurenciju Kosova, Agenciji za zaštitu konkurencije Crne Gore, Komisiji za zaštitu konkurencije Republike Sjeverne Makedonije i Komisiji za zaštitu konkurencije Srbije.

Koncentracija je odobrena od strane Autoriteta za konkurenciju Kosova, Agencije za zaštitu konkurencije Crne Gore, Komisije za zaštitu konkurencije Republike Sjeverne Makedonije i Komisije za zaštitu konkurencije Srbije.

Konkurencijsko vijeće je uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdilo da je prijava podnesena u smislu članka 16. stavak (1) Zakona.

Konkurencijsko vijeće je, sukladno sa člankom 16. stavak (4) Zakona, izdalo Obavijest o prijavi koncentracije broj: UP -01-26-1-017-9/24 od 17.10.2024. godine, koje je u dnevnoj štampi objavljeno dana 22.10.2024. godine, u kojem su pozvane sve zainteresirane strane na dostavljanje pisanih komentara u svezi provođenja iste.

Na navedenu obavijest nije bilo prigovora zainteresiranih strana.

1. Sudionici koncentracije

Sudionici predmetne koncentracije su: gospodarski subjekt "ALFI RE" upravljanje alternativnih investicijskih skladov d.o.o. Ljubljana, Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, Slovenija, gospodarski subjekt "ERSTE" društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje obaveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Ivana Lučića 2a, 1000 Zagreb, Republika Hrvatska i gospodarski subjekt "ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B" Ivana Lučića 2a, 1000 Zagreb, Republika Hrvatska.

1.1. Podnositelj prijave 1 "ALFI RE" d.o.o. Ljubljana, Slovenija

Gospodarski subjekt "ALFI RE" upravljanje alternativnih investicijskih skladov d.o.o. Ljubljana, sa sjedištem Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, Slovenija, registriran dana 25.09.2019. godine pod brojem: 8512306000 u Poslovnom registru Slovenije.

Gospodarski subjekt "ALFI RE" je u većinskom vlasništvu gospodarskog subjekta "ALFI SKLADI" upravljanje skladov d.o.o. Ljubljana, sa 80% vlasničkog udjela.

(..)**

1.1.1. Povezani gospodarski subjekti Podnositelja prijave 1

Podnositelj prijave 1, gospodarski subjekt "ALFI RE" je prisutan u Bosni i Hercegovini preko povezanog gospodarskog subjekta "Firecat", Poljavnice bb, Poljavnice, Novi Grad, Bosna i Hercegovina.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge "Firecat" je registriran u sudskom registru Okružnog privrednog suda u Prijedoru, pod JIB: 4403832120008.

(..)**

1.2. Podnositelj prijave 2 "ERSTE PLAVI" Zagreb, Republika Hrvatska

Gospodarski subjekt "ERSTE" društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje obaveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Ivana Lučića 2a, 1000 Zagreb, Republika Hrvatska, registriran u sudskom registru pod matičnim brojem: 49659289650.

¹ (..)** - podatci predstavljaju poslovnu tajnu

Obvezni penzioni fondovi kojima upravlja "ERSTE" d.o.o. Zagreb su:

1. "ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A",
2. "ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B" i
3. "ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE C".

(..)**Sukladno propisima Republike Hrvatske, gore navedeni fondovi su subjekti bez statusa pravne osobe osnovani sukladno sa Zakonom o obaveznim mirovinskim fondovima (lex specialis) i Zakonom o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (lex specialis). Fondovi su upisani u službeni registar Hrvatske agencije za nadzor finansijskih usluga (HANFA).

Gospodarski subjekt "ERSTE" ne posjeduje dionice niti udjele u bilo kom dioničkom društvu odnosno društvu sa ograničenom odgovornošću. Važeća zakonska regulativa Republike Hrvatske odnosno Zakon o obaveznim mirovinskim fondovima zabranjuje društvu "ERSTE" d.o.o. stjecanje dionica odnosno udjela u drugim gospodarskim društvima, uz određene izuzetke koji su za predmetnu koncentraciju neprimjenjivi.

Vlasnička struktura gospodarskog subjekta "ERSTE" je prikazana u slijedećoj tablici:

Tablica 1.

Red.br.	Gospodarski subjekt	Vlasnički udjel %
1.	ERSTE&STELEMAERKISHE BANKA D.D. RIJEKA	(..)**
2.	ATMBIH GMBH	(..)**
3.	ERSTE GROUP BANK AG	(..)**
4.	STEIERMAERKISCHE BANKA UND SPARKASSE AG	(..)**
5.	ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	(..)**
6.	ISTARSKA KREDITNA BANKA D.D. UMAG	(..)**
7.	OSTALI	(..)**
8.	UKUPNO:	100

Izvor: Prijava koncentracije.

Gospodarski subjekt "ERSTE" stiče Ciljnu imovinu u svoje ime i za račun mirovinskog fonda "ERSTE PLAVI OBAVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B", Ivana Lučića 2a, 1000 Zagreb, Republika Hrvatska.

(..)**

Erste Grupa pruža financijske usluge u sedam zemlja Centralne i Istočne Europe (Austrija, Srbija, Češka, Slovačka, Mađarska, Rumunija, Hrvatska). Osnovana je 1819. godine kao prva štedionica u Austriji. Pored poslovanja sa stanovništvom, Erste Grupa pruža usluge financiranja, kao i savjetodavne usluge pravnim osobama pri investiranju i pristupu međunarodnim tržištima kapitala, financiranju javnog sektora i operacija na međubankarskom tržištu.

1.2.1. Povezani gospodarski subjekti Podnositelja prijave 2

U Bosni i Hercegovini Podnositelj prijave 2 "ERSTE PLAVI" je prisutan je u Bosni i Hercegovini preko povezanih gospodarskih subjekata "ERSTE GRUPE", kako slijedi:

- "Sparkasse Bank" d.d. Bosna i Hercegovina
- "Sparkasse Leasing d.o.o. Sarajevo
- "S - PREMIUM" D.O.O. Sarajevo

1.2.1.1. Gospodarski subjekt "Sparkasse Bank" d.d. Bosna i Hercegovina

Gospodarski subjekt "Sparkasse Bank" d.d. Bosna i Hercegovina, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo je prema Aktualnom izvratku iz sudskog registra broj 065-0-RegZ-24-010467 od 22.08.2024. godine registriran u sudskom registru Općinskog suda u Sarajevu pod matičnim brojem: 65-02-0006-08 (stari broj: 1-21946), sa upisanim temeljnim kapitalom u iznosu od (..)**KM.

(..)**

Pretežita registrirana djelatnost gospodarskog subjekta "Sparkasse Bank" je pružanje bankarskih usluga.

1.2.1.2. Gospodarski subjekt "Sparkasse Leasing" d.o.o. Sarajevo

Gospodarski subjekt "Sparkasse Leasing" društvo sa ograničenom odgovornošću za leasing nekretnina, vozila, brodova i mašina Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo je prema Aktualnom izvratku iz sudskog registra broj 065-0-RegZ-24-010468 od 22.08.2024. godine registriran u sudskom registru Općinskog suda u Sarajevu pod matičnim brojem: 65-02-05541-10 (stari broj: 1-26366), sa upisanim temeljnim kapitalom u iznosu od (..)**.

(..)**

Pretežita registrirana djelatnost gospodarskog subjekta "Sparkasse Leasing" je djelatnost financijskog zakupa, zakupa automobila i motornih vozila lake kategorije, zakupa kamiona, opreme za rekreaciju i sport i ostalih predmeta za ličnu uporabu i domaćinstvo i dr.

1.2.1.3. Gospodarski subjekt "S - PREMIUM" d.o.o. Sarajevo

Gospodarski subjekt "S - PREMIUM" društvo sa ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo je prema Aktualnom izvratku iz sudskog registra broj 065-0-RegZ-24-01046 od 22.08.2024. godine registriran u sudskom registru Općinskog suda u Sarajevu pod matičnim brojem 65-02-0478-10, sa upisanim temeljnim kapitalom u iznosu od (..)**.

(..)**

Registrirana djelatnost gospodarskog subjekta "S - PREMIUM" je djelatnost agenata i posrednika osiguranja.

2. Obveza prijave koncentracije

Obveza prijave koncentracije gospodarskih subjekata, u smislu članka 14. stavak (1) točka b) Zakona, postoji ako ukupni godišnji prihod svakog od najmanje dva gospodarska subjekta sudionika koncentracije ostvarena prodajom roba i/ili usluga na tržištu Bosne i Hercegovine iznose najmanje 8 milijuna KM po završnom računu u godini koja je prethodila koncentraciji, ili ako je njihov zajednički udjel na mjerodavnom tržištu veći od 40,0%.

Ukupni godišnji prihodi sudionika koncentracije i njihovih povezanih gospodarskih subjekata, na dan 31.12.2023. godine iznosio je:

Tablica 2.

Ukupni godišnji prihod sudionika koncentracije u 2022. godini		
	ALFI SKLADI GRUPA	ERSTE GRUPA
BiH	(..)**	(..)**
Svijet	(..)**	(..)**

Izvor: Podatci iz prijave.

Godišnji prihod sudionika koncentracije predstavlja ukupne prihode (bez poreza na dodanu vrijednost i drugih poreza koji se izravno odnose na sudionike koncentracije na tržištu Bosne i Hercegovine) u smislu članka 9. točka h) Odluke o načinu podnošenja prijave i kriteriji za ocjenu koncentracija gospodarskih subjekata.

3. Pravni okvir ocjene namjere koncentracije

Konkurencijsko vijeće je u provedbi postupka ocjene predmetnih koncentracija primijenilo odredbe Zakona, Odluke o utvrđivanju mjerodavnog tržišta ("Službeni glasnik BiH", br. 18/06 i 34/10), Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija gospodarskih subjekata ("Službeni glasnik BiH", broj 34/10), te Zakon o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/07, 41/13 i 53/16).

Konkurencijsko vijeće je sukladno sa člankom 43. stavak (7) Zakona, pri izračunavanju ukupnih godišnjih prihoda sudionika koncentracije, koristilo kriterije i standarde Obavijesti Europske komisije o računanju ukupnog prihoda sukladno sa Uredbom

Vijeća (EEZ) broj: 4064/89 o kontroli koncentracija gospodarskih subjekata.

4. Pravni temelj i oblik koncentracije

U Prijavi koncentracije i dopuni prijave koncentracije Podnositelji prijave navode da predmetna koncentracija uključuje stjecanje zajedničke kontrole od strane Podnositelja nad dijelom poslovanja slovenačkog gospodarskog društva, a putem nekoliko međusobno povezanih i zavisnih pravnih radnji koje za krajnji cilj imaju zajedničko stjecanje imovine od strane Podnositelja prijave.

(..)**

Ciljna imovina se odnosi na tržišni centar Planet Koper (35.000 m²), koji se nalazi na adresi Ankaranska cesta 2, 6000 Koper, Capodistria, Slovenija i koji predstavlja dio gospodarskog društva Lighthouse Investments, Nepremičninska vlaganja d.o.o. sa sjedištem na adresi Ankaranska cesta 2, 6000 Koper, capodistria, Slovenija, matično broj 7093314000 (u daljem tekstu: "Lighthouse Investments" ili Prodavatelj).

(..)**

Slijedom navedenog, pravni oblik predmetne koncentracije je zajedničko ulaganje na dugoročnoj osnovi dva ili više neovisnih gospodarskih subjekata koji djeluju kao neovisni gospodarski subjekti, u smislu odredbi članka 12. stavak (1) točka c) Zakona.

5. Mjerodavno tržište

Mjrodavno tržište proizvoda određeno je sukladno sa člankom 3. Zakona i obuhvata mjerodavno tržište proizvoda određenih proizvoda i/ili usluga koje su predmet obavljanja djelatnosti na određenom zemljopisnom tržištu. Mjerodavno tržište proizvoda predstavlja skup svih proizvoda i/ili usluga koje potrošači i/ili korisnici smatraju međusobno zamjenjivim, pod prihvatljivim uvjetima, imajući u vidu posebno njihove bitne značajke, kvalitetu, uobičajenu namjenu, način uporabe, uvjete prodaje i cijene. Mjerodavno tržište u zemljopisnom smislu obuhvata cjelokupan ili dio teritorija Bosne i Hercegovine na kojem gospodarski subjekt djeluje u prodaji i/ili kupovini mjerodavnog proizvoda pod jednakim ili dovoljno ujednačenim uvjetima i koji to tržište bitno razlikuje od uvjeta tržišne konkurencije na susjednim zemljopisnim tržištima.

Prijedlog Podnositelja prijave je da mjerodavno tržište proizvoda za potrebe analize ove koncentracije može ostati otvoreno, imajući u vidu da se koncentracija provodi van teritorija Bosne i Hercegovine. Ipak, Podnositelji prijave alternativno predlaže da mjerodavno tržište može biti definirano kao tržište davanja u zakup i upravljanja (ličnim ili iznajmljenim) nekretninama na teritoriju Bosne i Hercegovine.

Iako je u svojoj praksi, Europska komisija segmentirala tržište nekretnina na temelju njihove namjene, na nekretnine namijenjene komercijalnoj uporabi i nekretnine namijenjene stanovanju, a u okviru tržišta komercijalnih nepokretnosti dodatno podijelila navedeno tržište na tržište kancelarijskog prostora, maloprodajnog prostora i na industrijske zgrade (uključujući skladišni prostor), Podnositelji prijave smatraju da nema potrebe za daljim segmentiranjem mjerodavnog tržišta odnosno za podjelom tržišta prema tipu komercijalnih nepokretnosti koje su predmet zakupa, uzevši u obzir da Ciljna imovina nije prisutna u Bosni i Hercegovini.

Imajući u vidu namjenu ciljne imovine (Koper tržišni centar), odnosno da se ona koristi kao maloprodajni prostor, Konkurencijsko vijeće je mjerodavno tržište proizvoda, u konkretnom slučaju, definiralo kao tržište upravljanja (izdavanja) i raspolaganja maloprodajnim prostorom, te smatra da za potrebe ocjene učinaka ove koncentracije, nije potrebno dalje segmentirati ovo tržište.

Konkurencijsko vijeće je za potrebe ocjene efekata predmetne koncentracije, mjerodavno zemljopisno tržište,

sukladno sa prijedlogom Podnositelja prijave, odredilo kao teritorij Bosne i Hercegovine sukladno sa člankom 3. stavak (3) Zakona.

Slijedom navedenog, pod mjerodavnim tržištem predmetne koncentracije smatra se tržište upravljanja (izdavanja) i raspolaganja maloprodajnim prostorom na teritoriju Bosne i Hercegovine.

6. Ocjena učinaka koncentracije

Prilikom ispitivanja učinaka koncentracije na konkurenciju u Bosni i Hercegovini, Konkurencijsko vijeće je na temelju podataka koje su dostavili Podnositelji prijave ocijenilo da sprovođenje koncentracije neće narušiti konkurenciju na mjerodavnom tržištu, imajući u vidu da se koncentracija realizira van teritorija Bosne i Hercegovine.

Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, Konkurencijsko vijeće smatra da predmetna koncentracija ne dovodi do stvaranja ili jačanja vladajućeg položaja na mjerodavnom tržištu, niti narušava, ograničava ili sprječava konkurenciju na tržištu Bosne i Hercegovine u smislu članka 13. Zakona.

Slijedom navedenog, Konkurencijsko vijeće je ocijenilo dopuštenom predmetnu koncentraciju u smislu članka 18. stavak (2) točka a) Zakona, kao u točki 1. izreke ovog Rješenja.

7. Administrativna pristojba

Podnositelji prijave su na ovo Rješenje, sukladno sa člankom 2. stavak (1) tarifni broj 107. točka d) pod 1) Odluke o visini administrativnih pristojbi u svezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem ("Službeni glasnik BiH", br. 30/06, 18/11 i 75/18) dužni platiti administrativnu pristojbu u ukupnom iznosu od 5.000,00 KM u korist Proračuna institucija Bosne i Hercegovine.

Sukladno sa navedenim, Konkurencijsko vijeće je donijelo odluku kao u točki 2. izreke ovog Rješenja.

8. Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja nije dozvoljen priziv.

Nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana primitka, odnosno objave ovoga Rješenja.

Broj UP-01-26-1-017-15/24

07. studenoga 2024. godine

Sarajevo

Predsjednik

Ivo Jerkić, v. r.

Конкурентнијски савјет Босне и Херцеговине, на основу члана 25. став (1) тачка е), члана 42. став (1) тачка д), а у вези са чл. 12., 14., 16., 17. и 18. Закона о конкуренцији ("Службени гласник БиХ", бр. 48/05, 76/07 и 80/09), рјешавајући по Пријави концентрације привредног субјекта "АЛФИ РЕ" д.о.о. Љубљана, Веровшкова улица 55А, 1000 Љубљана, Република Словенија и привредног субјекта "ЕРСТЕ" д.о.о. друштво за управљање обвезним и добровољним мировинским фондовима, Ивана Лучића 2а, 1000 Загреб, Република Хрватска, у своје име и за рачун привредног субјекта "ЕРСТЕ ПЛАВИ ОБВЕЗНИ МИРОВИНСКИ ФОНД КАТЕГОРИЈЕ Б" Ивана Лучића 2а, 1000 Загреб, Република Хрватска, заступани по Адвокатском уреду "Марић&Џо Сарајево, Мехмеда Спахе 26, 71000 Сарајево запримљеној дана 24.07.2024. године под бројем УП –01-26-1-017-1/24, на 16. сједници одржаној дана 07.11.2024. године, донио је

РЈЕШЕЊЕ

- Оцјењује се допуштеном концентрација учесника на тржишту управљања (издавања) и располагања малопродајним простором на територији Босне и Херцеговине, која ће настати стицањем заједничке

- контроле од стране привредних субјеката "АЛФИ РЕ" д.о.о. Љубљана, Веровшкова улица 55А, 1000 Љубљана, Република Словенија и привредног субјекта "ЕРСТЕ" д.о.о. друштво за управљање обвезним и добровољним мировинским фондовима, Ивана Лучића 2а, 1000 Загреб, Република Хрватска над тржним центром Planet Koper, Ankaranska cesta 2, 6000 Koper, Capodistria, Република Словенија.
2. Обавезују се привредни субјекти "АЛФИ РЕ" д.о.о. Љубљана, Љубљана, Република Словенија и "ЕРСТЕ" д.о.о. Загреб, Загреб, Република Хрватска да уплате административну таксу у износу од 5.000,00 КМ (петхиљадаконвертибилних марака) у корист Буџета институција Босне и Херцеговине.
 3. Ово Рјешење о концентрацији се уписује у Регистар концентрација.
 4. Ово Рјешење ће бити објављено у "Службеном гласнику БиХ", службеним гласницима ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

Образложење

Конкурнцијски савјет Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Конкурнцијски савјет) је дана 24.07.2024. године запримио, под бројем УП - 01-26-1-017-1/24 Пријаву концентрације (у даљем тексту: Пријава) привредног субјекта "АЛФИ РЕ" д.о.о. Љубљана, Веровшкова улица 55А, 1000 Љубљана, Република Словенија (у даљем тексту: "АЛФИ РЕ" или Подносилац 1) и привредног субјекта "ЕРСТЕ" д.о.о. друштво за управљање обвезним и добровољним мировинским фондовима, Ивана Лучића 2а, 1000 Загреб, Република Хрватска, у своје име и за рачун привредног субјекта "ЕРСТЕ ПЛАВИ ОБВЕЗНИ МИРОВИНСКИ ФОНД КАТЕГОРИЈЕ Б" Ивана Лучића 2а, 1000 Загреб, Република Хрватска (у даљем тексту: "ЕРСТЕ ОМГ Б") (у даљем тексту заједно: "ЕРСТЕ ПЛАВИ" или Подносилац 2) који намјеравају да стекну индиректну заједничку контролу над тржним центром Planet Koper (у даљем тексту: Циљна имовина) који се налази на адреси Ankaranska cesta 2, 6000 Koper, Capodistria, Република Словенија.

(..)**¹

Подносилац пријаве је допунио пријаву концентрације дана 24.07.2024. године, дана 23.08.2024. године, дана 30.08.2024. године и дана 04.10.2024. године.

Према подацима из Пријаве концентрација ће бити пријављена Европској комисији, Ауторитету за конкуренцију Косова, Агенцији за заштиту конкуренције Црне Горе, Комисији за заштиту конкуренције Републике Сјеверне Македоније и Комисији за заштиту конкуренције Србије.

Концентрација је одобрена од стране Ауторитета за конкуренцију Косова, Агенције за заштиту конкуренције Црне Горе, Комисије за заштиту конкуренције Републике Сјеверне Македоније и Комисије за заштиту конкуренције Србије.

Конкурнцијски савјет је увидом у достављену документацију утврдио да је пријава поднесена у смислу члана 16. став (1) Закона.

Конкурнцијски савјет је, у складу са чланом 16. став (4) Закона, издао Обавјештење о пријави концентрације број: УП –01-26-1-017-9/24 од 17.10.2024. године, које је у дневној штампи објављено дана 22.10.2024. године, у којем су позване све заинтересоване стране на достављање писаних коментара у вези провођења исте.

На наведено обавјештење није било приговора заинтересованих страна.

1. Учесници концентрације

Учесници предметне концентрације су: привредни субјекат "АЛФИ РЕ" управљање алтернативних инвестицијских складов д.о.о. Љубљана, Веровшкова улица 55а, 1000 Љубљана, Словенија, привредни субјекат "ЕРСТЕ" друштво са ограниченом одговорношћу за управљање обавезним и добровољним мировинским фондовима, Ивана Лучића 2а, 1000 Загреб, Република Хрватска и привредни субјекат "ЕРСТЕ ПЛАВИ ОБВЕЗНИ МИРОВИНСКИ ФОНД КАТЕГОРИЈЕ Б" Ивана Лучића 2а, 1000 Загреб, Република Хрватска.

1.1. Подносилац пријаве 1 "АЛФИ РЕ" д.о.о. Љубљана, Словенија

Привредни субјекат "АЛФИ РЕ" управљање алтернативних инвестицијских складов д.о.о. Љубљана, са сједиштем Веровшкова улица 55а, 1000 Љубљана, Словенија, регистрован дана 25.09.2019. године под бројем: 8512306000 у Пословном регистру Словеније.

Привредни субјекат "АЛФИ РЕ" је у већинском власништву привредног субјекта "АЛФИ СКЛАДИ" управљање складов д.о.о. Љубљана, са 80% власничког учешћа.

(..)**

1.1.1. Повезани привредни субјекти Подносиоца пријаве 1

Подносилац пријаве 1, привредни субјекат "АЛФИ РЕ" је присутан у Босни и Херцеговини преко повезаног привредног субјекта "Ficesat", Пољавнице бб, Пољавнице, Нови Град, Босна и Херцеговина.

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу трговину и услуге "Ficesat" је регистрован у судском регистру Окружног привредног суда у Приједору, под ЈИБ: 4403832120008.

(..)**

1.2. Подносилац пријаве 2 "ЕРСТЕ ПЛАВИ" Загреб, Република Хрватска

Привредни субјекат "ЕРСТЕ" друштво са ограниченом одговорношћу за управљање обавезним и добровољним мировинским фондовима, Ивана Лучића 2а, 1000 Загреб, Република Хрватска, регистрован у судском регистру под матичним бројем: 49659289650.

Обавезни пензиони фондови којима управља "ЕРСТЕ" д.о.о. Загреб су:

1. "ЕРСТЕ ПЛАВИ ОБВЕЗНИ МИРОВИНСКИ ФОНД КАТЕГОРИЈЕ А",
2. "ЕРСТЕ ПЛАВИ ОБВЕЗНИ МИРОВИНСКИ ФОНД КАТЕГОРИЈЕ Б" и
3. "ЕРСТЕ ПЛАВИ ОБВЕЗНИ МИРОВИНСКИ ФОНД КАТЕГОРИЈЕ Ц".

(..)**У складу са прописима Републике Хрватске, горе наведени фондови су субјекти без статуса правног лица основани у складу са Законом о обавезним мировинским фондовима (lex specialis) и Законом о добровољним мировинским фондовима (lex specialis). Фондови су уписани у службени регистар Хрватске агенције за надзор финансијских услуга (ХАНФА).

Привредни субјекат "ЕРСТЕ" не посједује акције нити учешћа у било ком акционарском друштву односно друштву са ограниченом одговорношћу. Важећа законска регулативна Републике Хрватске односно Закон о обавезним мировинским фондовима забрањује друштву "ЕРСТЕ" д.о.о. стицање дионица односно ујела у другим привредним

¹ (..)** - подаци представљају пословну тајну

друштвима, уз одређене изузетке који су за предметну концентрацију непримјењиви.

Власничка структура привредног субјекта "ЕРСТЕ" је приказана у следећој табели:

Табела 1.

Ред.б р.	Привредни субјекат	Власничко учешће %
1.	ERSTE&STELEMAERKISCHE BANKA Д.Д. РИЈЕКА	(..)**
2.	ATMBVH GMBH	(..)**
3.	ЕРСТЕ ГРОУП БАНК АГ	(..)**
4.	STEIERMAERKISCHE BANKA UND SPARKASSE AG	(..)**
5.	ЗАВАРОВАЛНИЦА ТРИГЛАВ Д.Д.	(..)**
6.	ИСТАРСКА КРЕДИТНА БАНКА Д.Д. УМАГ	(..)**
7.	ОСТАЛИ	(..)**
8.	УКУПНО:	100

Извор: Пријава концентрације.

Привредни субјекат "ЕРСТЕ" стиче Циљну имовину у своје име и за рачун мировинског фонда "ЕРСТЕ ПЛАВИ ОБАВЕЗНИ МИРОВИНСКИ ФОНД КАТЕГОРИЈЕ Б", Ивана Лучића 2а, 1000 Загреб, Република Хрватска.

(..)**

Ерсте Група пружа финансијске услуге у седам земља Централне и Источне Европе (Аустрија, Србија, Чешка, Словачка, Мађарска, Румунија, Хрватска). Основана је 1819. године као прва штедионица у Аустрији. Поред пословања са становништвом, Ерсте Група пружа услуге финансирања, као и савјетодавне услуге правним лицима при инвестирању и приступу међународним тржиштима капитала, финансирању јавног сектора и операција на међубанкарском тржишту.

1.2.1. Повезани привредни субјекти Подносиоца пријаве 2

У Босни и Херцеговини Подносилац пријаве 2 "ЕРСТЕ ПЛАВИ" је присутан у Босни и Херцеговини преко повезаних привредних субјеката "ЕРСТЕ ГРУПЕ", како слиједи:

- "Sparkasse Bank" д.д. Босна и Херцеговина
- "Sparkasse Leasing д.о.о. Сарајево
- "S - PREMIUM" Д.О.О. Сарајево

1.2.1.1. Привредни субјекат "Sparkasse Bank" д.д. Босна и Херцеговина

Привредни субјекат "Sparkasse Bank" д.д. Босна и Херцеговина, Змаја од Босне 7, 71000 Сарајево је према Актуелном изводу из судског регистра број: 065-0-Per3-24-010467 од 22.08.2024. године регистрован у судском регистру Опћинског суда у Сарајево под матичним бројем: 65-02-0006-08 (стари број: 1-21946), са уписаним основним капиталом у износу од (..)**КМ.

(..)**

Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта "Sparkasse Bank" је пружање банкарских услуга.

1.2.1.2. Привредни субјекат "Sparkasse Leasing" д.о.о. Сарајево

Привредни субјекат "Sparkasse Leasing" друштво са ограниченом одговорношћу за leasing некретнина, возила, бродова и машина Сарајево, Змаја од Босне 7, 71000 Сарајево је према Актуелном изводу из судског регистра број: 065-0-Per3-24-010468 од 22.08.2024. године регистрован у судском регистру Опћинског суда у Сарајево под матичним бројем: 65-02-05541-10 (стари број: 1-26366), са уписаним основним капиталом у износу од (..)**.

(..)**

Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта "Sparkasse Leasing" је дјелатност финансијског закупа, закупа аутомобила и моторних возила лаке категорије, закупа

камиона, опреме за рекреацију и спорт и осталих предмета за личну употребу и домаћинство и др.

1.2.1.3. Привредни субјекат "S – PREMIUM" д.о.о.

Сарајево

Привредни субјекат "S - PREMIUM" друштво са ограниченом одговорношћу за заступање у осигурању, Змаја од Босне 7, 71000 Сарајево је према Актуелном изводу из судског регистра број 065-0-Per3-24-01046 од 22.08.2024. године регистрован у судском регистру Опћинског суда у Сарајево под матичним бројем: 65-02-0478-10, са уписаним основним капиталом у износу од (..)**.

(..)**

Регистрована дјелатност привредног субјекта "S - PREMIUM" је дјелатност агената и посредника осигурања.

2. Обавеза пријаве концентрације

Обавеза пријаве концентрације привредних субјеката, у смислу члана 14. став (1) тачка б) Закона, постоји ако укупни годишњи приход сваког од најмање два привредна субјекта учесника концентрације остварена продајом роба и/или услуга на тржишту Босне и Херцеговине износи најмање 8 милиона КМ по завршном рачуну у години која је претходила концентрацији, или ако је њихово заједничко учешће на релевантном тржишту веће од 40,0%.

Укупни годишњи приход учесника концентрације и њихових повезаних привредних субјеката, на дан 31.12.2023. године износио је:

Укупни годишњи приход учесника концентрације у 2022. години		
	АЛФИ СКЛАДИ ГРУПА	ЕРСТЕ ГРУПА
БиХ	(..)**	(..)**
Свијет	(..)**	(..)**

Извор: Подаци из пријаве.

Годишњи приход учесника концентрације представља укупне приходе (без пореза на додану вриједност и других пореза који се директно односе на учеснике концентрације на тржишту Босне и Херцеговине) у смислу члана 9. тачка х) Одлуке о начину подношења пријаве и критеријума за оцјену концентрација привредних субјеката.

3. Правни оквир оцјене намјере концентрације

Конкурентцијски савјет је у провођењу поступка оцјене предметних концентрација примјенио одредбе Закона, Одлуке о утврђивању релевантног тржишта ("Службени гласник БиХ", бр. 18/06 и 34/10), Одлуке о начину подношења пријаве и критеријумима за оцјену концентрација привредних субјеката ("Службени гласник БиХ", број 34/10), те Закон о управном поступку ("Службени гласник БиХ", бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/07, 41/13 и 53/16).

Конкурентцијски савјет је у складу са чланом 43. став (7) Закона, при израчунавању укупних годишњих прихода учесника концентрације, користио критеријуме и стандарде Обавјештења Европске комисије о рачунању укупног прихода у складу са Уредбом Савјета (ЕЕЗ) број 4064/89 о контроли концентрација привредних субјеката.

4. Правни основ и облик концентрације

У Пријави концентрације и допуни пријаве концентрације Подносиоци пријаве наводе да предметна концентрација укључује стицање заједничке контроле од стране Подносиоца над дијелом пословања словеначког привредног друштва, а путем неколико међусобно повезаних и зависних правних радњи које за крајњи циљ имају заједничко стицање имовине од стране Подносилаца пријаве.

(..)**

Циљна имовина се односи на тржни центар Planet Koper (35.000 м²), који се налази на адреси Ankaranska cesta 2, 6000 Koper, Capodistria, Словенија и који представља дио привредног друштва Lighthouse Investments, Nepremičninska

vlaganja d.o.o. sa sjedištem na adresи Ankaranska cesta 2, 6000 Koper, capodistria, Словенија, матично број 7093314000 (у даљем тексту: "Lighthouse Investments" или Продавац).

(..)**

Слиједом наведеног, правни облик предметне концентрације је заједничко улагање на дугорочној основи два или више независних привредних субјеката који дјелују као независни привредни субјекти, у смислу одредби члана 12. став (1) тачка ц) Закона.

5. Релевантно тржиште

Релевантно тржиште производа одређено је у складу са чланом 3. Закона и обухвата релевантно тржиште производа одређених производа и/или услуга које су предмет обављања дјелатности на одређеном географском тржишту. Релевантно тржиште производа представља скуп свих производа и/или услуга које потрошачи и/или корисници сматрају међусобно замјенивим, под прихватљивим условима, имајући у виду посебно њихове битне карактеристике, квалитет, уобичајену намјену, начин употребе, услове продаје и цијене. Релевантно тржиште у географском смислу обухвата целокупну или дио територије Босне и Херцеговине на којој привредни субјект дјелује у продаји и/или куповини релевантног производа под једнаким или довољно уједначеним условима и који то тржиште битно разликује од услова тржишне конкуренције на сусједним географским тржиштима.

Приједлог Подносилаца пријаве је да релевантно тржиште производа за потребе анализе ове концентрације може остати отворено, имајући у виду да се концентрација проводи ван територије Босне и Херцеговине. Ипак, Подносиоци пријаве алтернативно предлажу да релевантно тржиште може бити дефинисано као тржиште давања у закуп и управљања (личним или изнајмљеним) некретностима на територији Босне и Херцеговине.

Иако је у својој пракси, Европска комисија сегментирала тржиште некретности на основу њихове намјене, на некретности намијењене комерцијалној употреби и некретности намијењене становању, а у оквиру тржишта комерцијалних непокретности додатно подијелила наведено тржиште на тржиште канцеларијског простора, малопродајног простора и на индустријске зграде (укључујући складишни простор), Подносиоци пријаве сматрају да нема потребе за даљим сегментирањем релевантног тржишта односно за подјелом тржишта према типу комерцијалних непокретности које су предмет закупа, узевши у обзир да Циљна имовина није присутна у Босни и Херцеговини.

Имајући у виду намјену циљне имовине (Копер тржни центар), односно да се она користи као малопродајни простор, Конкурентијски савјет је релевантно тржиште производа, у конкретном случају, дефинисао као тржиште управљања (издавања) и располагања малопродајним простором, те сматра да за потребе оцјене ефеката ове концентрације, није потребно даље сегментирати ово тржиште.

Конкурентијски савјет је за потребе оцјене ефеката предметне концентрације, релевантно географско тржиште, у складу са приједлогом Подносиоца пријаве, одредио као територију Босне и Херцеговине у складу са чланом 3. став (3) Закона.

Слиједом наведеног, под релевантним тржиштем предметне концентрације сматра се тржиште управљања (издавања) и располагања малопродајним простором на територији Босне и Херцеговине.

6. Оцјена ефеката концентрације

Приликом испитивања ефеката концентрације на конкуренцију у Босни и Херцеговини, Конкурентијски савјет је на основу података које су доставили Подносиоци пријаве оцијенио да спровођење концентрације неће нарушити конкуренцију на релевантном тржишту, имајући у виду да се концентрација реализира ван територије Босне и Херцеговине.

Узимајући у обзир све претходно наведено, Конкурентијски савјет сматра да предметна концентрација не доводи до стварања или јачања доминантног положаја на релевантном тржишту, нити нарушава, ограничава или спрјечава конкуренцију на тржишту Босне и Херцеговине у смислу члана 13. Закона.

Слиједом наведеног, Конкурентијски савјет је оцијенио допуштеном предметну концентрацију у смислу члана 18. став (2) тачка а) Закона, као у тачки 1. диспозитива овог Рјешења.

7. Административна такса

Подносиоци пријаве су на ово Рјешење, у складу са чланом 2. став (1) тарифни број 107. тачка д) под 1) Одлуке о висини административних такси у вези са процесним радњама пред Конкурентијским савјетом ("Службени гласник БиХ", бр. 30/06, 18/11 и 75/18) дужни платити административну таксу у укупном износу од 5.000,00 КМ у корист Буџета институција Босне и Херцеговине.

У складу са наведеним, Конкурентијски савјет је донио одлуку као у тачки 2. диспозитива овог Рјешења.

8. Поука о правном лијеку

Против овог Рјешења није дозвољена жалба.

Незадовољна страна може покренути управни спор пред Судом Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана пријема, односно објаве овога Рјешења.

Број УП-01-26-1-017-15/24

07. новембра 2024. године

Сарајево

Предсједник
Иво Јеркић, с. р.

AGENCIJA ZA POŠTANSKI PROMET BOSNE I HERCEGOVINE

404

Na osnovu člana 193. i 195. Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16), člana 10. stav (5) tačke b) Zakona o poštama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 33/05) i člana 22. Pravilnika o izdavanju licenci za obavljanje poštanskih usluga ("Službeni glasnik BiH", br. 84/19, 84/20 i 19/22), a rješavajući po zahtjevu za izmjenu licence podnosioca zahtjeva "MILŠPED BH" Društvo sa ograničenom odgovornošću za usluge špedicije i trgovinu Sarajevo, sa sjedištem у Ulici Pijačna 14k, Sarajevo, Vijeće Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine, uz saglasnost Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, je na 205. sjednici održanoj dana 22.1.2026. godine, donijelo sljedeće

RJEŠENJE

1. У licenci poštanskog operatera "MILŠPED BH" Društvo sa ograničenom odgovornošću za usluge špedicije i trgovinu Sarajevo (skraćeni naziv "MILŠPED BH" d.o.o. Sarajevo) za obavljanje kurirskih usluga u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom prometu, izdana pod brojem 01-03-1-29-1-UP1-79-8/22 od 22.12.2022. mijenja se:
 - Naziv društva pa se umjesto dosadašnjeg punog naziva "MILŠPED BH" Društvo sa ograničenom odgovornošću za usluge špedicije i trgovinu Sarajevo (skraćeni naziv: "MILŠPED BH" d.o.o. Sarajevo) upisuje novi

- puni naziv "MILŠPED BH" Društvo sa ograničenom odgovornošću za usluge špedicije i trgovinu (skraćeni naziv "MILŠPED BH" d.o.o.)
- Sjedište poštanskog operatera sa adrese Ulica Pijačna 14k, Sarajevo-Ilidža u "Ulica Emerika Bluma 7, Lukavica, Istočno Sarajevo".
2. Ostali dijelovi licence broj 01-03-1-29-1-UP1-79-8/22 od 22.12.2022. godine, kao i period važenja licence ostaju nepromijenjeni.
 3. Ovo rješenje stupa na snagu od dana dobivanja saglasnosti Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i bit će objavljeno u "Službenom glasniku BiH".

Obrazloženje

Agenciji za poštanski promet Bosne i Hercegovine, dana 13.01.2026. godine obratio se poštanski operater "MILŠPED BH" d.o.o. Sarajevo putem punomoćnika advokata Čelik Sabine iz Sarajeva, Skenderija 33, sa zahtjevom za izmjenu licence za obavljanje kurirskih usluga jer je izvršilo promjenu naziva društva (firme) i adresu sjedišta društva. Poštanski operater je iz dosadašnjeg naziva firme brisao riječ "Sarajevo" u punom i skraćenom nazivu, te izmijenio mjesto sjedišta društva, a koje se nalazilo u Ulici Pijačna, Sarajevo na novu adresu: Ulica Emerika Bluma 7, Lukavica, Istočno Sarajevo.

Uz zahtjev, podnosilac zahtjeva dostavio je: Punomoć za advokate Sabinu Čelik, Andreu Zečo i advokatsku pripravnicu Anamariju Almaš od 29.09.2025. godine, ovjerenu kopiju Rješenja o registraciji Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu, broj 061-0-Reg-25-000625 od 19.12.2025. i dokaz o uplati naknade za obradu zahtjeva.

Podnosilac zahtjeva dostavio je Rješenje o registraciji kod Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu iz kojeg se može utvrditi da je poštanski operater izmijenio puni i skraćeni naziv društva (firme) i adresu sjedišta poštanskog operatera, te je isto bilo potrebno izmijeniti i u licenci za obavljanje kurirskih usluga.

Postupajući po predmetnom zahtjevu i dovodeći ga u vezu sa Pravilnikom i Zakonom o upravnom postupku, Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine je utvrdila da je isti opravdan, te da vlasnik licence može pokrenuti postupak izmjene licence u slučaju promjene punog ili skraćenog naziva firme i adrese sjedišta poštanskog operatera, u skladu sa članom 22. stav (2) tačka c) Pravilnika.

Nakon provedenog postupka Agencija je, u skladu sa članom 10. stav (6) Zakona o poštama Bosne i Hercegovine, pribavila saglasnost Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine za izmjenu licence.

Agencija će u skladu sa članom 8. stav (2) Statuta Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 92/07) ovo rješenje objaviti u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine.

Na osnovu naprijed navedenog, a u skladu sa članom 22. Pravilnika i članom 193. Zakona o upravnom postupku odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Na ovo Rješenje naplaćena je administrativna naknada za obradu zahtjeva u iznosu od 200,00 KM, u skladu sa Odlukom o visini troškova za izdavanje licenci i visini godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga ("Službeni glasnik BiH", broj 63/19 i 25/24).

Pouka o pravnom lijeku: Ovo rješenje je konačno i protiv istog nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Suda Bosne i Hercegovine u roku od 60 dana od dana primitka rješenja.

Broj UP1-01-03-1-29-1-1-7/26
23. januara 2026. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Vijeća Agencije
Ljiljana Erkić, s. r.

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine je dana, 30.1.2026. g. dalo saglasnost broj 04-29-13-224-1/26 na ovo rješenje o izmjeni licence društva "MILŠPED BH" Društvo sa ograničenom odgovornošću za usluge špedicije i trgovinu, za obavljanje kurirskih usluga broj UP1-01-03-1-29-1-1-7/26 od 23.1.2026. godine.

Temeljem članka 193. i 195. Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 i 41/13 i 53/16), članka 10. stavak (5) točke b) Zakona o poštama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 33/05) i članka 22. Pravilnika o izdavanju licenci za obavljanje poštanskih usluga ("Službeni glasnik BiH", br. 84/19, 84/20 i 19/22), a rješavajući po zahtjevu za izmjenu licence podnosioca zahtjeva "MILŠPED BH" Društvo sa ograničenom odgovornošću za usluge špedicije i trgovinu Sarajevo, sa sjedištem u Ulici Pijačna 14k, Sarajevo, Vijeće Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine, uz suglasnost Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, je na 205. sjednici održanoj dana 22.1.2026., donijelo sljedeće

RJEŠENJE

1. U licenci poštanskog operatera "MILŠPED BH" Društvo sa ograničenom odgovornošću za usluge špedicije i trgovinu Sarajevo (skraćeni naziv "MILŠPED BH" d.o.o. Sarajevo) za obavljanje kurirskih usluga u unutarnjem i međunarodnom poštanskom prometu, izdana pod brojem 01-03-1-29-1-UP1-79-8/22 od 22.12.2022. mijenja se:
 - Naziv društva pa se umjesto dosadašnjeg punog naziva "MILŠPED BH" Društvo sa ograničenom odgovornošću za usluge špedicije i trgovinu Sarajevo (skraćeni naziv: "MILŠPED BH" d.o.o. Sarajevo) upisuje novi puni naziv "MILŠPED BH" Društvo sa ograničenom odgovornošću za usluge špedicije i trgovinu (skraćeni naziv "MILŠPED BH" d.o.o.)
 - Sjedište poštanskog operatera sa adrese Ulica Pijačna 14k, Sarajevo-Ilidža u "Ulica Emerika Bluma 7, Lukavica, Istočno Sarajevo".
2. Ostali dijelovi licence broj 01-03-1-29-1-UP1-79-8/22 od 22.12.2022., kao i razdoblje važenja licence ostaju nepromijenjeni.
3. Ovo rješenje stupa na snagu od dana dobivanja suglasnosti Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i bit će objavljeno u "Službenom glasniku BiH".

Obrazloženje

Agenciji za poštanski promet Bosne i Hercegovine, dana 13.1.2026. obratio se poštanski operater "MILŠPED BH" d.o.o. Sarajevo putem punomoćnika odvjetnice Čelik Sabine iz Sarajeva, Skenderija 33, sa zahtjevom za izmjenu licence za obavljanje kurirskih usluga jer je izvršilo promjenu naziva društva (firme) i adrese sjedišta društva. Poštanski operater je iz dosadašnjeg naziva firme brisao riječ "Sarajevo" u punom i skraćenom nazivu, te izmijenio mjesto sjedišta društva, a koje se nalazilo u Ulici Pijačna, Sarajevo na novu adresu: Ulica Emerika Bluma 7, Lukavica, Istočno Sarajevo.

Uz zahtjev, podnositelj zahtjeva dostavio je: Punomoć za odvjetnice Sabinu Čelik, Andreu Zečo i odvjetničku pripravnicu Anamariju Almaš od 29.9.2025., ovjerenu presliku Rješenja o registraciji Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu, broj 061-0-Reg-25-000625 od 19.12.2025. i dokaz o uplati naknade za obradu zahtjeva.

Podnositelj zahtjeva dostavio je Rješenje o registraciji kod Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu iz kojeg se može

utvrditi da je poštanski operater izmijenio puni i iskraćeni naziv društva (firme) i adresu sjedišta poštanskog operatera, te je isto bilo potrebno izmijeniti i u licenci za obavljanje kurirskih usluga.

Postupajući po predmetnom zahtjevu i dovodeći ga u vezu s Pravilnikom i Zakonom o upravnom postupku, Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine je utvrdila da je isti opravdan, te da vlasnik licencije može pokrenuti postupak izmjene licencije u slučaju promjene punog ili skraćenog naziva firme i adrese sjedišta poštanskog operatera, sukladno članku 22. stavak (2) točka c) Pravilnika.

Nakon provedenog postupka Agencija je, sukladno članku 10. stavak (6) Zakona o poštama Bosne i Hercegovine, pribavila suglasnost Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine za izmjenu licencije.

Agencija će sukladno članku 8. stavak (2) Statuta Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 92/07) ovo rješenje objaviti u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine.

Na osnovu naprijed navedenog, a u skladu sa člankom 22. Pravilnika i članom 193. Zakona o upravnom postupku odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Na ovo Rješenje naplaćena je administrativna naknada za obradu zahtjeva u iznosu od 200,00 KM, sukladno Odluci o visini troškova za izdavanje licencija i visini godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga ("Službeni glasnik BiH", broj: 63/19 i 25/24).

Pouka o pravnom lijeku: Ovo rješenje je konačno i protiv istog nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Suda Bosne i Hercegovine u roku od 60 dana od dana primitka rješenja.

Broj UP1-01-03-1-29-1-1-7/26
23. siječnja 2026. godine
Sarajevo

Predsjedateljica
Vijeća Agencije
Ljiljana Erkić, v. r.

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine je dana, 30.1.2026. g. dalo suglasnost broj 04-29-13-224-1/26 na ovo rješenje o izmjeni licencije društva "MILŠPED BH" Društvo sa ograničenom odgovornošću za usluge špedicije i trgovinu, za obavljanje kurirskih usluga broj: UP1-01-03-1-29-1-1-7/26 od 23.1.2026. godine.

Na osnovu člana 193. i 195. Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 i 41/13 i 53/16), člana 10. stav (5) tачке б) Zakona o poštama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 33/05) i člana 22. Pravilnika o izdavanju licenci za obavljanje poštanskih usluga ("Službeni glasnik BiH", br. 84/19, 84/20 i 19/22), a rješavajući по захтјеву за измјену лиценце подносиоца захтјева "MILŠPED BH" Друштво са ограниченом одговорношћу за услуге шпедиције и трговину Сарајево, са сједиштем у Улици Пијачна 14к, Сарајево, Савјет Агенције за поштански саобраћај Босне и Херцеговине, уз сагласност Министарства комуникација и транспорта Босне и Херцеговине, је на 205. сједници одржаној дана 22.01.2026., донијело следеће

РЈЕШЕЊЕ

1. У лиценци поштанског оператера "MILŠPED BH" Друштво са ограниченом одговорношћу за услуге шпедиције и трговину Сарајево (скраћени назив "MILŠPED BH" д.о.о. Сарајево) за обављање курирских услуга у унутрашњем и међународном поштанском саобраћају, издата под бројем 01-03-1-29-1-УП1-79-8/22 од 22.12.2022. мијења се:

- Назив друштва па се умјесто досадашњег пуног назива "MILŠPED BH" Друштво са ограниченом одговорношћу за услуге шпедиције и трговину Сарајево (скраћени назив: "MILŠPED BH" д.о.о. Сарајево) уписује нови пуни назив "MILŠPED BH" Друштво са ограниченом одговорношћу за услуге шпедиције и трговину (скраћени назив "MILŠPED BH" д.о.о.)
 - Сједиште поштанског оператера са адресе Улица Пијачна 14к, Сарајево-Илица у "Улица Емерика Блума 7, Лукавица, Источно Сарајево".
2. Остали дијелови лиценце број 01-03-1-29-1-УП1-79-8/22 од 22.12.2022., као и период важења лиценце остају непромијењени.
 3. Ово рјешење ступа на снагу од дана добијања сагласности Министарства комуникација и транспорта Босне и Херцеговине и биће објављено у Службеном гласнику Босне и Херцеговине

Образложење

Агенцији за поштански саобраћај Босне и Херцеговине, дана 13. 01. 2026. обратио се поштански оператер "MILŠPED BH" д.о.о. Сарајево путем пуномоћника адвоката Челик Сабине из Сарајева, Скендерија 33, са захтјевом за измјену лиценце за обављање курирских услуга јер је извршио промјену назива друштва (фирме) и адресе сједишта друштва. Поштански оператер је из досадашњег назива фирме брисао ријеч "Сарајево" у пуном и скраћеном називу, те измјенио мјесто сједишта друштва, а које се налазило у Улици Пијачна, Сарајево на нову адресу: Улица Емерика Блума 7, Лукавица, Источно Сарајево.

Уз захтјев, подносилац захтјева доставио је: Пуномоћ за адвокату Сабину Челик, Андреу Зећо и адвокатску приправницу Анамарију Алмаш од 29.09.2025., овјерену копију Рјешења о регистрацији Окружног привредног суда у Источно Сарајево, број 061-0-Per-25-000625 од 19.12.2025. и доказ о уплати накнаде за обраду захтјева.

Подносилац захтјева доставио је Рјешење о регистрацији код Окружног привредног суда у Источно Сарајево из којег се може утврдити да је поштански оператер измјенио пуни и искраћени назив друштва (фирме) и адресу сједишта поштанског оператера, те је исто било потребно измјенити и у лиценци за обављање курирских услуга.

Поступајући по предметном захтјеву и dovodeћи га у везу с Правилником и Законом о управном поступку, Агенција за поштански саобраћај Босне и Херцеговине је утврдила да је исти оправдан, те да власник лиценце може покренути поступак измјене лиценце у случају промјене пуног или скраћеног назива фирме и адресе сједишта поштанског оператера, у складу са чланом 22. став (2) тачка ц) Правилника.

Након provedenog postupka Агенција је, у складу са чланом 10. став (6) Закона о поштима Босне и Херцеговине, прибавила сагласност Министарства комуникација и транспорта Босне и Херцеговине за измјену лиценце.

Агенција ће у складу са чланом 8. став (2) Статута Агенције за поштански саобраћај Босне и Херцеговине ("Službeni glasnik BiH", број 92/07) ово рјешење објавити у Службеном гласнику Босне и Херцеговине.

На основу naprijed navedenog, а у складу са чланом 22. Правилника и чланом 193. Закона о управном поступку одлучено је као у диспозитиву рјешења.

На ово Рјешење naplaćena је административна накнада за обраду захтјева у износу од 200,00 KM, у складу са Одлуком о висини трошкова за издавање лиценци и висини

годишње накаде за obavljanje poštanskih usluga ("Službeni glasnik BiH", br. 63/19 i 25/24).

Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно и против истог није допуштена жалба, али се може покренути управни спор тужбом код Суда Босне и Херцеговине у року од 60 дана од дана пријема рјешења.

Број УП1-01-03-1-29-1-1-7/26
23. јануара 2026. године
Сарајево

Предсједавајућа
Савјета Агенције
Љиљана Еркић, с. р.

Министарство комуникација и транспорта Босне и Херцеговине је дана, 30.01.2026. г. дало сагласност број 04-29-13-224-1/26 на ово рјешење о измјени лиценце друштва "MILŠPED BH" Друштво са ограниченом одговорношћу за услуге шпедиције и трговину, за obavljanje курирских услуга број УП1-01-03-1-29-1-1-7/26 од 23.01.2026. године.

AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BOSNE I HERCEGOVINE

405

Na osnovu člana 56. Zakona o hrani ("Službeni glasnik BiH", broj 50/04), člana 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), člana 193. stav (1), člana 195. stav (4) i (5) Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16), člana 3. stav (2) tačka c. alineja 1), člana 11. Zakona o genetički modificiranim organizmima ("Službeni glasnik BiH", broj 23/09), člana 19. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15) i Mišljenja Vijeća za genetički modificirane organizme (broj: UP-1-50-4-50-4/25 od 15.12.2025. godine), po zahtjevu za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište hrane za životinje koja sadrži genetički modificirane organizme koji je podnio subjekat "IMI-TRANZIT" d.o.o. Prijedor, ulica Vojvode Stepe Stepanovića 55, 79101 Prijedor, Bosna i Hercegovina, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine donosi

RJEŠENJE

1. Odobrava se subjektu "IMI-TRANZIT" d.o.o. Prijedor, ulica Vojvode Stepe Stepanovića 55, 79101 Prijedor, stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetički modificirane soje **40-3-2** jedinstvenog identifikacijskog koda **MON-04032-6** (kvantifikacija "Real-time PCR"), koja će se koristiti isključivo kao hrana za životinje.
2. Zabranjuje se namjerno unošenje u okoliš/sjetva genetički modificirane soje iz tačke 1. ovog rješenja.
3. Prilikom stavljanja na tržište hrane za životinje iz tačke 1. ovog rješenja, a u skladu s odredbama člana 52. Zakona o genetički modificiranim organizmima ("Službeni glasnik BiH", broj 23/09) i odredbama Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15), podnosilac zahtjeva iz tačke 1. ovog rješenja dužan je osigurati da:
 - a) na zapakovanom proizvodu na oznaci piše: "Ovaj proizvod sadrži genetički modificiranu soju (MON-04032-6)";
 - b) se na nezapakovanom proizvodu ponuđenom krajnjem potrošaču oznaka: "Ovaj proizvod sadrži genetički

modificiranu soju (MON-04032-6)" stavi na proizvod ili neposredno uz proizvod, kao i na pratećoj dokumentaciji (fakturi).

4. U skladu s odredbama člana 51. Zakona o genetički modificiranim organizmima, podnosilac zahtjeva iz tačke 1. ovog rješenja dužan je u daljnjoj distribuciji subjektu u poslovanju s hranom za životinje koji prima proizvod dostaviti prateću dokumentaciju s informacijama da proizvod sadrži ili se sastoji od genetički modificiranih organizama i upoznati ga s obavezom označavanja ovog proizvoda u skladu s odredbama člana 52. Zakona o genetički modificiranim organizmima.
5. U skladu s odredbama člana 24. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, podnosilac zahtjeva dužan je osigurati sljedeće oznake na pakiranju:
 - a) za genetički modificirane organizme koji se koriste kao hrana za životinje i hranu za životinje koja sadrži ili se sastoji od GMO-a natpis "genetički modificirana soja (MON-04032-6)", bit će u zgradama neposredno iza određenog naziva hrane za životinje, a alternativno te riječi mogu se navesti u bilješci spiska hrane za životinje, te slova moraju biti barem iste veličine kao i u spisku hrane za životinje;
 - b) za hranu za životinje proizvedenu od genetički modificiranih organizama natpis "proizveden od genetički modificirane soje (MON-04032-6)" bit će u zgradama neposredno iza određenog naziva hrane za životinje, a alternativno te riječi mogu se navesti u bilješci spiska hrane za životinje, te slova moraju biti barem iste veličine kao i u spisku hrane za životinje.
6. U skladu s odredbama člana 24. stav (2) Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, zabranjeno je stavljanje na tržište proizvode koji su predmet ovog rješenja ako navedeni podaci iz tačke 5. ovog rješenja nisu prikazani jasno, čitljivo i na način da se ne mogu brisati na propratnom dokumentu, ili, ako je to primjenjivo, na pakovanju na spremniku ili na njemu pričvršćenoj naljepnici/deklaraciji.
7. U skladu s odredbama člana 54. Zakona o genetički modificiranim organizmima, podnosilac zahtjeva dužan je prilikom rukovanja, prijevoza i pakiranja genetički modificiranih organizama popratnom dokumentacijom jasno obilježiti genetički modificirani organizam koji je namijenjen direktnom korištenju za hranu za životinje ili za preradu; naznačiti da nisu namijenjeni namjernom unošenju u okoliš/sjetvu, te navesti mjesto za pribavljanje dodatnih informacija.
8. Podnosilac zahtjeva iz tačke 1. ovog rješenja obavezan je voditi bazu podataka za period od pet godina od dana izvršenja svake transakcije u skladu s odredbama člana 51. stav (5) Zakona o genetički modificiranim organizmima.
9. Ovo rješenje važi pet godina od dana njegovog donošenja.
10. Podnosilac zahtjeva iz tačke 1. ovog rješenja, obavezan je dostavljati preporučeno poštom Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, za tromjesečni period sljedeće podatke:
 - a) za svaku pošiljku količinu uvezene hrane za životinje sa jasno naznačenom genetičkom modifikacijom;

- b) za svaku pošiljku kopiju zajedničkog veterinarskog ulaznog dokumenta (ZVUD) kao dokaz da je navedena hrana za životinje uvezena u Bosnu i Hercegovinu;
- c) za svaku pošiljku kopiju certifikata koji je pratio uvezenu hranu za životinje a koji je izdan od strane nadležnog organa zemlje porijekla iz kojeg je vidljivo da hrana za životinje sadrži GMO;
- d) za svaku pošiljku kopiju zapisnika veterinarskog inspektora pri istovaru hrane za životinje;
- e) kopiju laboratorijske analize koja uključuje detekciju, identifikaciju i kvantifikaciju uzorka hrane za životinje za genetičke modifikacije (GMO events) detektovane u GMO certifikatu koji prati pošiljku, a radi se jednom kvartalno u ovlaštenoj i akreditiranoj laboratoriji za detekciju GMO-a u skladu sa Pravilnikom o postupku ocjenjivanja i ovlašćivanja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetički modificiranih organizama i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potiču od genetički modificiranih organizama ("Službeni glasnik BiH", broj 73/17).

Rok za dostavu navedenih podataka je do 10. u tekućem mjesecu za prethodni tromjesečni period.

- 11. Ukoliko podnosilac zahtjeva iz tačke 1. ovog rješenja ne dostavi podatke na način i u roku kako je određeno u tački 10. ovog rješenja, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine će staviti ovo rješenje van snage.
- 12. Podnosilac zahtjeva iz tačke 1. ovog rješenja upisuje se u Registar rješenja subjekata u poslovanju s hranom i genetički modificirane hrane za životinje Bosne i Hercegovine.
- 13. Sve promjene koje nastanu u periodu važenja ovog rješenja, podnosilac zahtjeva iz tačke 1. ovog rješenja obavezan je dostaviti Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
- 14. Za obnovu ovog rješenja potrebno je Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine podnijeti zahtjev u skladu s članom 22. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, najkasnije godinu dana prije prestanka važenja rješenja o odobrenju.
- 15. Donošenje ovog rješenja o odobrenju ne umanjuje opću građansku i krivičnu odgovornost podnosioca zahtjeva po pitanju hrane za životinje koja je predmet ovog rješenja.
- 16. Ovo rješenje objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Obrazloženje

Podnosilac zahtjeva "IMI-TRANZIT" d.o.o. Prijedor, ulica Vojvode Stepe Stepanovića 55, 79101 Prijedor, Bosna i Hercegovina, podnio je zahtjev za odobrenje za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetički modificirane hrane za životinje koja sadrži genetički modificirani organizam odobren u skladu s važećim propisima Evropske unije Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, koji je zaprimljen pod brojem UP-1-50-4-50/25 od 14.10.2025. godine i dopunu zahtjeva broj: UP-1-50-4-50-2/25 od 10.11.2025. godine.

Zahtjev je osnovan.

Vijeće za genetički modificirane organizme je na 25. sjednici ostvarilo uvid i ocjenu dostavljene dokumentacije te je razmatralo navedeni zahtjev u skladu s članom 17a. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15). Podnosilac zahtjeva je uz zahtjev dostavio primjerak uplatnice u

iznosu od 30,00 KM o uplaćenju naknadi za podnošenje zahtjeva u skladu s Odlukom o visini posebne naknade za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište genetički modificirane hrane i hrane za životinje ("Službeni glasnik BiH", broj 61/14).

U skladu s navedenim, Vijeće za genetički modificirane organizme je nakon razmatranja jednoglasno usvojilo Mišljenje da je navedeni zahtjev za odobrenje za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetički modificirane hrane za životinje koja sadrži genetički modificirani organizam u skladu s važećim propisima Evropske unije osnovan, te da je u skladu s članom 17a. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje.

Vijeće za genetički modificirane organizme je u Mišljenju predložilo Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine donošenje Rješenja o odobravanju za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetički modificirane hrane za životinje koja sadrži genetički modificirani organizam odobren u skladu s važećim propisima Evropske unije, od subjekta "IMI-TRANZIT" d.o.o. Prijedor, ulica Vojvode Stepe Stepanovića 55, 79101 Prijedor, Bosna i Hercegovina.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je nadležnim organima iz člana 3. stav (1) Zakona o genetički modificiranim organizmima dostavila navedeno Mišljenje Vijeća za genetički modificirane organizme, i od istih je aktom broj: 04-3-1-50-4-1379-1/25 od 15.12.2025. godine zatražila mišljenje za donošenje ovog rješenja u skladu sa članom 3. stav (2) tačka c. alineja 1) Zakona o genetički modificiranim organizmima. Po navedenom zahtjevu očitovali su se: Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Posavskog kantona, akt broj 08-20-326-3/25 od 17.12.2025. godine, Ministarstvo prometa, veza i zaštite okoliša Posavskog kantona, akt broj 05-19-201/25 od 18.12.2025. godine, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša, Zapadnohercegovačkog kantona, akt broj 06-03-23-9-369-7/25 od 18.12.2025. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona, akt broj 05-19-1024/25 od 19.12.2025. godine, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Zapadnohercegovačkog kantona, akt broj 08-1-37-224/25 od 18.12.2025. godine, Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja, akt broj 07-28-2-378-9/25 od 17.12.2025. godine, Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Posavskog kantona, akt broj 07-33-650-10/25 od 22.12.2025. godine, Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, akt broj 11-02-21614-5/25 od 24.12.2025. godine, Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona, akt broj 08-45-2156-1/25 od 23.12.2025. godine, Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, akt broj 03-3-27-33-854-5/25 od 31.12.2025. godine, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, akt broj 15.4-052-9349/25 od 29.12.2025. godine, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline Unsko-sanskog kantona, akt broj 11-19-15166-4/25 od 05.01.2026. godine, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, akt broj 04-19-991/25 od 06.01.2026. godine.

Članom 19. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određeno je da Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine podnosiocu zahtjeva, ako ispunjava uslove, donosi rješenje o odobrenju za stavljanje na tržište genetički modificirane hrane za životinje uzimajući u obzir Mišljenje Vijeća za genetički modificirane organizme, na period od pet godina koje se može obnoviti.

Članom 16. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određeno je da se za izdavanje rješenja o odobrenju podnosi zahtjev u pisanoj formi Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Članom 17a. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određena je potrebna dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev ako je hrana za životinje koja sadrži genetički modificirani organizam odobrena u skladu s važećim propisima Evropske unije.

Članom 24. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određena su pravila za označavanje genetički modificiranih organizama koji se koriste kao hrana za životinje, hranu za životinje koja sadrži ili se sastoji od genetički modificiranih organizama i hranu za životinje proizvedenu od genetički modificiranih organizama.

Članom 51., 52. i 54. Zakona o genetički modificiranim organizmima određena je sljedivost, označavanje kao i rukovanje, prijevoz i pakiranje genetički modificiranih organizama kao i proizvoda koji sadrže ili se sastoje od genetički modificiranih organizama.

Članom 28. Zakona o hrani kao i članom 51. stav (5) Zakona o genetički modificiranim organizmima određeni su zahtjevi koji se odnose na sljedivost hrane, jasno su propisani sistemi evidencije za subjekte u poslovanju s hranom i dostavljanje istih nadležnom organu.

Članom 48. Zakona o genetički modificiranim organizmima određeno je da odobrenje za stavljanje na tržište GMO-a i proizvoda sadrži između ostalog i uslove za stavljanje na tržište, obavezu kontrolisanja uzoraka i dostavljanja rezultata nadležnom organu na njegov zahtjev kao i druge uslove koje je dužna ispunjavati osoba koja proizvod stavlja na tržište ili ga koristi.

Članom 20. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određeno je da subjekti u poslovanju s hranom nakon izdavanja rješenja o odobrenju moraju ispuniti sve uslove i ograničenja koja su u rješenju o odobrenju navedena i trebaju isključivo osigurati da se samo odobrena GM hrana za životinje stavlja na tržište.

U skladu sa navedenim, podnosiocu zahtjeva data je obaveza da dostavlja Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, podatke navedene u tački 10. dispozitiva rješenja za svaka tri mjeseca za svaku pošiljku. Podnosilac zahtjeva je u obavezi dostavljati tražene podatke zbog praćenja pravilne primjene ovog rješenja, a u slučaju nedostavljanja istih na način i u roku kako je navedeno u tački 10. ovog dispozitiva, ovo rješenje će se staviti van snage.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je nakon ispoštovane procedure, a na osnovu stanja u predmetu i mišljenja Vijeća za genetički modificirane organizme da predmetna hrana za životinje odgovara odredbama navedenog Pravilnika, u skladu sa članom 195. stav (5) Zakona o upravnom postupku, odlučila kao u dispozitivu ovog rješenja.

Naknada za Mišljenje Vijeća za genetički modificirane organizme uplaćena u iznosu od 400,00 KM, naknada za izdavanje Rješenja za odobrenje za stavljanje na tržište uplaćena je u iznosu od 500,00 KM i naknada za upis u jedinstveni Registar GMO-a uplaćena je u iznosu od 30,00 KM u skladu s odredbama

Odluke o visini posebne naknade za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište genetički modificirane hrane i hrane za životinje ("Službeni glasnik BiH", broj 61/14), u korist budžeta Bosne i Hercegovine.

Uputstvo o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor kod Suda Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rješenja.

Broj UP-1-50-4-50-7/25

Direktor

28. januara 2026. godine

Dr. sci. **Sanin Tanković**, s. r.

Na temelju članka 56. Zakona o hrani ("Službeni glasnik BiH", broj 50/04), članka 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), članka 193. stavak (1), članka 195. stavak (4) i (5) Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16), članka 3. stavak (2) točka c. alineja 1), članka 11. Zakona o genetski modificiranim organizmima ("Službeni glasnik BiH", broj 23/09), članka 19. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15) i Mišljenja Vijeća za genetski modificirane organizme (broj: UP-1-50-4-50-4/25 od 15.12.2025. godine), po zahtjevu za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište hrane za životinje koja sadrži genetski modificirane organizme koji je podnio subjekt **"IMI-TRANZIT" d.o.o. Prijedor**, ulica Vojvode Stepe Stepanovića 55, 79101 Prijedor, Bosna i Hercegovina, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine donosi

RJEŠENJE

- Odobrava se subjektu **"IMI-TRANZIT" d.o.o. Prijedor**, ulica Vojvode Stepe Stepanovića 55, 79101 Prijedor, stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetski modificirane soje **40-3-2** jedinstvenog identifikacijskog koda **MON-04032-6** (kvantifikacija "Real-time PCR"), koja će se koristiti isključivo kao hrana za životinje.
- Zabranjuje se namjerno unošenje u okoliš/sjetva genetski modificirane soje iz točke 1. ovog rješenja.
- Prilikom stavljanja na tržište hrane za životinje iz točke 1. ovog rješenja, a u skladu s odredbama članka 52. Zakona o genetski modificiranim organizmima ("Službeni glasnik BiH", broj 23/09) i odredbama Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15), podnositelj zahtjeva iz točke 1. ovog rješenja dužan je osigurati da:
 - na zapakiranom proizvodu na oznaci piše: "Ovaj proizvod sadrži genetski modificiranu soju (MON-04032-6)";
 - se na nezapakiranom proizvodu ponudenom krajnjem potrošaču oznaka: "Ovaj proizvod sadrži genetski modificiranu soju (MON-04032-6)" stavi na proizvod ili neposredno uz proizvod, kao i na pratećoj dokumentaciji (fakturi).
- U skladu s odredbama članka 51. Zakona o genetski modificiranim organizmima, podnositelj zahtjeva iz točke 1. ovog rješenja dužan je u daljnjoj distribuciji subjektu u poslovanju s hranom za životinje koji prima proizvod dostaviti prateću dokumentaciju s informacijama da proizvod sadrži ili se sastoji od genetski modificiranih

- organizama i upoznati ga s obvezom označavanja ovog proizvoda u skladu s odredbama članka 52. Zakona o genetski modificiranim organizmima.
5. U skladu s odredbama članka 24. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, podnositelj zahtjeva dužan je osigurati sljedeće oznake na pakiranju:
- a) za genetski modificirane organizme koji se koriste kao hrana za životinje i hranu za životinje koja sadrži ili se sastoji od GMO-a natpis "genetski modificirana soja (MON-04032-6)", bit će u zagradama neposredno iza određenog naziva hrane za životinje, a alternativno te riječi mogu se navesti u bilješki spiska hrane za životinje, te slova moraju biti barem iste veličine kao i u spisku hrane za životinje;
 - b) za hranu za životinje proizvedenu od genetski modificiranih organizama natpis "proizveden od genetski modificirane soje (MON-04032-6)" bit će u zagradama neposredno iza određenog naziva hrane za životinje, a alternativno te riječi mogu se navesti u bilješki spiska hrane za životinje, te slova moraju biti barem iste veličine kao i u spisku hrane za životinje.
6. U skladu s odredbama članka 24. stavak (2) Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, zabranjeno je stavljati na tržište proizvode koji su predmet ovog rješenja ako navedeni podaci iz točke 5. ovog rješenja nisu prikazani jasno, čitljivo i na način da se ne mogu brisati na popratnom dokumentu, ili, ako je to primjenjivo, na pakiranju na spremniku ili na njemu pričvršćenoj naljepnici/deklaraciji.
7. U skladu s odredbama članka 54. Zakona o genetski modificiranim organizmima, podnositelj zahtjeva dužan je prilikom rukovanja, prijevoza i pakiranja genetski modificiranih organizama popratnom dokumentacijom jasno obilježiti genetski modificirani organizam koji je namijenjen direktnom korištenju za hranu za životinje ili za preradu; naznačiti da nisu namijenjeni namjernom unošenju u okoliš/sjetvu, te navesti mjesto za pribavljanje dodatnih informacija.
8. Podnositelj zahtjeva iz točke 1. ovog rješenja obavezan je voditi bazu podataka za period od pet godina od dana izvršenja svake transakcije u skladu s odredbama članka 51. stavak (5) Zakona o genetski modificiranim organizmima.
9. Ovo rješenje važi pet godina od dana njegovog donošenja.
10. Podnositelj zahtjeva iz točke 1. ovog rješenja, obavezan je dostavljati preporučeno poštom Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, za tromjesečni period sljedeće podatke:
- a) za svaku pošiljku količinu uvezene hrane za životinje s jasno naznačenom genetskom modifikacijom;
 - b) za svaku pošiljku kopiju zajedničkog veterinarskog ulaznog dokumenta (ZVUD) kao dokaz da je navedena hrana za životinje uvezena u Bosnu i Hercegovinu;
 - c) za svaku pošiljku kopiju certifikata koji je pratio uvezenu hranu za životinje a koji je izdan od strane nadležnog tijela zemlje podrijetla iz kojeg je vidljivo da hrana za životinje sadrži GMO;
 - d) za svaku pošiljku kopiju zapisnika veterinarskog inspektora pri istovaru hrane za životinje;
 - e) kopiju laboratorijske analize koja uključuje detekciju, identifikaciju i kvantifikaciju uzorka hrane za životinje za genetske modifikacije (GMO events) detektirane u GMO certifikatu koji prati pošiljku, a radi se jednom kvartalno u ovlaštenom i akreditiranom laboratoriju za detekciju GMO-a u skladu s Pravilnikom o postupku ocjenjivanja i ovlašćivanja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetski modificiranih organizama i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od genetski modificiranih organizama ("Službeni glasnik BiH", broj 73/17).
- Rok za dostavu navedenih podataka je do 10. u tekućem mjesecu za prethodni tromjesečni period.
11. Ukoliko podnositelj zahtjeva iz točke 1. ovog rješenja ne dostavi podatke na način i u roku kako je određeno u točki 10. ovog rješenja, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine će staviti ovo rješenje van snage.
12. Podnositelj zahtjeva iz točke 1. ovog rješenja upisuje se u Registar rješenja subjekata u poslovanju s hranom i genetski modificirane hrane za životinje Bosne i Hercegovine.
13. Sve promjene koje nastanu u periodu važenja ovog rješenja, podnositelj zahtjeva iz točke 1. ovog rješenja obavezan je dostaviti Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
14. Za obnovu ovog rješenja potrebno je Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine podnijeti zahtjev u skladu s člankom 22. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, najkasnije godinu dana prije prestanka važenja rješenja o odobrenju.
15. Donošenje ovog rješenja o odobrenju ne umanjuje opću građansku i krivičnu odgovornost podnosioca zahtjeva po pitanju hrane za životinje koja je predmet ovog rješenja.
16. Ovo rješenje objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".
- Obrazloženje**
- Podnositelj zahtjeva "IMI-TRANZIT" d.o.o. Prijedor, ulica Vojvode Stepe Stepanovića 55, 79101 Prijedor, Bosna i Hercegovina, podnio je zahtjev za odobrenje za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetski modificirane hrane za životinje koja sadrži genetski modificirani organizam odobren u skladu s važećim propisima Europske unije Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, koji je zaprimljen pod brojem UP-1-50-4-50/25 od 14.10.2025. godine i dopunu zahtjeva broj: UP-1-50-4-50-2/25 od 10.11.2025. godine.
- Zahtjev je osnovan.
- Vijeće za genetski modificirane organizme je na 25. sjednici ostvarilo uvid i ocjenu dostavljene dokumentacije te je razmatralo navedeni zahtjev u skladu s člankom 17a. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15). Podnositelj zahtjeva je uz zahtjev dostavio primjerak uplatnice u iznosu od 30,00 KM o uplaćenju naknade za podnošenje zahtjeva u skladu s Odlukom o visini posebne naknade za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište genetski modificirane hrane i hrane za životinje ("Službeni glasnik BiH", broj 61/14).
- U skladu s navedenim, Vijeće za genetski modificirane organizme je nakon razmatranja jednoglasno usvojilo Mišljenje da je navedeni zahtjev za odobrenje za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetski modificirane hrane za životinje koja sadrži genetski modificirani organizam u skladu s važećim propisima Europske unije osnovan, te da je u skladu s člankom 17a.

Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje.

Vijeće za genetski modificirane organizme je u Mišljenju predložilo Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine donošenje Rješenja o odobravanju za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetski modificirane hrane za životinje koja sadrži genetski modificirani organizam odobren u skladu s važećim propisima Europske unije, od subjekta **"IMI-TRANZIT" d.o.o. Prijedor**, ulica Vojvode Stepe Stepanovića 55, 79101 Prijedor, Bosna i Hercegovina.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je nadležnim tijelima iz članka 3. stavak (1) Zakona o genetski modificiranim organizmima dostavila navedeno Mišljenje Vijeća za genetski modificirane organizme, i od istih je aktom broj: 04-3-1-50-4-1379-1/25 od 15.12.2025. godine zatražila mišljenje za donošenje ovog rješenja u skladu s člankom 3. stavak (2) točka c. alineja 1) Zakona o genetski modificiranim organizmima. Po navedenom zahtjevu očitovali su se: Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Posavske županije, akt broj 08-20-326-3/25 od 17.12.2025. godine, Ministarstvo prometa, veza i zaštite okoliša Posavske županije, akt broj 05-19-201/25 od 18.12.2025. godine, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša, Zapadnohercegovačke županije, akt broj 06-03-23-9-369-7/25 od 18.12.2025. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanske županije, akt broj 05-19-1024/25 od 19.12.2025. godine, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Zapadnohercegovačke županije, akt broj 08-1-37-224/25 od 18.12.2025. godine, Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja, akt broj 07-28-2-378-9/25 od 17.12.2025. godine, Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Posavske županije, akt broj 07-33-650-10/25 od 22.12.2025. godine, Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojske županije, akt broj 11-02-21614-5/25 od 24.12.2025. godine, Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjske županije, akt broj 08-45-2156-1/25 od 23.12.2025. godine, Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, akt broj 03-3-27-33-854-5/25 od 31.12.2025. godine, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, akt broj 15.4-052-9349/25 od 29.12.2025. godine, Ministarstvo za gradnje, prostorno uređenje i zaštitu okoline Unsko-sanske županije, akt broj 11-19-15166-4/25 od 05.01.2026. godine, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, akt broj 04-19-991/25 od 06.01.2026. godine.

Člankom 19. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određeno je da Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine podnosiocu zahtjeva, ako ispunjava uvjete, donosi rješenje o odobrenju za stavljanje na tržište genetski modificirane hrane za životinje uzimajući u obzir Mišljenje Vijeća za genetski modificirane organizme, na period od pet godina koje se može obnoviti.

Člankom 16. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određeno je da se za izdavanje rješenja o odobrenju podnosi zahtjev u pisanoj formi Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Člankom 17a. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određena je

potrebna dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev ako je hrana za životinje koja sadrži genetski modificirani organizam odobrena u skladu s važećim propisima Europske unije.

Člankom 24. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određena su pravila za označavanje genetski modificiranih organizama koji se koriste kao hrana za životinje, hranu za životinje koja sadrži ili se sastoji od genetski modificiranih organizama i hranu za životinje proizvedenu od genetski modificiranih organizama.

Člankom 51., 52. i 54. Zakona o genetski modificiranim organizmima određena je sljedivost, označavanje kao i rukovanje, prijevoz i pakiranje genetski modificiranih organizama kao i proizvoda koji sadrže ili se sastoje od genetski modificiranih organizama.

Člankom 28. Zakona o hrani kao i člankom 51. stavak (5) Zakona o genetski modificiranim organizmima određeni su zahtjevi koji se odnose na sljedivost hrane, jasno su propisani sustavi evidencije za subjekte u poslovanju s hranom i dostavljanje istih nadležnom tijelu.

Člankom 48. Zakona o genetski modificiranim organizmima određeno je da odobrenje za stavljanje na tržište GMO-a i proizvoda sadrži između ostalog i uvjete za stavljanje na tržište, obvezu kontroliranja uzoraka i dostavljanja rezultata nadležnom tijelu na njegov zahtjev kao i druge uvjete koje je dužna ispunjavati osoba koja proizvod stavlja na tržište ili ga koristi.

Člankom 20. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određeno je da subjekti u poslovanju s hranom nakon izdavanja rješenja o odobrenju moraju ispuniti sve uvjete i ograničenja koja su u rješenju o odobrenju navedena i trebaju isključivo osigurati da se samo odobrena GM hrana za životinje stavlja na tržište.

U skladu s navedenim, podnosiocu zahtjeva dana je obveza da dostavlja Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, podatke navedene u točki 10. dispozitiva rješenja za svaka tri mjeseca za svaku pošiljku. Podnositelj zahtjeva je u obvezi dostavljati tražene podatke zbog praćenja pravilne primjene ovog rješenja, a u slučaju nedostavljanja istih, na način i u roku kako je navedeno u točki 10. ovog dispozitiva, ovo rješenje će se staviti van snage.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je nakon ispoštovane procedure, a na temelju stanja u predmetu i mišljenja Vijeća za genetski modificirane organizme da predmetna hrana za životinje odgovara odredbama navedenog Pravilnika, u skladu s člankom 195. stavak (5) Zakona o upravnom postupku, odlučila kao u dispozitivu ovog rješenja.

Naknada za Mišljenje Vijeća za genetski modificirane organizme uplaćena je u iznosu od 400,00 KM, naknada za izdavanje Rješenja za odobrenje za stavljanje na tržište uplaćena je u iznosu od 500,00 KM i naknada za upis u jedinstveni Registar GMO-a uplaćena je u iznosu od 30,00 KM u skladu s odredbama Odluke o visini posebne naknade za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište genetski modificirane hrane i hrane za životinje ("Službeni glasnik BiH", broj 61/14), u korist proračuna Bosne i Hercegovine.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor kod Suda Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rješenja.

Broj UP-1-50-4-50-7/25

28. siječnja 2026. godine

Ravnatelj

Dr. sci. **Sanin Tanković**, v. r.

На основу члана 56. Закона о храни ("Службени гласник БиХ", број 50/04), члана 61. Закона о управи ("Службени гласник БиХ", бр. 32/02, 102/09 и 72/17), члана 193. став (1), члана 195. став (4) и (5) Закона о управном поступку ("Службени гласник БиХ", бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 и 53/16), члана 3. став (2) тачка ц. алинеја л), члана 11. Закона о генетички модификованим организмима ("Службени гласник БиХ", број 23/09), члана 19. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање ("Службени гласник БиХ", бр. 78/12 и 62/15) и Мишљења Савјета за генетички модификоване организме (број: УП-1-50-4-50-4/25 од 15.12.2025. године), по захтјеву за издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште хране за животиње која садржи генетички модификоване организме, који је поднио субјекат **"IMI-TRANZIT" d.o.o. Приједор**, улица Војводе Степе Степановића 55, 79101 Приједор, Босна и Херцеговина, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, доноси

РЈЕШЕЊЕ

- Одобрава се субјекту **"IMI-TRANZIT" d.o.o. Приједор**, улица Војводе Степе Степановића 55, 79101 Приједор, стављање на тржиште Босне и Херцеговине генетички модификоване соје **40-3-2** јединственог идентификационог кода **MON-04032-6** (квантификација "Real-time PCR"), која ће се користити искључиво као храна за животиње.
- Забрањује се намјерно уношење у животну средину/сјетва генетички модификоване соје из тачке 1. овог рјешења.
- Приликом стављања на тржиште хране за животиње из тачке 1. овог рјешења, а у складу с одредбама члана 52. Закона о генетички модификованим организмима ("Службени гласник БиХ", број 23/09) и одредбама Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање ("Службени гласник БиХ", бр. 78/12 и 62/15), подносилац захтјева из тачке 1. овог рјешења дужан је обезбједити да:
 - на запакованом производу, на ознаци пише: "Овај производ садржи генетички модификовану соју (MON-04032-6)";
 - се на незапакованом производу понуђеном крајњем потрошачу означава: "Овај производ садржи генетички модификовану соју (MON-04032-6)", стави на производ или непосредно уз производ, као и на пратећој документацији (фактури).
- У складу с одредбама члана 51. Закона о генетички модификованим организмима, подносилац захтјева из тачке 1. овог рјешења дужан је у даљњој дистрибуцији субјекту у пословању с храном за животиње који прима производ, доставити пратећу документацију са информацијама да производ садржи или се састоји од генетички модификованих организама и упознати га са обавезом означавања овог производа у складу с одредбама члана 52. Закона о генетички модификованим организмима.
- У складу с одредбама члана 24. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички

модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање, подносилац захтјева дужан је обезбједити сљедеће ознаке на паковању:

- за генетички модификоване организме који се користе као храна за животиње и храну за животиње која садржи или се састоји од ГМО-а, натпис "генетички модификована соја (MON-04032-6)" биће у заградама непосредно иза одређеног назива хране за животиње, а алтернативно те ријечи могу се навести у биљешци списка хране за животиње, те слова морају бити барем исте величине као и у списку хране за животиње;
 - за храну за животиње произведену од генетички модификованих организама натпис "произведен од генетички модификоване соје (MON-04032-6)" биће у заградама непосредно иза одређеног назива хране за животиње, а алтернативно те ријечи могу се навести у биљешци списка хране за животиње, те слова морају бити барем исте величине као и у списку хране за животиње.
- У складу с одредбама члана 24. став (2) Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање, забрањено је стављати на тржиште производе који су предмет овог рјешења ако наведени подаци из тачке 5. овог рјешења нису приказани јасно, читљиво и на начин да се не могу брисати на попутном документу, или, ако је то примјенимо, на паковању, на спремику или на њему причвршћеној наљепници/декларацији.
 - У складу с одредбама члана 54. Закона о генетички модификованим организмима, подносилац захтјева дужан је приликом руковања, превоза и паковања генетички модификованих организама попутном документацијом јасно обиљежити генетички модификовани организм који је намијењен директном кориштењу за храну за животиње или за прераду; назначити да нису намијењени намјерном уношењу у животну средину /сјетву, те навести мјесто за прибављање додатних информација.
 - Подносилац захтјева из тачке 1. овог рјешења обавезан је водити базу података за период од пет година од дана извршења сваке трансакције у складу с одредбама члана 51. став (5) Закона о генетички модификованим организмима.
 - Ово рјешење важи пет година од дана његовог доношења.
 - Подносилац захтјева из тачке 1. овог рјешења, обавезан је достављати препоручено поштом Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине, за тромјесечни период сљедеће податке:
 - за сваку пошиљку, количину увезене хране за животиње са јасно назначеном генетичком модификацијом;
 - за сваку пошиљку, копију заједничког ветеринарског улазног документа (ЗВУД) као доказ да је наведена храна за животиње увезена у Босну и Херцеговину;
 - за сваку пошиљку, копију сертификата који је пратио увезену храну за животиње а који је издат

од стране надлежног органа земље поријекла из којег је видљиво да храна за животиње садржи ГМО;

- д) за сваку пошиљку, копију записника ветеринарског инспектора при истовару хране за животиње;
- е) копију лабораторијске анализе која укључује детекцију, идентификацију и квантификацију узорка хране за животиње за генетичке модификације (ГМО евентс) детектоване у ГМО сертификату који прати пошиљку, а ради се једном квартално у овлаштеној и акредитованој лабораторији за детекцију ГМО-а у складу са Правилником о поступку оцјењивања и овлашћивања лабораторија за испитивање, контролу и праћење генетски модификованих организама и производа који се састоје, садрже или потичу од генетски модификованих организама ("Службени гласник БиХ", број 73/17).

Рок за доставу наведених података је до 10. у текућем мјесецу за претходни тромјесечни период.

- 11. Уколико подносилац захтјева из тачке 1. овог рјешења не достави податке на начин и у року како је одређено у тачки 10. овог рјешења, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине ће ставити ово рјешење ван снаге.
- 12. Подносилац захтјева из тачке 1. овог рјешења уписује се у Регистар рјешења субјеката у пословању с храном и генетички модификоване хране за животиње Босне и Херцеговине.
- 13. Све промјене које настану у периоду важења овог рјешења, подносилац захтјева из тачке 1. овог рјешења обавезан је доставити Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине.
- 14. За обнову овог рјешења потребно је Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине поднијети захтјев у складу с чланом 22. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање, најкасније годину дана прије престанка важења рјешења о одобрењу.
- 15. Доношење овог рјешења о одобрењу не умањује општу грађанску и кривичну одговорност подносиоца захтјева по питању хране за животиње, која је предмет овог рјешења.
- 16. Ово рјешење објављује се у "Службеном гласнику БиХ".

Образложење

Подносилац захтјева "IMI-TRANZIT" d.o.o. Приједор, улица Војводе Степе Степановића 55, 79101 Приједор, Босна и Херцеговина, поднио је захтјев за одобрење за стављање на тржиште Босне и Херцеговине генетички модификоване хране за животиње која садржи генетички модификовани организам одобрен у складу с важећим прописима Европске уније Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине, који је запримљен под бројем: УП-1-50-4-50/25 од 14.10.2025. године и допуну захтјева број: УП-1-50-4-50-2/25 од 10.11.2025. године.

Захтјев је основан.

Савјет за генетички модификоване организме је на 25. сједници остварио увид и оцјену достављене документације те је разматрао наведени захтјев у складу с чланом 17а. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за

животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање ("Службени гласник БиХ", бр. 78/12 и 62/15). Подносилац захтјева је уз захтјев доставио примјерак уплатнице у износу од 30,00 КМ о уплаћеној накнади за подношење захтјева у складу с Одлуком о висини посебне накнаде за издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште генетички модификоване хране и хране за животиње ("Службени гласник БиХ", број 61/14).

У складу с наведеним, Савјет за генетички модификоване организме је након разматрања једногласно усвојио Мишљење да је наведени захтјев за одобрење за стављање на тржиште Босне и Херцеговине генетички модификоване хране за животиње која садржи генетички модификовани организам, у складу с важећим прописима Европске уније основан, те да је у складу с чланом 17а. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање.

Савјет за генетички модификоване организме је у Мишљењу предложило Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине доношење Рјешења о одобравању за стављање на тржиште Босне и Херцеговине генетички модификоване хране за животиње која садржи генетички модификовани организам, одобрен у складу с важећим прописима Европске уније, од субјекта "IMI-TRANZIT" d.o.o. Приједор, улица Војводе Степе Степановића 55, 79101 Приједор, Босна и Херцеговина.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је надлежним органима из члана 3. став (1) Закона о генетички модификованим организмима доставила наведено Мишљење Савјета за генетички модификоване организме и од истих је актом број: 04-3-1-50-4-1379-1/25 од 15.12.2025. године затражила мишљење за доношење овог рјешења у складу с чланом 3. став (2) тачка ц. алинеја 1) Закона о генетички модификованим организмима.

По наведеном захтјеву читовали су се: Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства Посавског кантона, акт број 08-20-326-3/25 од 17.12.2025. године, Министарство промета, веза и заштите околиша Посавског кантона, акт број 05-19-201/25 од 18.12.2025. године, Министарство просторног уређења, градитељства и заштите околиша, Западнохерцеговачког кантона, акт број 06-03-23-9-369-7/25 од 18.12.2025. године, Министарство трговине, туризма и заштите околиша Херцеговачко-неретванског кантона, акт број 05-19-1024/25 од 19.12.2025. године, Министарство здравства, рада и социјалне скрби Западнохерцеговачког кантона, акт број 08-1-37-224/25 од 18.12.2025. године, Управа БиХ за заштиту здравља биља, акт број 07-28-2-378-9/25 од 17.12.2025. године, Министарство здравства и социјалне политике Посавског кантона, акт број 07-33-650-10/25 од 22.12.2025. године, Министарство здравства Зеничко-добојског кантона, акт број 11-02-21614-5/25 од 24.12.2025. године, Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона, акт број 08-45-2156-1/25 од 23.12.2025. године, Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине, акт број 03-3-27-33-854-5/25 од 31.12.2025. године, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, акт број 15.4-052-9349/25 од 29.12.2025. године, Министарство за грађење, просторно уређење и заштиту околине Унско-санског кантона, акт број 11-19-15166-4/25 од 05.01.2026. године, Федерално

министарство околиша и туризма, акт број 04-19-991/25 од 06.01.2026. године.

Чланом 19. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову слједивост и означавање одређено је да Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине подносиоцу захтјева, ако испуњава услове, доноси рјешење о одобрењу за стављање на тржиште генетички модификоване хране за животиње, узимајући у обзир Мишљење Савјета за генетички модификоване организме, на период од пет година које се може обновити.

Чланом 16. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову слједивост и означавање одређено је да се за издавање рјешења о одобрењу подноси захтјев у писаној форми Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине.

Чланом 17а. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову слједивост и означавање одређена је потребна документација која се доставља уз захтјев ако је храна за животиње која садржи генетички модификовани организам одобрена у складу с важећим прописима Европске уније.

Чланом 24. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову слједивост и означавање одређена су правила за означавање генетички модификованих организама који се користе као храна за животиње, храну за животиње која садржи или се састоји од генетички модификованих организама и храну за животиње произведену од генетички модификованих организама.

Чланом 51., 52. и 54. Закона о генетички модификованим организмима одређена је слједивост, означавање као и руковање, превоз и паковање генетички модификованих организама као и производа који садрже или се састоје од генетички модификованих организама.

Чланом 28. Закона о храни као и чланом 51. став (5) Закона о генетички модификованим организмима одређени су захтјеви који се односе на слједивост хране, јасно су прописани системи евиденције за субјекте у пословању с храном и достављање истих надлежном органу.

Чланом 48. Закона о генетички модификованим организмима одређено је да одобрење за стављање на тржиште ГМО-а и производа садржи између осталог и услове за стављање на тржиште, обавезу контролисања узорака и достављања резултата надлежном органу на његов захтјев као и друге услове које је дужна испуњавати особа која производ ставља на тржиште или га користи.

Чланом 20. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову слједивост и означавање одређено је да субјекти у пословању с храном након издавања рјешења о одобрењу морају испунити све услове и ограничења која су у рјешењу о одобрењу наведена и требају искључиво осигурати да се само одобрена ГМ храна за животиње ставља на тржиште.

У складу са наведеним, подносиоцу захтјева дата је обавеза да доставља Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине, податке наведене у тачки 10. диспозитива рјешења за свака три мјесеца за сваку пошиљку. Подносилац захтјева је у обавези достављати тражене податке због праћења правилне примјене овог рјешења, а у случају недостављања истих на начин и у року како је наведено у тачки 10. овог диспозитива, ово рјешење ће се ставити ван снаге.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је након испоштоване процедуре, а на основу стања у предмету и мишљења Савјета генетички модификоване организме да предметна храна за животиње одговара одредбама наведеног Правилника, у складу с чланом 195. став (5) Закона о управном поступку, одлучила као у диспозитиву овог рјешења.

Накнада за Мишљење Савјета за генетички модификоване организме уплаћена у износу од 400,00 КМ, накнада за издавање Рјешења за одобрење за стављање на тржиште уплаћена је у износу од 500,00 КМ и накнада за упис у јединствени Регистар ГМО-а уплаћена је у износу од 30,00 КМ у складу с одредбама Одлуке о висини посебне накнаде за издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште генетички модификоване хране и хране за животиње ("Службени гласник БиХ", број 61/14), у корист буџета Босне и Херцеговине.

Упутство о правном лијеку:

Против овог рјешења не може се изјавити жалба, већ се може покренути управни спор код Суда Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана достављања овог рјешења.

Број УП-1-50-4-50-7/25

Директор

28. јануара 2026. године

Др Санин Танковић, с. р.

406

Na osnovu člana 56. Zakona o hrani ("Službeni glasnik BiH", broj 50/04), člana 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), člana 193. stav (1), člana 195. stav (4) i (5) Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16), člana 3. stav (2) tačka c. alineja I), člana 11. Zakona o genetički modificiranim organizmima ("Službeni glasnik BiH", broj 23/09), člana 19. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15) i Mišljenja Vijeća za genetički modificirane organizme (broj UP-1-50-4-52-5/25 od 15.12.2025. godine), po zahtjevu za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište hrane za životinje koja sadrži genetički modificirane organizme koji je podnio subjekat "CONCENTRANA VETT" d.o.o. Doboj Istok, ulica Samarić bb, 74207 Klokotnica, Doboj Istok, Bosna i Hercegovina, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine donosi

RJEŠENJE

1. Odobrava se subjektu "CONCENTRANA VETT" d.o.o. Doboj Istok, ulica Samarić bb, 74207 Klokotnica, Doboj Istok, stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetički modificirane soje 40-3-2 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-04032-6 (kvantifikacija "Real-time PCR"), koja će se koristiti isključivo kao hrana za životinje.
2. Zabranjuje se namjerno unošenje u okoliš/sjetva genetički modificirane soje iz tačke 1. ovog rješenja.

3. Prilikom stavljanja na tržište hrane za životinje iz tačke 1. ovog rješenja, a u skladu s odredbama člana 52. Zakona o genetički modificiranim organizmima ("Službeni glasnik BiH", broj 23/09) i odredbama Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15), podnosilac zahtjeva iz tačke 1. ovog rješenja dužan je osigurati da:
- a) na zapakovanom proizvodu na oznaci piše: "Ovaj proizvod sadrži genetički modificiranu soju (MON-04032-6)";
 - b) se na nezapakovanom proizvodu ponuđenom krajnjem potrošaču oznaka: "Ovaj proizvod sadrži genetički modificiranu soju (MON-04032-6)" stavi na proizvod ili neposredno uz proizvod, kao i na pratećoj dokumentaciji (fakturi).
4. U skladu s odredbama člana 51. Zakona o genetički modificiranim organizmima, podnosilac zahtjeva iz tačke 1. ovog rješenja dužan je u daljnjoj distribuciji subjektu u poslovanju s hranom za životinje koji prima proizvod dostaviti prateću dokumentaciju s informacijama da proizvod sadrži ili se sastoji od genetički modificiranih organizama i upoznati ga s obavezom označavanja ovog proizvoda u skladu s odredbama člana 52. Zakona o genetički modificiranim organizmima.
5. U skladu s odredbama člana 24. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, podnosilac zahtjeva dužan je osigurati sljedeće oznake na pakiranju:
- a) za genetički modificirane organizme koji se koriste kao hrana za životinje i hranu za životinje koja sadrži ili se sastoji od GMO-a natpis "genetički modificirana soja (MON-04032-6)", bit će u zgradama neposredno iza određenog naziva hrane za životinje, a alternativno te riječi mogu se navesti u bilješci spiska hrane za životinje, te slova moraju biti barem iste veličine kao i u spisku hrane za životinje;
 - b) za hranu za životinje proizvedenu od genetički modificiranih organizama natpis "proizveden od genetički modificirane soje (MON-04032-6)" bit će u zgradama neposredno iza određenog naziva hrane za životinje, a alternativno te riječi mogu se navesti u bilješci spiska hrane za životinje, te slova moraju biti barem iste veličine kao i u spisku hrane za životinje.
6. U skladu s odredbama člana 24. stav (2) Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, zabranjeno je stavljati na tržište proizvode koji su predmet ovog rješenja ako navedeni podaci iz tačke 5. ovog rješenja nisu prikazani jasno, čitljivo i na način da se ne mogu brisati na propratnom dokumentu, ili, ako je to primjenjivo, na pakovanju na spremniku ili na njemu pričvršćenoj naljepnici/deklaraciji.
7. U skladu s odredbama člana 54. Zakona o genetički modificiranim organizmima, podnosilac zahtjeva dužan je prilikom rukovanja, prijevoza i pakiranja genetički modificiranih organizama popratnom dokumentacijom jasno obilježiti genetički modificirani organizam koji je namijenjen direktnom korištenju za hranu za životinje ili za prerađu; naznačiti da nisu namijenjeni namjernom unošenju u okoliš/sjetvu, te navesti mjesto za pribavljanje dodatnih informacija.
8. Podnosilac zahtjeva iz tačke 1. ovog rješenja obavezan je voditi bazu podataka za period od pet godina od dana izvršenja svake transakcije u skladu s odredbama člana 51. stav (5) Zakona o genetički modificiranim organizmima.
9. Ovo rješenje važi pet godina od dana njegovog donošenja.
10. Podnosilac zahtjeva iz tačke 1. ovog rješenja, obavezan je dostavljati preporučeno poštom Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, za tromjesečni period sljedeće podatke:
- a) za svaku pošiljku količinu uvezene hrane za životinje sa jasno naznačenom genetičkom modifikacijom;
 - b) za svaku pošiljku kopiju zajedničkog veterinarskog ulaznog dokumenta (ZVUD) kao dokaz da je navedena hrana za životinje uvezena u Bosnu i Hercegovinu;
 - c) za svaku pošiljku kopiju sertifikata koji je pratio uvezenu hranu za životinje a koji je izdan od strane nadležnog organa zemlje porijekla iz kojeg je vidljivo da hrana za životinje sadrži GMO;
 - d) za svaku pošiljku kopiju zapisnika veterinarskog inspektora pri istovaru hrane za životinje;
 - e) kopiju laboratorijske analize koja uključuje detekciju, identifikaciju i kvantifikaciju uzorka hrane za životinje za genetičke modifikacije (GMO events) detektovane u GMO sertifikatu koji prati pošiljku, a radi se jednom kvartalno u ovlaštenoj i akreditiranoj laboratoriji za detekciju GMO-a u skladu sa Pravilnikom o postupku ocjenjivanja i ovlašćivanja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetički modificiranih organizama i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potiču od genetički modificiranih organizama ("Službeni glasnik BiH", broj 73/17).
- Rok za dostavu navedenih podataka je do 10. u tekućem mjesecu za prethodni tromjesečni period.
11. Ukoliko podnosilac zahtjeva iz tačke 1. ovog rješenja ne dostavi podatke na način i u roku kako je određeno u tački 10. ovog rješenja, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine će staviti ovo rješenje van snage.
12. Podnosilac zahtjeva iz tačke 1. ovog rješenja upisuje se u Registar rješenja subjekata u poslovanju s hranom i genetički modificirane hrane za životinje Bosne i Hercegovine.
13. Sve promjene koje nastanu u periodu važenja ovog rješenja, podnosilac zahtjeva iz tačke 1. ovog rješenja obavezan je dostaviti Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
14. Za obnovu ovog rješenja potrebno je Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine podnijeti zahtjev u skladu s članom 22. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, najkasnije godinu dana prije prestanka važenja rješenja o odobrenju.
15. Donošenje ovog rješenja o odobrenju ne umanjuje opću građansku i krivičnu odgovornost podnosioca zahtjeva po pitanju hrane za životinje koja je predmet ovog rješenja.
16. Ovo rješenje objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Obrazloženje

Podnosilac zahtjeva "**CONCENTRANA VETT**" d.o.o. **Doboj Istok**, ulica Samarić bb, 74207 Klokotnica, Doboj Istok, Bosna i Hercegovina, podnio je zahtjev za odobrenje za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetički modificirane hrane za

životinje koja sadrži genetički modificirani organizam odobren u skladu s važećim propisima Evropske unije Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, koji je zaprimljen pod UP-1-50-4-52/25 od 22.10.2025. godine, dopunu zahtjeva broj UP-1-50-4-52-2/25 od 04.11.2025. godine i dopunu zahtjeva broj: UP-1-50-4-52-3/25 od 10.11.2025. godine.

Zahtjev je osnovan.

Vijeće za genetički modificirane organizme je na 25. sjednici ostvarilo uvid i ocjenu dostavljene dokumentacije te je razmatralo navedeni zahtjev u skladu s članom 17a. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15). Podnosilac zahtjeva je uz zahtjev dostavio primjerak uplatnice u iznosu od 30,00 KM o uplaćenju naknade za podnošenje zahtjeva u skladu s Odlukom o visini posebne naknade za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište genetički modificirane hrane i hrane za životinje ("Službeni glasnik BiH", broj 61/14).

U skladu s navedenim, Vijeće za genetički modificirane organizme je nakon razmatranja jednoglasno usvojilo Mišljenje da je navedeni zahtjev za odobrenje za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetički modificirane hrane za životinje koja sadrži genetički modificirani organizam u skladu s važećim propisima Evropske unije osnovan, te da je u skladu s članom 17a. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje.

Vijeće za genetički modificirane organizme je u Mišljenju predložilo Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine donošenje Rješenja o odobravanju za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetički modificirane hrane za životinje koja sadrži genetički modificirani organizam odobren u skladu s važećim propisima Evropske unije, od subjekta **"CONCENTRANA VETT" d.o.o. Doboj Istok**, ulica Samarić bb, 74207 Klokotnica, Doboj Istok, Bosna i Hercegovina.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je nadležnim organima iz člana 3. stav (1) Zakona o genetički modificiranim organizmima dostavila navedeno Mišljenje Vijeća za genetički modificirane organizme, i od istih je aktom broj: 04-3-1-50-4-1378-1/25 od 15.12.2025. godine zatražila mišljenje za donošenje ovog rješenja u skladu sa članom 3. stav (2) tačka c. alineja 1) Zakona o genetički modificiranim organizmima. Po navedenom zahtjevu očitovali su se: Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Posavskog kantona, akt broj 08-20-326-3/25 od 17.12.2025. godine, Ministarstvo prometa, veza i zaštite okoliša Posavskog kantona, akt broj 05-19-300/25 od 18.12.2025. godine, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša, Zapadnohercegovačkog kantona, akt broj 06-03-23-9-369-6/25 od 18.12.2025. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona, akt broj 05-19-1025/25 od 19.12.2025. godine, Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja, akt broj 07-28-2-378-9/25 od 17.12.2025. godine, Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Posavskog kantona, akt broj 07-33-650-10/25 od 22.12.2025. godine, Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, akt broj 11-02-21614-5/25 od 24.12.2025. godine, Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona, akt broj 08-45-2155-1/25 od 23.12.2025. godine, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, akt broj 12-1-19-03743/25 od 24.12.2025. godine, Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, akt broj 03-3-27-33-854-5/25 od 31.12.2025. godine, Ministarstvo za prostorno uređenje,

građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, akt broj 15.4-052-9350/25 od 29.12.2025. godine, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline Unsko-sanskog kantona, akt broj 11-19-15166-6/25 od 05.01.2026. godine, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, akt broj 04-19-991/25 od 06.01.2026. godine.

Članom 19. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određeno je da Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine podnosiocu zahtjeva, ako ispunjava uslove, donosi rješenje o odobrenju za stavljanje na tržište genetički modificirane hrane za životinje uzimajući u obzir Mišljenje Vijeća za genetički modificirane organizme, na period od pet godina koje se može obnoviti.

Članom 16. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određeno je da se za izdavanje rješenja o odobrenju podnosi zahtjev u pisanoj formi Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Članom 17a. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određena je potrebna dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev ako je hrana za životinje koja sadrži genetički modificirani organizam odobrena u skladu s važećim propisima Evropske unije.

Članom 24. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određena su pravila za označavanje genetički modificiranih organizama koji se koriste kao hrana za životinje, hranu za životinje koja sadrži ili se sastoji od genetički modificiranih organizama i hranu za životinje proizvedenu od genetički modificiranih organizama.

Članom 51., 52. i 54. Zakona o genetički modificiranim organizmima određena je sljedivost, označavanje kao i rukovanje, prijevoz i pakiranje genetički modificiranih organizama kao i proizvoda koji sadrže ili se sastoje od genetički modificiranih organizama.

Članom 28. Zakona o hrani kao i članom 51. stav (5) Zakona o genetički modificiranim organizmima određeni su zahtjevi koji se odnose na sljedivost hrane, jasno su propisani sistemi evidencije za subjekte u poslovanju s hranom i dostavljanje istih nadležnom organu.

Članom 48. Zakona o genetički modificiranim organizmima određeno je da odobrenje za stavljanje na tržište GMO-a i proizvoda sadrži između ostalog i uslove za stavljanje na tržište, obavezu kontrolisanja uzoraka i dostavljanja rezultata nadležnom organu na njegov zahtjev kao i druge uslove koje je dužna ispunjavati osoba koja proizvod stavlja na tržište ili ga koristi.

Članom 20. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određeno je da subjekti u poslovanju s hranom nakon izdavanja rješenja o odobrenju moraju ispuniti sve uslove i ograničenja koja su u rješenju o odobrenju navedena i trebaju isključivo osigurati da se samo odobrena GM hrana za životinje stavlja na tržište.

U skladu sa navedenim, podnosiocu zahtjeva data je obaveza da dostavlja Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, podatke navedene u tački 10. dispozitiva rješenja za svaka tri mjeseca za svaku pošiljku. Podnosilac zahtjeva je u obavezi

dostavljati tražene podatke zbog praćenja pravilne primjene ovog rješenja, a u slučaju nedostavljanja istih na način i u roku kako je navedeno u tački 10. ovog dispozitiva, ovo rješenje će se staviti van snage.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je nakon ispoštovane procedure, a na osnovu stanja u predmetu i mišljenja Vijeća za genetički modificirane organizme da predmetna hrana za životinje odgovara odredbama navedenog Pravilnika, u skladu sa članom 195. stav (5) Zakona o upravnom postupku, odlučila kao u dispozitivu ovog rješenja.

Naknada za Mišljenje Vijeća za genetički modificirane organizme uplaćena u iznosu od 400,00 KM, naknada za izdavanje Rješenja za odobrenje za stavljanje na tržište uplaćena je u iznosu od 500,00 KM i naknada za upis u jedinstveni Registar GMO-a uplaćena je u iznosu od 30,00 KM u skladu s odredbama Odluke o visini posebne naknade za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište genetički modificirane hrane i hrane za životinje ("Službeni glasnik BiH", broj 61/14), u korist budžeta Bosne i Hercegovine.

Uputstvo o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor kod Suda Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rješenja.

Broj UP-1-50-4-52-8/25

Direktor

28. januara 2026. godine

Dr. sci. **Sanin Tanković**, s. r.

Na temelju članka 56. Zakona o hrani ("Službeni glasnik BiH", broj 50/04), članka 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), članka 193. stavak (1), članka 195. stavak (4) i (5) Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16), članka 3. stavak (2) točka c. alineja I), članka 11. Zakona o genetski modificiranim organizmima ("Službeni glasnik BiH", broj 23/09), članka 19. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15) i Mišljenja Vijeća za genetski modificirane organizme (broj UP-1-50-4-52-5/25 od 15.12.2025. godine), po zahtjevu za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište hrane za životinje koja sadrži genetski modificirane organizme koji je podnio subjekt **"CONCENTRANA VETT" d.o.o. Doboj Istok**, ulica Samarić bb, 74207 Klokotnica, Doboj Istok, Bosna i Hercegovina, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine donosi

RJEŠENJE

1. Odobrava se subjektu **"CONCENTRANA VETT" d.o.o. Doboj Istok**, ulica Samarić bb, 74207 Klokotnica, Doboj Istok, stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetski modificirane soje **40-3-2** jedinstvenog identifikacijskog koda **MON-04032-6** (kvantifikacija "Real-time PCR"), koja će se koristiti isključivo kao hrana za životinje.
2. Zabranjuje se namjerno unošenje u okoliš/sjetva genetski modificirane soje iz točke 1. ovog rješenja.
3. Prilikom stavljanja na tržište hrane za životinje iz točke 1. ovog rješenja, a u skladu s odredbama članka 52. Zakona o genetski modificiranim organizmima ("Službeni glasnik BiH", broj 23/09) i odredbama Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i

62/15), podnositelj zahtjeva iz točke 1. ovog rješenja dužan je osigurati da:

- a) na zapakiranom proizvodu na oznaci piše: "Ovaj proizvod sadrži genetski modificiranu soju (MON-04032-6)";
 - b) se na nezapakiranom proizvodu ponuđenom krajnjem potrošaču oznaka: "Ovaj proizvod sadrži genetski modificiranu soju (MON-04032-6)" stavi na proizvod ili neposredno uz proizvod, kao i na pratećoj dokumentaciji (fakturi).
4. U skladu s odredbama članka 51. Zakona o genetski modificiranim organizmima, podnositelj zahtjeva iz točke 1. ovog rješenja dužan je u daljnjoj distribuciji subjektu u poslovanju s hranom za životinje koji prima proizvod dostaviti prateću dokumentaciju s informacijama da proizvod sadrži ili se sastoji od genetski modificiranih organizama i upoznati ga s obavezom označavanja ovog proizvoda u skladu s odredbama članka 52. Zakona o genetski modificiranim organizmima.
 5. U skladu s odredbama članka 24. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, podnositelj zahtjeva dužan je osigurati sljedeće oznake na pakiranju:
 - a) za genetski modificirane organizme koji se koriste kao hrana za životinje i hranu za životinje koja sadrži ili se sastoji od GMO-a natpis "genetski modificirana soja (MON-04032-6)", bit će u zagradama neposredno iza određenog naziva hrane za životinje, a alternativno te riječi mogu se navesti u bilješci spiska hrane za životinje, te slova moraju biti barem iste veličine kao i u spisku hrane za životinje;
 - b) za hranu za životinje proizvedenu od genetski modificiranih organizama natpis "proizveden od genetski modificirane soje (MON-04032-6)" bit će u zagradama neposredno iza određenog naziva hrane za životinje, a alternativno te riječi mogu se navesti u bilješci spiska hrane za životinje, te slova moraju biti barem iste veličine kao i u spisku hrane za životinje.
 6. U skladu s odredbama članka 24. stavak (2) Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, zabranjeno je stavljanje na tržište proizvode koji su predmet ovog rješenja ako navedeni podaci iz točke 5. ovog rješenja nisu prikazani jasno, čitljivo i na način da se ne mogu brisati na popratnom dokumentu, ili, ako je to primjenjivo, na pakiranju na spremniku ili na njemu pričvršćenoj naljepnici/deklaraciji.
 7. U skladu s odredbama članka 54. Zakona o genetski modificiranim organizmima, podnositelj zahtjeva dužan je prilikom rukovanja, prijevoza i pakiranja genetski modificiranih organizama popratnom dokumentacijom jasno obilježiti genetski modificirani organizam koji je namijenjen izravnom korištenju za hranu za životinje ili za preradu; naznačiti da nisu namijenjeni namjernom unošenju u okoliš/sjetvu, te navesti mjesto za pribavljanje dodatnih informacija.
 8. Podnositelj zahtjeva iz točke 1. ovog rješenja obavezan je voditi bazu podataka za period od pet godina od dana izvršenja svake transakcije u skladu s odredbama članka 51. stavak (5) Zakona o genetski modificiranim organizmima.
 9. Ovo rješenje važi pet godina od dana njegovog donošenja.

10. Podnositelj zahtjeva iz točke 1. ovog rješenja, obavezan je dostavljati preporučeno poštom Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, za tromjesečni period sljedeće podatke:

- za svaku pošiljku količinu uvezene hrane za životinje s jasno naznačenom genetskom modifikacijom;
- za svaku pošiljku kopiju zajedničkog veterinarskog ulaznog dokumenta (ZVUD) kao dokaz da je navedena hrana za životinje uvezena u Bosnu i Hercegovinu;
- za svaku pošiljku kopiju certifikata koji je pratio uvezenu hranu za životinje, a koji je izdan od strane nadležnog tijela zemlje podrijetla iz kojeg je vidljivo da hrana za životinje sadrži GMO;
- za svaku pošiljku kopiju zapisnika veterinarskog inspektora pri istovaru hrane za životinje;
- kopiju laboratorijske analize koja uključuje detekciju, identifikaciju i kvantifikaciju uzorka hrane za životinje za genetske modifikacije (GMO events) detektirane u GMO certifikatu koji prati pošiljku, a radi se jednom kvartalno u ovlaštenom i akreditiranom laboratoriju za detekciju GMO-a u skladu s Pravilnikom o postupku ocjenjivanja i ovlašćivanja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetski modificiranih organizama i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od genetski modificiranih organizama ("Službeni glasnik BiH", broj 73/17).

Rok za dostavu navedenih podataka je do 10. u tekućem mjesecu za prethodni tromjesečni period.

- Ukoliko podnositelj zahtjeva iz točke 1. ovog rješenja ne dostavi podatke na način i u roku kako je određeno u točki 10. ovog rješenja, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine će staviti ovo rješenje van snage.
- Podnositelj zahtjeva iz točke 1. ovog rješenja upisuje se u Registar rješenja subjekata u poslovanju s hranom i genetski modificirane hrane za životinje Bosne i Hercegovine.
- Sve promjene koje nastanu u periodu važenja ovog rješenja, podnositelj zahtjeva iz točke 1. ovog rješenja obavezan je dostaviti Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
- Za obnovu ovog rješenja potrebno je Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine podnijeti zahtjev u skladu s člankom 22. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, najkasnije godinu dana prije prestanka važenja rješenja o odobrenju.
- Donošenje ovog rješenja o odobrenju ne umanjuje opću građansku i krivičnu odgovornost podnosioca zahtjeva po pitanju hrane za životinje koja je predmet ovog rješenja.
- Ovo rješenje objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Obrazloženje

Podnositelj zahtjeva "**CONCENTRANA VETT**" d.o.o. **Doboj Istok**, ulica Samarić bb, 74207 Klokotnica, Doboj Istok, Bosna i Hercegovina, podnio je zahtjev za odobrenje za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetski modificirane hrane za životinje koja sadrži genetski modificirani organizam odobren u skladu s važećim propisima Europske unije Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, koji je zaprimljen pod UP-1-50-4-52/25 od 22.10.2025. godine, dopunu zahtjeva broj: UP-1-50-4-52-2/25 od 04.11.2025. godine i dopunu zahtjeva broj: UP-1-50-4-52-3/25 od 10.11.2025. godine.

Zahtjev je osnovan.

Vijeće za genetski modificirane organizme je na 25. sjednici ostvarilo uvid i ocjenu dostavljene dokumentacije te je razmatralo

navedeni zahtjev u skladu s člankom 17a. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15). Podnositelj zahtjeva je uz zahtjev dostavio primjerak uplatnice u iznosu od 30,00 KM o uplaćenju naknade za podnošenje zahtjeva u skladu s Odlukom o visini posebne naknade za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište genetski modificirane hrane i hrane za životinje ("Službeni glasnik BiH", broj 61/14).

U skladu s navedenim, Vijeće za genetski modificirane organizme je nakon razmatranja jednoglasno usvojilo Mišljenje da je navedeni zahtjev za odobrenje za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetski modificirane hrane za životinje koja sadrži genetski modificirani organizam u skladu s važećim propisima Europske unije osnovan, te da je u skladu s člankom 17a. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje.

Vijeće za genetski modificirane organizme je u Mišljenju predložilo Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine donošenje Rješenja o odobravanju za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetski modificirane hrane za životinje koja sadrži genetski modificirani organizam odobren u skladu s važećim propisima Europske unije, od subjekta "**CONCENTRANA VETT**" d.o.o. **Doboj Istok**, ulica Samarić bb, 74207 Klokotnica, Doboj Istok, Bosna i Hercegovina.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je nadležnim tijelima iz članka 3. stavak (1) Zakona o genetski modificiranim organizmima dostavila navedeno Mišljenje Vijeća za genetski modificirane organizme, i od istih je aktom broj: 04-3-1-50-4-1378-1/25 od 15.12.2025. godine zatražila mišljenje za donošenje ovog rješenja u skladu s člankom 3. stavak (2) točka c. alineja 1) Zakona o genetski modificiranim organizmima. Po navedenom zahtjevu očitovali su se: Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Posavske županije, akt broj 08-20-326-3/25 od 17.12.2025. godine, Ministarstvo prometa, veza i zaštite okoliša Posavske županije, akt broj 05-19-300/25 od 18.12.2025. godine, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša, Zapadnohercegovačke županije, akt broj 06-03-23-9-369-6/25 od 18.12.2025. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanske županije, akt broj 05-19-1025/25 od 19.12.2025. godine, Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja, akt broj 07-28-2-378-9/25 od 17.12.2025. godine, Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Posavske županije, akt broj 07-33-650-10/25 od 22.12.2025. godine, Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojske županije, akt broj 11-02-21614-5/25 od 24.12.2025. godine, Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjske županije, akt broj 08-45-2155-1/25 od 23.12.2025. godine, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanske županije, akt broj 12-1-19-03743/25 od 24.12.2025. godine, Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, akt broj 03-3-27-33-854-5/25 od 31.12.2025. godine, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, akt broj 15.4-052-9350/25 od 29.12.2025. godine, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline Unsko-sanske županije, akt broj 11-19-15166-6/25 od 05.01.2026. godine, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, akt broj 04-19-991/25 od 06.01.2026. godine.

Člankom 19. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji

se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određeno je da Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine podnosi zahtjev, ako ispunjava uvjete, donosi rješenje o odobrenju za stavljanje na tržište genetski modificirane hrane za životinje uzimajući u obzir Mišljenje Vijeća za genetski modificirane organizme, na period od pet godina koje se može obnoviti.

Člankom 16. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određeno je da se za izdavanje rješenja o odobrenju podnosi zahtjev u pisanoj formi Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Člankom 17a. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određena je potrebna dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev ako je hrana za životinje koja sadrži genetski modificirani organizam odobrena u skladu s važećim propisima Europske unije.

Člankom 24. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određena su pravila za označavanje genetski modificiranih organizama koji se koriste kao hrana za životinje, hranu za životinje koja sadrži ili se sastoji od genetski modificiranih organizama i hranu za životinje proizvedenu od genetski modificiranih organizama.

Člankom 51., 52. i 54. Zakona o genetski modificiranim organizmima određena je sljedivost, označavanje kao i rukovanje, prijevoz i pakiranje genetski modificiranih organizama kao i proizvoda koji sadrže ili se sastoje od genetski modificiranih organizama.

Člankom 28. Zakona o hrani kao i člankom 51. stavak (5) Zakona o genetski modificiranim organizmima određeni su zahtjevi koji se odnose na sljedivost hrane, jasno su propisani sustavi evidencije za subjekte u poslovanju s hranom i dostavljanje istih nadležnom tijelu.

Člankom 48. Zakona o genetski modificiranim organizmima određeno je da odobrenje za stavljanje na tržište GMO-a i proizvoda sadrži između ostalog i uvjete za stavljanje na tržište, obvezu kontroliranja uzoraka i dostavljanja rezultata nadležnom tijelu na njegov zahtjev kao i druge uvjete koje je dužna ispunjavati osoba koja proizvod stavlja na tržište ili ga koristi.

Člankom 20. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određeno je da subjekti u poslovanju s hranom nakon izdavanja rješenja o odobrenju moraju ispuniti sve uvjete i ograničenja koja su u rješenju o odobrenju navedena i trebaju isključivo osigurati da se samo odobrena GM hrana za životinje stavlja na tržište.

U skladu s navedenim, podnosiocu zahtjeva dana je obveza da dostavlja Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, podatke navedene u točki 10. dispozitiva rješenja za svaka tri mjeseca za svaku pošiljku. Podnositelj zahtjeva je u obvezi dostavljati tražene podatke zbog praćenja pravilne primjene ovog rješenja, a u slučaju nedostavljanja istih, na način i u roku kako je navedeno u točki 10. ovog dispozitiva, ovo rješenje će se staviti van snage.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je nakon ispoštovane procedure, a na temelju stanja u predmetu i mišljenja Vijeća za genetski modificirane organizme da predmetna hrana za životinje odgovara odredbama navedenog Pravilnika, u skladu s

člankom 195. stavak (5) Zakona o upravnom postupku, odlučila kao u dispozitivu ovog rješenja.

Naknada za Mišljenje Vijeća za genetski modificirane organizme uplaćena je u iznosu od 400,00 KM, naknada za izdavanje Rješenja za odobrenje za stavljanje na tržište uplaćena je u iznosu od 500,00 KM i naknada za upis u jedinstveni Registar GMO-a uplaćena je u iznosu od 30,00 KM u skladu s odredbama Odluke o visini posebne naknade za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište genetski modificirane hrane i hrane za životinje ("Službeni glasnik BiH", broj 61/14), u korist proračuna Bosne i Hercegovine.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor kod Suda Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rješenja.

Broj UP-1-50-4-52-8/25

Ravnatelj

28. siječnja 2026. godine

Dr. sc. **Sanin Tanković**, v. r.

На основу члана 56. Закона о храни ("Службени гласник БиХ", број 50/04), члана 61. Закона о управи ("Службени гласник БиХ", бр. 32/02, 102/09 и 72/17), члана 193. став (1), члана 195. став (4) и (5) Закона о управном поступку ("Службени гласник БиХ", бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 и 53/16), члана 3. став (2) тачка ц. алинеја л), члана 11. Закона о генетички модификованим организмима ("Службени гласник БиХ", број 23/09), члана 19. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову слједивост и означавање ("Службени гласник БиХ", бр. 78/12 и 62/15) и Мишљења Савјета за генетички модификоване организме (број: УП-1-50-4-52-5/25 од 15.12.2025. године), по захтјеву за издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште хране за животиње која садржи генетички модификоване организме, који је поднио субјекат **"CONCENTRANA VETT" d.o.o. Добој Исток**, улица Самарић бб, 74207 Клокотница, Добој Исток, Босна и Херцеговина, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, доноси

РЈЕШЕЊЕ

- Одобрава се субјекту **"CONCENTRANA VETT" d.o.o. Добој Исток**, улица Самарић бб, 74207 Клокотница, Добој Исток, стављање на тржиште Босне и Херцеговине генетички модификоване соје **40-3-2** јединственог идентификационог кода **MON-04032-6** (квантификација "Real-time PCR"), која ће се користити искључиво као храна за животиње.
- Забрањује се намјерно уношење у животну средину/сјетва генетички модификоване соје из тачке 1. овог рјешења.
- Приликом стављања на тржиште хране за животиње из тачке 1. овог рјешења, а у складу с одредбама члана 52. Закона о генетички модификованим организмима ("Службени гласник БиХ", број 23/09) и одредбама Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову слједивост и означавање ("Службени гласник БиХ", бр. 78/12 и 62/15), подносилац захтјева из тачке 1. овог рјешења дужан је обезбједити да:

- a) на запакованом производу, на ознаци пише: "Овај производ садржи генетички модификовану соју (MON-04032-6)";
- b) се на незапакованом производу понуђеном крајњем потрошачу ознака: "Овај производ садржи генетички модификовану соју (MON-04032-6)", стави на производ или непосредно уз производ, као и на пратећој документацији (фактури).
4. У складу с одредбама члана 51. Закона о генетички модификованим организмима, подносилац захтјева из тачке 1. овог рјешења дужан је у даљњој дистрибуцији субјекту у пословању с храном за животиње који прима производ, доставити пратећу документацију са информацијама да производ садржи или се састоји од генетички модификованих организама и упознати га са обавезом означавања овог производа у складу с одредбама члана 52. Закона о генетички модификованим организмима.
5. У складу с одредбама члана 24. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову слједивост и означавање, подносилац захтјева дужан је обезбједити слједеће ознаке на паковању:
- a) за генетички модификоване организме који се користе као храна за животиње и храну за животиње која садржи или се састоји од ГМО-а, натпис "генетички модификована соја (MON-04032-6)" биће у заградама непосредно иза одређеног назива хране за животиње, а алтернативно те ријечи могу се навести у биљешци списка хране за животиње, те слова морају бити барем исте величине као и у списку хране за животиње;
- b) за храну за животиње произведену од генетички модификованих организама натпис "произведен од генетички модификоване соје (MON-04032-6)" биће у заградама непосредно иза одређеног назива хране за животиње, а алтернативно те ријечи могу се навести у биљешци списка хране за животиње, те слова морају бити барем исте величине као и у списку хране за животиње.
6. У складу с одредбама члана 24. став (2) Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову слједивост и означавање, забрањено је стављати на тржиште производе који су предмет овог рјешења ако наведени подаци из тачке 5. овог рјешења нису приказани јасно, читљиво и на начин да се не могу брисати на попратном документу, или, ако је то примјењиво, на паковању, на спремнику или на њему причвршћеној наљепници/декларацији.
7. У складу с одредбама члана 54. Закона о генетички модификованим организмима, подносилац захтјева дужан је приликом руковања, превоза и паковања генетички модификованих организама попратном документацијом јасно обиљежити генетички модификовани организам који је намијењен директном кориштењу за храну за животиње или за прераду; назначити да нису намијењени намјерном уношењу у животну средину /сјетву, те навести мјесто за прибављање додатних информација.
8. Подносилац захтјева из тачке 1. овог рјешења обавезан је водити базу података за период од пет година од дана извршења сваке трансакције у складу с одредбама члана 51. став (5) Закона о генетички модификованим организмима.
9. Ово рјешење важи пет година од дана његовог доношења.
10. Подносилац захтјева из тачке 1. овог рјешења, обавезан је достављати препоручено поштом Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине, за тромјесечни период слједеће податке:
- a) за сваку пошиљку, количину увезене хране за животиње са јасно назначеном генетичком модификацијом;
- b) за сваку пошиљку, копију заједничког ветеринарског улазног документа (ЗВУД) као доказ да је наведена храна за животиње увезена у Босну и Херцеговину;
- ц) за сваку пошиљку, копију сертификата који је пратио увезену храну за животиње а који је издат од стране надлежног органа земље поријекла из којег је видљиво да храна за животиње садржи ГМО;
- д) за сваку пошиљку, копију записника ветеринарског инспектора при истовару хране за животиње;
- е) копију лабораторијске анализе која укључује детекцију, идентификацију и квантификацију узорка хране за животиње за генетичке модификације (ГМО евентс) детектоване у ГМО сертификату који прати пошиљку, а ради се једном квартално у овлашћеној и акредитованој лабораторији за детекцију ГМО-а у складу са Правилником о поступку оцјењивања и овлашћивања лабораторија за испитивање, контролу и праћење генетски модификованих организама и производа који се састоје, садрже или потичу од генетски модификованих организама ("Службени гласник БиХ", број 73/17).
- Рок за доставу наведених података је до 10. у текућем мјесецу за претходни тромјесечни период.
11. Уколико подносилац захтјева из тачке 1. овог рјешења не достави податке на начин и у року како је одређено у тачки 10. овог рјешења, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине ће ставити ово рјешење ван снаге.
12. Подносилац захтјева из тачке 1. овог рјешења уписује се у Регистар рјешења субјеката у пословању с храном и генетички модификоване хране за животиње Босне и Херцеговине.
13. Све промјене које настану у периоду важења овог рјешења, подносилац захтјева из тачке 1. овог рјешења обавезан је доставити Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине.
14. За обнову овог рјешења потребно је Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине поднијети захтјев у складу с чланом 22. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову слједивост и означавање, најкасније годину дана прије престанка важења рјешења о одобрењу.
15. Доношење овог рјешења о одобрењу не умањује општу грађанску и кривичну одговорност подносиоца захтјева

по питању хране за животиње, која је предмет овог рјешења.

16. Ово рјешење објављује се у "Службеном гласнику БиХ".

Образложење

Подносилац захтјева **"CONCENTRANA VETT" d.o.o. Добој Исток**, улица Самарић 66, 74207 Клокотница, Добој Исток, Босна и Херцеговина, поднио је захтјев за одобрење за стављање на тржиште Босне и Херцеговине генетички модификоване хране за животиње која садржи генетички модификовани организам одобрен у складу с важећим прописима Европске уније Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине, који је запримљен под бројем УП-1-50-4-52/25 од 22.10.2025. године, допуноу захтјева број УП-1-50-4-52-2/25 од 04.11.2025. године и допуноу захтјева број: УП-1-50-4-52-3/25 од 10.11.2025. године.

Захтјев је основан.

Савјет за генетички модификоване организме је на 25. сједници остварио увид и оцјену достављене документације те је разматрао наведени захтјев у складу с чланом 17а. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање ("Службени гласник БиХ", бр. 78/12 и 62/15). Подносилац захтјева је уз захтјев доставио примјерак уплатнице у износу од 30,00 КМ о уплаћеној накнади за подношење захтјева у складу с Одлуком о висини посебне накнаде за издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште генетички модификоване хране и хране за животиње ("Службени гласник БиХ", број 61/14).

У складу с наведеним, Савјет за генетички модификоване организме је након разматрања једногласно усвојио Мишљење да је наведени захтјев за одобрење за стављање на тржиште Босне и Херцеговине генетички модификоване хране за животиње која садржи генетички модификовани организам, у складу с важећим прописима Европске уније основан, те да је у складу с чланом 17а. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање.

Савјет за генетички модификоване организме је у Мишљењу предложило Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине доношење Рјешења о одобравању за стављање на тржиште Босне и Херцеговине генетички модификоване хране за животиње која садржи генетички модификовани организам, одобрен у складу с важећим прописима Европске уније, од субјекта **"CONCENTRANA VETT" d.o.o. Добој Исток**, улица Самарић 66, 74207 Клокотница, Добој Исток, Босна и Херцеговина.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је надлежним органима из члана 3. став (1) Закона о генетички модификованим организмима доставила наведено Мишљење Савјета за генетички модификоване организме и од истих је актом број: 04-3-1-50-4-1378-1/25 од 15.12.2025. године затражила мишљење за доношење овог рјешења у складу са чланом 3. став (2) тачка ц, алинеја 1) Закона о генетички модификованим организмима.

По наведеном захтјеву читавали су се: Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства Посавског кантона, акт број 08-20-326-3/25 од 17.12.2025. године, Министарство промета, веза и заштите околиша Посавског кантона, акт број 05-19-300/25 од 18.12.2025. године, Министарство просторног уређења, градитељства и заштите

околиша, Западнохерцеговачког кантона, акт број 06-03-23-9-369-6/25 од 18.12.2025. године, Министарство трговине, туризма и заштите околиша Херцеговачко-неретванског кантона, акт број 05-19-1025/25 од 19.12.2025. године, Управа БиХ за заштиту здравља биља, акт број 07-28-2-378-9/25 од 17.12.2025. године, Министарство здравства и социјалне политике Посавског кантона, акт број 07-33-650-10/25 од 22.12.2025. године, Министарство здравства Зеничко-добојског кантона, акт број 11-02-21614-5/25 од 24.12.2025. године, Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона, акт број 08-45-2154-1/25 од 23.12.2025. године, Министарство просторног уређења и заштите околише Тузланског кантона, акт број 12-1-19-03743/25 од 24.12.2025. године, Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине, акт број 03-3-27-33-854-5/25 од 31.12.2025. године, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, акт број 15.4-052-9350/25 од 29.12.2025. године, Министарство за грађење, просторно уређење и заштиту околине Унско-санског кантона, акт број 11-19-15166-6/25 од 05.01.2026. године, Федерално министарство околиша и туризма, акт број 04-19-991/25 од 06.01.2026. године.

Чланом 19. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање одређено је да Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине подносиоцу захтјева, ако испуњава услове, доноси рјешење о одобрењу за стављање на тржиште генетички модификоване хране за животиње, узимајући у обзир Мишљење Савјета за генетички модификоване организме, на период од пет година које се може обновити.

Чланом 16. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање одређено је да се за издавање рјешења о одобрењу подноси захтјев у писаној форми Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине.

Чланом 17а. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање одређена је потребна документација која се доставља уз захтјев ако је храна за животиње која садржи генетички модификовани организам одобрена у складу с важећим прописима Европске уније.

Чланом 24. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање одређена су правила за означавање генетички модификованих организама који се користе као храна за животиње, храну за животиње која садржи или се састоји од генетички модификованих организама и храну за животиње произведену од генетички модификованих организама.

Чланом 51., 52. и 54. Закона о генетички модификованим организмима одређена је сљедивост, означавање као и руковање, превоз и паковање генетички модификованих организама као и производа који садрже или се састоје од генетички модификованих организама.

Na osnovu člana 56. Zakona o hrani ("Službeni glasnik BiH", broj 50/04), člana 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), člana 193. stav (1), člana 195. stav (4) i (5) Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16), člana 3. stav (2) tačka c. alineja I), člana 11. Zakona o genetički modificiranim organizmima ("Službeni glasnik BiH", broj 23/09), člana 19. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište

1. Odobrava se subjektu "**"CONCENTRANA VETT"** d.o.o. **Doboj Istok**, ulica Samarić bb, 74207 Klokotnica, Doboj Istok, stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetički modificirane soje **MON 89788** jedinstvenog identifikacijskog koda **MON-89788-1** (kvantifikacija "Real-time PCR"), koja će se koristiti isključivo kao hrana za životinje.
2. Zabranjuje se namjerno unošenje u okoliš/sjetva genetički modificirane soje iz tačke 1. ovog rješenja.
3. Prilikom stavljanja na tržište hrane za životinje iz tačke 1. ovog rješenja, a u skladu s odredbama člana 52. Zakona o genetički modificiranim organizmima ("Službeni glasnik BiH", broj 23/09) i odredbama Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15), podnosilac zahtjeva iz tačke 1. ovog rješenja dužan je osigurati da:
 - a) na zapakovanom proizvodu na oznaci piše: "Ovaj proizvod sadrži genetički modificiranu soju (MON-89788-1)";
 - b) se na nezapakiranom proizvodu ponuđenom krajnjem potrošaču oznaka: "Ovaj proizvod sadrži genetički modificiranu soju (MON-89788-1)" stavi na proizvod ili neposredno uz proizvod, kao i na pratećoj dokumentaciji (fakturi).
4. U skladu s odredbama člana 51. Zakona o genetički modificiranim organizmima, podnosilac zahtjeva iz tačke 1. ovog rješenja dužan je u daljnjoj distribuciji subjektu u poslovanju s hranom za životinje koji prima proizvod dostaviti prateću dokumentaciju s informacijama da proizvod sadrži ili se sastoji od genetički modificiranih organizama i upoznati ga s obavezom označavanja ovog proizvoda u skladu s odredbama člana 52. Zakona o genetički modificiranim organizmima.
5. U skladu s odredbama člana 24. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, podnosilac zahtjeva dužan je osigurati sljedeće oznake na pakiranju:
 - a) za genetički modificirane organizme koji se koriste kao hrana za životinje i hranu za životinje koja sadrži ili se sastoji od GMO-a natpis "genetički modificirana soja (MON-89788-1)", bit će u zagradama neposredno iza određenog naziva hrane za životinje, a alternativno te riječi mogu se navesti u bilješci spiska hrane za životinje, te slova moraju biti barem iste veličine kao i u spisku hrane za životinje;
 - b) za hranu za životinje proizvedenu od genetički modificiranih organizama natpis "proizveden od genetički modificirane soje (MON-89788-1)" bit će u

- zagradama neposredno iza određenog naziva hrane za životinje, a alternativno te riječi mogu se navesti u bilješci spiska hrane za životinje, te slova moraju biti barem iste veličine kao i u spisku hrane za životinje.
6. U skladu s odredbama člana 24. stav (2) Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, zabranjeno je stavljati na tržište proizvode koji su predmet ovog rješenja ako navedeni podaci iz tačke 5. ovog rješenja nisu prikazani jasno, čitljivo i na način da se ne mogu brisati na propratnom dokumentu, ili, ako je to primjenjivo, na pakovanju na spremniku ili na njemu pričvršćenoj naljepnici/deklaraciji.
7. U skladu s odredbama člana 54. Zakona o genetički modificiranim organizmima, podnosilac zahtjeva dužan je prilikom rukovanja, prijevoza i pakiranja genetički modificiranih organizama popratnom dokumentacijom jasno obilježiti genetički modificirani organizam koji je namijenjen direktnom korištenju za hranu za životinje ili za preradu; naznačiti da nisu namijenjeni namjernom unošenju u okoliš/sjetvu, te navesti mjesto za pribavljanje dodatnih informacija.
8. Podnosilac zahtjeva iz tačke 1. ovog rješenja obavezan je voditi bazu podataka za period od pet godina od dana izvršenja svake transakcije u skladu s odredbama člana 51. stav (5) Zakona o genetički modificiranim organizmima.
9. Ovo rješenje važi pet godina od dana njegovog donošenja.
10. Podnosilac zahtjeva iz tačke 1. ovog rješenja, obavezan je dostavljati preporučeno poštom Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, za tromjesečni period sljedeće podatke:
- a) za svaku pošiljku količinu uvezene hrane za životinje sa jasno naznačenom genetičkom modifikacijom;
 - b) za svaku pošiljku kopiju zajedničkog veterinarskog ulaznog dokumenta (ZVUD) kao dokaz da je navedena hrana za životinje uvezena u Bosnu i Hercegovinu;
 - c) za svaku pošiljku kopiju certifikata koji je pratio uvezenu hranu za životinje a koji je izdan od strane nadležnog organa zemlje porijekla iz kojeg je vidljivo da hrana za životinje sadrži GMO;
 - d) za svaku pošiljku kopiju zapisnika veterinarskog inspektora pri istovaru hrane za životinje;
 - e) kopiju laboratorijske analize koja uključuje detekciju, identifikaciju i kvantifikaciju uzorka hrane za životinje za genetičke modifikacije (GMO events) detektovane u GMO certifikatu koji prati pošiljku, a radi se jednom kvartalno u ovlaštenoj i akreditiranoj laboratoriji za detekciju GMO-a u skladu sa Pravilnikom o postupku ocjenjivanja i ovlašćivanja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetički modificiranih organizama i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potiču od genetički modificiranih organizama ("Službeni glasnik BiH", broj 73/17).
- Rok za dostavu navedenih podataka je do 10. u tekućem mjesecu za prethodni tromjesečni period.
11. Ukoliko podnosilac zahtjeva iz tačke 1. ovog rješenja ne dostavi podatke na način i u roku kako je određeno u tački 10. ovog rješenja, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine će staviti ovo rješenje van snage.
12. Podnosilac zahtjeva iz tačke 1. ovog rješenja upisuje se u Registar rješenja subjekata u poslovanju s hranom i genetički modificirane hrane za životinje Bosne i Hercegovine.

13. Sve promjene koje nastanu u periodu važenja ovog rješenja, podnosilac zahtjeva iz tačke 1. ovog rješenja obavezan je dostaviti Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
14. Za obnovu ovog rješenja potrebno je Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine podnijeti zahtjev u skladu s članom 22. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, najkasnije godinu dana prije prestanka važenja rješenja o odobrenju.
15. Donošenje ovog rješenja o odobrenju ne umanjuje opću građansku i krivičnu odgovornost podnosioca zahtjeva po pitanju hrane za životinje koja je predmet ovog rješenja.
16. Ovo rješenje objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Obrazloženje

Podnosilac zahtjeva "**CONCENTRANA VETT**" d.o.o. **Doboj Istok**, ulica Samarić bb, 74207 Klokotnica, Doboj Istok, Bosna i Hercegovina, podnio je zahtjev za odobrenje za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetički modificirane hrane za životinje koja sadrži genetički modificirani organizam odobren u skladu s važećim propisima Evropske unije Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, koji je zaprimljen pod brojem UP-1-50-4-58/25 od 04.11.2025. godine, dopunu zahtjeva broj UP-1-50-4-58-2/25 od 10.11.2025. godine, dopunu zahtjeva broj UP-1-50-4-58-3/25 od 13.11.2025. godine i dopunu zahtjeva broj UP-1-50-4-58-4/25 od 02.12.2025. godine.

Zahtjev je osnovan.

Vijeće za genetički modificirane organizme je na 25. sjednici ostvarilo uvid i ocjenu dostavljene dokumentacije te je razmatralo navedeni zahtjev u skladu s članom 17a. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15). Podnosilac zahtjeva je uz zahtjev dostavio primjerak uplatnice u iznosu od 30,00 KM o uplaćenju naknadi za podnošenje zahtjeva u skladu s Odlukom o visini posebne naknade za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište genetički modificirane hrane i hrane za životinje ("Službeni glasnik BiH", broj 61/14).

U skladu s navedenim, Vijeće za genetički modificirane organizme je nakon razmatranja jednoglasno usvojilo Mišljenje da je navedeni zahtjev za odobrenje za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetički modificirane hrane za životinje koja sadrži genetički modificirani organizam u skladu s važećim propisima Evropske unije osnovan, te da je u skladu s članom 17a. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje.

Vijeće za genetički modificirane organizme je u Mišljenju predložilo Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine donošenje Rješenja o odobravanju za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetički modificirane hrane za životinje koja sadrži genetički modificirani organizam odobren u skladu s važećim propisima Evropske unije, od subjekta "**CONCENTRANA VETT**" d.o.o. **Doboj Istok**, ulica Samarić bb, 74207 Klokotnica, Doboj Istok, Bosna i Hercegovina.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je nadležnim organima iz člana 3. stav (1) Zakona o genetički modificiranim organizmima dostavila navedeno Mišljenje Vijeća za genetički modificirane organizme, i od istih je aktom broj 04-3-1-50-4-1378-1/25 od 15.12.2025. godine zatražila mišljenje za donošenje ovog rješenja u skladu sa članom 3. stav (2) tačka c.

alineja 1) Zakona o genetički modificiranim organizmima. Po navedenom zahtjevu očitovali su se: Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Posavskog kantona, akt broj 08-20-326-3/25 od 17.12.2025. godine, Ministarstvo prometa, veza i zaštite okoliša Posavskog kantona, akt broj 05-19-300/25 od 18.12.2025. godine, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša, Zapadnohercegovačkog kantona, akt broj 06-03-23-9-369-6/25 od 18.12.2025. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona, akt broj 05-19-1025/25 od 19.12.2025. godine, Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja, akt broj 07-28-2-378-9/25 od 17.12.2025. godine, Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Posavskog kantona, akt broj 07-33-650-10/25 od 22.12.2025. godine, Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, akt broj 11-02-21614-5/25 od 24.12.2025. godine, Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona, akt broj 08-45-2155-1/25 od 23.12.2025. godine, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, akt broj 12-1-19-03743/25 od 24.12.2025. godine, Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, akt broj 03-3-27-33-854-5/25 od 31.12.2025. godine, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, akt broj 15.4-052-9350/25 od 29.12.2025. godine, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline Unsko-sanskog kantona, akt broj 11-19-15166-6/25 od 05.01.2026. godine, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, akt broj 04-19-991/25 od 06.01.2026. godine.

Članom 19. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određeno je da Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine podnosiocu zahtjeva, ako ispunjava uslove, donosi rješenje o odobrenju za stavljanje na tržište genetički modificirane hrane za životinje uzimajući u obzir Mišljenje Vijeća za genetički modificirane organizme, na period od pet godina koje se može obnoviti.

Članom 16. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određeno je da se za izdavanje rješenja o odobrenju podnosi zahtjev u pisanoj formi Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Članom 17a. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određena je potrebna dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev ako je hrana za životinje koja sadrži genetički modificirani organizam odobrena u skladu s važećim propisima Evropske unije.

Članom 24. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određena su pravila za označavanje genetički modificiranih organizama koji se koriste kao hrana za životinje, hranu za životinje koja sadrži ili se sastoji od genetički modificiranih organizama i hranu za životinje proizvedenu od genetički modificiranih organizama.

Članom 51., 52. i 54. Zakona o genetički modificiranim organizmima određena je sljedivost, označavanje kao i rukovanje, prijevoz i pakiranje genetički modificiranih organizama kao i proizvoda koji sadrže ili se sastoje od genetički modificiranih organizama.

Članom 28. Zakona o hrani kao i članom 51. stav (5) Zakona o genetički modificiranim organizmima određeni su zahtjevi koji

se odnose na sljedivost hrane, jasno su propisani sistemi evidencije za subjekte u poslovanju s hranom i dostavljanje istih nadležnom organu.

Članom 48. Zakona o genetički modificiranim organizmima određeno je da odobrenje za stavljanje na tržište GMO-a i proizvoda sadrži između ostalog i uslove za stavljanje na tržište, obavezu kontrolisanja uzoraka i dostavljanja rezultata nadležnom organu na njegov zahtjev kao i druge uslove koje je dužna ispunjavati osoba koja proizvod stavlja na tržište ili ga koristi.

Članom 20. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određeno je da subjekti u poslovanju s hranom nakon izdavanja rješenja o odobrenju moraju ispuniti sve uslove i ograničenja koja su u rješenju o odobrenju navedena i trebaju isključivo osigurati da se samo odobrena GM hrana za životinje stavlja na tržište.

U skladu sa navedenim, podnosiocu zahtjeva data je obaveza da dostavlja Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, podatke navedene u tački 10. dispozitiva rješenja za svaka tri mjeseca za svaku pošiljku. Podnosilac zahtjeva je u obavezi dostavljati tražene podatke zbog praćenja pravilne primjene ovog rješenja, a u slučaju nedostavljanja istih na način i u roku kako je navedeno u tački 10. ovog dispozitiva, ovo rješenje će se staviti van snage.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je nakon ispoštovane procedure, a na osnovu stanja u predmetu i mišljenja Vijeća za genetički modificirane organizme da predmetna hrana za životinje odgovara odredbama navedenog Pravilnika, u skladu sa članom 195. stav (5) Zakona o upravnom postupku, odlučila kao u dispozitivu ovog rješenja.

Naknada za Mišljenje Vijeća za genetički modificirane organizme uplaćena u iznosu od 400,00 KM, naknada za izdavanje Rješenja za odobrenje za stavljanje na tržište uplaćena je u iznosu od 500,00 KM i naknada za upis u jedinstveni Registar GMO-a uplaćena je u iznosu od 30,00 KM u skladu s odredbama Odluke o visini posebne naknade za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište genetički modificirane hrane i hrane za životinje ("Službeni glasnik BiH", broj 61/14), u korist budžeta Bosne i Hercegovine.

Uputstvo o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor kod Suda Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rješenja.

Broj UP-1-50-4-58-7/25

28. januara 2026. godine

Direktor

Dr. sci. **Sanin Tanković**, s. r.

Na temelju članka 56. Zakona o hrani ("Službeni glasnik BiH", broj 50/04), članka 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), članka 193. stavak (1), članka 195. stavak (4) i (5) Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16), članka 3. stavak (2) točka c. alineja 1), članka 11. Zakona o genetski modificiranim organizmima ("Službeni glasnik BiH", broj 23/09), članka 19. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15) i Mišljenja Vijeća za genetski modificirane organizme (broj UP-1-50-4-58-6/25 od 15.12.2025. godine), po zahtjevu za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište hrane za životinje koja sadrži genetski modificirane organizme koji je podnio subjekt

"CONCENTRANA VETT" d.o.o. Doboj Istok, ulica Samarić bb, 74207 Klokotnica, Doboj Istok, Bosna i Hercegovina, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine donosi

RJEŠENJE

1. Odobrava se subjektu "CONCENTRANA VETT" d.o.o. Doboj Istok, ulica Samarić bb, 74207 Klokotnica, Doboj Istok, stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetski modificirane soje **MON 89788** jedinstvenog identifikacijskog koda **MON-89788-1** (kvantifikacija "Real-time PCR"), koja će se koristiti isključivo kao hrana za životinje.
2. Zabranjuje se namjerno unošenje u okoliš/sjetva genetski modificirane soje iz točke 1. ovog rješenja.
3. Prilikom stavljanja na tržište hrane za životinje iz točke 1. ovog rješenja, a u skladu s odredbama članka 52. Zakona o genetski modificiranim organizmima ("Službeni glasnik BiH", broj 23/09) i odredbama Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15), podnositelj zahtjeva iz točke 1. ovog rješenja dužan je osigurati da:
 - a) na zapakiranom proizvodu na oznaci piše: "Ovaj proizvod sadrži genetski modificiranu soju (MON-89788-1)";
 - b) se na nezapakiranom proizvodu ponuđenom krajnjem potrošaču oznaka: "Ovaj proizvod sadrži genetski modificiranu soju (MON-89788-1)" stavi na proizvod ili neposredno uz proizvod, kao i na pratećoj dokumentaciji (fakturi).
4. U skladu s odredbama članka 51. Zakona o genetski modificiranim organizmima, podnositelj zahtjeva iz točke 1. ovog rješenja dužan je u daljnjoj distribuciji subjektu u poslovanju s hranom za životinje koji prima proizvod dostaviti prateću dokumentaciju s informacijama da proizvod sadrži ili se sastoji od genetski modificiranih organizama i upoznati ga s obavezom označavanja ovog proizvoda u skladu s odredbama članka 52. Zakona o genetski modificiranim organizmima.
5. U skladu s odredbama članka 24. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, podnositelj zahtjeva dužan je osigurati sljedeće oznake na pakiranju:
 - a) za genetski modificirane organizme koji se koriste kao hrana za životinje i hranu za životinje koja sadrži ili se sastoji od GMO-a natpis "genetski modificirana soja (MON-89788-1)", bit će u zgradama neposredno iza određenog naziva hrane za životinje, a alternativno te riječi mogu se navesti u bilješki spiska hrane za životinje, te slova moraju biti barem iste veličine kao i u spisku hrane za životinje;
 - b) za hranu za životinje proizvedenu od genetski modificiranih organizama natpis "proizveden od genetski modificirane soje (MON-89788-1)" bit će u zgradama neposredno iza određenog naziva hrane za životinje, a alternativno te riječi mogu se navesti u bilješki spiska hrane za životinje, te slova moraju biti barem iste veličine kao i u spisku hrane za životinje.
6. U skladu s odredbama članka 24. stavak (2) Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, zabranjeno je stavljanje na tržište proizvode koji su predmet ovog rješenja ako navedeni podaci iz točke 5. ovog rješenja nisu prikazani jasno, čitljivo i na način da se ne mogu brisati na popratnom dokumentu, ili, ako je to primjenjivo, na pakiranju na spremniku ili na njemu pričvršćenoj naljepnici/deklaraciji.
7. U skladu s odredbama članka 54. Zakona o genetski modificiranim organizmima, podnositelj zahtjeva dužan je prilikom rukovanja, prijevoza i pakiranja genetski modificiranih organizama popratnom dokumentacijom jasno obilježiti genetski modificirani organizam koji je namijenjen izravnom korištenju za hranu za životinje ili za preradu; naznačiti da nisu namijenjeni namjernom unošenju u okoliš/sjetvu, te navesti mjesto za pribavljanje dodatnih informacija.
8. Podnositelj zahtjeva iz točke 1. ovog rješenja obavezan je voditi bazu podataka za period od pet godina od dana izvršenja svake transakcije u skladu s odredbama članka 51. stavak (5) Zakona o genetski modificiranim organizmima.
9. Ovo rješenje važi pet godina od dana njegovog donošenja.
10. Podnositelj zahtjeva iz točke 1. ovog rješenja, obavezan je dostavljati preporučeno poštom Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, za tromjesečni period sljedeće podatke:
 - a) za svaku pošiljku količinu uvezene hrane za životinje s jasno naznačenom genetskom modifikacijom;
 - b) za svaku pošiljku kopiju zajedničkog veterinarskog ulaznog dokumenta (ZVUD) kao dokaz da je navedena hrana za životinje uvezena u Bosnu i Hercegovinu;
 - c) za svaku pošiljku kopiju certifikata koji je pratio uvezenu hranu za životinje a koji je izdan od strane nadležnog tijela zemlje podrijetla iz kojeg je vidljivo da hrana za životinje sadrži GMO;
 - d) za svaku pošiljku kopiju zapisnika veterinarskog inspektora pri istovaru hrane za životinje;
 - e) kopiju laboratorijske analize koja uključuje detekciju, identifikaciju i kvantifikaciju uzorka hrane za životinje za genetske modifikacije (GMO events) detektirane u GMO certifikatu koji prati pošiljku, a radi se jednom kvartalno u ovlaštenom i akreditiranom laboratoriju za detekciju GMO-a u skladu s Pravilnikom o postupku ocjenjivanja i ovlašćivanja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetski modificiranih organizama i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od genetski modificiranih organizama ("Službeni glasnik BiH", broj 73/17).
11. Rok za dostavu navedenih podataka je do 10. u tekućem mjesecu za prethodni tromjesečni period.
12. Ukoliko podnositelj zahtjeva iz točke 1. ovog rješenja ne dostavi podatke na način i u roku kako je određeno u točki 10. ovog rješenja, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine će staviti ovo rješenje van snage.
13. Podnositelj zahtjeva iz točke 1. ovog rješenja upisuje se u Registar rješenja subjekata u poslovanju s hranom i genetski modificirane hrane za životinje Bosne i Hercegovine.
14. Sve promjene koje nastanu u periodu važenja ovog rješenja, podnositelj zahtjeva iz točke 1. ovog rješenja obavezan je dostaviti Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
15. Za obnovu ovog rješenja potrebno je Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine podnijeti zahtjev u skladu s člankom 22. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i

zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, najkasnije godinu dana prije prestanka važenja rješenja o odobrenju.

15. Donošenje ovog rješenja o odobrenju ne umanjuje opću građansku i krivičnu odgovornost podnosioca zahtjeva po pitanju hrane za životinje koja je predmet ovog rješenja.
16. Ovo rješenje objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Obrazloženje

Podnositelj zahtjeva "**CONCENTRANA VETT**" d.o.o. **Doboj Istok**, ulica Samarić bb, 74207 Klokotnica, Doboj Istok, Bosna i Hercegovina, podnio je zahtjev za odobrenje za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetski modificirane hrane za životinje koja sadrži genetski modificirani organizam odobren u skladu s važećim propisima Europske unije Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, koji je zaprimljen pod brojem UP-1-50-4-58/25 od 04.11.2025. godine, dopunu zahtjeva broj UP-1-50-4-58-2/25 od 10.11.2025. godine, dopunu zahtjeva broj UP-1-50-4-58-3/25 od 13.11.2025. godine i dopunu zahtjeva broj UP-1-50-4-58-4/25 od 02.12.2025. godine.

Zahtjev je osnovan.

Vijeće za genetski modificirane organizme je na 25. sjednici ostvarilo uvid i ocjenu dostavljene dokumentacije te je razmatralo navedeni zahtjev u skladu s člankom 17a. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15). Podnositelj zahtjeva je uz zahtjev dostavio primjerak uplatnice u iznosu od 30,00 KM o uplatnoj naknadi za podnošenje zahtjeva u skladu s Odlukom o visini posebne naknade za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište genetski modificirane hrane i hrane za životinje ("Službeni glasnik BiH", broj 61/14).

U skladu s navedenim, Vijeće za genetski modificirane organizme je nakon razmatranja jednoglasno usvojilo Mišljenje da je navedeni zahtjev za odobrenje za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetski modificirane hrane za životinje koja sadrži genetski modificirani organizam u skladu s važećim propisima Europske unije osnovan, te da je u skladu s člankom 17a. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje.

Vijeće za genetski modificirane organizme je u Mišljenju predložilo Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine donošenje Rješenja o odobravanju za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetski modificirane hrane za životinje koja sadrži genetski modificirani organizam odobren u skladu s važećim propisima Europske unije, od subjekta "**CONCENTRANA VETT**" d.o.o. **Doboj Istok**, ulica Samarić bb, 74207 Klokotnica, Doboj Istok, Bosna i Hercegovina.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je nadležnim tijelima iz članka 3. stavak (1) Zakona o genetski modificiranim organizmima dostavila navedeno Mišljenje Vijeća za genetski modificirane organizme, i od istih je aktom broj 04-3-1-50-4-1378-1/25 od 15.12.2025. godine zatražila mišljenje za donošenje ovog rješenja u skladu s člankom 3. stavak (2) točka c. alineja 1) Zakona o genetski modificiranim organizmima. Po navedenom zahtjevu očitovali su se: Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Posavske županije, akt broj 08-20-326-3/25 od 17.12.2025. godine, Ministarstvo prometa, veza i zaštite okoliša Posavske županije, akt broj 05-19-300/25 od 18.12.2025. godine, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša, Zapadnohercegovačke županije, akt broj 06-03-23-9-369-6/25 od 18.12.2025. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i

zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanske županije, akt broj 05-19-1025/25 od 19.12.2025. godine, Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja, akt broj 07-28-2-378-9/25 od 17.12.2025. godine, Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Posavske županije, akt broj 07-33-650-10/25 od 22.12.2025. godine, Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojske županije, akt broj 11-02-21614-5/25 od 24.12.2025. godine, Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjske županije, akt broj 08-45-2155-1/25 od 23.12.2025. godine, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanske županije, akt broj 12-1-19-03743/25 od 24.12.2025. godine, Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, akt broj 03-3-27-33-854-5/25 od 31.12.2025. godine, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, akt broj 15.4-052-9350/25 od 29.12.2025. godine, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline Unsko-sanske županije, akt broj 11-19-15166-6/25 od 05.01.2026. godine, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, akt broj 04-19-991/25 od 06.01.2026. godine.

Člankom 19. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određeno je da Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine podnosiocu zahtjeva, ako ispunjava uvjete, donosi rješenje o odobrenju za stavljanje na tržište genetski modificirane hrane za životinje uzimajući u obzir Mišljenje Vijeća za genetski modificirane organizme, na period od pet godina koje se može obnoviti.

Člankom 16. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određeno je da se za izdavanje rješenja o odobrenju podnosi zahtjev u pisanoj formi Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Člankom 17a. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određena je potrebna dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev ako je hrana za životinje koja sadrži genetski modificirani organizam odobrena u skladu s važećim propisima Europske unije.

Člankom 24. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određena su pravila za označavanje genetski modificiranih organizama koji se koriste kao hrana za životinje, hranu za životinje koja sadrži ili se sastoji od genetski modificiranih organizama i hranu za životinje proizvedenu od genetski modificiranih organizama.

Člankom 51., 52. i 54. Zakona o genetski modificiranim organizmima određena je sljedivost, označavanje kao i rukovanje, prijevoz i pakiranje genetski modificiranih organizama kao i proizvoda koji sadrže ili se sastoje od genetski modificiranih organizama.

Člankom 28. Zakona o hrani kao i člankom 51. stavak (5) Zakona o genetski modificiranim organizmima određeni su zahtjevi koji se odnose na sljedivost hrane, jasno su propisani sustavi evidencije za subjekte u poslovanju s hranom i dostavljanje istih nadležnom tijelu.

Člankom 48. Zakona o genetski modificiranim organizmima određeno je da odobrenje za stavljanje na tržište GMO-a i proizvoda sadrži između ostalog i uvjete za stavljanje na tržište, obvezu kontroliranja uzoraka i dostavljanja rezultata nadležnom

tijelu na njegov zahtjev kao i druge uvjete koje je dužna ispunjavati osoba koja proizvod stavlja na tržište ili ga koristi.

Člankom 20. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određeno je da subjekti u poslovanju s hranom nakon izdavanja rješenja o odobrenju moraju ispuniti sve uvjete i ograničenja koja su u rješenju o odobrenju navedena i trebaju isključivo osigurati da se samo odobrena GM hrana za životinje stavlja na tržište.

U skladu s navedenim, podnositelju zahtjeva dana je obveza da dostavlja Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, podatke navedene u točki 10. dispozitiva rješenja za svaka tri mjeseca za svaku pošiljku. Podnositelj zahtjeva je u obvezi dostavljati tražene podatke zbog praćenja pravilne primjene ovog rješenja, a u slučaju nedostavljanja istih, na način i u roku kako je navedeno u točki 10. ovog dispozitiva, ovo rješenje će se staviti van snage.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je nakon ispoštovane procedure, a na temelju stanja u predmetu i mišljenja Vijeća za genetski modificirane organizme da predmetna hrana za životinje odgovara odredbama navedenog Pravilnika, u skladu s člankom 195. stavak (5) Zakona o upravnom postupku, odlučila kao u dispozitivu ovog rješenja.

Naknada za Mišljenje Vijeća za genetski modificirane organizme uplaćena je u iznosu od 400,00 KM, naknada za izdavanje Rješenja za odobrenje za stavljanje na tržište uplaćena je u iznosu od 500,00 KM i naknada za upis u jedinstveni Registar GMO-a uplaćena je u iznosu od 30,00 KM u skladu s odredbama Odluke o visini posebne naknade za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište genetski modificirane hrane i hrane za životinje ("Službeni glasnik BiH", broj 61/14), u korist proračuna Bosne i Hercegovine.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor kod Suda Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rješenja.

Broj UP-1-50-4-58-7/25

Ravnatelj

28. siječnja 2026. godine

Dr. sc. **Sanin Tanković**, v. r.

Na osnovu člana 56. Zakona o hrani ("Službeni glasnik BiH", broj 50/04), člana 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), člana 193. stav (1), člana 195. stav (4) i (5) Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16), člana 3. stav (2) tачка ц. алинеја л), члана 11. Zakona o генетички модификованим организмима ("Službeni glasnik BiH", број 23/09), члана 19. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову слједивост и означавање ("Službeni glasnik BiH", бр. 78/12 и 62/15) и Мишљења Савјета за генетички модификоване организме (број УП-1-50-4-58-6/25 од 15.12.2025. године), по захтјеву за издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште хране за животиње која садржи генетички модификоване организме, који је поднио субјекат **"CONCENTRANA VETT" d.o.o. Добој Исток**, улица Самарић 66, 74207 Клокотница, Добој Исток, Босна и Херцеговина, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, доноси

РЈЕШЕЊЕ

1. Одобрава се субјекту **"CONCENTRANA VETT" d.o.o. Добој Исток**, улица Самарић 66, 74207 Клокотница, Добој Исток, стављање на тржиште Босне и Херцеговине генетички модификоване соје **MON 89788** јединственог идентификационог кода **MON-89788-1** (квантификација "Real-time PCR"), која ће се користити искључиво као храна за животиње.
2. Забрањује се намјерно уношење у животну средину/сјетва генетички модификоване соје из тачке 1. овог рјешења.
3. Приликом стављања на тржиште хране за животиње из тачке 1. овог рјешења, а у складу с одредбама члана 52. Закона о генетички модификованим организмима ("Службени гласник БиХ", број 23/09) и одредбама Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову слједивост и означавање ("Службени гласник БиХ", бр. 78/12 и 62/15), подносилац захтјева из тачке 1. овог рјешења дужан је обезбједити да:
 - а) на запакованом производу, на ознаци пише: "Овај производ садржи генетички модификовану соју (MON-89788-1)";
 - б) се на незапакованом производу понуђеном крајњем потрошачу ознака: "Овај производ садржи генетички модификовану соју (MON-89788-1)", стави на производ или непосредно уз производ, као и на пратећој документацији (фактури).
4. У складу с одредбама члана 51. Закона о генетички модификованим организмима, подносилац захтјева из тачке 1. овог рјешења дужан је у даљњој дистрибуцији субјекту у пословању с храном за животиње који прима производ, доставити пратећу документацију са информацијама да производ садржи или се састоји од генетички модификованих организама и упознати га са обавезом означавања овог производа у складу с одредбама члана 52. Закона о генетички модификованим организмима.
5. У складу с одредбама члана 24. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову слједивост и означавање, подносилац захтјева дужан је обезбједити слједеће ознаке на паковању:
 - а) за генетички модификоване организме који се користе као храна за животиње и храну за животиње која садржи или се састоји од ГМО-а, натпис "генетички модификована соја (MON-89788-1)" биће у заградама непосредно иза одређеног назива хране за животиње, а алтернативно те ријечи могу се навести у биљешци списка хране за животиње, те слова морају бити барем исте величине као и у списку хране за животиње;
 - б) за храну за животиње произведену од генетички модификованих организама натпис "произведен од генетички модификоване соје (MON-89788-1)" биће у заградама непосредно иза одређеног назива хране за животиње, а алтернативно те ријечи могу се навести у биљешци списка хране за животиње,

- те слова морају бити барем исте величине као и у списку хране за животиње.
6. У складу с одредбама члана 24. став (2) Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање, забрањено је стављати на тржиште производе који су предмет овог рјешења ако наведени подаци из тачке 5. овог рјешења нису приказани јасно, читљиво и на начин да се не могу брисати на попратном документу, или, ако је то примјенљиво, на паковању, на spremнику или на њему причвршћеној наљепници/декларацији.
7. У складу с одредбама члана 54. Закона о генетички модификованим организмима, подносилац захтјева дужан је приликом руковања, превоза и паковања генетички модификованих организама попратном документацијом јасно обиљежити генетички модификовани организам који је намијењен директном кориштењу за храну за животиње или за прераду; назначити да нису намијењени намјерном уношењу у животну средину/сјетву, те навести мјесто за прибављање додатних информација.
8. Подносилац захтјева из тачке 1. овог рјешења обавезан је водити базу података за период од пет година од дана извршења сваке трансакције у складу с одредбама члана 51. став (5) Закона о генетички модификованим организмима.
9. Ово рјешење важи пет година од дана његовог доношења.
10. Подносилац захтјева из тачке 1. овог рјешења, обавезан је достављати препоручено поштом Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине, за тромјесечни период сљедеће податке:
- а) за сваку пошиљку, количину увезене хране за животиње са јасно назначеном генетичком модификацијом;
 - б) за сваку пошиљку, копију заједничког ветеринарског улазног документа (ЗВУД) као доказ да је наведена храна за животиње увезена у Босну и Херцеговину;
 - ц) за сваку пошиљку, копију сертификата који је пратио увезену храну за животиње а који је издат од стране надлежног органа земље поријекла из којег је видљиво да храна за животиње садржи ГМО;
 - д) за сваку пошиљку, копију записника ветеринарског инспектора при истовару хране за животиње;
 - е) копију лабораторијске анализе која укључује детекцију, идентификацију и квантификацију узорка хране за животиње за генетичке модификације (ГМО евентс) детектоване у ГМО сертификату који прати пошиљку, а ради се једном квартално у овлаштеној и акредитованој лабораторији за детекцију ГМО-а у складу са Правилником о поступку оцјењивања и овлашћивања лабораторија за испитивање, контролу и праћење генетски модификованих организама и производа који се састоје, садрже или потичу од генетски модификованих организама ("Службени гласник БиХ", број 73/17).
- Рок за доставу наведених података је до 10. у текућем мјесецу за претходни тромјесечни период.
11. Уколико подносилац захтјева из тачке 1. овог рјешења не достави податке на начин и у року како је одређено у тачки 10. овог рјешења, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине ће ставити ово рјешење ван снаге.
12. Подносилац захтјева из тачке 1. овог рјешења уписује се у Регистар рјешења субјеката у пословању с храном и генетички модификоване хране за животиње Босне и Херцеговине.
13. Све промјене које настану у периоду важења овог рјешења, подносилац захтјева из тачке 1. овог рјешења обавезан је доставити Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине.
14. За обнову овог рјешења потребно је Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине поднијети захтјев у складу с чланом 22. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање, најкасније годину дана прије престанка важења рјешења о одобрењу.
15. Доношење овог рјешења о одобрењу не умањује општу грађанску и кривичну одговорност подносиоца захтјева по питању хране за животиње, која је предмет овог рјешења.
16. Ово рјешење објављује се у "Службеном гласнику БиХ".
- Образложење**
- Подносилац захтјева **"CONCENTRANA VETT" d.o.o. Добој Исток**, улица Самарић бб, 74207 Клокотница, Добој Исток, Босна и Херцеговина, поднио је захтјев за одобрење за стављање на тржиште Босне и Херцеговине генетички модификоване хране за животиње која садржи генетички модификовани организам одобрен у складу с важећим прописима Европске уније Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине, који је запримљен под бројем УП-1-50-4-58-2/25 од 10.11.2025. године, допуноу захтјева број УП-1-50-4--58-3/25 од 13.11.2025. године и допуноу захтјева број УП-1-50-4--58-4/25 од 02.12.2025. године.
- Захтјев је основан.
- Савјет за генетички модификоване организме је на 25. сједици остварио увид и оцјену достављене документације те је разматрао наведени захтјев у складу с чланом 17а. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање ("Службени гласник БиХ", бр. 78/12 и 62/15). Подносилац захтјева је уз захтјев доставио примјерак уплатнице у износу од 30,00 КМ о уплаћеној накнади за подношење захтјева у складу с Одлуком о висини посебне накнаде за издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште генетички модификоване хране и хране за животиње ("Службени гласник БиХ", број 61/14).
- У складу с наведеним, Савјет за генетички модификоване организме је након разматрања једногласно усвојио Мишљење да је наведени захтјев за одобрење за стављање на тржиште Босне и Херцеговине генетички модификоване хране за животиње која садржи генетички модификовани организам, у складу с важећим прописима Европске уније основан, те да је у складу с чланом 17а. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање.

Савјет за генетички модификоване организме је у Мишљењу предложио Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине доношење Рјешења о одобравању за стављање на тржиште Босне и Херцеговине генетички модификоване хране за животиње која садржи генетички модификовани организам, одобрен у складу с важећим прописима Европске уније, од субјекта **"CONCENTRANA VETT" d.o.o. Добој Исток**, улица Самарић бб, 74207 Клокотница, Добој Исток, Босна и Херцеговина.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је надлежним органима из члана 3. став (1) Закона о генетички модификованим организмима доставила наведено Мишљење Савјета за генетички модификоване организме и од истих је актом број 04-3-1-50-4-1378-1/25 од 15.12.2025. године затражила мишљење за доношење овог рјешења у складу са чланом 3. став (2) тачка ц. алинеја 1) Закона о генетички модификованим организмима.

По наведеном захтјеву читовали су се: Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства Посавског кантона, акт број 08-20-326-3/25 од 17.12.2025. године, Министарство промета, веза и заштите околиша Посавског кантона, акт број 05-19-300/25 од 18.12.2025. године, Министарство просторног уређења, градитељства и заштите околиша, Западнохерцеговачког кантона, акт број 06-03-23-9-369-6/25 од 18.12.2025. године, Министарство трговине, туризма и заштите околиша Херцеговачко-неретванског кантона, акт број 05-19-1025/25 од 19.12.2025. године, Управа БиХ за заштиту здравља биља, акт број 07-28-2-378-9/25 од 17.12.2025. године, Министарство здравства и социјалне политике Посавског кантона, акт број 07-33-650-10/25 од 22.12.2025. године, Министарство здравства Зеничко-добојског кантона, акт број 11-02-21614-5/25 од 24.12.2025. године, Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона, акт број 08-45-2155-1/25 од 23.12.2025. године, Министарство просторног уређења и заштите околише Тузланског кантона, акт број 12-1-19-03743/25 од 24.12.2025. године, Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине, акт број 03-3-27-33-854-5/25 од 31.12.2025. године, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, акт број 15.4-052-9350/25 од 29.12.2025. године, Министарство за грађевине, просторно уређење и заштиту околине Унско-санског кантона, акт број 11-19-15166-6/25 од 05.01.2026. године, Федерално министарство околиша и туризма, акт број 04-19-991/25 од 06.01.2026. године.

Чланом 19. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање одређено је да Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине подносиоцу захтјева, ако испуњава услове, доноси рјешење о одобрењу за стављање на тржиште генетички модификоване хране за животиње, узимајући у обзир Мишљење Савјета за генетички модификоване организме, на период од пет година које се може обновити.

Чланом 16. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање одређено је да се за издавање рјешења о одобрењу подноси захтјев у писаној форми Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине.

Чланом 17а. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање одређена је потребна документација која се доставља уз захтјев ако је храна за животиње која садржи генетички модификовани организам одобрена у складу с важећим прописима Европске уније.

Чланом 24. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање одређена су правила за означавање генетички модификованих организама који се користе као храна за животиње, храну за животиње која садржи или се састоји од генетички модификованих организама и храну за животиње произведену од генетички модификованих организама.

Чланом 51., 52. и 54. Закона о генетички модификованим организмима одређена је сљедивост, означавање као и руковање, превоз и паковање генетички модификованих организама као и производа који садрже или се састоје од генетички модификованих организама.

Чланом 28. Закона о храни као и чланом 51. став (5) Закона о генетички модификованим организмима одређени су захтјеви који се односе на сљедивост хране, јасно су прописани системи евиденције за субјекте у пословању с храном и достављање истих надлежном органу.

Чланом 48. Закона о генетички модификованим организмима одређено је да одобрење за стављање на тржиште ГМО-а и производа садржи између осталог и услове за стављање на тржиште, обавезу контролисања узорака и достављања резултата надлежном органу на његов захтјев као и друге услове које је дужна испуњавати особа која производ ставља на тржиште или га користи.

Чланом 20. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање одређено је да субјекти у пословању с храном након издавања рјешења о одобрењу морају испунити све услове и ограничења која су у рјешењу о одобрењу наведена и требају искључиво осигурати да се само одобрена ГМ храна за животиње ставља на тржиште.

У складу са наведеним, подносиоцу захтјева дата је обавеза да доставља Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине, податке наведене у тачки 10. диспозитива рјешења за свака три мјесеца за сваку пошиљку. Подносилац захтјева је у обавези достављати тражене податке због праћења правилне примјене овог рјешења, а у случају недостављања истих на начин и у року како је наведено у тачки 10. овог диспозитива, ово рјешење ће се ставити ван снаге.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је након испоштоване процедуре, а на основу стања у предмету и мишљења Савјета генетички модификоване организме да предметна храна за животиње одговара одредбама наведеног Правилника, у складу с чланом 195. став (5) Закона о управном поступку, одлучила као у диспозитиву овог рјешења.

Накнада за Мишљење Савјета за генетички модификоване организме уплаћена у износу од 400,00 KM, накнада за издавање Рјешења за одобрење за стављање на тржиште уплаћена је у износу од 500,00 KM и накнада за

упис у јединствени Регистар ГМО-а уплаћена је у износу од 30,00 КМ у складу с одредбама Одлуке о висини посебне накнаде за издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште генетички модификоване хране и хране за животиње ("Службени гласник БиХ", број 61/14), у корист буџета Босне и Херцеговине.

Упутство о правном лијеку

Против овог рјешења не може се изјавити жалба, већ се може покренути управни спор код Суда Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана достављања овог рјешења.

Број УП-1-50-4-58-7/25

Директор

28. јануара 2026. године

Др Санин Танковић, с. р.

408

Na osnovu člana 56. Zakona o hrani ("Službeni glasnik BiH", broj 50/04), člana 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), člana 193. stav (1), člana 195. stav (4) i (5) Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16), člana 3. stav (2) tačka c. alineja 1), člana 11. Zakona o genetički modificiranim organizmima ("Službeni glasnik BiH", broj 23/09), člana 19. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15) i Mišljenja Vijeća za genetički modificirane organizme (broj: UP-1-50-4-61-4/25 od 15.12.2025. godine), po zahtjevu za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište hrane za životinje koja sadrži genetički modificirane organizme koji je podnio subjekat **"IMI-TRANZIT" d.o.o. Prijedor**, ulica Vojvode Stepe Stepanovića 55, 79101 Prijedor, Bosna i Hercegovina, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, donosi

RJEŠENJE

1. Odobrava se subjektu "**IMI-TRANZIT**" **d.o.o. Prijedor**, ulica Vojvode Stepe Stepanovića 55, 79101 Prijedor, stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetički modificirane soje **MON 89788** jedinstvenog identifikacijskog koda **MON-89788-1** (kvantifikacija "Real-time PCR"), koja će se koristiti isključivo kao hrana za životinje.
2. Zabranjuje se namjerno unošenje u okoliš/sjetva genetički modificirane soje iz tačke 1. ovog rješenja.
3. Prilikom stavljanja na tržište hrane za životinje iz tačke 1. ovog rješenja, a u skladu s odredbama člana 52. Zakona o genetički modificiranim organizmima ("Službeni glasnik BiH", broj 23/09) i odredbama Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15), podnosilac zahtjeva iz tačke 1. ovog rješenja dužan je osigurati da:
 - a) na zapakovanom proizvodu na oznaci piše: "Ovaj proizvod sadrži genetički modificiranu soju (MON-89788-1)";
 - b) se na nezapakiranom proizvodu ponuđenom krajnjem potrošaču oznaka: "Ovaj proizvod sadrži genetički modificiranu soju (MON-89788-1)" stavi na proizvod ili neposredno uz proizvod, kao i na pratećoj dokumentaciji (fakturi).
4. U skladu s odredbama člana 51. Zakona o genetički modificiranim organizmima, podnosilac zahtjeva iz tačke 1.

ovog rješenja dužan je u daljnjoj distribuciji subjektu u poslovanju s hranom za životinje koji prima proizvod dostaviti prateću dokumentaciju s informacijama da proizvod sadrži ili se sastoji od genetički modificiranih organizama i upoznati ga s obavezom označavanja ovog proizvoda u skladu s odredbama člana 52. Zakona o genetički modificiranim organizmima.

5. U skladu s odredbama člana 24. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, podnosilac zahtjeva dužan je osigurati sljedeće oznake na pakiranju:
 - a) za genetički modificirane organizme koji se koriste kao hrana za životinje i hranu za životinje koja sadrži ili se sastoji od GMO-a natpis "genetički modificirana soja (MON-89788-1)", bit će u zagrada neposredno iza određenog naziva hrane za životinje, a alternativno te riječi mogu se navesti u bilješki spiska hrane za životinje, te slova moraju biti barem iste veličine kao i u spisku hrane za životinje;
 - b) za hranu za životinje proizvedenu od genetički modificiranih organizama natpis "proizveden od genetički modificirane soje (MON-89788-1)" bit će u zagrada neposredno iza određenog naziva hrane za životinje, a alternativno te riječi mogu se navesti u bilješki spiska hrane za životinje, te slova moraju biti barem iste veličine kao i u spisku hrane za životinje.
6. U skladu s odredbama člana 24. stav (2) Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, zabranjeno je stavljati na tržište proizvode koji su predmet ovog rješenja ako navedeni podaci iz tačke 5. ovog rješenja nisu prikazani jasno, čitljivo i na način da se ne mogu brisati na propratnom dokumentu, ili, ako je to primjenjivo, na pakovanju na spremniku ili na njemu pričvršćenj na ljepljivici/deklaraciji.
7. U skladu s odredbama člana 54. Zakona o genetički modificiranim organizmima, podnosilac zahtjeva dužan je prilikom rukovanja, prijevoza i pakiranja genetički modificiranih organizama popratnom dokumentacijom jasno obilježiti genetički modificirani organizam koji je namijenjen direktnom korištenju za hranu za životinje ili za preradu; naznačiti da nisu namijenjeni namjernom unošenju u okoliš/sjstvu, te navesti mjesto za pribavljanje dodatnih informacija.
8. Podnosilac zahtjeva iz tačke 1. ovog rješenja obavezan je voditi bazu podataka za period od pet godina od dana izvršenja svake transakcije u skladu s odredbama člana 51. stav (5) Zakona o genetički modificiranim organizmima.
9. Ovo rješenje važi pet godina od dana njegovog donošenja.
10. Podnosilac zahtjeva iz tačke 1. ovog rješenja, obavezan je dostavljati preporučeno poštom Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, za tromjesečni period sljedeće podatke:
 - a) za svaku pošiljku količinu uvezene hrane za životinje sa jasno naznačenom genetičkom modifikacijom;
 - b) za svaku pošiljku kopiju zajedničkog veterinarskog ulaznog dokumenta (ZVUD) kao dokaz da je navedena hrana za životinje uvezena u Bosnu i Hercegovinu;
 - c) za svaku pošiljku kopiju certifikata koji je pratio uvezenu hranu za životinje a koji je izdan od strane

- nadležnog organa zemlje porijekla iz kojeg je vidljivo da hrana za životinje sadrži GMO;
- d) za svaku pošiljku kopiju zapisnika veterinarskog inspektora pri istovaru hrane za životinje;
- e) kopiju laboratorijske analize koja uključuje detekciju, identifikaciju i kvantifikaciju uzorka hrane za životinje za genetičke modifikacije (GMO events) detektovane u GMO certifikatu koji prati pošiljku, a radi se jednom kvartalno u ovlaštenoj i akreditiranoj laboratoriji za detekciju GMO-a u skladu sa Pravilnikom o postupku ocjenjivanja i ovlašćivanja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetički modificiranih organizama i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potiču od genetički modificiranih organizama ("Službeni glasnik BiH", broj 73/17).

Rok za dostavu navedenih podataka je do 10. u tekućem mjesecu za prethodni tromjesečni period.

11. Ukoliko podnosilac zahtjeva iz tačke 1. ovog rješenja ne dostavi podatke na način i u roku kako je određeno u tački 10. ovog rješenja, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine će staviti ovo rješenje van snage.
12. Podnosilac zahtjeva iz tačke 1. ovog rješenja upisuje se u Registar rješenja subjekata u poslovanju s hranom i genetički modificirane hrane za životinje Bosne i Hercegovine.
13. Sve promjene koje nastanu u periodu važenja ovog rješenja, podnosilac zahtjeva iz tačke 1. ovog rješenja obavezan je dostaviti Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
14. Za obnovu ovog rješenja potrebno je Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine podnijeti zahtjev u skladu s članom 22. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, najkasnije godinu dana prije prestanka važenja rješenja o odobrenju.
15. Donošenje ovog rješenja o odobrenju ne umanjuje opću građansku i krivičnu odgovornost podnosioca zahtjeva po pitanju hrane za životinje koja je predmet ovog rješenja.
16. Ovo rješenje objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Obrazloženje

Podnosilac zahtjeva "IMI-TRANZIT" d.o.o. Prijedor, ulica Vojvode Stepe Stepanovića 55, 79101 Prijedor, Bosna i Hercegovina, podnio je zahtjev za odobrenje za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetički modificirane hrane za životinje koja sadrži genetički modificirani organizam odobren u skladu s važećim propisima Evropske unije Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, koji je zaprimljen pod brojem: UP-1-50-4-61-1/25 od 14.11.2025. godine i dopunu zahtjeva broj: UP-1-50-4-61-2/25 od 03.12.2025. godine.

Zahtjev je osnovan.

Vijeće za genetički modificirane organizme je na 25. sjednici ostvarilo uvid i ocjenu dostavljene dokumentacije te je razmatralo navedeni zahtjev u skladu s članom 17a. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15). Podnosilac zahtjeva je uz zahtjev dostavio primjerak uplatnice u iznosu od 30,00 KM o uplaćenju naknade za podnošenje zahtjeva u skladu s Odlukom o visini posebne naknade za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište genetički modificirane hrane i hrane za životinje ("Službeni glasnik BiH", broj 61/14).

U skladu s navedenim, Vijeće za genetički modificirane organizme je nakon razmatranja jednoglasno usvojilo Mišljenje da je navedeni zahtjev za odobrenje za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetički modificirane hrane za životinje koja sadrži genetički modificirani organizam u skladu s važećim propisima Evropske unije osnovan, te da je u skladu s članom 17a. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje.

Vijeće za genetički modificirane organizme je u Mišljenju predložilo Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine donošenje Rješenja o odobravanju za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetički modificirane hrane za životinje koja sadrži genetički modificirani organizam odobren u skladu s važećim propisima Evropske unije, od subjekta "IMI-TRANZIT" d.o.o. Prijedor, ulica Vojvode Stepe Stepanovića 55, 79101 Prijedor, Bosna i Hercegovina.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je nadležnim organima iz člana 3. stav (1) Zakona o genetički modificiranim organizmima dostavila navedeno Mišljenje Vijeća za genetički modificirane organizme, i od istih je aktom broj: 04-3-1-50-4-1379-1/25 od 15.12.2025. godine zatražila mišljenje za donošenje ovog rješenja u skladu sa članom 3. stav (2) tačka c. alineja 1) Zakona o genetički modificiranim organizmima. Po navedenom zahtjevu očitovali su se: Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Posavskog kantona, akt broj 08-20-326-3/25 od 17.12.2025. godine, Ministarstvo prometa, veza i zaštite okoliša Posavskog kantona, akt broj 05-19-201/25 od 18.12.2025. godine, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša, Zapadnohercegovačkog kantona, akt broj 06-03-23-9-369-7/25 od 18.12.2025. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona, akt broj 05-19-1024/25 od 19.12.2025. godine, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Zapadnohercegovačkog kantona, akt broj 08-1-37-224/25 od 18.12.2025. godine, Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja, akt broj 07-28-2-378-9/25 od 17.12.2025. godine, Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Posavskog kantona, akt broj 07-33-650-10/25 od 22.12.2025. godine, Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, akt broj 11-02-21614-5/25 od 24.12.2025. godine, Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona, akt broj 08-45-2156-1/25 od 23.12.2025. godine, Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, akt broj 03-3-27-33-854-5/25 od 31.12.2025. godine, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, akt broj 15.4-052-9349/25 od 29.12.2025. godine, Ministarstvo za gradjenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline Unsko-sanskog kantona, akt broj 11-19-15166-4/25 od 05.01.2026. godine, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, akt broj 04-19-991/25 od 06.01.2026. godine.

Članom 19. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određeno je da Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine podnosiocu zahtjeva, ako ispunjava uslove, donosi rješenje o odobrenju za stavljanje na tržište genetički modificirane hrane za životinje uzimajući u obzir Mišljenje Vijeća za genetički modificirane organizme, na period od pet godina koje se može obnoviti.

Članom 16. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određeno je da se za

izdavanje rješenja o odobrenju podnosi zahtjev u pisanoj formi Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Članom 17a. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određena je potrebna dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev ako je hrana za životinje koja sadrži genetički modificirani organizam odobrena u skladu s važećim propisima Evropske unije.

Članom 24. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određena su pravila za označavanje genetički modificiranih organizama koji se koriste kao hrana za životinje, hranu za životinje koja sadrži ili se sastoji od genetički modificiranih organizama i hranu za životinje proizvedenu od genetički modificiranih organizama.

Članom 51., 52. i 54. Zakona o genetički modificiranim organizmima određena je sljedivost, označavanje kao i rukovanje, prijevoz i pakiranje genetički modificiranih organizama kao i proizvoda koji sadrže ili se sastoje od genetički modificiranih organizama.

Članom 28. Zakona o hrani kao i članom 51. stav (5) Zakona o genetički modificiranim organizmima određeni su zahtjevi koji se odnose na sljedivost hrane, jasno su propisani sistemi evidencije za subjekte u poslovanju s hranom i dostavljanje istih nadležnom organu.

Članom 48. Zakona o genetički modificiranim organizmima određeno je da odobrenje za stavljanje na tržište GMO-a i proizvoda sadrži između ostalog i uslove za stavljanje na tržište, obavezu kontrolisanja uzoraka i dostavljanja rezultata nadležnom organu na njegov zahtjev kao i druge uslove koje je dužna ispunjavati osoba koja proizvod stavlja na tržište ili ga koristi.

Članom 20. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određeno je da subjekti u poslovanju s hranom nakon izdavanja rješenja o odobrenju moraju ispuniti sve uslove i ograničenja koja su u rješenju o odobrenju navedena i trebaju isključivo osigurati da se samo odobrena GM hrana za životinje stavlja na tržište.

U skladu sa navedenim, podnosiocu zahtjeva data je obaveza da dostavlja Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, podatke navedene u tački 10. dispozitiva rješenja za svaka tri mjeseca za svaku pošiljku. Podnosilac zahtjeva je u obavezi dostavljati tražene podatke zbog praćenja pravilne primjene ovog rješenja, a u slučaju nedostavljanja istih na način i u roku kako je navedeno u tački 10. ovog dispozitiva, ovo rješenje će se staviti van snage.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je nakon ispoštovane procedure, a na osnovu stanja u predmetu i mišljenja Vijeća za genetički modificirane organizme da predmetna hrana za životinje odgovara odredbama navedenog Pravilnika, u skladu sa članom 195. stav (5) Zakona o upravnom postupku, odlučila kao u dispozitivu ovog rješenja.

Naknada za Mišljenje Vijeća za genetički modificirane organizme uplaćena u iznosu od 400,00 KM, naknada za izdavanje Rješenja za odobrenje za stavljanje na tržište uplaćena je u iznosu od 500,00 KM i naknada za upis u jedinstveni Registar GMO-a uplaćena je u iznosu od 30,00 KM u skladu s odredbama Odluke o visini posebne naknade za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište genetički modificirane hrane i hrane za životinje ("Službeni glasnik BiH", broj 61/14), u korist budžeta Bosne i Hercegovine.

Uputstvo o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor kod Suda Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rješenja.

Broj UP-1-50-4-61-5/25

28. januara 2026. godine

Direktor

Dr. sci. **Sanin Tanković**, s. r.

Na temelju članka 56. Zakona o hrani ("Službeni glasnik BiH", broj 50/04), članka 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), članka 193. stavak (1), članka 195. stavak (4) i (5) Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16), članka 3. stavak (2) točka c. alineja 1), članka 11. Zakona o genetski modificiranim organizmima ("Službeni glasnik BiH", broj 23/09), članka 19. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15) i Mišljenja Vijeća za genetski modificirane organizme (broj: UP-1-50-4-61-4/25 od 15.12.2025. godine), po zahtjevu za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište hrane za životinje koja sadrži genetski modificirane organizme koji je podnio subjekt "**IMI-TRANZIT**" d.o.o. **Prijedor**, ulica Vojvode Stepe Stepanovića 55, 79101 Prijedor, Bosna i Hercegovina, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine donosi

RJEŠENJE

1. Odobrava se subjektu "**IMI-TRANZIT**" d.o.o. **Prijedor**, ulica Vojvode Stepe Stepanovića 55, 79101 Prijedor, stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetski modificirane soje **MON 89788** jedinstvenog identifikacijskog koda **MON-89788-1** (kvantifikacija "Real-time PCR"), koja će se koristiti isključivo kao hrana za životinje.
2. Zabranjuje se namjerno unošenje u okoliš/sjetva genetski modificirane soje iz točke 1. ovog rješenja.
3. Prilikom stavljanja na tržište hrane za životinje iz točke 1. ovog rješenja, a u skladu s odredbama članka 52. Zakona o genetski modificiranim organizmima ("Službeni glasnik BiH", broj 23/09) i odredbama Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15), podnositelj zahtjeva iz točke 1. ovog rješenja dužan je osigurati da:
 - a) na zapakiranom proizvodu na oznaci piše: "Ovaj proizvod sadrži genetski modificiranu soju (MON-89788-1)";
 - b) se na nezapakiranom proizvodu ponuđenom krajnjem potrošaču oznaka: "Ovaj proizvod sadrži genetski modificiranu soju (MON-89788-1)" stavi na proizvod ili neposredno uz proizvod, kao i na pratećoj dokumentaciji (fakturi).
4. U skladu s odredbama članka 51. Zakona o genetski modificiranim organizmima, podnositelj zahtjeva iz točke 1. ovog rješenja dužan je u daljnjoj distribuciji subjektu u poslovanju s hranom za životinje koji prima proizvod dostaviti prateću dokumentaciju s informacijama da proizvod sadrži ili se sastoji od genetski modificiranih organizama i upoznati ga s obavezom označavanja ovog proizvoda u skladu s odredbama članka 52. Zakona o genetski modificiranim organizmima.

5. U skladu s odredbama članka 24. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, podnositelj zahtjeva dužan je osigurati sljedeće oznake na pakiranju:
- za genetski modificirane organizme koji se koriste kao hrana za životinje i hranu za životinje koja sadrži ili se sastoji od GMO-a natpis "genetski modificirana soja (MON-89788-1)", bit će u zagradama neposredno iza određenog naziva hrane za životinje, a alternativno te riječi mogu se navesti u bilješci spiska hrane za životinje, te slova moraju biti barem iste veličine kao i u spisku hrane za životinje;
 - za hranu za životinje proizvedenu od genetski modificiranih organizama natpis "proizveden od genetski modificirane soje (MON-89788-1)" bit će u zagradama neposredno iza određenog naziva hrane za životinje, a alternativno te riječi mogu se navesti u bilješci spiska hrane za životinje, te slova moraju biti barem iste veličine kao i u spisku hrane za životinje.
6. U skladu s odredbama članka 24. stavak (2) Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, zabranjeno je stavljati na tržište proizvode koji su predmet ovog rješenja ako navedeni podaci iz točke 5. ovog rješenja nisu prikazani jasno, čitljivo i na način da se ne mogu brisati na popratnom dokumentu, ili, ako je to primjenjivo, na pakiranju na spremniku ili na njemu pričvršćenoj naljepnici/deklaraciji.
7. U skladu s odredbama članka 54. Zakona o genetski modificiranim organizmima, podnositelj zahtjeva dužan je prilikom rukovanja, prijevoza i pakiranja genetski modificiranih organizama popratnom dokumentacijom jasno obilježiti genetski modificirani organizam koji je namijenjen izravnom korištenju za hranu za životinje ili za preradu; naznačiti da nisu namijenjeni namjernom unošenju u okoliš/sjetvu, te navesti mjesto za pribavljanje dodatnih informacija.
8. Podnositelj zahtjeva iz točke 1. ovog rješenja obavezan je voditi bazu podataka za period od pet godina od dana izvršenja svake transakcije u skladu s odredbama članka 51. stavak (5) Zakona o genetski modificiranim organizmima.
9. Ovo rješenje važi pet godina od dana njegovog donošenja.
10. Podnositelj zahtjeva iz točke 1. ovog rješenja, obavezan je dostavljati preporučeno poštom Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, za tromjesečni period sljedeće podatke:
- za svaku pošiljku količinu uvezene hrane za životinje s jasno naznačenom genetskom modifikacijom;
 - za svaku pošiljku kopiju zajedničkog veterinarskog ulaznog dokumenta (ZVUD) kao dokaz da je navedena hrana za životinje uvezena u Bosnu i Hercegovinu;
 - za svaku pošiljku kopiju certifikata koji je pratio uvezenu hranu za životinje a koji je izdan od strane nadležnog tijela zemlje podrijetla iz kojeg je vidljivo da hrana za životinje sadrži GMO;
 - za svaku pošiljku kopiju zapisnika veterinarskog inspektora pri istovaru hrane za životinje;
 - kopiju laboratorijske analize koja uključuje detekciju, identifikaciju i kvantifikaciju uzorka hrane za životinje za genetske modifikacije (GMO events) detektirane u GMO certifikatu koji prati pošiljku, a radi se jednom

kvartalno u ovlaštenom i akreditiranom laboratoriju za detekciju GMO-a u skladu s Pravilnikom o postupku ocjenjivanja i ovlašćivanja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetski modificiranih organizama i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od genetski modificiranih organizama ("Službeni glasnik BiH", broj 73/17).

Rok za dostavu navedenih podataka je do 10. u tekućem mjesecu za prethodni tromjesečni period.

11. Ukoliko podnositelj zahtjeva iz točke 1. ovog rješenja ne dostavi podatke na način i u roku kako je određeno u točki 10. ovog rješenja, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine će staviti ovo rješenje van snage.
12. Podnositelj zahtjeva iz točke 1. ovog rješenja upisuje se u Registar rješenja subjekata u poslovanju s hranom i genetski modificirane hrane za životinje Bosne i Hercegovine.
13. Sve promjene koje nastanu u periodu važenja ovog rješenja, podnositelj zahtjeva iz točke 1. ovog rješenja obavezan je dostaviti Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
14. Za obnovu ovog rješenja potrebno je Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine podnijeti zahtjev u skladu s člankom 22. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, najkasnije godinu dana prije prestanka važenja rješenja o odobrenju.
15. Donošenje ovog rješenja o odobrenju ne umanjuje opću građansku i krivičnu odgovornost podnosioca zahtjeva po pitanju hrane za životinje koja je predmet ovog rješenja.
16. Ovo rješenje objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Obrazloženje

Podnositelj zahtjeva "IMI-TRANZIT" d.o.o. Prijedor, ulica Vojvode Stepe Stepanovića 55, 79101 Prijedor, Bosna i Hercegovina, podnio je zahtjev za odobrenje za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetski modificirane hrane za životinje koja sadrži genetski modificirani organizam odobren u skladu s važećim propisima Europske unije Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, koji je zaprimljen pod brojem: UP-1-50-4-61-1/25 od 14.11.2025. godine i dopunu zahtjeva broj: UP-1-50-4-61-2/25 od 03.12.2025. godine.

Zahtjev je osnovan.

Vijeće za genetski modificirane organizme je na 25. sjednici ostvarilo uvid i ocjenu dostavljene dokumentacije te je razmatralo navedeni zahtjev u skladu s člankom 17a. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15). Podnositelj zahtjeva je uz zahtjev dostavio primjerak uplatnice u iznosu od 30,00 KM o uplaćenju naknade za podnošenje zahtjeva u skladu s Odlukom o visini posebne naknade za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište genetski modificirane hrane i hrane za životinje ("Službeni glasnik BiH", broj 61/14).

U skladu s navedenim, Vijeće za genetski modificirane organizme je nakon razmatranja jednoglasno usvojilo Mišljenje da je navedeni zahtjev za odobrenje za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetski modificirane hrane za životinje koja sadrži genetski modificirani organizam u skladu s važećim propisima Europske unije osnovan, te da je u skladu s člankom 17a. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje.

Vijeće za genetski modificirane organizme je u Mišljenju predložilo Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine donošenje Rješenja o odobravanju za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetski modificirane hrane za životinje koja sadrži genetski modificirani organizam odobren u skladu s važećim propisima Europske unije, od subjekta **"IMI-TRANZIT" d.o.o. Prijedor**, ulica Vojvode Stepe Stepanovića 55, 79101 Prijedor, Bosna i Hercegovina.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je nadležnim tijelima iz članka 3. stavak (1) Zakona o genetski modificiranim organizmima dostavila navedeno Mišljenje Vijeća za genetski modificirane organizme, i od istih je aktom broj: 04-3-1-50-4-1379-1/25 od 15.12.2025. godine zatražila mišljenje za donošenje ovog rješenja u skladu s člankom 3. stavak (2) točka c. alineja 1) Zakona o genetski modificiranim organizmima. Po navedenom zahtjevu očitovali su se: Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Posavske županije, akt broj 08-20-326-3/25 od 17.12.2025. godine, Ministarstvo prometa, veza i zaštite okoliša Posavske županije, akt broj 05-19-201/25 od 18.12.2025. godine, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša, Zapadnohercegovačke županije, akt broj 06-03-23-9-369-7/25 od 18.12.2025. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanske županije, akt broj 05-19-1024/25 od 19.12.2025. godine, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Zapadnohercegovačke županije, akt broj 08-1-37-224/25 od 18.12.2025. godine, Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja, akt broj 07-28-2-378-9/25 od 17.12.2025. godine, Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Posavske županije, akt broj 07-33-650-10/25 od 22.12.2025. godine, Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojske županije, akt broj 11-02-21614-5/25 od 24.12.2025. godine, Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjske županije, akt broj 08-45-2156-1/25 od 23.12.2025. godine, Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, akt broj 03-3-27-33-854-5/25 od 31.12.2025. godine, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, akt broj 15.4-052-9349/25 od 29.12.2025. godine, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline Unsko-sanske županije, akt broj 11-19-15166-4/25 od 05.01.2026. godine, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, akt broj 04-19-991/25 od 06.01.2026. godine.

Člankom 19. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određeno je da Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine podnosiocu zahtjeva, ako ispunjava uvjete, donosi rješenje o odobrenju za stavljanje na tržište genetski modificirane hrane za životinje uzimajući u obzir Mišljenje Vijeća za genetski modificirane organizme, na period od pet godina koje se može obnoviti.

Člankom 16. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određeno je da se za izdavanje rješenja o odobrenju podnosi zahtjev u pisanoj formi Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Člankom 17a. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određena je potrebna dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev ako je hrana za životinje koja sadrži genetski modificirani organizam odobrena u skladu s važećim propisima Europske unije.

Člankom 24. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određena su pravila za označavanje genetski modificiranih organizama koji se koriste kao hrana za životinje, hranu za životinje koja sadrži ili se sastoji od genetski modificiranih organizama i hranu za životinje proizvedenu od genetski modificiranih organizama.

Člankom 51., 52. i 54. Zakona o genetski modificiranim organizmima određena je sljedivost, označavanje kao i rukovanje, prijevoz i pakiranje genetski modificiranih organizama kao i proizvoda koji sadrže ili se sastoje od genetski modificiranih organizama.

Člankom 28. Zakona o hrani kao i člankom 51. stavak (5) Zakona o genetski modificiranim organizmima određeni su zahtjevi koji se odnose na sljedivost hrane, jasno su propisani sustavi evidencije za subjekte u poslovanju s hranom i dostavljanje istih nadležnom tijelu.

Člankom 48. Zakona o genetski modificiranim organizmima određeno je da odobrenje za stavljanje na tržište GMO-a i proizvoda sadrži između ostalog i uvjete za stavljanje na tržište, obvezu kontroliranja uzoraka i dostavljanja rezultata nadležnom tijelu na njegov zahtjev kao i druge uvjete koje je dužna ispunjavati osoba koja proizvod stavlja na tržište ili ga koristi.

Člankom 20. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određeno je da subjekti u poslovanju s hranom nakon izdavanja rješenja o odobrenju moraju ispuniti sve uvjete i ograničenja koja su u rješenju o odobrenju navedena i trebaju isključivo osigurati da se samo odobrena GM hrana za životinje stavlja na tržište.

U skladu s navedenim, podnosiocu zahtjeva dana je obveza da dostavlja Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, podatke navedene u točki 10. dispozitiva rješenja za svaka tri mjeseca za svaku pošiljku. Podnositelj zahtjeva je u obvezi dostavljati tražene podatke zbog praćenja pravilne primjene ovog rješenja, a u slučaju nedostavljanja istih, na način i u roku kako je navedeno u točki 10. ovog dispozitiva, ovo rješenje će se staviti van snage.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je nakon ispoštovane procedure, a na temelju stanja u predmetu i mišljenja Vijeća za genetski modificirane organizme da predmetna hrana za životinje odgovara odredbama navedenog Pravilnika, u skladu s člankom 195. stavak (5) Zakona o upravnom postupku, odlučila kao u dispozitivu ovog rješenja.

Naknada za Mišljenje Vijeća za genetski modificirane organizme uplaćena je u iznosu od 400,00 KM, naknada za izdavanje Rješenja za odobrenje za stavljanje na tržište uplaćena je u iznosu od 500,00 KM i naknada za upis u jedinstveni Registar GMO-a uplaćena je u iznosu od 30,00 KM u skladu s odredbama Odluke o visini posebne naknade za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište genetski modificirane hrane i hrane za životinje ("Službeni glasnik BiH", broj 61/14), u korist proračuna Bosne i Hercegovine.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor kod Suda Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rješenja.

Broj UP-1-50-4-61-5/25

28. siječnja 2026. godine

Ravnatelj

Dr. sci. **Sanin Tanković**, v. r.

На основу члана 56. Закона о храни ("Службени гласник БиХ", број 50/04), члана 61. Закона о управи ("Службени гласник БиХ", бр. 32/02, 102/09 и 72/17), члана 193. став (1), члана 195. став (4) и (5) Закона о управном поступку ("Службени гласник БиХ", бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 и 53/16), члана 3. став (2) тачка ц. алинеја л), члана 11. Закона о генетички модификованим организмима ("Службени гласник БиХ", број 23/09), члана 19. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање ("Службени гласник БиХ", бр. 78/12 и 62/15) и Мишљења Савјета за генетички модификоване организме (број: УП-1-50-4-61-4/25 од 15.12.2025. године), по захтјеву за издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште хране за животиње која садржи генетички модификоване организме, који је поднио субјекат **"IMI-TRANZIT" d.o.o. Приједор**, улица Војводе Степе Степановића 55, 79101 Приједор, Босна и Херцеговина, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, доноси

РЈЕШЕЊЕ

- Одобрава се **"IMI-TRANZIT" d.o.o. Приједор**, улица Војводе Степе Степановића 55, 79101 Приједор, стављање на тржиште Босне и Херцеговине генетички модификоване соје **MON 89788** јединственог идентификацијског кода **MON-89788-1** (квантификација "Real-time PCR"), која ће се користити искључиво као храна за животиње.
- Забрањује се намјерно уношење у животну средину/сјетва генетички модификоване соје из тачке 1. овог рјешења.
- Приликом стављања на тржиште хране за животиње из тачке 1. овог рјешења, а у складу с одредбама члана 52. Закона о генетички модификованим организмима ("Службени гласник БиХ", број 23/09) и одредбама Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање ("Службени гласник БиХ", бр. 78/12 и 62/15), подносилац захтјева из тачке 1. овог рјешења дужан је обезбједити да:
 - на запакованом производу, на ознаци пише: "Овај производ садржи генетички модификовану соју (MON-89788-1)";
 - се на незапакованом производу понуђеном крајњем потрошачу ознака: "Овај производ садржи генетички модификовану соју (MON-89788-1)", стави на производ или непосредно уз производ, као и на пратећој документацији (фактури).
- У складу с одредбама члана 51. Закона о генетички модификованим организмима, подносилац захтјева из тачке 1. овог рјешења дужан је у даљњој дистрибуцији субјекту у пословању с храном за животиње који прима производ, доставити пратећу документацију са информацијама да производ садржи или се састоји од генетички модификованих организама и упознати га са обавезом означавања овог производа у складу с одредбама члана 52. Закона о генетички модификованим организмима.
- У складу с одредбама члана 24. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на

тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање, подносилац захтјева дужан је обезбједити сљедеће ознаке на паковању:

- за генетички модификоване организме који се користе као храна за животиње и храну за животиње која садржи или се састоји од ГМО-а, натпис "генетички модификована соја (MON-89788-1)" биће у заградама непосредно иза одређеног назива хране за животиње, а алтернативно те ријечи могу се навести у биљешци списка хране за животиње, те слова морају бити барем исте величине као и у списку хране за животиње;
 - за храну за животиње произведену од генетички модификованих организама натпис "произведен од генетички модификоване соје (MON-89788-1)" биће у заградама непосредно иза одређеног назива хране за животиње, а алтернативно те ријечи могу се навести у биљешци списка хране за животиње, те слова морају бити барем исте величине као и у списку хране за животиње.
- У складу с одредбама члана 24. став (2) Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање, забрањено је стављати на тржиште производе који су предмет овог рјешења ако наведени подаци из тачке 5. овог рјешења нису приказани јасно, читљиво и на начин да се не могу брисати на попутном документу, или, ако је то примјенимо, на паковању, на спремику или на њему причвршћеној наљепници/декларацији.
 - У складу с одредбама члана 54. Закона о генетички модификованим организмима, подносилац захтјева дужан је приликом руковања, превоза и паковања генетички модификованих организама попутном документацијом јасно обиљежити генетички модификовани организм који је намијењен директном кориштењу за храну за животиње или за прераду; назначити да нису намијењени намјерном уношењу у животну средину /сјетву, те навести мјесто за прибављање додатних информација.
 - Подносилац захтјева из тачке 1. овог рјешења обавезан је водити базу података за период од пет година од дана извршења сваке трансакције у складу с одредбама члана 51. став (5) Закона о генетички модификованим организмима.
 - Ово рјешење важи пет година од дана његовог доношења.
 - Подносилац захтјева из тачке 1. овог рјешења, обавезан је достављати препоручено поштом Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине, за тромјесечни период сљедеће податке:
 - за сваку пошиљку, количину увезене хране за животиње са јасно назначеном генетичком модификацијом;
 - за сваку пошиљку, копију заједничког ветеринарског улазног документа (ЗВУД) као доказ да је наведена храна за животиње увезена у Босну и Херцеговину;
 - за сваку пошиљку, копију сертификата који је пратио увезену храну за животиње а који је издат од стране надлежног органа земље поријекла из

- koјег је видљиво да храна за животиње садржи ГМО;
- д) за сваку пошиљку, копију записника ветеринарског инспектора при истовару хране за животиње;
 - е) копију лабораторијске анализе која укључује детекцију, идентификацију и квантификацију узорка хране за животиње за генетичке модификације (ГМО евантс) детектоване у ГМО сертификату који прати пошиљку, а ради се једном квартално у овлаштеној и акредитованој лабораторији за детекцију ГМО-а у складу са Правилником о поступку оцјењивања и овлашћивања лабораторија за испитивање, контролу и праћење генетски модификованих организама и производа који се састоје, садрже или потичу од генетски модификованих организама ("Службени гласник БиХ", број 73/17).

Рок за доставу наведених података је до 10. у текућем мјесецу за претходни тромјесечни период.

11. Уколико подносилац захтјева из тачке 1. овог рјешења не достави податке на начин и у року како је одређено у тачки 10. овог рјешења, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине ће ставити ово рјешење ван снаге.
12. Подносилац захтјева из тачке 1. овог рјешења уписује се у Регистар рјешења субјеката у пословању с храном и генетички модификоване хране за животиње Босне и Херцеговине.
13. Све промјене које настану у периоду важења овог рјешења, подносилац захтјева из тачке 1. овог рјешења обавезан је доставити Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине.
14. За обнову овог рјешења потребно је Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине поднијети захтјев у складу с чланом 22. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање, најкасније годину дана прије престанка важења рјешења о одобрењу.
15. Доношење овог рјешења о одобрењу не умањује општу грађанску и кривичну одговорност подносиоца захтјева по питању хране за животиње, која је предмет овог рјешења.
16. Ово рјешење објављује се у "Службеном гласнику БиХ".

Образложење

Подносилац захтјева **"IMI-TRANZIT" d.o.o. Приједор**, улица Војводе Степе Степановића 55, 79101 Приједор, Босна и Херцеговина, поднио је захтјев за одобрење за стављање на тржиште Босне и Херцеговине генетички модификоване хране за животиње која садржи генетички модификовани организам одобрен у складу с важећим прописима Европске уније Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине, који је запримљен под бројем: УП-1-50-4-61-1/25 од 14.11.2025. године и допуну захтјева број: УП-1-50-4-61- 2/25 од 03.12.2025. године.

Захтјев је основан.

Савјет за генетички модификоване организме је на 25. сједници остварио увид и оцјену достављене документације те је разматрао наведени захтјев у складу с чланом 17а. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и

захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање ("Службени гласник БиХ", бр. 78/12 и 62/15). Подносилац захтјева је уз захтјев доставио примјерак уплатнице у износу од 30,00 КМ о уплаћеној накнади за подношење захтјева у складу с Одлуком о висини посебне накнаде за издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште генетички модификоване хране и хране за животиње ("Службени гласник БиХ", број 61/14).

У складу с наведеним, Савјет за генетички модификоване организме је након разматрања једногласно усвојио Мишљење да је наведени захтјев за одобрење за стављање на тржиште Босне и Херцеговине генетички модификоване хране за животиње која садржи генетички модификовани организам, у складу с важећим прописима Европске уније основан, те да је у складу с чланом 17а. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање.

Савјет за генетички модификоване организме је у Мишљењу предложио Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине доношење Рјешења о одобравању за стављање на тржиште Босне и Херцеговине генетички модификоване хране за животиње која садржи генетички модификовани организам, одобрен у складу с важећим прописима Европске уније, од субјекта **"IMI-TRANZIT" d.o.o. Приједор**, улица Војводе Степе Степановића 55, 79101 Приједор, Босна и Херцеговина.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је надлежним органима из члана 3. став (1) Закона о генетички модификованим организмима доставила наведено Мишљење Савјета за генетички модификоване организме и од истих је актом број: 04-3-1-50-4-1379-1/25 од 15.12.2025. године затражила мишљење за доношење овог рјешења у складу са чланом 3. став (2) тачка ц. алинеја 1) Закона о генетички модификованим организмима.

По наведеном захтјеву читовали су се: Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства Посавског кантона, акт број 08-20-326-3/25 од 17.12.2025. године, Министарство промета, веза и заштите околиша Посавског кантона, акт број 05-19-201/25 од 18.12.2025. године, Министарство просторног уређења, грађевинарства и заштите околиша, Западнохерцеговачког кантона, акт број 06-03-23-9-369-7/25 од 18.12.2025. године, Министарство трговине, туризма и заштите околиша Херцеговачко-неретванског кантона, акт број 05-19-1024/25 од 19.12.2025. године, Министарство здравства, рада и социјалне скрби Западнохерцеговачког кантона, акт број 08-1-37-224/25 од 18.12.2025. године, Управа БиХ за заштиту здравља биља, акт број 07-28-2-378-9/25 од 17.12.2025. године, Министарство здравства и социјалне политике Посавског кантона, акт број 07-33-650-10/25 од 22.12.2025. године, Министарство здравства Зеничко-добојског кантона, акт број 11-02-21614-5/25 од 24.12.2025. године, Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона, акт број 08-45-2156-1/25 од 23.12.2025. године, Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине, акт број 03-3-27-33-854-5/25 од 31.12.2025. године, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, акт број 15.4-052-9349/25 од 29.12.2025. године, Министарство за грађење, просторно уређење и заштиту околине Унско-санског кантона, акт број 11-19-15166-4/25 од 05.01.2026. године, Федерално

министарство околиша и туризма, акт број 04-19-991/25 од 06.01.2026. године.

Чланом 19. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање одређено је да Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине подносиоцу захтјева, ако испуњава услове, доноси рјешење о одобрењу за стављање на тржиште генетички модификоване хране за животиње, узимајући у обзир Мишљење Савјета за генетички модификоване организме, на период од пет година које се може обновити.

Чланом 16. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање одређено је да се за издавање рјешења о одобрењу подноси захтјев у писаној форми Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине.

Чланом 17а. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање одређена је потребна документација која се доставља уз захтјев ако је храна за животиње која садржи генетички модификовани организам одобрена у складу с важећим прописима Европске уније.

Чланом 24. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање одређена су правила за означавање генетички модификованих организама који се користе као храна за животиње, храну за животиње која садржи или се састоји од генетички модификованих организама и храну за животиње произведену од генетички модификованих организама.

Чланом 51., 52. и 54. Закона о генетички модификованим организмима одређена је сљедивост, означавање као и руковање, превоз и паковање генетички модификованих организама као и производа који садрже или се састоје од генетички модификованих организама.

Чланом 28. Закона о храни као и чланом 51. став (5) Закона о генетички модификованим организмима одређени су захтјеви који се односе на сљедивост хране, јасно су прописани системи евиденције за субјекте у пословању с храном и достављање истих надлежном органу.

Чланом 48. Закона о генетички модификованим организмима одређено је да одобрење за стављање на тржиште ГМО-а и производа садржи између осталог и услове за стављање на тржиште, обавезу контролисања узорака и достављања резултата надлежном органу на његов захтјев као и друге услове које је дужна испуњавати особа која производ ставља на тржиште или га користи.

Чланом 20. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање одређено је да субјекти у пословању с храном након издавања рјешења о одобрењу морају испунити све услове и ограничења која су у рјешењу о одобрењу наведена и требају искључиво осигурати да се само одобрена ГМ храна за животиње ставља на тржиште.

У складу са наведеним, подносиоцу захтјева дата је обавеза да доставља Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине, податке наведене у тачки 10. диспозитива рјешења за свака три мјесеца за сваку пошиљку. Подносилац захтјева је у обавези достављати тражене податке због праћења правилне примјене овог рјешења, а у случају недостављања истих на начин и у року како је наведено у тачки 10. овог диспозитива, ово рјешење ће се ставити ван снаге.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је након испоштоване процедуре, а на основу стања у предмету и мишљења Савјета генетички модификоване организме да предметна храна за животиње одговара одредбама наведеног Правилника, у складу с чланом 195. став (5) Закона о управном поступку, одлучила као у диспозитиву овог рјешења.

Накнада за Мишљење Савјета за генетички модификоване организме уплаћена у износу од 400,00 КМ, накнада за издавање Рјешења за одобрење за стављање на тржиште уплаћена је у износу од 500,00 КМ и накнада за упис у јединствени Регистар ГМО-а уплаћена је у износу од 30,00 КМ у складу с одредбама Одлуке о висини посебне накнаде за издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште генетички модификоване хране и хране за животиње ("Службени гласник БиХ", број 61/14), у корист буџета Босне и Херцеговине.

Упутство о правном лијеку:

Против овог рјешења не може се изјавити жалба, већ се може покренути управни спор код Суда Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана достављања овог рјешења.

Број УП-1-50-4-61-5/25

Директор

28. јануара 2026. године

Др Санин Танковић, с. р.

409

Na osnovu člana 56. Zakona o hrani ("Službeni glasnik BiH", broj 50/04), člana 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), člana 193. stav (1), člana 195. stav (4) i (5) Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16), člana 3. stav (2) tačka c. alineja I), člana 11. Zakona o genetički modificiranim organizmima ("Službeni glasnik BiH", broj 23/09), člana 19. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15) i Mišljenja Vijeća za genetički modificirane organizme (broj UP-1-50-4-62-3/25 od 15.12.2025. godine), po zahtjevu za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište hrane za životinje koja sadrži genetički modificirane organizme koji je podnio subjekat "AGRO GROUP" d.o.o. Brčko distrikt BiH, ulica Ive Andrića 4, 76000 Brčko, Bosna i Hercegovina, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine donosi

RJEŠENJE

1. Odobrava se subjektu "AGRO GROUP" d.o.o. Brčko distrikt BiH, ulica Ive Andrića 4, 76000 Brčko, stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetički modificirane soje **40-3-2** jedinstvenog identifikacijskog koda **MON-04032-6** (kvantifikacija "Real-time PCR"), koja će se koristiti isključivo kao hrana za životinje.
2. Zabranjuje se namjerno unošenje u okoliš/sjetva genetički modificirane soje iz tačke 1. ovog rješenja.
3. Prilikom stavljanja na tržište hrane za životinje iz tačke 1. ovog rješenja, a u skladu s odredbama člana 52. Zakona o

- genetički modificiranim organizmima ("Službeni glasnik BiH", broj 23/09) i odredbama Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15), podnosilac zahtjeva iz tačke 1. ovog rješenja dužan je osigurati da:
- a) na zapakovanom proizvodu na oznaci piše: "Ovaj proizvod sadrži genetički modificiranu soju (MON-04032-6)";
 - b) se na nezapakiranom proizvodu ponuđenom krajnjem potrošaču oznaka: "Ovaj proizvod sadrži genetički modificiranu soju (MON-04032-6)" stavi na proizvod ili neposredno uz proizvod, kao i na pratećoj dokumentaciji (fakturi).
4. U skladu s odredbama člana 51. Zakona o genetički modificiranim organizmima, podnosilac zahtjeva iz tačke 1. ovog rješenja dužan je u daljnjoj distribuciji subjektu u poslovanju s hranom za životinje koji prima proizvod dostaviti prateću dokumentaciju s informacijama da proizvod sadrži ili se sastoji od genetički modificiranih organizama i upoznati ga s obavezom označavanja ovog proizvoda u skladu s odredbama člana 52. Zakona o genetički modificiranim organizmima.
5. U skladu s odredbama člana 24. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, podnosilac zahtjeva dužan je osigurati sljedeće oznake na pakiranju:
- a) za genetički modificirane organizme koji se koriste kao hrana za životinje i hranu za životinje koja sadrži ili se sastoji od GMO-a natpis "genetički modificirana soja (MON-04032-6)", bit će u zgradama neposredno iza određenog naziva hrane za životinje, a alternativno te riječi mogu se navesti u bilješci spiska hrane za životinje, te slova moraju biti barem iste veličine kao i u spisku hrane za životinje;
 - b) za hranu za životinje proizvedenu od genetički modificiranih organizama natpis "proizveden od genetički modificirane soje (MON-04032-6)" bit će u zgradama neposredno iza određenog naziva hrane za životinje, a alternativno te riječi mogu se navesti u bilješci spiska hrane za životinje, te slova moraju biti barem iste veličine kao i u spisku hrane za životinje.
6. U skladu s odredbama člana 24. stav (2) Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, zabranjeno je stavljati na tržište proizvode koji su predmet ovog rješenja ako navedeni podaci iz tačke 5. ovog rješenja nisu prikazani jasno, čitljivo i na način da se ne mogu brisati na propratnom dokumentu, ili, ako je to primjenjivo, na pakovanju na spremniku ili na njemu pričvršćenoj naljepnici/deklaraciji.
7. U skladu s odredbama člana 54. Zakona o genetički modificiranim organizmima, podnosilac zahtjeva dužan je prilikom rukovanja, prijevoza i pakiranja genetički modificiranih organizama popratnom dokumentacijom jasno obilježiti genetički modificirani organizam koji je namijenjen direktnom korištenju za hranu za životinje ili za prerađu; naznačiti da nisu namijenjeni namjernom unošenju u okoliš/sjetvu, te navesti mjesto za pribavljanje dodatnih informacija.
8. Podnosilac zahtjeva iz tačke 1. ovog rješenja obavezan je voditi bazu podataka za period od pet godina od dana izvršenja svake transakcije u skladu s odredbama člana 51. stav (5) Zakona o genetički modificiranim organizmima.
9. Ovo rješenje važi pet godina od dana njegovog donošenja.
10. Podnosilac zahtjeva iz tačke 1. ovog rješenja, obavezan je dostavljati preporučeno poštom Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, za tromjesečni period sljedeće podatke:
- a) za svaku pošiljku količinu uvezene hrane za životinje sa jasno naznačenom genetičkom modifikacijom;
 - b) za svaku pošiljku kopiju zajedničkog veterinarskog ulaznog dokumenta (ZVUD) kao dokaz da je navedena hrana za životinje uvezena u Bosnu i Hercegovinu;
 - c) za svaku pošiljku kopiju sertifikata koji je pratio uvezenu hranu za životinje a koji je izdan od strane nadležnog organa zemlje porijekla iz kojeg je vidljivo da hrana za životinje sadrži GMO;
 - d) za svaku pošiljku kopiju zapisnika veterinarskog inspektora pri istovaru hrane za životinje;
 - e) kopiju laboratorijske analize koja uključuje detekciju, identifikaciju i kvantifikaciju uzorka hrane za životinje za genetičke modifikacije (GMO events) detektovane u GMO sertifikatu koji prati pošiljku, a radi se jednom kvartalno u ovlaštenoj i akreditiranoj laboratoriji za detekciju GMO-a u skladu sa Pravilnikom o postupku ocjenjivanja i ovlašćivanja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetički modificiranih organizama i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potiču od genetički modificiranih organizama ("Službeni glasnik BiH", broj 73/17).
- Rok za dostavu navedenih podataka je do 10. u tekućem mjesecu za prethodni tromjesečni period.
11. Ukoliko podnosilac zahtjeva iz tačke 1. ovog rješenja ne dostavi podatke na način i u roku kako je određeno u tački 10. ovog rješenja, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine će staviti ovo rješenje van snage.
12. Podnosilac zahtjeva iz tačke 1. ovog rješenja upisuje se u Registar rješenja subjekata u poslovanju s hranom i genetički modificirane hrane za životinje Bosne i Hercegovine.
13. Sve promjene koje nastanu u periodu važenja ovog rješenja, podnosilac zahtjeva iz tačke 1. ovog rješenja obavezan je dostaviti Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
14. Za obnovu ovog rješenja potrebno je Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine podnijeti zahtjev u skladu s članom 22. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, najkasnije godinu dana prije prestanka važenja rješenja o odobrenju.
15. Donošenje ovog rješenja o odobrenju ne umanjuje opću građansku i krivičnu odgovornost podnosioca zahtjeva po pitanju hrane za životinje koja je predmet ovog rješenja.
16. Ovo rješenje objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".
- Obrazloženje**
- Podnosilac zahtjeva **"AGRO GROUP" d.o.o. Brčko distrikt BiH**, ulica Ive Andrića 4, 76000 Brčko, Bosna i Hercegovina, podnio je zahtjev za odobrenje za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetički modificirane hrane za životinje koja sadrži genetički modificirani organizam odobren u

skladu s važećim propisima Evropske unije Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, koji je zaprimljen pod brojem UP-1-50-4-62/25 od 17.11.2025. godine i dopunu zahtjeva broj UP-1-50-4-62-1/25 od 02.12.2025. godine.

Zahtjev je osnovan.

Vijeće za genetički modificirane organizme je na 25. sjednici ostvarilo uvid i ocjenu dostavljene dokumentacije te je razmatralo navedeni zahtjev u skladu s članom 17a. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15). Podnosilac zahtjeva je uz zahtjev dostavio primjerak uplatnice u iznosu od 30,00 KM o uplaćenju naknadi za podnošenje zahtjeva u skladu s Odlukom o visini posebne naknade za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište genetički modificirane hrane i hrane za životinje ("Službeni glasnik BiH", broj 61/14).

U skladu s navedenim, Vijeće za genetički modificirane organizme je nakon razmatranja jednoglasno usvojilo Mišljenje da je navedeni zahtjev za odobrenje za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetički modificirane hrane za životinje koja sadrži genetički modificirani organizam u skladu s važećim propisima Evropske unije osnovan, te da je u skladu s članom 17a. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje.

Vijeće za genetički modificirane organizme je u Mišljenju predložilo Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine donošenje Rješenja o odobravanju za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetički modificirane hrane za životinje koja sadrži genetički modificirani organizam odobren u skladu s važećim propisima Evropske unije, od subjekta **"AGRO GROUP" d.o.o. Brčko distrikt BiH**, ulica Ive Andrića 4, 76000 Brčko, Bosna i Hercegovina.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je nadležnim organima iz člana 3. stav (1) Zakona o genetički modificiranim organizmima dostavila navedeno Mišljenje Vijeća za genetički modificirane organizme, i od istih je aktom broj: 04-3-1-50-4-1377-1/25 od 15.12.2025. godine zatražila mišljenje za donošenje ovog rješenja u skladu sa članom 3. stav (2) tačka c. alineja 1) Zakona o genetički modificiranim organizmima. Po navedenom zahtjevu očitovali su se: Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Posavskog kantona, akt broj 08-20-326-3/25 od 17.12.2025. godine, Ministarstvo prometa, veza i zaštite okoliša Posavskog kantona, akt broj 05-19-299/25 od 18.12.2025. godine, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša, Zapadnohercegovačkog kantona, akt broj 06-03-23-9-369-5/25 od 18.12.2025. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona, akt broj 05-19-1026/25 od 19.12.2025. godine, Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja, akt broj 07-28-2-378-9/25 od 17.12.2025. godine, Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona, akt broj 13/1-33-37417/25 od 22.12.2025. godine, Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Posavskog kantona, akt broj 07-33-650-10/25 od 22.12.2025. godine, Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, akt broj 11-02-21614-5/25 od 24.12.2025. godine, Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona, akt broj 08-45-2154-1/25 od 23.12.2025. godine, Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, akt broj 03-3-27-33-854-5/25 od 31.12.2025. godine, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, akt broj 15.4-052-9351/25 od 29.12.2025. godine, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i

zaštitu okoline Unsko-sanskog kantona, akt broj 11-19-15166-5/25 od 05.01.2026. godine, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, akt broj 04-19-991/25 od 06.01.2026. godine.

Članom 19. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određeno je da Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine podnosiocu zahtjeva, ako ispunjava uslove, donosi rješenje o odobrenju za stavljanje na tržište genetički modificirane hrane za životinje uzimajući u obzir Mišljenje Vijeća za genetički modificirane organizme, na period od pet godina koje se može obnoviti.

Članom 16. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određeno je da se za izdavanje rješenja o odobrenju podnosi zahtjev u pisanoj formi Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Članom 17a. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određena je potrebna dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev ako je hrana za životinje koja sadrži genetički modificirani organizam odobrena u skladu s važećim propisima Evropske unije.

Članom 24. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određena su pravila za označavanje genetički modificiranih organizama koji se koriste kao hrana za životinje, hranu za životinje koja sadrži ili se sastoji od genetički modificiranih organizama i hranu za životinje proizvedenu od genetički modificiranih organizama.

Članom 51., 52. i 54. Zakona o genetički modificiranim organizmima određena je sljedivost, označavanje kao i rukovanje, prijevoz i pakiranje genetički modificiranih organizama kao i proizvoda koji sadrže ili se sastoje od genetički modificiranih organizama.

Članom 28. Zakona o hrani kao i članom 51. stav (5) Zakona o genetički modificiranim organizmima određeni su zahtjevi koji se odnose na sljedivost hrane, jasno su propisani sistemi evidencije za subjekte u poslovanju s hranom i dostavljanje istih nadležnom organu.

Članom 48. Zakona o genetički modificiranim organizmima određeno je da odobrenje za stavljanje na tržište GMO-a i proizvoda sadrži između ostalog i uslove za stavljanje na tržište, obavezu kontrolisanja uzoraka i dostavljanja rezultata nadležnom organu na njegov zahtjev kao i druge uslove koje je dužna ispunjavati osoba koja proizvod stavlja na tržište ili ga koristi.

Članom 20. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određeno je da subjekti u poslovanju s hranom nakon izdavanja rješenja o odobrenju moraju ispuniti sve uslove i ograničenja koja su u rješenju o odobrenju navedena i trebaju isključivo osigurati da se samo odobrena GM hrana za životinje stavlja na tržište.

U skladu sa navedenim, podnosiocu zahtjeva data je obaveza da dostavlja Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, podatke navedene u tački 10. dispozitiva rješenja za svaka tri mjeseca za svaku pošiljku. Podnosilac zahtjeva je u obavezi dostavljati tražene podatke zbog praćenja pravilne primjene ovog rješenja, a u slučaju nedostavljanja istih na način i u roku kako je

navedeno u tački 10. ovog dispozitiva, ovo rješenje će se staviti van snage.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je nakon ispoštovane procedure, a na osnovu stanja u predmetu i mišljenja Vijeća za genetički modificirane organizme da predmetna hrana za životinje odgovara odredbama navedenog Pravilnika, u skladu sa članom 195. stav (5) Zakona o upravnom postupku, odlučila kao u dispozitivu ovog rješenja.

Naknada za Mišljenje Vijeća za genetički modificirane organizme uplaćena u iznosu od 400,00 KM, naknada za izdavanje Rješenja za odobrenje za stavljanje na tržište uplaćena je u iznosu od 500,00 KM i naknada za upis u jedinstveni Registar GMO-a uplaćena je u iznosu od 30,00 KM u skladu s odredbama Odluke o visini posebne naknade za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište genetički modificirane hrane i hrane za životinje ("Službeni glasnik BiH", broj 61/14), u korist budžeta Bosne i Hercegovine.

Uputstvo o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor kod Suda Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rješenja.

Broj UP-1-50-4-62-6/26

Direktor

28. januara 2026. godine

Dr. sci. **Sanin Tanković**, s. r.

Na temelju članka 56. Zakona o hrani ("Službeni glasnik BiH", broj 50/04), članka 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), članka 193. stavak (1), članka 195. stavak (4) i (5) Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16), članka 3. stavak (2) točka c. alineja 1), članka 11. Zakona o genetski modificiranim organizmima ("Službeni glasnik BiH", broj 23/09), članka 19. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15) i Mišljenja Vijeća za genetski modificirane organizme (broj UP-1-50-4-62-3/25 od 15.12.2025. godine), po zahtjevu za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište hrane za životinje koja sadrži genetski modificirane organizme koji je podnio subjekt "**AGRO GROUP**" d.o.o. **Brčko distrikt BiH**, ulica Ive Andrića 4, 76000 Brčko, Bosna i Hercegovina, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine donosi

RJEŠENJE

1. Odobrava se subjektu "**AGRO GROUP**" d.o.o. **Brčko distrikt BiH**, ulica Ive Andrića 4, 76000 Brčko, stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetski modificirane soje **40-3-2** jedinstvenog identifikacijskog koda **MON-04032-6** (kvantifikacija "Real-time PCR"), koja će se koristiti isključivo kao hrana za životinje.
2. Zabranjuje se namjerno unošenje u okoliš/sjetva genetski modificirane soje iz točke 1. ovog rješenja.
3. Prilikom stavljanja na tržište hrane za životinje iz točke 1. ovog rješenja, a u skladu s odredbama članka 52. Zakona o genetski modificiranim organizmima ("Službeni glasnik BiH", broj 23/09) i odredbama Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15), podnositelj zahtjeva iz točke 1. ovog rješenja dužan je osigurati da:

- a) na zapakiranom proizvodu na oznaci piše: "Ovaj proizvod sadrži genetski modificiranu soju (MON-04032-6)";
 - b) se na nezapakiranom proizvodu ponuđenom krajnjem potrošaču oznaka: "Ovaj proizvod sadrži genetski modificiranu soju (MON-04032-6)" stavi na proizvod ili neposredno uz proizvod, kao i na pratećoj dokumentaciji (fakturi).
4. U skladu s odredbama članka 51. Zakona o genetski modificiranim organizmima, podnositelj zahtjeva iz točke 1. ovog rješenja dužan je u daljnjoj distribuciji subjektu u poslovanju s hranom za životinje koji prima proizvod dostaviti prateću dokumentaciju s informacijama da proizvod sadrži ili se sastoji od genetski modificiranih organizama i upoznati ga s obavezom označavanja ovog proizvoda u skladu s odredbama članka 52. Zakona o genetski modificiranim organizmima.
 5. U skladu s odredbama članka 24. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, podnositelj zahtjeva dužan je osigurati sljedeće oznake na pakiranju:
 - a) za genetski modificirane organizme koji se koriste kao hrana za životinje i hranu za životinje koja sadrži ili se sastoji od GMO-a natpis "genetski modificirana soja (MON-04032-6)", bit će u zagradama neposredno iza određenog naziva hrane za životinje, a alternativno te riječi mogu se navesti u bilješki spiska hrane za životinje, te slova moraju biti barem iste veličine kao i u spisku hrane za životinje;
 - b) za hranu za životinje proizvedenu od genetski modificiranih organizama natpis "proizveden od genetski modificirane soje (MON-04032-6)" bit će u zagradama neposredno iza određenog naziva hrane za životinje, a alternativno te riječi mogu se navesti u bilješki spiska hrane za životinje, te slova moraju biti barem iste veličine kao i u spisku hrane za životinje.
 6. U skladu s odredbama članka 24. stavak (2) Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, zabranjeno je stavljanje na tržište proizvode koji su predmet ovog rješenja ako navedeni podaci iz točke 5. ovog rješenja nisu prikazani jasno, čitljivo i na način da se ne mogu brisati na popratnom dokumentu, ili, ako je to primjenjivo, na pakiranju na spremniku ili na njemu pričvršćenoj naljepnici/deklaraciji.
 7. U skladu s odredbama članka 54. Zakona o genetski modificiranim organizmima, podnositelj zahtjeva dužan je prilikom rukovanja, prijevoza i pakiranja genetski modificiranih organizama popratnom dokumentacijom jasno obilježiti genetski modificirani organizam koji je namijenjen izravnom korištenju za hranu za životinje ili za preradu; naznačiti da nisu namijenjeni namjernom unošenju u okoliš/sjetvu, te navesti mjesto za pribavljanje dodatnih informacija.
 8. Podnositelj zahtjeva iz točke 1. ovog rješenja obavezan je voditi bazu podataka za period od pet godina od dana izvršenja svake transakcije u skladu s odredbama članka 51. stavak (5) Zakona o genetski modificiranim organizmima.
 9. Ovo rješenje važi pet godina od dana njegovog donošenja.
 10. Podnositelj zahtjeva iz točke 1. ovog rješenja, obavezan je dostavljati preporučeno poštom Agenciji za sigurnost hrane

Bosne i Hercegovine, za tromjesečni period sljedeće podatke:

- a) za svaku pošiljku količinu uvezene hrane za životinje s jasno naznačenom genetskom modifikacijom;
 - b) za svaku pošiljku kopiju zajedničkog veterinarskog ulaznog dokumenta (ZVUD) kao dokaz da je navedena hrana za životinje uvezena u Bosnu i Hercegovinu;
 - c) za svaku pošiljku kopiju certifikata koji je pratio uvezenu hranu za životinje a koji je izdan od strane nadležnog tijela zemlje podrijetla iz kojeg je vidljivo da hrana za životinje sadrži GMO;
 - d) za svaku pošiljku kopiju zapisnika veterinarskog inspektora pri istovaru hrane za životinje;
 - e) kopiju laboratorijske analize koja uključuje detekciju, identifikaciju i kvantifikaciju uzorka hrane za životinje za genetske modifikacije (GMO events) detektirane u GMO certifikatu koji prati pošiljku, a radi se jednom kvartalno u ovlaštenom i akreditiranom laboratoriju za detekciju GMO-a u skladu s Pravilnikom o postupku ocjenjivanja i ovlašćivanja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetski modificiranih organizama i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od genetski modificiranih organizama ("Službeni glasnik BiH", broj 73/17).
- Rok za dostavu navedenih podataka je do 10. u tekućem mjesecu za prethodni tromjesečni period.
11. Ukoliko podnositelj zahtjeva iz točke 1. ovog rješenja ne dostavi podatke na način i u roku kako je određeno u točki 10. ovog rješenja, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine će staviti ovo rješenje van snage.
 12. Podnositelj zahtjeva iz točke 1. ovog rješenja upisuje se u Registar rješenja subjekata u poslovanju s hranom i genetski modificirane hrane za životinje Bosne i Hercegovine.
 13. Sve promjene koje nastanu u periodu važenja ovog rješenja, podnositelj zahtjeva iz točke 1. ovog rješenja obavezan je dostaviti Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
 14. Za obnovu ovog rješenja potrebno je Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine podnijeti zahtjev u skladu s člankom 22. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, najkasnije godinu dana prije prestanka važenja rješenja o odobrenju.
 15. Donošenje ovog rješenja o odobrenju ne umanjuje opću građansku i krivičnu odgovornost podnositelja zahtjeva po pitanju hrane za životinje koja je predmet ovog rješenja.
 16. Ovo rješenje objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Obrazloženje

Podnositelj zahtjeva **"AGRO GROUP" d.o.o. Brčko distrikt BiH**, ulica Ive Andrića 4, 76000 Brčko, Bosna i Hercegovina, podnio je zahtjev za odobrenje za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetski modificirane hrane za životinje koja sadrži genetski modificirani organizam odobren u skladu s važećim propisima Europske unije Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, koji je zaprimljen pod brojem UP-1-50-4-62/25 od 17.11.2025. godine i dopunu zahtjeva broj UP-1-50-4-62-1/25 od 02.12.2025. godine.

Zahtjev je osnovan.

Vijeće za genetski modificirane organizme je na 25. sjednici ostvarilo uvid i ocjenu dostavljene dokumentacije te je razmatralo navedeni zahtjev u skladu s člankom 17a. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i

zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15). Podnositelj zahtjeva je uz zahtjev dostavio primjerak uplatnice u iznosu od 30,00 KM o uplaćenju naknade za podnošenje zahtjeva u skladu s Odlukom o visini posebne naknade za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište genetski modificirane hrane i hrane za životinje ("Službeni glasnik BiH", broj 61/14).

U skladu s navedenim, Vijeće za genetski modificirane organizme je nakon razmatranja jednoglasno usvojilo Mišljenje da je navedeni zahtjev za odobrenje za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetski modificirane hrane za životinje koja sadrži genetski modificirani organizam u skladu s važećim propisima Europske unije osnovan, te da je u skladu s člankom 17a. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje.

Vijeće za genetski modificirane organizme je u Mišljenju predložilo Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine donošenje Rješenja o odobravanju za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetski modificirane hrane za životinje koja sadrži genetski modificirani organizam odobren u skladu s važećim propisima Europske unije, od subjekta **"AGRO GROUP" d.o.o. Brčko distrikt BiH**, ulica Ive Andrića 4, 76000 Brčko, Bosna i Hercegovina.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je nadležnim tijelima iz članka 3. stavak (1) Zakona o genetski modificiranim organizmima dostavila navedeno Mišljenje Vijeća za genetski modificirane organizme, i od istih je aktom broj: 04-3-1-50-4-1377-1/25 od 15.12.2025. godine zatražila mišljenje za donošenje ovog rješenja u skladu s člankom 3. stavak (2) točka c. alineja 1) Zakona o genetski modificiranim organizmima. Po navedenom zahtjevu očitovali su se: Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Posavske županije, akt broj 08-20-326-3/25 od 17.12.2025. godine, Ministarstvo prometa, veza i zaštite okoliša Posavske županije, akt broj 05-19-299/25 od 18.12.2025. godine, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša, Zapadnohercegovačke županije, akt broj 06-03-23-9-369-5/25 od 18.12.2025. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanske županije, akt broj 05-19-1026/25 od 19.12.2025. godine, Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja, akt broj 07-28-2-378-9/25 od 17.12.2025. godine, Ministarstvo zdravstva Tuzlanske županije, akt broj 13/1-33-37417/25 od 22.12.2025. godine, Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Posavske županije, akt broj 07-33-650-10/25 od 22.12.2025. godine, Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojske županije, akt broj 11-02-21614-5/25 od 24.12.2025. godine, Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjske županije, akt broj 08-45-2154-1/25 od 23.12.2025. godine, Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, akt broj 03-3-27-33-854-5/25 od 31.12.2025. godine, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, akt broj 15-4-052-9351/25 od 29.12.2025. godine, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline Unsko-sanske županije, akt broj 11-19-15166-5/25 od 05.01.2026. godine, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, akt broj 04-19-991/25 od 06.01.2026. godine.

Člankom 19. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određeno je da Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine podnositelju zahtjeva, ako ispunjava uvjete, donosi rješenje o odobrenju za stavljanje na tržište genetski modificirane hrane za životinje

uzimajući u obzir Mišljenje Vijeća za genetski modificirane organizme, na period od pet godina koje se može obnoviti.

Člankom 16. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određeno je da se za izdavanje rješenja o odobrenju podnosi zahtjev u pisanoj formi Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Člankom 17a. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određena je potrebna dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev ako je hrana za životinje koja sadrži genetski modificirani organizam odobrena u skladu s važećim propisima Europske unije.

Člankom 24. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određena su pravila za označavanje genetski modificiranih organizama koji se koriste kao hrana za životinje, hranu za životinje koja sadrži ili se sastoji od genetski modificiranih organizama i hranu za životinje proizvedenu od genetski modificiranih organizama.

Člankom 51., 52. i 54. Zakona o genetski modificiranim organizmima određena je sljedivost, označavanje kao i rukovanje, prijevoz i pakiranje genetski modificiranih organizama kao i proizvoda koji sadrže ili se sastoje od genetski modificiranih organizama.

Člankom 28. Zakona o hrani kao i člankom 51. stavak (5) Zakona o genetski modificiranim organizmima određeni su zahtjevi koji se odnose na sljedivost hrane, jasno su propisani sustavi evidencije za subjekte u poslovanju s hranom i dostavljanje istih nadležnom tijelu.

Člankom 48. Zakona o genetski modificiranim organizmima određeno je da odobrenje za stavljanje na tržište GMO-a i proizvoda sadrži između ostalog i uvjete za stavljanje na tržište, obvezu kontroliranja uzoraka i dostavljanja rezultata nadležnom tijelu na njegov zahtjev kao i druge uvjete koje je dužna ispunjavati osoba koja proizvod stavlja na tržište ili ga koristi.

Člankom 20. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određeno je da subjekti u poslovanju s hranom nakon izdavanja rješenja o odobrenju moraju ispuniti sve uvjete i ograničenja koja su u rješenju o odobrenju navedena i trebaju isključivo osigurati da se samo odobrena GM hrana za životinje stavlja na tržište.

U skladu s navedenim, podnositelju zahtjeva dana je obveza da dostavlja Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, podatke navedene u točki 10. dispozitiva rješenja za svaka tri mjeseca za svaku pošiljku. Podnositelj zahtjeva je u obvezi dostavljati tražene podatke zbog praćenja pravilne primjene ovog rješenja, a u slučaju nedostavljanja istih, na način i u roku kako je navedeno u točki 10. ovog dispozitiva, ovo rješenje će se staviti van snage.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je nakon ispoštovane procedure, a na temelju stanja u predmetu i mišljenja Vijeća za genetski modificirane organizme da predmetna hrana za životinje odgovara odredbama navedenog Pravilnika, u skladu s člankom 195. stavak (5) Zakona o upravnom postupku, odlučila kao u dispozitivu ovog rješenja.

Naknada za Mišljenje Vijeća za genetski modificirane organizme uplaćena je u iznosu od 400,00 KM, naknada za izdavanje Rješenja za odobrenje za stavljanje na tržište uplaćena je

u iznosu od 500,00 KM i naknada za upis u jedinstveni Registar GMO-a uplaćena je u iznosu od 30,00 KM u skladu s odredbama Odluke o visini posebne naknade za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište genetski modificirane hrane i hrane za životinje ("Službeni glasnik BiH", broj 61/14), u korist proračuna Bosne i Hercegovine.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor kod Suda Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rješenja.

Broj UP-1-50-4-62-6/26

28. siječnja 2026. godine

Ravnatelj

Dr. sc. **Sanin Tanković**, v. r.

Na osnovu člana 56. Zakona o hrani ("Službeni glasnik BiH", broj 50/04), člana 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), člana 193. stav (1), člana 195. stav (4) i (5) Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16), člana 3. stav (2) tачка ц. алинеја л), člana 11. Zakona o genetički модификованим организмима ("Službeni glasnik BiH", broj 23/09), člana 19. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову слједивост и означавање ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15) и Мишљења Савјета за генетички модификоване организме (број: УП-1-50-4-62-3/25 од 15.12.2025. године), по захтјеву за издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште хране за животиње која садржи генетички модификоване организме, који је поднио субјекат **"AGRO GROUP" д.о.о. Брчко дистрикт БиХ**, улица Ива Андрића 4, 76000 Брчко, Босна и Херцеговина, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, доноси

РЈЕШЕЊЕ

- Одобрава се субјекту **"AGRO GROUP" д.о.о. Брчко дистрикт БиХ**, улица Ива Андрића 4, 76000 Брчко, стављање на тржиште Босне и Херцеговине генетички модификоване соје **40-3-2** јединственог идентификационог кода **MON-04032-6** (квантификација "Real-time PCR"), која ће се користити искључиво као храна за животиње.
- Забрањује се намјерно уношење у животну средину/сјетва генетички модификоване соје из тачке 1. овог рјешења.
- Приликом стављања на тржиште хране за животиње из тачке 1. овог рјешења, а у складу с одредбама члана 52. Закона о генетички модификованим организмима ("Službeni glasnik BiH", broj 23/09) и одредбама Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову слједивост и означавање ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15), подносилац захтјева из тачке 1. овог рјешења дужан је обезбједити да:
 - на запакованом производу, на ознаци пише: "Овај производ садржи генетички модификовану соју (MON-04032-6)";
 - се на незапакованом производу понуђеном крајњем потрошачу ознака: "Овај производ садржи генетички модификовану соју (MON-04032-6)", стави на производ или непосредно уз производ, као и на пратећој документацији (фактури).

4. У складу с одредбама члана 51. Закона о генетички модификованим организмима, подносилац захтјева из тачке 1. овог рјешења дужан је у даљњој дистрибуцији субјекту у пословању с храном за животиње који прима производ, доставити пратећу документацију са информацијама да производ садржи или се састоји од генетички модификованих организама и упознати га са обавезом означавања овог производа у складу с одредбама члана 52. Закона о генетички модификованим организмима.
5. У складу с одредбама члана 24. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање, подносилац захтјева дужан је обезбједити сљедеће ознаке на паковању:
- а) за генетички модификоване организме који се користе као храна за животиње и храну за животиње која садржи или се састоји од ГМО-а, натпис "генетички модификована соја (MON-04032-6)" биће у заградама непосредно иза одређеног назива хране за животиње, а алтернативно те ријечи могу се навести у биљешци списка хране за животиње, те слова морају бити барем исте величине као и у списку хране за животиње;
 - б) за храну за животиње произведену од генетички модификованих организама натпис "произведен од генетички модификоване соје (MON-04032-6)" биће у заградама непосредно иза одређеног назива хране за животиње, а алтернативно те ријечи могу се навести у биљешци списка хране за животиње, те слова морају бити барем исте величине као и у списку хране за животиње.
6. У складу с одредбама члана 24. став (2) Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање, забрањено је стављати на тржиште производе који су предмет овог рјешења ако наведени подаци из тачке 5. овог рјешења нису приказани јасно, читљиво и на начин да се не могу брисати на попратном документу, или, ако је то примјенимо, на паковању, на spremнику или на њему причвршћеној наљепници/декларацији.
7. У складу с одредбама члана 54. Закона о генетички модификованим организмима, подносилац захтјева дужан је приликом руковања, превоза и паковања генетички модификованих организама попратном документацијом јасно обиљежити генетички модификовани организам који је намијењен директном кориштењу за храну за животиње или за прераду; назначити да нису намијењени намјерном уношењу у животну средину /сјетву, те навести мјесто за прибављање додатних информација.
8. Подносилац захтјева из тачке 1. овог рјешења обавезан је водити базу података за период од пет година од дана извршења сваке трансакције у складу с одредбама члана 51. став (5) Закона о генетички модификованим организмима.
9. Ово рјешење важи пет година од дана његовог доношења.
10. Подносилац захтјева из тачке 1. овог рјешења, обавезан је достављати препоручено поштом Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине, за тромјесечни период сљедеће податке:
- а) за сваку пошиљку, количину увезене хране за животиње са јасно назначеном генетичком модификацијом;
 - б) за сваку пошиљку, копију заједничког ветеринарског улазног документа (ЗВУД) као доказ да је наведена храна за животиње увезена у Босну и Херцеговину;
 - ц) за сваку пошиљку, копију сертификата који је пратио увезену храну за животиње а који је издат од стране надлежног органа земље поријекла из којег је видљиво да храна за животиње садржи ГМО;
 - д) за сваку пошиљку, копију записника ветеринарског инспектора при истовару хране за животиње;
 - е) копију лабораторијске анализе која укључује детекцију, идентификацију и квантификацију узорка хране за животиње за генетичке модификације (ГМО евантс) детектоване у ГМО сертификату који прати пошиљку, а ради се једном квартално у овлаштеној и акредитованој лабораторији за детекцију ГМО-а у складу са Правилником о поступку оцјењивања и овлашћивања лабораторија за испитивање, контролу и праћење генетски модификованих организама и производа који се састоје, садрже или потичу од генетски модификованих организама ("Службени гласник БиХ", број 73/17).
- Рок за доставу наведених података је до 10. у текућем мјесецу за претходни тромјесечни период.
11. Уколико подносилац захтјева из тачке 1. овог рјешења не достави податке на начин и у року како је одређено у тачки 10. овог рјешења, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине ће ставити ово рјешење ван снаге.
12. Подносилац захтјева из тачке 1. овог рјешења уписује се у Регистар рјешења субјеката у пословању с храном и генетички модификоване хране за животиње Босне и Херцеговине.
13. Све промјене које настану у периоду важења овог рјешења, подносилац захтјева из тачке 1. овог рјешења обавезан је доставити Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине.
14. За обнову овог рјешења потребно је Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине поднијети захтјев у складу с чланом 22. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање, најкасније годину дана прије престанка важења рјешења о одобрењу.
15. Доношење овог рјешења о одобрењу не умањује општу грађанску и кривичну одговорност подносиоца захтјева по питању хране за животиње, која је предмет овог рјешења.
16. Ово рјешење објављује се у "Службеном гласнику БиХ".

Образложење

Подносилац захтјева "AGRO GROUP" d.o.o. Брчко дистрикт БиХ, улица Ива Андрића 4, 76000 Брчко, Босна и Херцеговина, поднио је захтјев за одобрење за стављање на

тржиште Босне и Херцеговине генетички модификоване хране за животиње која садржи генетички модификовани организам одобрен у складу с важећим прописима Европске уније Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине, који је запримљен под бројем: УП-1-50-4-62/25 од 17.11.2025. године и допуну захтјева број: УП-1-50-4-62-1/25 од 02.12.2025. године.

Захтјев је основан.

Савјет за генетички модификоване организме је на 25. сједници остварио увид и оцјену достављене документације те је разматрао наведени захтјев у складу с чланом 17а. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање ("Службени гласник БиХ", бр. 78/12 и 62/15). Подносилац захтјева је уз захтјев доставио примјерак уплатнице у износу од 30,00 КМ о уплаћеној накнади за подношење захтјева у складу с Одлуком о висини посебне накнаде за издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште генетички модификоване хране и хране за животиње ("Службени гласник БиХ", број 61/14).

У складу с наведеним, Савјет за генетички модификоване организме је након разматрања једногласно усвојио Мишљење да је наведени захтјев за одобрење за стављање на тржиште Босне и Херцеговине генетички модификоване хране за животиње која садржи генетички модификовани организам, у складу с важећим прописима Европске уније основан, те да је у складу с чланом 17а. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање.

Савјет за генетички модификоване организме је у Мишљењу предложио Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине доношење Рјешења о одобравању за стављање на тржиште Босне и Херцеговине генетички модификоване хране за животиње која садржи генетички модификовани организам, одобрен у складу с важећим прописима Европске уније, од субјекта **"AGRO GROUP" d.o.o. Брчко дистрикт БиХ**, улица Ива Андрића 4, 76000 Брчко, Босна и Херцеговина.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је надлежним органима из члана 3. став (1) Закона о генетички модификованим организмима доставила наведено Мишљење Савјета за генетички модификоване организме и од истих је актом број: 04-3-1-50-4-1377-1/25 од 15.12.2025. године затражила мишљење за доношење овог рјешења у складу са чланом 3. став (2) тачка ц. алинеја 1) Закона о генетички модификованим организмима.

По наведеном захтјеву читовали су се: Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства Посавског кантона, акт број 08-20-326-3/25 од 17.12.2025. године, Министарство промета, веза и заштите околиша Посавског кантона, акт број 05-19-299/25 од 18.12.2025. године, Министарство просторног уређења, градитељства и заштите околиша, Западнохерцеговачког кантона, акт број 06-03-23-9-369-5/25 од 18.12.2025. године, Министарство трговине, туризма и заштите околиша Херцеговачко-неретванског кантона, акт број 05-19-1026/25 од 19.12.2025. године, Управа БиХ за заштиту здравља биља, акт број 07-28-2-378-9/25 од 17.12.2025. године, Министарство здравства Тузланског кантона, акт број 13/1-33-37417/25 од 22.12.2025. године, Министарство здравства и социјалне политике Посавског

кантона, акт број 07-33-650-10/25 од 22.12.2025. године, Министарство здравства Зеничко-добојског кантона, акт број 11-02-21614-5/25 од 24.12.2025. године, Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона, акт број 08-45-2154-1/25 од 23.12.2025. године, Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине, акт број 03-3-27-33-854-5/25 од 31.12.2025. године, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, акт број 15.4-052-9351/25 од 29.12.2025. године, Министарство за грађење, просторно уређење и заштиту околине Унско-санског кантона, акт број 11-19-15166-5/25 од 05.01.2026. године, Федерално министарство околиша и туризма, акт број 04-19-991/25 од 06.01.2026. године.

Чланом 19. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање одређено је да Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине подносиоцу захтјева, ако испуњава услове, доноси рјешење о одобрењу за стављање на тржиште генетички модификоване хране за животиње, узимајући у обзир Мишљење Савјета за генетички модификоване организме, на период од пет година које се може обновити.

Чланом 16. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање одређено је да се за издавање рјешења о одобрењу подноси захтјев у писаној форми Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине.

Чланом 17а. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање одређена је потребна документација која се доставља уз захтјев ако је храна за животиње која садржи генетички модификовани организам одобрена у складу с важећим прописима Европске уније.

Чланом 24. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање одређена су правила за означавање генетички модификованих организама који се користе као храна за животиње, храну за животиње која садржи или се састоји од генетички модификованих организама и храну за животиње произведену од генетички модификованих организама.

Чланом 51., 52. и 54. Закона о генетички модификованим организмима одређена је сљедивост, означавање као и руковање, превоз и паковање генетички модификованих организама као и производа који садрже или се састоје од генетички модификованих организама.

Чланом 28. Закона о храни као и чланом 51. став (5) Закона о генетички модификованим организмима одређени су захтјеви који се односе на сљедивост хране, јасно су прописани системи евиденције за субјекте у пословању с храном и достављање истих надлежном органу.

Чланом 48. Закона о генетички модификованим организмима одређено је да одобрење за стављање на тржиште ГМО-а и производа садржи између осталог и услове за стављање на тржиште, обавезу контролисања узорака и

достављања резултата надлежном органу на његов захтјев као и друге услове које је дужна испуњавати особа која производ ставља на тржиште или га користи.

Чланом 20. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову слједивост и означавање одређено је да субјекти у пословању с храном након издавања рјешења о одобрењу морају испунити све услове и ограничења која су у рјешењу о одобрењу наведена и требају искључиво осигурати да се само одобрена ГМ храна за животиње ставља на тржиште.

У складу са наведеним, подносиоцу захтјева дата је обавеза да доставља Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине, податке наведене у тачки 10. диспозитива рјешења за свака три мјесеца за сваку пошиљку. Подносилац захтјева је у обавези достављати тражене податке због праћења правилне примјене овог рјешења, а у случају недостављања истих на начин и у року како је наведено у тачки 10. овог диспозитива, ово рјешење ће се ставити ван снаге.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је након испоштоване процедуре, а на основу стања у предмету и мишљења Савјета генетички модификоване организме да предметна храна за животиње одговара одредбама наведеног Правилника, у складу с чланом 195. став (5) Закона о управном поступку, одлучила као у диспозитиву овог рјешења.

Накнада за Мишљење Савјета за генетички модификоване организме уплаћена у износу од 400,00 КМ, накнада за издавање Рјешења за одобрење за стављање на тржиште уплаћена је у износу од 500,00 КМ и накнада за упис у јединствени Регистар ГМО-а уплаћена је у износу од 30,00 КМ у складу с одредбама Одлуке о висини посебне накнаде за издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште генетички модификоване хране и хране за животиње ("Службени гласник БиХ", број 61/14), у корист буџета Босне и Херцеговине.

Упутство о правном лијеку:

Против овог рјешења не може се изјавити жалба, већ се може покренути управни спор код Суда Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана достављања овог рјешења.

Број УП-1-50-4-62-6/26

Директор

28. јануара 2026. године

Др Санин Танковић, с. р.

410

Na osnovu člana 56. Zakona o hrani ("Službeni glasnik BiH", broj 50/04), člana 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), člana 193. stav (1), člana 195. stav (4) i (5) Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16), člana 3. stav (2) tačka c. alineja 1), člana 11. Zakona o genetički modificiranim organizmima ("Službeni glasnik BiH", broj 23/09), člana 19. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15) i Mišljenja Vijeća za genetički modificirane organizme (broj UP-1-50-4-63-3/25 od 15.12.2025. godine), po zahtjevu za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište hrane za životinje koja sadrži genetički modificirane organizme koji je podnio subjekat "AGRO GROUP" d.o.o. Brčko distrikt BiH, ulica Ive Andrića 4, 76000 Brčko, Bosna i Hercegovina, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine donosi

RJEŠENJE

- Odobrava se subjektu "AGRO GROUP" d.o.o. Brčko distrikt BiH, ulica Ive Andrića 4, 76000 Brčko, stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetički modificirane soje **MON 89788** jedinstvenog identifikacijskog koda **MON-89788-1** (kvantifikacija "Real-time PCR"), koja će se koristiti isključivo kao hrana za životinje.
- Zabranjuje se namjerno unošenje u okoliš/sjetva genetički modificirane soje iz tačke 1. ovog rješenja.
- Prilikom stavljanja na tržište hrane za životinje iz tačke 1. ovog rješenja, a u skladu s odredbama člana 52. Zakona o genetički modificiranim organizmima ("Službeni glasnik BiH", broj 23/09) i odredbama Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15), podnosilac zahtjeva iz tačke 1. ovog rješenja dužan je osigurati da:
 - na zapakovanom proizvodu na oznaci piše: "Ovaj proizvod sadrži genetički modificiranu soju (MON-89788-1)";
 - se na nezapakiranom proizvodu ponuđenom krajnjem potrošaču oznaka: "Ovaj proizvod sadrži genetički modificiranu soju (MON-89788-1)" stavi na proizvod ili neposredno uz proizvod, kao i na pratećoj dokumentaciji (fakturi).
- U skladu s odredbama člana 51. Zakona o genetički modificiranim organizmima, podnosilac zahtjeva iz tačke 1. ovog rješenja dužan je u daljnjoj distribuciji subjektu u poslovanju s hranom za životinje koji prima proizvod dostaviti prateću dokumentaciju s informacijama da proizvod sadrži ili se sastoji od genetički modificiranih organizama i upoznati ga s obavezom označavanja ovog proizvoda u skladu s odredbama člana 52. Zakona o genetički modificiranim organizmima.
- U skladu s odredbama člana 24. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, podnosilac zahtjeva dužan je osigurati sljedeće oznake na pakiranju:
 - za genetički modificirane organizme koji se koriste kao hrana za životinje i hranu za životinje koja sadrži ili se sastoji od GMO-a natpis "genetički modificirana soja (MON-89788-1)", bit će u zagradama neposredno iza određenog naziva hrane za životinje, a alternativno te riječi mogu se navesti u bilješci spiska hrane za životinje, te slova moraju biti barem iste veličine kao i u spisku hrane za životinje;
 - za hranu za životinje proizvedenu od genetički modificiranih organizama natpis "proizveden od genetički modificirane soje (MON-89788-1)" bit će u zagradama neposredno iza određenog naziva hrane za životinje, a alternativno te riječi mogu se navesti u bilješci spiska hrane za životinje, te slova moraju biti barem iste veličine kao i u spisku hrane za životinje.
- U skladu s odredbama člana 24. stav (2) Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, zabranjeno je stavljanje na tržište proizvode koji su predmet ovog rješenja ako navedeni podaci iz tačke 5. ovog rješenja nisu prikazani jasno, čitljivo

- i na način da se ne mogu brisati na propratnom dokumentu, ili, ako je to primjenjivo, na pakovanju na spremniku ili na njemu pričvršćenoj naljepnici/deklaraciji.
7. U skladu s odredbama člana 54. Zakona o genetički modificiranim organizmima, podnosilac zahtjeva dužan je prilikom rukovanja, prijevoza i pakiranja genetički modificiranih organizama popratnom dokumentacijom jasno obilježiti genetički modificirani organizam koji je namijenjen direktnom korištenju za hranu za životinje ili za preradu; naznačiti da nisu namijenjeni namjernom unošenju u okoliš/sjstvu, te navesti mjesto za pribavljanje dodatnih informacija.
8. Podnosilac zahtjeva iz tačke 1. ovog rješenja obavezan je voditi bazu podataka za period od pet godina od dana izvršenja svake transakcije u skladu s odredbama člana 51. stav (5) Zakona o genetički modificiranim organizmima.
9. Ovo rješenje važi pet godina od dana njegovog donošenja.
10. Podnosilac zahtjeva iz tačke 1. ovog rješenja, obavezan je dostavljati preporučeno poštom Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, za tromjesečni period sljedeće podatke:
- a) za svaku pošiljku količinu uvezene hrane za životinje sa jasno naznačenom genetičkom modifikacijom;
 - b) za svaku pošiljku kopiju zajedničkog veterinarskog ulaznog dokumenta (ZVUD) kao dokaz da je navedena hrana za životinje uvezena u Bosnu i Hercegovinu;
 - c) za svaku pošiljku kopiju certifikata koji je pratio uvezenu hranu za životinje a koji je izdan od strane nadležnog organa zemlje porijekla iz kojeg je vidljivo da hrana za životinje sadrži GMO;
 - d) za svaku pošiljku kopiju zapisnika veterinarskog inspektora pri istovaru hrane za životinje;
 - e) kopiju laboratorijske analize koja uključuje detekciju, identifikaciju i kvantifikaciju uzorka hrane za životinje za genetičke modifikacije (GMO events) detektovane u GMO certifikatu koji prati pošiljku, a radi se jednom kvartalno u ovlaštenoj i akreditiranoj laboratoriji za detekciju GMO-a u skladu sa Pravilnikom o postupku ocjenjivanja i ovlašćivanja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetički modificiranih organizama i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potiču od genetički modificiranih organizama ("Službeni glasnik BiH", broj 73/17).
- Rok za dostavu navedenih podataka je do 10. u tekućem mjesecu za prethodni tromjesečni period.
11. Ukoliko podnosilac zahtjeva iz tačke 1. ovog rješenja ne dostavi podatke na način i u roku kako je određeno u tački 10. ovog rješenja, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine će staviti ovo rješenje van snage.
12. Podnosilac zahtjeva iz tačke 1. ovog rješenja upisuje se u Registar rješenja subjekata u poslovanju s hranom i genetički modificirane hrane za životinje Bosne i Hercegovine.
13. Sve promjene koje nastanu u periodu važenja ovog rješenja, podnosilac zahtjeva iz tačke 1. ovog rješenja obavezan je dostaviti Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
14. Za obnovu ovog rješenja potrebno je Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine podnijeti zahtjev u skladu s članom 22. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, najkasnije godinu dana prije prestanka važenja rješenja o odobrenju.

15. Donošenje ovog rješenja o odobrenju ne umanjuje opću građansku i krivičnu odgovornost podnosioca zahtjeva po pitanju hrane za životinje koja je predmet ovog rješenja.
16. Ovo rješenje objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Obrazloženje

Podnosilac zahtjeva **"AGRO GROUP" d.o.o. Brčko distrikt BiH**, ulica Ive Andrića 4, 76000 Brčko, Bosna i Hercegovina, podnio je zahtjev za odobrenje za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetički modificirane hrane za životinje koja sadrži genetički modificirani organizam odobren u skladu s važećim propisima Evropske unije Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, koji je zaprimljen pod brojem UP-1-50-4-63/25 od 17.11.2025. godine i dopunu zahtjeva broj UP-1-50-4-63-1/25 od 02.12.2025. godine.

Zahtjev je osnovan.

Vijeće za genetički modificirane organizme je na 25. sjednici ostvarilo uvid i ocjenu dostavljene dokumentacije te je razmatralo navedeni zahtjev u skladu s članom 17a. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15). Podnosilac zahtjeva je uz zahtjev dostavio primjerak uplatnice u iznosu od 30,00 KM o uplaćenju naknadi za podnošenje zahtjeva u skladu s Odlukom o visini posebne naknade za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište genetički modificirane hrane i hrane za životinje ("Službeni glasnik BiH", broj 61/14).

U skladu s navedenim, Vijeće za genetički modificirane organizme je nakon razmatranja jednoglasno usvojilo Mišljenje da je navedeni zahtjev za odobrenje za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetički modificirane hrane za životinje koja sadrži genetički modificirani organizam u skladu s važećim propisima Evropske unije osnovan, te da je u skladu s članom 17a. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje.

Vijeće za genetički modificirane organizme je u Mišljenju predložilo Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine donošenje Rješenja o odobravanju za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetički modificirane hrane za životinje koja sadrži genetički modificirani organizam odobren u skladu s važećim propisima Evropske unije, od subjekta **"AGRO GROUP" d.o.o. Brčko distrikt BiH**, ulica Ive Andrića 4, 76000 Brčko, Bosna i Hercegovina.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je nadležnim organima iz člana 3. stav (1) Zakona o genetički modificiranim organizmima dostavila navedeno Mišljenje Vijeća za genetički modificirane organizme, i od istih je aktom broj 04-3-1-50-4-1377-1/25 od 15.12.2025. godine zatražila mišljenje za donošenje ovog rješenja u skladu sa članom 3. stav (2) tačka c. alineja 1) Zakona o genetički modificiranim organizmima. Po navedenom zahtjevu očitovali su se: Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Posavskog kantona, akt broj 08-20-326-3/25 od 17.12.2025. godine, Ministarstvo prometa, veza i zaštite okoliša Posavskog kantona, akt broj 05-19-299/25 od 18.12.2025. godine, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša, Zapadnohercegovačkog kantona, akt broj 06-03-23-9-369-5/25 od 18.12.2025. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona, akt broj 05-19-1026/25 od 19.12.2025. godine, Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja, akt broj 07-28-2-378-9/25 od 17.12.2025. godine, Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona, akt broj 13/1-33-37417/25 od 22.12.2025. godine, Ministarstvo zdravstva i

socijalne politike Posavskog kantona, akt broj 07-33-650-10/25 od 22.12.2025. godine, Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, akt broj 11-02-21614-5/25 od 24.12.2025. godine, Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona, akt broj 08-45-2154-1/25 od 23.12.2025. godine, Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, akt broj 03-3-27-33-854-5/25 od 31.12.2025. godine, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, akt broj 15.4-052-9351/25 od 29.12.2025. godine, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline Unsko-sanskog kantona, akt broj 11-19-15166-5/25 od 05.01.2026. godine, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, akt broj 04-19-991/25 od 06.01.2026. godine.

Članom 19. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određeno je da Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine podnosiocu zahtjeva, ako ispunjava uslove, donosi rješenje o odobrenju za stavljanje na tržište genetički modificirane hrane za životinje uzimajući u obzir Mišljenje Vijeća za genetički modificirane organizme, na period od pet godina koje se može obnoviti.

Članom 16. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određeno je da se za izdavanje rješenja o odobrenju podnosi zahtjev u pisanoj formi Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Članom 17a. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određena je potrebna dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev ako je hrana za životinje koja sadrži genetički modificirani organizam odobrena u skladu s važećim propisima Evropske unije.

Članom 24. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određena su pravila za označavanje genetički modificiranih organizama koji se koriste kao hrana za životinje, hranu za životinje koja sadrži ili se sastoji od genetički modificiranih organizama i hranu za životinje proizvedenu od genetički modificiranih organizama.

Članom 51., 52. i 54. Zakona o genetički modificiranim organizmima određena je sljedivost, označavanje kao i rukovanje, prijevoz i pakiranje genetički modificiranih organizama kao i proizvoda koji sadrže ili se sastoje od genetički modificiranih organizama.

Članom 28. Zakona o hrani kao i članom 51. stav (5) Zakona o genetički modificiranim organizmima određeni su zahtjevi koji se odnose na sljedivost hrane, jasno su propisani sistemi evidencije za subjekte u poslovanju s hranom i dostavljanje istih nadležnom organu.

Članom 48. Zakona o genetički modificiranim organizmima određeno je da odobrenje za stavljanje na tržište GMO-a i proizvoda sadrži između ostalog i uslove za stavljanje na tržište, obavezu kontrolisanja uzoraka i dostavljanja rezultata nadležnom organu na njegov zahtjev kao i druge uslove koje je dužna ispunjavati osoba koja proizvod stavlja na tržište ili ga koristi.

Članom 20. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određeno je da subjekti u poslovanju s hranom nakon izdavanja rješenja o

odobrenju moraju ispuniti sve uslove i ograničenja koja su u rješenju o odobrenju navedena i trebaju isključivo osigurati da se samo odobrena GM hrana za životinje stavlja na tržište.

U skladu sa navedenim, podnosiocu zahtjeva data je obaveza da dostavlja Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, podatke navedene u tački 10. dispozitiva rješenja za svaka tri mjeseca za svaku pošiljku. Podnosilac zahtjeva je u obavezi dostavljati tražene podatke zbog praćenja pravilne primjene ovog rješenja, a u slučaju nedostavljanja istih na način i u roku kako je navedeno u tački 10. ovog dispozitiva, ovo rješenje će se staviti van snage.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je nakon ispoštovane procedure, a na osnovu stanja u predmetu i mišljenja Vijeća za genetički modificirane organizme da predmetna hrana za životinje odgovara odredbama navedenog Pravilnika, u skladu sa članom 195. stav (5) Zakona o upravnom postupku, odlučila kao u dispozitivu ovog rješenja.

Naknada za Mišljenje Vijeća za genetički modificirane organizme uplaćena u iznosu od 400,00 KM, naknada za izdavanje Rješenja za odobrenje za stavljanje na tržište uplaćena je u iznosu od 500,00 KM i naknada za upis u jedinstveni Registar GMO-a uplaćena je u iznosu od 30,00 KM u skladu s odredbama Odluke o visini posebne naknade za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište genetički modificirane hrane i hrane za životinje ("Službeni glasnik BiH", broj 61/14), u korist budžeta Bosne i Hercegovine.

Uputstvo o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor kod Suda Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rješenja.

Broj UP-1-50-4-63-4/25

28. januara 2026. godine

Direktor

Dr. sci. **Sanin Tanković**, s. r.

Na temelju članka 56. Zakona o hrani ("Službeni glasnik BiH", broj 50/04), članka 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), članka 193. stavak (1), članka 195. stavak (4) i (5) Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16), članka 3. stavak (2) točka c. alineja 1), članka 11. Zakona o genetski modificiranim organizmima ("Službeni glasnik BiH", broj 23/09), članka 19. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15) i Mišljenja Vijeća za genetski modificirane organizme (broj UP-1-50-4-63-3/25 od 15.12.2025. godine), po zahtjevu za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište hrane za životinje koja sadrži genetski modificirane organizme koji je podnio subjekt **"AGRO GROUP" d.o.o. Brčko distrikt BiH**, ulica Ive Andrića 4, 76000 Brčko, Bosna i Hercegovina, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine donosi

RJEŠENJE

1. Odobrava se subjektu **"AGRO GROUP" d.o.o. Brčko distrikt BiH**, ulica Ive Andrića 4, 76000 Brčko, stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetski modificirane soje **MON 89788** jedinstvenog identifikacijskog koda **MON-89788-1** (kvantifikacija "Real-time PCR"), koja će se koristiti isključivo kao hrana za životinje.
2. Zabranjuje se namjerno unošenje u okoliš/sjetva genetski modificirane soje iz točke 1. ovog rješenja.
3. Prilikom stavljanja na tržište hrane za životinje iz točke 1. ovog rješenja, a u skladu s odredbama članka 52. Zakona o

- genetski modificiranim organizmima ("Službeni glasnik BiH", broj 23/09) i odredbama Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15), podnositelj zahtjeva iz točke 1. ovog rješenja dužan je osigurati da:
- a) na zapakiranom proizvodu na oznaci piše: "Ovaj proizvod sadrži genetski modificiranu soju (MON-89788-1)";
 - b) se na nezapakiranom proizvodu ponuđenom krajnjem potrošaču oznaka: "Ovaj proizvod sadrži genetski modificiranu soju (MON-89788-1)" stavi na proizvod ili neposredno uz proizvod, kao i na pratećoj dokumentaciji (fakturi).
4. U skladu s odredbama članka 51. Zakona o genetski modificiranim organizmima, podnositelj zahtjeva iz točke 1. ovog rješenja dužan je u daljnjoj distribuciji subjektu u poslovanju s hranom za životinje koji prima proizvod dostaviti prateću dokumentaciju s informacijama da proizvod sadrži ili se sastoji od genetski modificiranih organizama i upoznati ga s obvezom označavanja ovog proizvoda u skladu s odredbama članka 52. Zakona o genetski modificiranim organizmima.
5. U skladu s odredbama članka 24. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, podnositelj zahtjeva dužan je osigurati sljedeće oznake na pakiranju:
- a) za genetski modificirane organizme koji se koriste kao hrana za životinje i hranu za životinje koja sadrži ili se sastoji od GMO-a natpis "genetski modificirana soja (MON-89788-1)", bit će u zgradama neposredno iza određenog naziva hrane za životinje, a alternativno te riječi mogu se navesti u bilješki spiska hrane za životinje, te slova moraju biti barem iste veličine kao i u spisku hrane za životinje;
 - b) za hranu za životinje proizvedenu od genetski modificiranih organizama natpis "proizveden od genetski modificirane soje (MON-89788-1)" bit će u zgradama neposredno iza određenog naziva hrane za životinje, a alternativno te riječi mogu se navesti u bilješki spiska hrane za životinje, te slova moraju biti barem iste veličine kao i u spisku hrane za životinje.
6. U skladu s odredbama članka 24. stavak (2) Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, zabranjeno je stavljati na tržište proizvode koji su predmet ovog rješenja ako navedeni podaci iz točke 5. ovog rješenja nisu prikazani jasno, čitljivo i na način da se ne mogu brisati na popratnom dokumentu, ili, ako je to primjenjivo, na pakiranju na spremniku ili na njemu pričvršćenoj naljepnici/deklaraciji.
7. U skladu s odredbama članka 54. Zakona o genetski modificiranim organizmima, podnositelj zahtjeva dužan je prilikom rukovanja, prijevoza i pakiranja genetski modificiranih organizama popratnom dokumentacijom jasno obilježiti genetski modificirani organizam koji je namijenjen direktnom korištenju za hranu za životinje ili za preradu; naznačiti da nisu namijenjeni namjernom unošenju u okoliš/sjetvu, te navesti mjesto za pribavljanje dodatnih informacija.
8. Podnositelj zahtjeva iz točke 1. ovog rješenja obavezan je voditi bazu podataka za period od pet godina od dana izvršenja svake transakcije u skladu s odredbama članka 51. stavak (5) Zakona o genetski modificiranim organizmima.
9. Ovo rješenje važi pet godina od dana njegovog donošenja.
10. Podnositelj zahtjeva iz točke 1. ovog rješenja, obavezan je dostavljati preporučeno poštom Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, za tromjesečni period sljedeće podatke:
- a) za svaku pošiljku količinu uvezene hrane za životinje s jasno naznačenom genetskom modifikacijom;
 - b) za svaku pošiljku kopiju zajedničkog veterinarskog ulaznog dokumenta (ZVUD) kao dokaz da je navedena hrana za životinje uvezena u Bosnu i Hercegovinu;
 - c) za svaku pošiljku kopiju certifikata koji je pratio uvezenu hranu za životinje, a koji je izdan od strane nadležnog tijela zemlje podrijetla iz kojeg je vidljivo da hrana za životinje sadrži GMO;
 - d) za svaku pošiljku kopiju zapisnika veterinarskog inspektora pri istovaru hrane za životinje;
 - e) kopiju laboratorijske analize koja uključuje detekciju, identifikaciju i kvantifikaciju uzorka hrane za životinje za genetske modifikacije (GMO events) detektirane u GMO certifikatu koji prati pošiljku, a radi se jednom kvartalno u ovlaštenom i akreditiranom laboratoriju za detekciju GMO-a u skladu s Pravilnikom o postupku ocjenjivanja i ovlašćivanja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetski modificiranih organizama i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od genetski modificiranih organizama ("Službeni glasnik BiH", broj 73/17).
- Rok za dostavu navedenih podataka je do 10. u tekućem mjesecu za prethodni tromjesečni period.
11. Ukoliko podnositelj zahtjeva iz točke 1. ovog rješenja ne dostavi podatke na način i u roku kako je određeno u točki 10. ovog rješenja, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine će staviti ovo rješenje van snage.
12. Podnositelj zahtjeva iz točke 1. ovog rješenja upisuje se u Registar rješenja subjekata u poslovanju s hranom i genetski modificirane hrane za životinje Bosne i Hercegovine.
13. Sve promjene koje nastanu u periodu važenja ovog rješenja, podnositelj zahtjeva iz točke 1. ovog rješenja obavezan je dostaviti Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
14. Za obnovu ovog rješenja potrebno je Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine podnijeti zahtjev u skladu s člankom 22. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, najkasnije godinu dana prije prestanka važenja rješenja o odobrenju.
15. Donošenje ovog rješenja o odobrenju ne umanjuje opću građansku i krivičnu odgovornost podnosioca zahtjeva po pitanju hrane za životinje koja je predmet ovog rješenja.
16. Ovo rješenje objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".
- Obrazloženje**
- Podnositelj zahtjeva "AGRO GROUP" d.o.o. Brčko distrikt BiH, ulica Ive Andrića 4, 76000 Brčko, Bosna i Hercegovina, podnio je zahtjev za odobrenje za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetski modificirane hrane za životinje koja sadrži genetski modificirani organizam odobren u skladu s važećim propisima Europske unije Agenciji za sigurnost

hrane Bosne i Hercegovine, koji je zaprimljen pod brojem UP-1-50-4-63/25 od 17.11.2025. godine i dopunu zahtjeva broj UP-1-50-4-63-1/25 od 02.12.2025. godine.

Zahtjev je osnovan.

Vijeće za genetski modificirane organizme je na 25. sjednici ostvarilo uvid i ocjenu dostavljene dokumentacije te je razmatralo navedeni zahtjev u skladu s člankom 17a. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15). Podnositelj zahtjeva je uz zahtjev dostavio primjerak uplatnice u iznosu od 30,00 KM o uplaćenju naknade za podnošenje zahtjeva u skladu s Odlukom o visini posebne naknade za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište genetski modificirane hrane i hrane za životinje ("Službeni glasnik BiH", broj 61/14).

U skladu s navedenim, Vijeće za genetski modificirane organizme je nakon razmatranja jednoglasno usvojilo Mišljenje da je navedeni zahtjev za odobrenje za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetski modificirane hrane za životinje koja sadrži genetski modificirani organizam u skladu s važećim propisima Europske unije osnovan, te da je u skladu s člankom 17a. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje.

Vijeće za genetski modificirane organizme je u Mišljenju predložilo Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine donošenje Rješenja o odobravanju za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetski modificirane hrane za životinje koja sadrži genetski modificirani organizam odobren u skladu s važećim propisima Europske unije, od subjekta "**AGRO GROUP**" **d.o.o. Brčko distrikt BiH**, ulica Ive Andrića 4, 76000 Brčko, Bosna i Hercegovina.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je nadležnim tijelima iz članka 3. stavak (1) Zakona o genetski modificiranim organizmima dostavila navedeno Mišljenje Vijeća za genetski modificirane organizme, i od istih je aktom broj 04-3-1-50-4-1377-1/25 od 15.12.2025. godine zatražila mišljenje za donošenje ovog rješenja u skladu s člankom 3. stavak (2) točka c. alineja 1) Zakona o genetski modificiranim organizmima. Po navedenom zahtjevu očitovali su se: Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Posavske županije, akt broj 08-20-326-3/25 od 17.12.2025. godine, Ministarstvo prometa, veza i zaštite okoliša Posavske županije, akt broj 05-19-299/25 od 18.12.2025. godine, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša, Zapadnohercegovačke županije, akt broj 06-03-23-9-369-5/25 od 18.12.2025. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanske županije, akt broj 05-19-1026/25 od 19.12.2025. godine, Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja, akt broj 07-28-2-378-9/25 od 17.12.2025. godine, Ministarstvo zdravstva Tuzlanske županije, akt broj 13/1-33-37417/25 od 22.12.2025. godine, Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Posavske županije, akt broj 07-33-650-10/25 od 22.12.2025. godine, Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojske županije, akt broj 11-02-21614-5/25 od 24.12.2025. godine, Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjske županije, akt broj 08-45-2154-1/25 od 23.12.2025. godine, Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, akt broj 03-3-27-33-854-5/25 od 31.12.2025. godine, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, akt broj 15.4-052-9351/25 od 29.12.2025. godine, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline Unsko-sanske županije, akt broj 11-19-15166-5/25

od 05.01.2026. godine, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, akt broj 04-19-991/25 od 06.01.2026. godine.

Člankom 19. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određeno je da Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine podnosi zahtjev, ako ispunjava uvjete, donosi rješenje o odobrenju za stavljanje na tržište genetski modificirane hrane za životinje uzimajući u obzir Mišljenje Vijeća za genetski modificirane organizme, na period od pet godina koje se može obnoviti.

Člankom 16. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određeno je da se za izdavanje rješenja o odobrenju podnosi zahtjev u pisanoj formi Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Člankom 17a. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određena je potrebna dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev ako je hrana za životinje koja sadrži genetski modificirani organizam odobrena u skladu s važećim propisima Europske unije.

Člankom 24. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određena su pravila za označavanje genetski modificiranih organizama koji se koriste kao hrana za životinje, hranu za životinje koja sadrži ili se sastoji od genetski modificiranih organizama i hranu za životinje proizvedenu od genetski modificiranih organizama.

Člankom 51., 52. i 54. Zakona o genetski modificiranim organizmima određena je sljedivost, označavanje kao i rukovanje, prijevoz i pakiranje genetski modificiranih organizama kao i proizvoda koji sadrže ili se sastoje od genetski modificiranih organizama.

Člankom 28. Zakona o hrani kao i člankom 51. stavak (5) Zakona o genetski modificiranim organizmima određeni su zahtjevi koji se odnose na sljedivost hrane, jasno su propisani sustavi evidencije za subjekte u poslovanju s hranom i dostavljanje istih nadležnom tijelu.

Člankom 48. Zakona o genetski modificiranim organizmima određeno je da odobrenje za stavljanje na tržište GMO-a i proizvoda sadrži između ostalog i uvjete za stavljanje na tržište, obvezu kontroliranja uzoraka i dostavljanja rezultata nadležnom tijelu na njegov zahtjev kao i druge uvjete koje je dužna ispunjavati osoba koja proizvod stavlja na tržište ili ga koristi.

Člankom 20. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje određeno je da subjekti u poslovanju s hranom nakon izdavanja rješenja o odobrenju moraju ispuniti sve uvjete i ograničenja koja su u rješenju o odobrenju navedena i trebaju isključivo osigurati da se samo odobrena GM hrana za životinje stavlja na tržište.

U skladu s navedenim, podnositelju zahtjeva dana je obveza da dostavlja Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, podatke navedene u točki 10. dispozitiva rješenja za svaka tri mjeseca za svaku pošiljku. Podnositelj zahtjeva je u obvezi dostavljati tražene podatke zbog praćenja pravilne primjene ovog rješenja, a u slučaju nedostavljanja istih na način i u roku kako je navedeno u točki 10. ovog dispozitiva, ovo rješenje će se staviti van snage.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je nakon ispoštovane procedure, a na temelju stanja u predmetu i mišljenja Vijeća za genetski modificirane organizme da predmetna hrana za životinje odgovara odredbama navedenog Pravilnika, u skladu s člankom 195. stavak (5) Zakona o upravnom postupku, odlučila kao u dispozitivu ovog rješenja.

Naknada za Mišljenje Vijeća za genetski modificirane organizme uplaćena je u iznosu od 400,00 KM, naknada za izdavanje Rješenja za odobrenje za stavljanje na tržište uplaćena je u iznosu od 500,00 KM i naknada za upis u jedinstveni Registar GMO-a uplaćena je u iznosu od 30,00 KM u skladu s odredbama Odluke o visini posebne naknade za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište genetski modificirane hrane i hrane za životinje ("Službeni glasnik BiH", broj 61/14), u korist proračuna Bosne i Hercegovine.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor kod Suda Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rješenja.

Broj UP-1-50-4-63-4/25

Ravnatelj

28. siječnja 2026. godine

Dr. sc. **Sanin Tanković**, v. r.

Na osnovu člana 56. Zakona o hrani ("Službeni glasnik BiH", broj 50/04), člana 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), člana 193. stav (1), člana 195. stav (4) i (5) Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16), člana 3. stav (2) tачка ц. алинеја л), члана 11. Zakona o генетички модификованим организмима ("Službeni glasnik BiH", број 23/09), члана 19. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову слєдивост и означавање ("Službeni glasnik BiH", бр. 78/12 и 62/15) и Мишљења Савјета за генетички модификоване организме (број УП-1-50-4-63-3/25 од 15.12.2025. године), по захтјеву за издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште хране за животиње која садржи генетички модификоване организме, који је поднио субјекат **"AGRO GROUP" д.о.о. Брчко дистрикт БиХ**, улица Ива Андрића 4, 76000 Брчко, Босна и Херцеговина, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, доноси

РЈЕШЕЊЕ

1. Одобрава се субјекту **"AGRO GROUP" д.о.о. Брчко дистрикт БиХ**, улица Ива Андрића 4, 76000 Брчко, стављање на тржиште Босне и Херцеговине генетички модификоване соје **MON 89788** јединственог идентификационог кода **MON-89788-1** (квантификација "Real-time PCR"), која ће се користити искључиво као храна за животиње.
2. Забрањује се намјерно уношење у животну средину/сјетва генетички модификоване соје из тачке 1. овог рјешења.
3. Приликом стављања на тржиште хране за животиње из тачке 1. овог рјешења, а у складу с одредбама члана 52. Закона о генетички модификованим организмима ("Službeni glasnik BiH", број 23/09) и одредбама Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову слєдивост и означавање ("Službeni glasnik BiH", бр. 78/12 и

62/15), подносилац захтјева из тачке 1. овог рјешења дужан је обезбједити да:

- а) на запакованом производу, на ознаци пише: "Овај производ садржи генетички модификовану соју (MON-89788-1)";
 - б) се на незапакованом производу понуђеном крајњем потрошачу ознака: "Овај производ садржи генетички модификовану соју (MON-89788-1)", стави на производ или непосредно уз производ, као и на пратећој документацији (фактури).
4. У складу с одредбама члана 51. Закона о генетички модификованим организмима, подносилац захтјева из тачке 1. овог рјешења дужан је у даљњој дистрибуцији субјекту у пословању с храном за животиње који прима производ, доставити пратећу документацију са информацијама да производ садржи или се састоји од генетички модификованих организама и упознати га са обавезом означавања овог производа у складу с одредбама члана 52. Закона о генетички модификованим организмима.
 5. У складу с одредбама члана 24. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову слєдивост и означавање, подносилац захтјева дужан је обезбједити слєдеће ознаке на паковању:
 - а) за генетички модификоване организме који се користе као храна за животиње и храну за животиње која садржи или се састоји од ГМО-а, натпис "генетички модификована соја (MON-89788-1)" биће у заградама непосредно иза одређеног назива хране за животиње, а алтернативно те ријечи могу се навести у биљешци списка хране за животиње, те слова морају бити барем исте величине као и у списку хране за животиње;
 - б) за храну за животиње произведену од генетички модификованих организама натпис "произведен од генетички модификоване соје (MON-89788-1)" биће у заградама непосредно иза одређеног назива хране за животиње, а алтернативно те ријечи могу се навести у биљешци списка хране за животиње, те слова морају бити барем исте величине као и у списку хране за животиње.
 6. У складу с одредбама члана 24. став (2) Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову слєдивост и означавање, забрањено је стављати на тржиште производе који су предмет овог рјешења ако наведени подаци из тачке 5. овог рјешења нису приказани јасно, читљиво и на начин да се не могу брисати на попратном документу, или, ако је то примјенииво, на паковању, на spremнику или на њему причвршћеној наљепници/декларацији.
 7. У складу с одредбама члана 54. Закона о генетички модификованим организмима, подносилац захтјева дужан је приликом руковања, превоза и паковања генетички модификованих организама попратном документацијом јасно обиљежити генетички модификовани организам који је намијењен директном кориштењу за храну за животиње или за прераду; назначити да нису намијењени намјерном уношењу у

- животну средину /сјетву, те навести мјесто за прибављање додатних информација.
8. Подносилац захтјева из тачке 1. овог рјешења обавезан је водити базу података за период од пет година од дана извршења сваке трансакције у складу с одредбама члана 51. став (5) Закона о генетички модификованим организмима.
 9. Ово рјешење важи пет година од дана његовог доношења.
 10. Подносилац захтјева из тачке 1. овог рјешења, обавезан је достављати препоручено поштом Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине, за тромјесечни период следеће податке:
 - a) за сваку пошиљку, количину увезене хране за животиње са јасно назначеном генетичком модификацијом;
 - b) за сваку пошиљку, копију заједничког ветеринарског улазног документа (ЗВУД) као доказ да је наведена храна за животиње увезена у Босну и Херцеговину;
 - ц) за сваку пошиљку, копију сертификата који је пратио увезену храну за животиње а који је издат од стране надлежног органа земље поријекла из којег је видљиво да храна за животиње садржи ГМО;
 - д) за сваку пошиљку, копију записника ветеринарског инспектора при истовару хране за животиње;
 - е) копију лабораторијске анализе која укључује детекцију, идентификацију и квантификацију узорка хране за животиње за генетичке модификације (ГМО евентс) детектоване у ГМО сертификату који прати пошиљку, а ради се једном квартално у овлаштеној и акредитованој лабораторији за детекцију ГМО-а у складу са Правилником о поступку оцјењивања и овлашћивања лабораторија за испитивање, контролу и праћење генетски модификованих организама и производа који се састоје, садрже или потичу од генетски модификованих организама ("Службени гласник БиХ", број 73/17).
- Рок за доставу наведених података је до 10. у текућем мјесецу за претходни тромјесечни период.
11. Уколико подносилац захтјева из тачке 1. овог рјешења не достави податке на начин и у року како је одређено у тачки 10. овог рјешења, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине ће ставити ово рјешење ван снаге.
 12. Подносилац захтјева из тачке 1. овог рјешења уписује се у Регистар рјешења субјеката у пословању с храном и генетички модификоване хране за животиње Босне и Херцеговине.
 13. Све промјене које настану у периоду важења овог рјешења, подносилац захтјева из тачке 1. овог рјешења обавезан је доставити Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине.
 14. За обнову овог рјешења потребно је Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине поднијети захтјев у складу с чланом 22. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање, најкасније годину дана прије престанка важења рјешења о одобрењу.

15. Доношење овог рјешења о одобрењу не умањује општу грађанску и кривичну одговорност подносиоца захтјева по питању хране за животиње, која је предмет овог рјешења.
16. Ово рјешење објављује се у "Службеном гласнику БиХ".

Образложење

Подносилац захтјева **"AGRO GROUP" д.о.о. Брчко дистрикт БиХ**, улица Ива Андрића 4, 76000 Брчко, Босна и Херцеговина, поднио је захтјев за одобрење за стављање на тржиште Босне и Херцеговине генетички модификоване хране за животиње која садржи генетички модификовани организам одобрен у складу с важећим прописима Европске уније Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине, који је запримљен под бројем УП-1-50-4-36/25 од 25.08.2025. године, допуну захтјева број УП-1-50-4-63/25 од 17.11.2025. године и допуну захтјева број УП-1-50-4-63-1/25 од 02.12.2025. године.

Захтјев је основан.

Савјет за генетички модификоване организме је на 25. сједници остварио увид и оцјену достављене документације те је разматрао наведени захтјев у складу с чланом 17а. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање ("Службени гласник БиХ", бр. 78/12 и 62/15). Подносилац захтјева је уз захтјев доставио примјерак уплатнице у износу од 30,00 КМ о уплаћеној накнади за подношење захтјева у складу с Одлуком о висини посебне накнаде за издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште генетички модификоване хране и хране за животиње ("Службени гласник БиХ", број 61/14).

У складу с наведеним, Савјет за генетички модификоване организме је након разматрања једногласно усвојио Мишљење да је наведени захтјев за одобрење за стављање на тржиште Босне и Херцеговине генетички модификоване хране за животиње која садржи генетички модификовани организам, у складу с важећим прописима Европске уније основан, те да је у складу с чланом 17а. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање.

Савјет за генетички модификоване организме је у Мишљењу предложило Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине доношење Рјешења о одобравању за стављање на тржиште Босне и Херцеговине генетички модификоване хране за животиње која садржи генетички модификовани организам, одобрен у складу с важећим прописима Европске уније, од субјекта **"AGRO GROUP" д.о.о. Брчко дистрикт БиХ**, улица Ива Андрића 4, 76000 Брчко, Босна и Херцеговина.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је надлежним органима из члана 3. став (1) Закона о генетички модификованим организмима доставила наведено Мишљење Савјета за генетички модификоване организме и од истих је актом број 04-3-1-50-4-1377-1/25 од 15.12.2025. године затражила мишљење за доношење овог рјешења у складу са чланом 3. став (2) тачка ц. алинеја 1) Закона о генетички модификованим организмима.

По наведеном захтјеву читовали су се: Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства Посавског кантона, акт број 08-20-326-3/25 од 17.12.2025. године, Министарство промета, веза и заштите околиша Посавског

кантона, акт број 05-19-299/25 од 18.12.2025. године, Министарство просторног уређења, градитељства и заштите околиша, Западнохерцеговачког кантона, акт број 06-03-23-9-369-5/25 од 18.12.2025. године, Министарство трговине, туризма и заштите околиша Херцеговачко-неретванског кантона, акт број 05-19-1026/25 од 19.12.2025. године, Управа БиХ за заштиту здравља биља, акт број 07-28-2-378-9/25 од 17.12.2025. године, Министарство здравства Тузланског кантона, акт број 13/1-33-37417/25 од 22.12.2025. године, Министарство здравства и социјалне политике Посавског кантона, акт број 07-33-650-10/25 од 22.12.2025. године, Министарство здравства Зеничко-добојског кантона, акт број 11-02-21614-5/25 од 24.12.2025. године, Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона, акт број 08-45-2154-1/25 од 23.12.2025. године, Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине, акт број 03-3-27-33-854-5/25 од 31.12.2025. године, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, акт број 15.4-052-9351/25 од 29.12.2025. године, Министарство за грађење, просторно уређење и заштиту околине Унско-санског кантона, акт број 11-19-15166-5/25 од 05.01.2026. године, Федерално министарство околиша и туризма, акт број 04-19-991/25 од 06.01.2026. године.

Чланом 19. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање одређено је да Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине подносиоцу захтјева, ако испуњава услове, доноси рјешење о одобрењу за стављање на тржиште генетички модификоване хране за животиње, узимајући у обзир Мишљење Савјета за генетички модификоване организме, на период од пет година које се може обновити.

Чланом 16. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање одређено је да се за издавање рјешења о одобрењу подноси захтјев у писаној форми Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине.

Чланом 17а. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање одређена је потребна документација која се доставља уз захтјев ако је храна за животиње која садржи генетички модификовани организам одобрена у складу с важећим прописима Европске уније.

Чланом 24. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање одређена су правила за означавање генетички модификованих организама који се користе као храна за животиње, храну за животиње која садржи или се састоји од генетички модификованих организама и храну за животиње произведену од генетички модификованих организама.

Чланом 51., 52. и 54. Закона о генетички модификованим организмима одређена је сљедивост, означавање као и руковање, превоз и паковање генетички

модификованих организама као и производа који садрже или се састоје од генетички модификованих организама.

Чланом 28. Закона о храни као и чланом 51. став (5) Закона о генетички модификованим организмима одређени су захтјеви који се односе на сљедивост хране, јасно су прописани системи евиденције за субјекте у пословању с храном и достављање истих надлежном органу.

Чланом 48. Закона о генетички модификованим организмима одређено је да одобрење за стављање на тржиште ГМО-а и производа садржи између осталог и услове за стављање на тржиште, обавезу контролисања узорака и достављања резултата надлежном органу на његов захтјев као и друге услове које је дужна испуњавати особа која производ ставља на тржиште или га користи.

Чланом 20. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање одређено је да субјекти у пословању с храном након издавања рјешења о одобрењу морају испунити све услове и ограничења која су у рјешењу о одобрењу наведена и требају искључиво осигурати да се само одобрена ГМ храна за животиње ставља на тржиште.

У складу са наведеним, подносиоцу захтјева дата је обавеза да доставља Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине, податке наведене у тачки 10. диспозитива рјешења за свака три мјесеца за сваку пошиљку. Подносилац захтјева је у обавези достављати тражене податке због праћења правилне примјене овог рјешења, а у случају недостављања истих на начин и у року како је наведено у тачки 10. овог диспозитива, ово рјешење ће се ставити ван снаге.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је након испоштоване процедуре, а на основу стања у предмету и мишљења Савјета генетички модификоване организме да предметна храна за животиње одговара одредбама наведеног Правилника, у складу с чланом 195. став (5) Закона о управном поступку, одлучила као у диспозитиву овог рјешења.

Накнада за Мишљење Савјета за генетички модификоване организме уплаћена у износу од 400,00 КМ, накнада за издавање Рјешења за одобрење за стављање на тржиште уплаћена је у износу од 500,00 КМ и накнада за упис у јединствени Регистар ГМО-а уплаћена је у износу од 30,00 КМ у складу с одредбама Одлуке о висини посебне накнаде за издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште генетички модификоване хране и хране за животиње ("Службени гласник БиХ", број 61/14), у корист буџета Босне и Херцеговине.

Упутство о правном лијеку

Против овог рјешења не може се изјавити жалба, већ се може покренути управни спор код Суда Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана достављања овог рјешења.

Број УП-1-50-4-63-4/25

Директор

28. јануара 2026. године

Др **Санин Танковић**, с. р.

AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE

411

Na osnovu člana 8. stav 2. tačka h) Zakona o statistici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 26/04 i 42/04), Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavljuje

На основу члана 8 став 2 тачка х) Закона о статистици Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 26/04 и 42/04), Агенција за статистику Босне и Херцеговине објављује

САОПШТЕЊЕ

О ПРОСРЕЧНОЈ БРУТО ПЛАТИ ЗАПОСЛЕНИХ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ЗА 2025. ГОДИНУ

Годишња просјечна мјесечна исплаћена бруто плата по запосленом у правним лицима у Босни и Херцеговини за 2025. годину износила је 2 436 КМ.

Број 10-43-7-1-47-3-2/26
18. фебруара 2026. године
Сарајево

Директор
Весна Түжић, с. р.

414

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 50/08) i člana 8. stav 2. tačka h) Zakona o statistici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 26/04 i 42/04), Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavljuje

SAOPĆENJE

O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ NETO PLAĆI ZAPOSLENIH U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2025. GODINU

Godišnja prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom u pravnim osobama u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu iznosila je 1 570.

Broj 10-43-7-1-47-3-2/26
18. februara 2026. godine
Sarajevo

Direktorica
Vesna Čužić, s. r.

Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 50/08) i članka 8. stavak 2. točka h) Zakona o statistici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 26/04 i 42/04), Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavljuje

PRIOPĆENJE

O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ NETO PLAĆI ZAPOSLENIH U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2025. GODINU

Godišnja prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom u pravnim osobama u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu iznosila je 1 570.

Broj 10-43-7-1-47-3-2/26
18. veljače 2026. godine
Sarajevo

Ravnateljica
Vesna Čužić, v. r.

На основу члана 7 став 2 Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 50/08) и члана 8. став 2. тачка х) Закона о статистици Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 26/04 и 42/04), Агенција за статистику Босне и Херцеговине објављује

САОПШТЕЊЕ

О ПРОСЈЕЧНОЈ ИСПЛАЋЕНОЈ НЕТО ПЛАТИ ЗАПОСЛЕНИХ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ЗА 2025. ГОДИНУ

Годишња просјечна мјесечна исплаћена нето плата по запосленом у правним лицима у Босни и Херцеговини за 2025. годину износила је 1 570.

Број 10-43-7-1-47-3-2/26
18. фебруара 2026. године
Сарајево

Директор
Весна Ћуџић, с. р.

**DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO
BOSNE I HERCEGOVINE**

415

Na osnovu čl. 16. i 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17) i člana 14. stav (1) Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 39/09 i 25/18), generalni direktor Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine donosi

PRAVILNIK

O UPRAVLJANJU PROTOKOM ZRAČNOG PROMETA

Član 1.

(Predmet)

- (1) Ovim pravilnikom se utvrđuju zahtjevi za upravljanje protokom zračnog prometa (u daljem tekstu: ATFM) u cilju optimizacije raspoloživih kapaciteta Evropske mreže za upravljanje zračnim prometom (u daljem tekstu: EATMN) i poboljšanja procesa ATFM.
- (2) Ovaj pravilnik se primjenjuje u okviru zračnog prostora iz člana 1. stav (4) Pravilnika o organizaciji i korištenju zračnog prostora u Jedinstvenom evropskom nebu ("Službeni glasnik BiH", broj 86/23), i to na:
 - a) sve letove koji se namjeravaju obavljati ili se obavljaju kao opšti zračni promet i u skladu sa pravilima instrumentalnog letenja (u daljem tekstu: IFR), u cjelini ili djelimično;
 - b) sve faze leta koje se odnose na letove iz tačke a) ovog stava i na upravljanje zračnim prometom.
- (3) Ovaj pravilnik se primjenjuje na sljedeće učesnike ili zastupnike koji postupaju u njihovo ime, a koji su uključeni u ATFM procese:
 - a) operatore zrakoplova;
 - b) jedinice za pružanje usluga u zračnom prometu (u daljem tekstu: ATS jedinice), uključujući ATS prijavne biroe i aerodromske kontrole zračnog prometa;
 - c) usluge zrakoplovnog informiranja;
 - d) subjekte uključene u upravljanje zračnim prostorom;
 - e) upravno tijelo aerodroma;
 - f) centralnu jedinicu za ATFM;
 - g) pružatelja usluga ATFM;
 - h) lokalne ATFM jedinice;
 - i) koordinatore slotova na koordiniranim aerodromima.
- (4) Ovim pravilnikom preuzimaju se odredbe:
 - a) Uredbe Komisije (EU) broj 255/2010 od 25. marta 2010. godine o utvrđivanju zajedničkih pravila o upravljanju protokom zračnog prometa;
 - b) Provedbene uredbe Komisije (EU) broj 923/2012 od 26. septembra 2012. godine o uspostavljanju zajedničkih pravila letenja i operativnih odredaba u vezi sa uslugama i postupcima u zračnoj plovidbi i o izmjeni Provedbene uredbe (EU) broj 1035/2011

- uredbi (EZ) br. 1265/2007, (EZ) br. 1794/2006, (EZ) br. 730/2006, (EZ) br. 1033/2006 i (EU) br. 255/2010;
- c) Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1006 od 22. juna 2016. godine o izmjeni Uredbe (EU) br. 255/2010 u vezi sa odredbama ICAO iz člana 3. stav (1);
- d) Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2159 od 20. novembra 2017. godine o izmjeni Uredbe (EU) br. 255/2010 u pogledu određenih upućivanja na odredbe ICAO.
- (5) Navođenje odredaba uredbi iz stava (4) ovog člana vrši se isključivo u svrhu praćenja i informiranja o preuzimanju pravne tekovine Evropske unije u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine.

Član 2.
(Definicije)

Za potrebe ovog pravilnika koriste se definicije iz člana 2. Pravilnika o uspostavljanju okvira za stvaranje Jedinstvenog evropskog neba ("Službeni glasnik BiH", broj 40/20), člana 3. Pravilnika o zajedničkim pravilima o dodjeli slotova i usklađivanje redova letenja na aerodromima ("Službeni glasnik BiH", broj 25/24) i sljedeće definicije:

- a) **Mjere upravljanja protokom zračnog prometa - ATFM mjere** (Air Traffic Flow Management (ATFM) measures): označavaju postupke preduzete u cilju upravljanja protokom zračnog prometa i upravljanja kapacitetom;
- b) **Operator** (Operator): označava lice, organizaciju ili preduzeće koje učestvuje ili koje namjerava da učestvuje u obavljanju zračnog prometa;
- c) **IFR** (IFR): oznaka koja se upotrebljava za označavanje pravila instrumentalnog letenja;
- d) **Prijavni biro pružatelja usluga u zračnom prometu (ATS)** (Air Traffic Services (ATS) reporting office): označava ATS jedinicu uspostavljenu u cilju primanja izvještaja koji se tiču ATS i planova leta podnijetih prije prvog izdavanja odobrenja kontrole zračnog prometa;
- e) **Lokalna jedinica za upravljanje protokom zračnog prometa, lokalna ATFM jedinica** (Local Air Traffic Flow Management (ATFM) Unit): označava subjekt za upravljanje protokom zračnog prometa koji obavlja djelatnost u ime jednog ili više drugih subjekata za upravljanje protokom zračnog prometa kao posrednik između centralne jedinice za ATFM i ATS jedinice ili grupe takvih jedinica, a u sastavu je pružatelja usluga ATFM;
- f) **Kritični događaj** (Critical event): označava neuobičajenu situaciju ili krizu koja uključuje značajan gubitak kapaciteta EATMN ili značajnu neravnotežu između EATMN kapaciteta i prometnih zahtjeva ili značajnu grešku u protoku informacija u jednom ili više dijelova EATMN;
- g) **Odlazni slot upravljanja protokom zračnog prometa (ATFM)** (Air Traffic Flow Management (ATFM) departure slot): označava izračunato vrijeme polijetanja dodijeljeno od strane centralne jedinice za ATFM sa vremenskom tolerancijom kojom upravlja lokalna ATS jedinica;
- h) **Rutna i prometna orijentacija** (Route and traffic orientation): označava politike i procedure za korištenje ruta od strane zrakoplova;
- i) **Višestruki plan leta** (Multiple flight plan): označava postojanje više od jednog plana leta za isti namjeravani let između dva aerodroma;

- j) **Konfiguracija sektora jedinice za pružanje usluga u zračnom prometu (ATS)** (Air Traffic Service (ATS) Unit sector configuration): označava četvorodimenzionalni opis sektora ili grupe sektora zračnog prostora jedinice ATS koji se upotrebljava trajno ili privremeno;
- k) **Vrijeme voženja na aerodromu** (Aerodrome taxi time): označava unaprijed određeno vrijeme od početka vožnje do polijetanja, izraženo u minutima, koje važi tokom normalnog rada aerodroma;
- l) **Ažurirana pozicija u letu** (Updated flight position): označava poziciju zrakoplova ažuriranu uz pomoć nadzornih podataka, podataka iz plana leta ili izvještaja o poziciji;
- m) **Odobrenje kontrole zračnog prometa** (Air Traffic Control clearance): označava odobrenje određenom zrakoplovu da nastavi put pod uvjetima određenim od strane jedinice kontrole zračnog prometa;
- n) **Obustavljanje plana leta** (Flight plan suspension): označava postupak koji pokreće subjekat koji vrši ATFM kako bi se osiguralo da je operator obavio izmjenu plana leta prije izvršenja leta;
- o) **Usluga zračnog prijevoza** (Air service): označava let ili niz letova radi prijevoza putnika, robe ili pošte uz plaćanje naknade ili zakupnine;
- p) **Operativni dnevnik** (Operational log): označava dnevnik ATFM sistema, pretvoren u bazu podataka koja omogućava brzu pretragu ATFM podataka;
- s) **Pružatelj usluga ATFM** (Provider of Air Traffic Flow Management) je pružatelj usluga upravljanja protokom zračnog prometa certificiran u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju opštih i posebnih zahtjeva za pružatelje usluga upravljanja zračnim prometom, usluga u zračnoj plovitbi i drugih mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom ("Službeni glasnik BiH", br. 10/23 i 78/23);
- t) **Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine - BHDCA** (Bosnia and Herzegovina Directorate of Civil Aviation - BHDCA): Nadležna zrakoplovna vlast Bosne i Hercegovine (National Aviation Authority)/Državni nadzorni organ Bosne i Hercegovine (National Supervisory Authority)/Nadležni organ (Competent Authority) u čijoj su nadležnosti upravni, stručni i nadzorni poslovi iz oblasti zračnog prometa u Bosni i Hercegovini.

Član 3.

(Okvir upravljanja protokom zračnog prometa)

- (1) Planiranje, koordiniranje i izvršenje ATFM mjera koje obavljaju učesnici iz člana 1. stav (3) ovog pravilnika su usklađeni sa zahtjevima ICAO standarda navedenim u Aneksu ovog pravilnika.
- (2) ATFM se rukovodi sljedećim principima:
- a) ATFM mjere:
- 1) sprečavaju prekomjerne zahtjeve u zračnom prometu u odnosu na deklarirani kapacitet kontrole zračnog prometa (ATC) u sektorima i na aerodromima;
 - 2) koriste EATMN kapacitete u najvećoj mogućoj mjeri da bi se optimizirala efikasnost EATMN, a negativni efekti na operatore smanjili na minimum;
 - 3) optimizuju EATMN kapacitet koji je omogućen kroz razvoj i primjenu mjera za unapređenje kapaciteta od strane ATS jedinica;

- 4) podržavaju upravljanje kritičnim događajima;
- b) lokalne jedinice za ATFM i centralna jedinica za ATFM smatraju se dijelom ATFM funkcije.
- (3) Pri dodjeli ATFM slotova za polijetanje, letovima se daje prioritet u skladu sa njihovim planiranim redoslijedom ulaska na lokaciju na kojoj se primjenjuju ATFM mjere, osim ako posebne okolnosti ne zahtijevaju primjenu drugih pravila prioriteta koja su zvanično dogovorena i od koristi za EATMN.
- (4) Stav (3) ovog člana može se primijeniti na letove koji ne mogu prihvatiti mogućnost preusmjeravanja u cilju izbjegavanja ili rasterećenja opterećenih oblasti, uzimajući u obzir lokaciju i dimenzije opterećenih oblasti.

Član 4.

(Opšte obaveze pružatelja usluga ATFM)

- (1) Pružatelj usluga ATFM osigurava da je ATFM funkcija dostupna učesnicima iz člana 1. stav (3) ovog pravilnika 24 sata dnevno.
- (2) Definiranje i primjena ATFM mjera su usklađeni sa zahtjevima sigurnosti (security) i odbrane Bosne i Hercegovine kako bi se osigurala efikasnost u planiranju, dodjeli i upotrebi zračnog prostora na korist svih učesnika iz člana 1. stav (3) ovog pravilnika.
- (3) Kako bi se optimizirala upotreba zračnog prostora, uspostavljaju se dosljedne procedure za saradnju između učesnika uključenih u ATFM funkciju, ATS jedinica i subjekata uključenih u upravljanje zračnim prostorom.
- (4) Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi izrađuje zajednički referentni dokument koji sadrži politike, postupke i opise rutne i prometne orijentacije. Kada je primjenjivo, objavljivanje dostupnosti ruta u zbornicima zrakoplovnih informacija je u potpunosti usklađeno sa zajedničkim referentnim dokumentom.
- (5) Zajednički postupci za zahtijevanje izuzeća od ATFM slotova za polijetanje se izrađuju u skladu sa zahtjevima ICAO standarda navedenim u Aneksu ovog pravilnika. Ovi postupci se usklađuju sa centralnom jedinicom za ATFM i objavljuju u zbornicima zrakoplovnih informacija.

Član 5.

(Obaveze pružatelja usluga ATFM prema centralnoj jedinici za ATFM)

Pružatelj usluga ATFM osigurava da centralna jedinica za ATFM:

- a) optimizira ukupne efekte učinka na EATMN kroz planiranje, koordinaciju i primjenu ATFM mjera;
- b) obavlja konsultacije sa operatorima u vezi sa definiranjem ATFM mjera;
- c) osigurava efektivnu primjenu ATFM mjera zajedno sa lokalnim ATFM jedinicama;
- d) u koordinaciji sa lokalnim ATFM jedinicama, određuje alternativna preusmjeravanja radi izbjegavanja ili rasterećenja opterećenih oblasti, uzimajući u obzir ukupne efekte učinka na EATMN;
- e) nudi preusmjeravanje za one letove koji bi optimizirali efekat iz tačke d) ovog člana;
- f) blagovremeno pruža informacije operatorima i ATS jedinicama o ATFM, uključujući:
- 1) planirane ATFM mjere,
 - 2) uticaj ATFM mjera na vrijeme polijetanja i profil leta pojedinačnih letova;
- g) prati događaje u vezi sa nedostajućim planovima leta i višestruko podnijetim planovima leta;
- h) obustavlja plan leta kada, uzimajući u obzir vremensku toleranciju, dodijeljeni ATFM slot za polijetanje ne

može da se ispuni, a nije poznato novo predviđeno vrijeme početka voženja zrakoplova;

i) prati broj izuzeća koja su odobrena u skladu sa članom 4. stav (5) ovog pravilnika.

Član 6.

(Opšte obaveze ATS jedinica)

- (1) Kada se ATFM mjera mora primijeniti, ATS jedinice se preko lokalne ATFM jedinice usklađuju sa centralnom jedinicom za ATFM kako bi se osiguralo da se pri izboru mjera uvažava optimizacija ukupnih efekata učinka na EATMN.
- (2) Kada je potrebno, ATS prijavi biroi olakšavaju razmjenu informacija između pilota ili operatora i lokalne ili centralne jedinice za ATFM.
- (3) ATS jedinice osiguravaju da se ATFM mjere primijenjene na aerodromima koordiniraju sa odgovarajućim upravnim tijelima aerodroma, kako bi se osigurala efikasnost u planiranju i korištenju aerodroma u korist svih učesnika iz člana 1. stav (3) ovog pravilnika.
- (4) ATS jedinice preko lokalne ATFM jedinice obavještavaju centralnu jedinicu za ATFM o svim događajima koji mogu imati uticaja na kapacitet kontrole zračnog prometa ili na zahtjeve zračnog prometa.
- (5) ATS jedinice dostavljaju centralnoj jedinici za ATFM sljedeće podatke i njihova naknadna ažuriranja, blagovremeno i osiguravajući njihov kvalitet:
- a) raspoloživost zračnog prostora i struktura ruta;
 - b) konfiguracije i aktivacije sektora ATS jedinica;
 - c) vremena voženja na aerodromu;
 - d) kapacitete sektora kontrole zračnog prometa i aerodroma;
 - e) raspoloživost ruta, uključujući raspoloživost postignutu primjenom fleksibilnog korištenja zračnog prostora, u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju pravila za fleksibilno korištenje zračnog prostora ("Službeni glasnik BiH", broj 88/23);
 - f) ažurirane pozicije u letu;
 - g) odstupanja od planova leta;
 - h) raspoloživost zračnog prostora, uključujući raspoloživost postignutu primjenom fleksibilnog korištenja zračnog prostora, u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju pravila za fleksibilno korištenje zračnog prostora;
- i) stvarna vremena polijetanja.
- (6) Podaci iz stava (5) ovog člana su dostupni učesnicima iz člana 1. stav (3) ovog pravilnika i dostavljaju se centralnoj jedinici za ATFM i prosljeđuju se od nje, bez naknade.
- (7) ATS jedinica na aerodromu polijetanja osigurava:
- a) kad let podliježe ATFM slotu za polijetanje, da se taj slot uključuje kao dio odobrenja kontrole zračnog prometa;
 - b) da se letovi pridržavaju ATFM slotova za polijetanje;
 - c) da se letovima, koji se ne pridržavaju svojih očekivanih vremena početka voženja, uzimajući u obzir uspostavljeno vrijeme tolerancije, ne izdaje odobrenje za polijetanje;
 - d) da se letovima, čiji su planovi leta odbijeni ili obustavljeni, ne izdaje odobrenje za polijetanje.

Član 7.

(Opšte obaveze operatora)

- (1) Svaki namjeravani let mora da bude obuhvaćen jedinstvenim planom leta. Dostavljeni plan leta ispravno odražava namjeravani profil leta.

- (2) Sve odgovarajuće ATFM mjere i njihove izmjene su ugrađene u planirani let i saopštavaju se pilotu.
- (3) Pri polijetanju sa aerodroma koji ne podliježe ATFM slotu za polijetanje, operatori su odgovorni za pridržavanje očekivanog vremena početka vožnja, uzimajući u obzir vremensku toleranciju, u skladu sa zahtjevima ICAO standarda navedenim u Aneksu ovog pravilnika.
- (4) U slučaju da je plan leta obustavljen u skladu sa članom 5. stav (1) tačka (h) ovog pravilnika, predmetni operator je dužan da osigura ažuriranje ili otkazivanje plana leta.

Član 8.

(Opšte obaveze upravnog tijela aerodroma)

Upravna tijela aerodroma obavještavaju centralnu jedinicu za ATFM direktno ili posredstvom lokalne ATFM jedinice ili ATS jedinice, ili kombinirano, o svim događajima koji mogu da utiču na kapacitet kontrole zračnog prometa ili zahtjeve zračnog prometa. Ova tijela informiraju lokalnu ATFM jedinicu i ATS jedinice ako je obavještanje izvršeno direktno.

Član 9.

(Usklađenost između planova leta i aerodromskih slotova)

- (1) Pružatelj usluga ATFM osigurava da centralna jedinica za ATFM ili lokalna ATFM jedinica prije obavljanja leta, na zahtjev aerodromskog koordinatora slotova ili upravnog tijela koordiniranog aerodroma, dostavi prihvaćeni plan leta za let koji se izvodi sa tog aerodroma. Aerodromski koordinatori slotova ili upravno tijelo koordiniranog aerodroma osiguravaju pristup prihvaćenim planovima leta koje je dostavila centralna jedinica za ATFM ili lokalne ATFM jedinice.
- (2) Prije leta, operatori dostavljaju aerodromima polijetanja i slijetanja neophodne informacije kako bi se omogućilo povezivanje oznake leta, koja je sadržana u planu leta, i oznake leta koja je prijavljena za odgovarajući aerodromski slot.
- (3) Svaki operator, upravno tijelo aerodroma i ATS jedinica imaju pravo da prijave aerodromskom koordinatorskom slotova o učestalom izvođenju usluga zračnog prijevoza u vremenima koja se značajno razlikuju od dodijeljenih aerodromskih slotova, ili uz upotrebu slotova na način koji se bitno razlikuje od onog koji je naveden u vrijeme dodjeljivanja, ukoliko to dovodi u pitanje operacije aerodroma ili zračnog prometa.
- (4) Pružatelj usluga ATFM osigurava da centralna jedinica za ATFM prijavi aerodromskom koordinatorskom slotova o učestalom izvođenju usluga zračnog prijevoza u vremenima koja se značajno razlikuju od dodijeljenih aerodromskih slotova, ili uz upotrebu slotova na način koji se bitno razlikuje od onog koji je naveden u vrijeme dodjeljivanja, ukoliko to dovodi u pitanje rad ATFM.

Član 10.

(Obaveze u vezi sa kritičnim događajima)

- (1) Pružatelj usluga ATFM osigurava da centralna jedinica za ATFM uspostavi i objavi ATFM postupke za rad u slučaju kritičnih događaja, kako bi se poremećaj u EATMN sveo na najmanju moguću mjeru.
- (2) Tokom priprema za kritične događaje, ATS jedinice i upravna tijela aerodroma usklađuju važnost i sadržaj postupaka za vanredne situacije sa operatorima pogođenim kritičnim događajima, uključujući svako prilagođavanje pravilima prioriteta. Postupci za vanredne situacije obuhvataju:
 - a) organizacijske sporazume i sporazume koordinacije;
 - b) ATFM mjere za upravljanje pristupom ugroženim oblastima radi sprečavanja prekomjernih prometnih

zahtjeva u odnosu na deklarirani kapacitet čitavog zračnog prostora, njegovog dijela ili određenog aerodroma;

- c) okolnosti, uvjete i postupke za primjenu pravila prioriteta za letove, poštujući osnovne interese sigurnosti i odbrambene politike Bosne i Hercegovine;
- d) postupke za vraćanje u predašnje stanje.

Član 11.

(Praćenje usklađenosti sa ATFM mjerama)

- (1) Pružatelj usluga ATFM osigurava da ATS jedinice na aerodromima polijetanja, na kojima usklađenost odlaznog prometa sa ATFM slotovima za polijetanje iznosi 80% godišnje ili manje, dostavljaju odgovarajuće informacije o neusklađenosti i preduzetim radnjama kako bi se osigurala usklađenost sa ATFM slotovima za polijetanje. Preduzete radnje moraju da budu navedene u izvještaju koji dotični pružatelj usluga ATFM podnosi BHDCA.
- (2) ATS jedinica na određenom aerodromu osigurava relevantne informacije o svakom neuvažavanju odbijanja ili obustave plana leta na tom aerodromu, kao i preduzetim radnjama da se uvažavanje osigura. Preduzete radnje su navedene u izvještaju koji pružatelj usluga ATFM podnosi BHDCA.
- (3) BHDCA osigurava da:
 - a) centralna jedinica za ATFM upozori pružatelja usluga ATFM koji odobrava izuzeća kod više od 0,6% godišnjih polijetanja u Bosni i Hercegovini;
 - b) kada je pružatelj usluga ATFM upozoren shodno tački a) ovog stava, on izrađuje izvještaj sa detaljima odobrenih izuzeća koji podnosi BHDCA.
- (4) Pružatelj usluga ATFM osigurava da u slučaju neusklađenosti sa ATFM mjerama, koje proizilaze iz primjene člana 5. tačka g) ovog pravilnika, centralna jedinica za ATFM obavještava dotičnog operatora o takvoj neusklađenosti.
- (5) Operatori podnose izvještaj centralnoj jedinici za ATFM za svaku neusklađenost sa ATFM mjerama, navodeći detalje okolnosti koje su dovele do nedostajućeg plana leta ili višestrukih planova leta, kao i preduzete radnje kako bi se takva neusklađenost ispravila.
- (6) Pružatelj usluga ATFM osigurava da centralna jedinica za ATFM izrađuje godišnji izvještaj sa detaljima o nedostajućim planovima leta ili podnijetim višestrukim planovima leta, te da izvještaj dostavi BHDCA.
- (7) BHDCA provodi godišnji pregled pridržavanja ATFM mjerama kako bi se osiguralo da učesnici iz člana 1. stav (3) ovog pravilnika poboljšavaju nivo pridržavanja tim mjerama.

Član 12.

(Procjena učinka)

- (1) Prilikom primjene člana 11. ovog pravilnika, pružatelj usluga ATFM osigurava da centralna jedinica za ATFM izrađuje godišnje izvještaje o kvalitetu ATFM, koji obuhvataju detalje o:
 - a) uzrocima ATFM mjera;
 - b) uticaju ATFM mjera;
 - c) pridržavanju ATFM mjerama;
 - d) doprinosu učesnika iz člana 1. stav (3) ovog pravilnika optimizaciji ukupnog uticaja na mrežu.
- (2) Pružatelj usluga ATFM osigurava da centralna jedinica za ATFM uspostavi i održava arhivu ATFM podataka iz člana 6. stav (5) ovog pravilnika, planova leta, operativnih dnevnika i odgovarajućih povezanih podataka.

- (3) Podaci iz stava (2) ovog člana se čuvaju dvije godine od njihovog podnošenja i stavljaju se na raspolaganje BHDCA, pružatelju usluga ATFM, ATS jedinicama i operatorima.
- (4) Podaci iz stava (2) ovog člana stavljaju se na raspolaganje aerodromskim koordinatorima i operatorima aerodroma, kao pomoć u njihovoj redovnoj procjeni deklariranog kapaciteta.

Član 13.

(Zahtjevi iz sigurnosti zračne plovidbe)

Pružatelj usluga ATFM osigurava da se provodi procjena sigurnosti zračne plovidbe, uključujući identifikaciju opasnosti, procjenu i ublažavanje rizika, prije uvođenja bilo kakvih značajnih promjena u ATFM sisteme i postupke, uključujući procjenu procesa upravljanja sigurnošću (safety) koji se odnosi na kompletan životni ciklus sistema upravljanja zračnim prometom.

Član 14.

(Dodatni zahtjevi)

- (1) BHDCA osigurava da je osoblje učesnika iz člana 1. stav (3) ovog pravilnika, koje je uključeno u ATFM aktivnosti:
- a) upoznato sa odredbama ovog pravilnika;
 - b) odgovarajuće obučeno i kompetentno za obavljanje svojih poslova.
- (2) BHDCA preduzima neophodne mjere kako bi osigurala da učesnici iz člana 1. stav (3) ovog pravilnika, koji su odgovorni za obavljanje ATFM funkcija:
- a) razviju i održavaju operativne priručnike koji sadrže neophodne instrukcije i informacije koje omogućavaju operativnom osoblju primjenu odredaba ovog pravilnika;
 - b) osiguraju da su ovi priručnici dosljedni, dostupni i ažurirani;
 - c) osiguraju da su radne metode i operativni postupci usklađeni sa ovim pravilnikom.

Član 15.

(Prestanak važenja propisa)

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o upravljanju protokom zračnog prometa ("Službeni glasnik BiH", broj 20/19).

Član 16.

(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 1-3-02-3-1032-6/25

11. februara 2026. godine

Banja Luka

Generalni direktor

Zorislav Ivanović, s. r.

ANEKS

Lista odredaba ICAO za potrebe upravljanjem protokom zračnog prometa

1. Poglavlje 3. stav 3.7.5 (Upravljanje protokom zračnog prometa) Aneksa 11 Čikaške konvencije - Usluge u zračnom prometu (14. izdanje, jul 2016. godine, uključujući amandman br. 50A).
2. Poglavlje 3. (kapacitet sistema ATS i upravljanje protokom zračnog prometa) ICAO dokumenta 4444, Postupci za usluge u zračnoj plovidbi - Upravljanje zračnim prometom (PANS-ATM) (16. izdanje, 2016. godine, uključujući amandman br. 7A).
3. Poglavlje 8. stav 8.3 (izuzeća od dodjele ATFM slotova) ICAO dokumenta 7030, Evropske (EUR) regionalne dopunske procedure (5. izdanje, 2008. godine).
4. Poglavlje 8. stav 8.4 1.c) (Pridržavanje ATFM mjera od strane operatora zrakoplova) ICAO dokumenta 7030, Evropske (EUR) regionalne dopunske procedure (5. izdanje, 2008. godine).

5. Poglavlje 2. stav 2.3.2 (Izmjene u EOBT) ICAO dokumenta 7030, Evropske (EUR) regionalne dopunske procedure (5. izdanje, 2008. godine).

Na temelju čl. 16. i 61. stavak (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17) i članka 14. stavak (1) Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 39/09 i 25/18), generalni ravnatelj Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine donosi

PRAVILNIK

O UPRAVLJANJU PROTOKOM ZRAČNOG PROMETA

Članak 1.

(Predmet)

- (1) Ovim pravilnikom se utvrđuju zahtjevi za upravljanje protokom zračnog prometa (u daljem tekstu: ATFM) u cilju optimizacije raspoloživih kapaciteta Evropske mreže za upravljanje zračnim prometom (u daljem tekstu: EATMN) i poboljšanja procesa ATFM.
- (2) Ovaj pravilnik se primjenjuje u okviru zračnog prostora iz članka 1. stavak (4) Pravilnika o organizaciji i korištenju zračnog prostora u Jedinstvenom europskom nebu ("Službeni glasnik BiH", broj 86/23), i to na:
- a) sve letove koji se namjeravaju obavljati ili se obavljaju kao opći zračni promet i sukladno pravilima instrumentalnog letenja (u daljem tekstu: IFR), u cjelini ili djelomično;
 - b) sve faze leta koje se odnose na letove iz točke a) ovog stavka i na upravljanje zračnim prometom.
- (3) Ovaj pravilnik se primjenjuje na sljedeće sudionike ili zastupnike koji postupaju u njihovo ime, a koji su uključeni u ATFM procese:
- a) operatore zrakoplova;
 - b) jedinice za pružanje usluga u zračnom prometu (u daljem tekstu: ATS jedinice), uključujući ATS prijavne biroa i aerodromske kontrole zračnog prometa;
 - c) usluge zrakoplovnog informiranja;
 - d) subjekte uključene u upravljanje zračnim prostorom;
 - e) upravno tijelo aerodroma;
 - f) središnju jedinicu za ATFM;
 - g) pružatelja usluga ATFM;
 - h) lokalne ATFM jedinice;
 - i) koordinate slotova na koordiniranim aerodromima.
- (4) Ovim pravilnikom preuzimaju se odredbe:
- a) Uredbe Komisije (EU) broj 255/2010 od 25. ožujka 2010. godine o utvrđivanju zajedničkih pravila o upravljanju protokom zračnog prometa;
 - b) Provedbene uredbe Komisije (EU) broj 923/2012 od 26. rujna 2012. godine o uspostavljanju zajedničkih pravila letenja i operativnih odredaba u vezi sa uslugama i postupcima u zračnoj plovidbi i o izmjeni Provedbene uredbe (EU) broj 1035/2011 i uredbi (EZ) br. 1265/2007, (EZ) br. 1794/2006, (EZ) br. 730/2006, (EZ) br. 1033/2006 i (EU) br. 255/2010;
 - c) Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1006 od 22. lipnja 2016. godine o izmjeni Uredbe (EU) br. 255/2010 u vezi sa odredbama ICAO iz članka 3. stavak (1);
 - d) Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2159 od 20. studenog 2017. godine o izmjeni Uredbe (EU) br. 255/2010 u pogledu određenih upućivanja na odredbe ICAO.

- (5) Navođenje odredaba uredbi iz stavka (4) ovog članka vrši se isključivo u svrhu praćenja i informiranja o preuzimanju pravne tekovine Europske unije u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine.

Članak 2.
(Definicije)

Za potrebe ovog pravilnika koriste se definicije iz članka 2. Pravilnika o uspostavljanju okvira za stvaranje Jedinstvenog europskog neba ("Službeni glasnik BiH", broj 40/20), članka 3. Pravilnika o zajedničkim pravilima o dodjeli slotova i usklađivanje redova letenja na aerodromima ("Službeni glasnik BiH", broj 25/24) i sljedeće definicije:

- a) **Mjere upravljanja protokom zračnog prometa - ATFM mjere** (Air Traffic Flow Management (ATFM) measures): označavaju postupke poduzete u cilju upravljanja protokom zračnog prometa i upravljanja kapacitetom;
- b) **Operator** (Operator): označava lice, organizaciju ili poduzeće koje sudjeluje ili koje namjerava da sudjeluje u obavljanju zračnog prometa;
- c) **IFR** (IFR): oznaka koja se upotrebljava za označavanje pravila instrumentalnog letenja;
- d) **Prijavni biro pružatelja usluga u zračnom prometu (ATS)** (Air Traffic Services (ATS) reporting office): označava ATS jedinicu uspostavljenu u cilju primanja izvješća koji se tiču ATS i planova leta podnijetih prije prvog izdavanja odobrenja kontrole zračnog prometa;
- e) **Lokalna jedinica za upravljanje protokom zračnog prometa, lokalna ATFM jedinica** (Local Air Traffic Flow Management (ATFM) Unit): označava subjekt za upravljanje protokom zračnog prometa koji obavlja djelatnost u ime jednog ili više drugih subjekata za upravljanje protokom zračnog prometa kao posrednik između središnje jedinice za ATFM i ATS jedinice ili grupe takvih jedinica, a u sastavu je pružatelja usluga ATFM;
- f) **Kritični događaj** (Critical event): označava neuobičajenu situaciju ili krizu koja uključuje značajan gubitak kapaciteta EATMN ili značajnu neravnotežu između EATMN kapaciteta i prometnih zahtjeva ili značajnu grešku u protoku informacija u jednom ili više dijelova EATMN;
- g) **Odlazni slot upravljanja protokom zračnog prometa (ATFM)** (Air Traffic Flow Management (ATFM) departure slot): označava proračunato vrijeme polijetanja dodijeljeno od strane središnje jedinice za ATFM sa vremenskom tolerancijom kojom upravlja lokalna ATS jedinica;
- h) **Rutna i prometna orijentacija** (Route and traffic orientation): označava politike i procedure za korištenje ruta od strane zrakoplova;
- i) **Višestruki plan leta** (Multiple flight plan): označava postojanje više od jednog plana leta za isti namjeravani let između dva aerodroma;
- j) **Konfiguracija sektora jedinice za pružanje usluga u zračnom prometu (ATS)** (Air Traffic Service (ATS) Unit sector configuration): označava četvorodimenzionalni opis sektora ili grupe sektora zračnog prostora jedinice ATS koji se upotrebljava trajno ili privremeno;
- k) **Vrijeme vožnja na aerodromu** (Aerodrome taxi time): označava unaprijed određeno vrijeme od početka vožnje do polijetanja, izraženo u minutima, koje važi tijekom normalnog rada aerodroma;

- l) **Ažurirana pozicija u letu** (Updated flight position): označava poziciju zrakoplova ažuriranu uz pomoć nadzornih podataka, podataka iz plana leta ili izvješća o poziciji;
- m) **Odobrenje kontrole zračnog prometa** (Air Traffic Control clearance): označava odobrenje određenom zrakoplovu da nastavi put pod uvjetima određenim od strane jedinice kontrole zračnog prometa;
- n) **Obustavljanje plana leta** (Flight plan suspension): označava postupak koji pokreće subjekat koji vrši ATFM kako bi se osiguralo da je operator obavio izmjenu plana leta prije izvršenja leta;
- o) **Usluga zračnog prijevoza** (Air service): označava let ili niz letova radi prijevoza putnika, robe ili pošte uz plaćanje naknade ili zakupnine;
- p) **Operativni dnevnik** (Operational log): označava dnevnik ATFM sustava, pretvoren u bazu podataka koja omogućuje brzu pretragu ATFM podataka;
- s) **Pružatelj usluga ATFM** (Provider of Air Traffic Flow Management) je pružatelj usluga upravljanja protokom zračnog prometa certificiran sukladno Pravilniku o utvrđivanju općih i posebnih zahtjeva za pružatelje usluga upravljanja zračnim prometom, usluga u zračnoj plovidbi i drugih mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom ("Službeni glasnik BiH", br. 10/23 i 78/23);
- t) **Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine - BHDCA** (Bosnia and Herzegovina Directorate of Civil Aviation - BHDCA): Nadležna zrakoplovna vlast Bosne i Hercegovine (National Aviation Authority)/Državni nadzorni organ Bosne i Hercegovine (National Supervisory Authority)/Nadležni organ (Competent Authority) u čijoj su nadležnosti upravni, stručni i nadzorni poslovi iz oblasti zračnog prometa u Bosni i Hercegovini.

Članak 3.

(Okvir upravljanja protokom zračnog prometa)

- (1) Planiranje, koordiniranje i izvršenje ATFM mjera koje obavljaju sudionici iz članka 1. stavak (3) ovog pravilnika su usklađeni sa zahtjevima ICAO standarda navedenim u Aneksu ovog pravilnika.
- (2) ATFM se rukovodi sljedećim načelima:
 - a) ATFM mjere:
 - 1) sprečavaju prekomjerne zahtjeve u zračnom prometu u odnosu na deklarirani kapacitet kontrole zračnog prometa (ATC) u sektorima i na aerodromima;
 - 2) koriste EATMN kapacitete u najvećoj mogućoj mjeri da bi se optimizirala efikasnost EATMN, a negativni efekti na operatore smanjili na minimum;
 - 3) optimiziraju EATMN kapacitet koji je omogućen kroz razvoj i primjenu mjera za unapređenje kapaciteta od strane ATS jedinica;
 - 4) podržavaju upravljanje kritičnim događajima;
 - b) lokalne jedinice za ATFM i središnja jedinica za ATFM smatraju se dijelom ATFM funkcije.
- (3) Pri dodjeli ATFM slotova za polijetanje, letovima se daje prioritet sukladno njihovim planiranim redoslijedom ulaska na lokaciju na kojoj se primjenjuju ATFM mjere, osim ako posebne okolnosti ne zahtijevaju primjenu drugih pravila prioriteta koja su zvanično dogovorena i od koristi za EATMN.

- (4) Stavak (3) ovog članka može se primijeniti na letove koji ne mogu prihvatiti mogućnost preusmjeravanja u cilju izbjegavanja ili rasterećenja opterećenih oblasti, uzimajući u obzir lokaciju i dimenzije opterećenih oblasti.

Članak 4.

(Opće obveze pružatelja usluga ATFM)

- (1) Pružatelj usluga ATFM osigurava da je ATFM funkcija dostupna sudionicima iz članka 1. stavak (3) ovog pravilnika 24 sata dnevno.
- (2) Definiranje i primjena ATFM mjera su usklađeni sa zahtjevima sigurnosti (security) i obrane Bosne i Hercegovine kako bi se osigurala efikasnost u planiranju, dodjeli i uporabi zračnog prostora na korist svih sudionika iz članka 1. stavak (3) ovog pravilnika.
- (3) Kako bi se optimizirala uporaba zračnog prostora, uspostavljaju se dosljedne procedure za suradnju između sudionika uključenih u ATFM funkciju, ATS jedinica i subjekata uključenih u upravljanje zračnim prostorom.
- (4) Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi izrađuje zajednički referentni dokument koji sadrži politike, postupke i opise rutne i prometne orijentacije. Kada je primjenjivo, objavljivanje dostupnosti ruta u zbornicima zrakoplovnih informacija je u potpunosti usklađeno sa zajedničkim referentnim dokumentom.
- (5) Zajednički postupci za zahtijevanje izuzeća od ATFM slotova za polijetanje se izrađuju sukladno zahtjevima ICAO standarda navedenim u Aneksu ovog pravilnika. Ovi postupci se usklađuju sa središnjom jedinicom za ATFM i objavljuju u zbornicima zrakoplovnih informacija.

Članak 5.

(Obveze pružatelja usluga ATFM prema središnjoj jedinici za ATFM)

Pružatelj usluga ATFM osigurava da središnja jedinica za ATFM:

- a) optimizira ukupne efekte učinka na EATMN kroz planiranje, koordinaciju i primjenu ATFM mjera;
- b) obavlja konzultacije sa operatorima u vezi sa definiranjem ATFM mjera;
- c) osigurava efektivnu primjenu ATFM mjera zajedno sa lokalnim ATFM jedinicama;
- d) u koordinaciji sa lokalnim ATFM jedinicama, određuje alternativna preusmjeravanja radi izbjegavanja ili rasterećenja opterećenih oblasti, uzimajući u obzir ukupne efekte učinka na EATMN;
- e) nudi preusmjeravanje za one letove koji bi optimizirali efekat iz točke d) ovog članka;
- f) pravovremeno pruža informacije operatorima i ATS jedinicama o ATFM, uključujući:
 - 1) planirane ATFM mjere,
 - 2) utjecaj ATFM mjera na vrijeme polijetanja i profil leta pojedinačnih letova;
- g) prati događaje u vezi sa nedostajućim planovima leta i višestruko podnijetim planovima leta;
- h) obustavlja plan leta kada, uzimajući u obzir vremensku toleranciju, dodijeljeni ATFM slot za polijetanje ne može da se ispuni, a nije poznato novo predviđeno vrijeme početka voženja zrakoplova;
- i) prati broj izuzeća koja su odobrena sukladno članku 4. stavak (5) ovog pravilnika.

Članak 6.

(Opće obveze ATS jedinica)

- (1) Kada se ATFM mjera mora primijeniti, ATS jedinice se preko lokalne ATFM jedinice usklađuju sa središnjom jedinicom za ATFM kako bi se osiguralo da se pri izboru

mjera uvažava optimizacija ukupnih efekata učinka na EATMN.

- (2) Kada je potrebno, ATS prijavi biroi olakšavaju razmjenu informacija između pilota ili operatora i lokalne ili središnje jedinice za ATFM.
- (3) ATS jedinice osiguravaju da se ATFM mjere primijenjene na aerodromima koordiniraju sa odgovarajućim upravnim tijelima aerodroma, kako bi se osigurala efikasnost u planiranju i korištenju aerodroma u korist svih sudionika iz članka 1. stavak (3) ovog pravilnika.
- (4) ATS jedinice preko lokalne ATFM jedinice obavještavaju središnju jedinicu za ATFM o svim događajima koji mogu imati utjecaja na kapacitet kontrole zračnog prometa ili na zahtjeve zračnog prometa.
- (5) ATS jedinice dostavljaju središnjoj jedinici za ATFM sljedeće podatke i njihova naknadna ažuriranja, pravovremeno i osiguravajući njihovu kvalitetu:
 - a) raspoloživost zračnog prostora i struktura ruta;
 - b) konfiguracije i aktivacije sektora ATS jedinica;
 - c) vremena voženja na aerodromu;
 - d) kapacitete sektora kontrole zračnog prometa i aerodroma;
 - e) raspoloživost ruta, uključujući raspoloživost postignutu primjenom fleksibilnog korištenja zračnog prostora, sukladno Pravilniku o utvrđivanju pravila za fleksibilno korištenje zračnog prostora ("Službeni glasnik BiH", broj 88/23);
 - f) ažurirane pozicije u letu;
 - g) odstupanja od planova leta;
 - h) raspoloživost zračnog prostora, uključujući raspoloživost postignutu primjenom fleksibilnog korištenja zračnog prostora, sukladno Pravilniku o utvrđivanju pravila za fleksibilno korištenje zračnog prostora;
 - i) stvarna vremena polijetanja.
- (6) Podaci iz stavka (5) ovog članka su dostupni sudionicima iz članka 1. stavak (3) ovog pravilnika i dostavljaju se središnjoj jedinici za ATFM i prosljeđuju se od nje, bez naknade.
- (7) ATS jedinica na aerodromu polijetanja osigurava:
 - a) kad let podliježe ATFM slotu za polijetanje, da se taj slot uključuje kao dio odobrenja kontrole zračnog prometa;
 - b) da se letovi pridržavaju ATFM slotova za polijetanje;
 - c) da se letovima, koji se ne pridržavaju svojih očekivanih vremena početka voženja, uzimajući u obzir uspostavljeno vrijeme tolerancije, ne izdaje odobrenje za polijetanje;
 - d) da se letovima, čiji su planovi leta odbijeni ili obustavljeni, ne izdaje odobrenje za polijetanje.

Članak 7.

(Opće obveze operatora)

- (1) Svaki namjeravani let mora da bude obuhvaćen jedinstvenim planom leta. Dostavljeni plan leta ispravno odražava namjeravani profil leta.
- (2) Sve odgovarajuće ATFM mjere i njihove izmjene su ugrađene u planirani let i saopštavaju se pilotu.
- (3) Pri polijetanju sa aerodroma koji ne podliježe ATFM slotu za polijetanje, operatori su odgovorni za pridržavanje očekivanog vremena početka voženja, uzimajući u obzir vremensku toleranciju, sukladno zahtjevima ICAO standarda navedenim u Aneksu ovog pravilnika.

- (4) U slučaju da je plan leta obustavljen sukladno članku 5. stavak (1) točka (h) ovog pravilnika, predmetni operator je dužan da osigura ažuriranje ili otkazivanje plana leta.

Članak 8.

(Opće obveze upravnog tijela aerodroma)

Upravna tijela aerodroma obavještavaju središnju jedinicu za ATFM izravno ili posredstvom lokalne ATFM jedinice ili ATS jedinice, ili kombinirano, o svim događajima koji mogu da utječu na kapacitet kontrole zračnog prometa ili zahtjeve zračnog prometa. Ova tijela informiraju lokalnu ATFM jedinicu i ATS jedinicu ako je obavještanje izvršeno izravno.

Članak 9.

(Usklađenost između planova leta i aerodromskih slotova)

- (1) Pružatelj usluga ATFM osigurava da središnja jedinica za ATFM ili lokalna ATFM jedinica prije obavljanja leta, na zahtjev aerodromskog koordinatora slotova ili upravnog tijela koordiniranog aerodroma, dostavi prihvaćeni plan leta za let koji se izvodi sa tog aerodroma. Aerodromski koordinator slotova ili upravno tijelo koordiniranog aerodroma osiguravaju pristup prihvaćenim planovima leta koje je dostavila središnja jedinica za ATFM ili lokalne ATFM jedinice.
- (2) Prije leta, operatori dostavljaju aerodromima polijetanja i slijetanja neophodne informacije kako bi se omogućilo povezivanje oznake leta, koja je sadržana u planu leta, i oznake leta koja je prijavljena za odgovarajući aerodromski slot.
- (3) Svaki operator, upravno tijelo aerodroma i ATS jedinica imaju pravo da prijave aerodromskom koordinatoru slotova o učestalom izvođenju usluga zračnog prijevoza u vremenima koja se značajno razlikuju od dodijeljenih aerodromskih slotova, ili uz uporabu slotova na način koji se bitno razlikuje od onog koji je naveden u vrijeme dodjeljivanja, ukoliko to dovodi u pitanje operacije aerodroma ili zračnog prometa.
- (4) Pružatelj usluga ATFM osigurava da središnja jedinica za ATFM prijavi aerodromskom koordinatoru slotova o učestalom izvođenju usluga zračnog prijevoza u vremenima koja se značajno razlikuju od dodijeljenih aerodromskih slotova, ili uz uporabu slotova na način koji se bitno razlikuje od onog koji je naveden u vrijeme dodjeljivanja, ukoliko to dovodi u pitanje rad ATFM.

Članak 10.

(Obveze u vezi sa kritičnim događajima)

- (1) Pružatelj usluga ATFM osigurava da središnja jedinica za ATFM uspostavi i objavi ATFM postupke za rad u slučaju kritičnih događaja, kako bi se poremećaj u EATMN sveo na najmanju moguću mjeru.
- (2) Tijekom priprema za kritične događaje, ATS jedinice i upravna tijela aerodroma usklađuju važnost i sadržaj postupaka za izvanredne situacije sa operatorima pogođenim kritičnim događajima, uključujući svako prilagođavanje pravilima prioriteta. Postupci za izvanredne situacije obuhvataju:
 - a) organizacijske sporazume i sporazume koordinacije;
 - b) ATFM mjere za upravljanje pristupom ugroženim oblastima radi sprečavanja prekomjernih prometnih zahtjeva u odnosu na deklarirani kapacitet čitavog zračnog prostora, njegovog dijela ili određenog aerodroma;
 - c) okolnosti, uvjete i postupke za primjenu pravila prioriteta za letove, poštujući osnovne interese sigurnosti i obrambene politike Bosne i Hercegovine;
 - d) postupke za vraćanje u pređašnje stanje.

Članak 11.

(Praćenje usklađenosti sa ATFM mjerama)

- (1) Pružatelj usluga ATFM osigurava da ATS jedinice na aerodromima polijetanja, na kojima usklađenost odlaznog prometa sa ATFM slotovima za polijetanje iznosi 80% godišnje ili manje, dostavljaju odgovarajuće informacije o neusklađenosti i poduzetim radnjama kako bi se osigurala usklađenost sa ATFM slotovima za polijetanje. Poduzete radnje moraju da budu navedene u izvješću koji dotični pružatelj usluga ATFM podnosi BHDCA.
- (2) ATS jedinica na određenom aerodromu osigurava relevantne informacije o svakom neuvažavanju odbijanja ili obustave plana leta na tom aerodromu, kao i poduzetim radnjama da se uvažavanje osigura. Poduzete radnje su navedene u izvješću koji pružatelj usluga ATFM podnosi BHDCA.
- (3) BHDCA osigurava da:
 - a) središnja jedinica za ATFM upozori pružatelja usluga ATFM koji odobrava izuzeća kod više od 0,6% godišnjih polijetanja u Bosni i Hercegovini;
 - b) kada je pružatelj usluga ATFM upozoren shodno točki a) ovog stavka, on izrađuje izvješće sa detaljima odobrenih izuzeća koji podnosi BHDCA.
- (4) Pružatelj usluga ATFM osigurava da u slučaju neusklađenosti sa ATFM mjerama, koje proizilaze iz primjene članka 5. točka g) ovog pravilnika, središnja jedinica za ATFM obavještava dotičnog operatora o takvoj neusklađenosti.
- (5) Operatori podnose izvješće središnjoj jedinici za ATFM za svaku neusklađenost sa ATFM mjerama, navodeći detalje okolnosti koje su dovele do nedostajućeg plana leta ili višestrukih planova leta, kao i poduzete radnje kako bi se takva neusklađenost ispravila.
- (6) Pružatelj usluga ATFM osigurava da središnja jedinica za ATFM izrađuje godišnje izvješće sa detaljima o nedostajućim planovima leta ili podnijetim višestrukim planovima leta, te da izvješće dostavi BHDCA.
- (7) BHDCA provodi godišnji pregled pridržavanja ATFM mjerama kako bi se osiguralo da sudionici iz članka 1. stavak (3) ovog pravilnika poboljšavaju razinu pridržavanja tim mjerama.

Članak 12.

(Procjena učinka)

- (1) Prilikom primjene članka 11. ovog pravilnika, pružatelj usluga ATFM osigurava da središnja jedinica za ATFM izrađuje godišnja izvješća o kvaliteti ATFM, koja obuhvataju detalje o:
 - a) uzrocima ATFM mjera;
 - b) utjecaju ATFM mjera;
 - c) pridržavanju ATFM mjerama;
 - d) doprinosu sudionika iz članka 1. stavak (3) ovog pravilnika optimizaciji ukupnog utjecaja na mrežu.
- (2) Pružatelj usluga ATFM osigurava da središnja jedinica za ATFM uspostavi i održava arhivu ATFM podataka iz članka 6. stavak (5) ovog pravilnika, planova leta, operativnih dnevnika i odgovarajućih povezanih podataka.
- (3) Podaci iz stavka (2) ovog članka se čuvaju dvije godine od njihovog podnošenja i stavljaju se na raspolaganje BHDCA, pružatelju usluga ATFM, ATS jedinicama i operatorima.
- (4) Podaci iz stavka (2) ovog članka stavljaju se na raspolaganje aerodromskim koordinatorima i operatorima aerodroma, kao pomoć u njihovoj redovitoj procjeni deklariranog kapaciteta.

Članak 13.

(Zahtjevi iz sigurnosti zračne plovidbe)

Pružatelj usluga ATFM osigurava da se provodi procjena sigurnosti zračne plovidbe, uključujući identifikaciju opasnosti, procjenu i ublažavanje rizika, prije uvođenja bilo kakvih značajnih promjena u ATFM sustave i postupke, uključujući procjenu procesa upravljanja sigurnošću (safety) koji se odnosi na kompletan životni ciklus sustava upravljanja zračnim prometom.

Članak 14.

(Dodatni zahtjevi)

- (1) BHDCA osigurava da je osoblje sudionika iz članka 1. stavak (3) ovog pravilnika, koje je uključeno u ATFM aktivnosti:
 - a) upoznato sa odredbama ovog pravilnika;
 - b) odgovarajuće obučeno i kompetentno za obavljanje svojih poslova.
- (2) BHDCA poduzima neophodne mjere kako bi osigurala da sudionici iz članka 1. stavak (3) ovog pravilnika, koji su odgovorni za obavljanje ATFM funkcija:
 - a) razviju i održavaju operativne priručnike koji sadrže neophodne instrukcije i informacije koje omogućavaju operativnom osoblju primjenu odredaba ovog pravilnika;
 - b) osiguraju da su ovi priručnici dosljedni, dostupni i ažurirani;
 - c) osiguraju da su radne metode i operativni postupci usklađeni sa ovim pravilnikom.

Članak 15.

(Prestanak važenja propisa)

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o upravljanju protokom zračnog prometa ("Službeni glasnik BiH", broj 20/19).

Članak 16.

(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH".

Broj 1-3-02-3-1032-6/25

11. veljače 2026. godine

Banja Luka

Generalni ravnatelj

Zorislav Ivanović, v. r.

ANEKS

Lista odredaba ICAO za potrebe upravljanjem protokom zračnog prometa

1. Poglavlje 3. stavak 3.7.5 (Upravljanje protokom zračnog prometa) Aneksa 11 Čikaške konvencije - Usluge u zračnom prometu (14. izdanje, srpanj 2016. godine, uključujući amandman br. 50A).
2. Poglavlje 3. (kapacitet sustava ATS i upravljanje protokom zračnog prometa) ICAO dokumenta 4444, Postupci za usluge u zračnoj plovidbi - Upravljanje zračnim prometom (PANS-ATM) (16. izdanje, 2016. godine, uključujući amandman br. 7A).
3. Poglavlje 8. stavak 8.3 (izuzeća od dodjele ATFM slotova) ICAO dokumenta 7030, Europske (EUR) regionalne dopunske procedure (5. izdanje, 2008. godine).
4. Poglavlje 8. stavak 8.4 1.c) (Pridržavanje ATFM mjera od strane operatora zrakoplova) ICAO dokumenta 7030, Europske (EUR) regionalne dopunske procedure (5. izdanje, 2008. godine).
5. Poglavlje 2. stavak 2.3.2 (Izmjene u EOBT) ICAO dokumenta 7030, Europske (EUR) regionalne dopunske procedure (5. izdanje, 2008. godine).

Na osnovu čl. 16. i 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17) i člana 14. stav (1) Zakona o vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 39/09 i 25/18), generalni direktor Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine donosi

ПРАВИЛНИК

О УПРАВЉАЊУ ПРОТОКОМ ВАЗДУШНОГ

САОБРАЋАЈА

Члан 1.

(Предмет)

- (1) Овим правилником се утврђују захтјеви за управљање протоком ваздушног саобраћаја (у даљем тексту: ATFM) у циљу оптимизације расположивих капацитета Европске мреже за управљање ваздушним саобраћајем (у даљем тексту: EATMN) и побољшања процеса ATFM.
- (2) Овај правилник се примјењује у оквиру ваздушног простора из члана 1. став (4) Правилника о организацији и коришћењу ваздушног простора у Јединственом европском небу ("Službeni glasnik BiH", број 86/23), и то на:
 - a) све летове који се намјеравају обављати или се обављају као општи ваздушни саобраћај и у складу са правилима инструменталног летења (у даљем тексту: IFR), у цјелини или дјелимично;
 - b) све фазе лета које се односе на летове из тачке а) овог става и на управљање ваздушним саобраћајем.
- (3) Овај правилник се примјењује на сљедеће учеснике или заступнике који поступају у њихово име, а који су укључени у ATFM процесе:
 - a) операторе ваздухоплова;
 - b) јединице за пружање услуга у ваздушном саобраћају (у даљем тексту: ATS јединице), укључујући ATS пријавне бирое и аеродромске контроле ваздушног саобраћаја;
 - ц) услуге ваздухопловног информисања;
 - д) субјекте укључене у управљање ваздушним простором;
 - e) управно тијело аеродрома;
 - ф) централну јединицу за ATFM;
 - г) пружаоца услуга ATFM;
 - х) локалне ATFM јединице;
 - и) координаторе слотова на координисаним аеродромима.
- (4) Овим правилником преузимају се одредбе:
 - a) Уредбе Комисије (ЕУ) број 255/2010 од 25. марта 2010. године о утврђивању заједничких правила о управљању протоком ваздушног саобраћаја;
 - b) Сprovedбене уредбе Комисије (ЕУ) број 923/2012 од 26. септембра 2012. године о успостављању заједничких правила летења и оперативних одредаба у вези са услугама и поступцима у ваздушној пловидби и о измјени Sprovedбене уредбе (ЕУ) број 1035/2011 и уредби (ЕЗ) бр. 1265/2007, (ЕЗ) бр. 1794/2006, (ЕЗ) бр. 730/2006, (ЕЗ) бр. 1033/2006 и (ЕУ) бр. 255/2010;
 - ц) Sprovedбене уредбе Комисије (ЕУ) 2016/1006 од 22. јуна 2016. године о измјени Уредбе (ЕУ) бр. 255/2010 у вези са одредбама ICAO из члана 3. став (1);

- д) Сprovedбене уредбе Комисије (ЕУ) 2017/2159 од 20. новембра 2017. године о измјени Уредбе (ЕУ) бр. 255/2010 у погледу одређених упућивања на одредбе ИCAО.
- (5) Навођење одредаба уредби из става (4) овог члана врши се искључиво у сврху праћења и информисања о преузимању правне тековине Европске уније у законодавство Босне и Херцеговине.

Члан 2.

(Дефиниције)

За потребе овог правилника користе се дефиниције из члана 2. Правилника о успостављању оквира за стварање Јединственог европског неба ("Службени гласник БиХ", број 40/20), члана 3. Правилника о заједничким правилима о додјели слотова и усклађивање редова летења на аеродромима ("Службени гласник БиХ", број 25/24) и следеће дефиниције:

- а) **Мјере управљања протоком ваздушног саобраћаја - АТФМ мјере** (Air Traffic Flow Management (ATFM) measures): означавају поступке предузете у циљу управљања протоком ваздушног саобраћаја и управљања капацитетом;
- б) **Оператор** (Operator): означава лице, организацију или предузеће које учествује или које намјерава да учествује у обављању ваздушног саобраћаја;
- ц) **IFR** (IFR): ознака која се употребљава за означавање правила инструменталног летења;
- д) **Пријавни биро пружаоца услуга у ваздушном саобраћају (ATS)** (Air Traffic Services (ATS) reporting office): означава ATS јединицу успостављену у циљу примања извјештаја који се тичу ATS и планова лета поднијетих прије првог издавања одобрења контроле ваздушног саобраћаја;
- е) **Локална јединица за управљање протоком ваздушног саобраћаја, локална АТФМ јединица** (Local Air Traffic Flow Management (ATFM) Unit): означава субјект за управљање протоком ваздушног саобраћаја који обавља дјелатност у име једног или више других субјеката за управљање протоком ваздушног саобраћаја као посредник између централне јединице за АТФМ и ATS јединице или групе таквих јединица, а у саставу је пружаоца услуга АТФМ;
- ф) **Критични догађај** (Critical event): означава неуобичајену ситуацију или кризу која укључује значајан губитак капацитета ЕАТМН или значајну неравнотежу између ЕАТМН капацитета и саобраћајних захтјева или значајну грешку у протоку информација у једном или више дијелова ЕАТМН;
- г) **Одлазни слот управљања протоком ваздушног саобраћаја (АТФМ)** (Air Traffic Flow Management (ATFM) departure slot): означава израчунато вријеме полијетања додијељено од стране централне јединице за АТФМ са временском толеранцијом којом управља локална ATS јединица;
- х) **Рутна и саобраћајна оријентација** (Route and traffic orientation): означава политике и процедуре за коришћење рута од стране ваздухоплова;
- и) **Вишеструки план лета** (Multiple flight plan): означава постојање више од једног плана лета за исти намјеравани лет између два аеродрома;

- ј) **Конфигурација сектора јединице за пружање услуга у ваздушном саобраћају (ATS)** (Air Traffic Service (ATS) Unit sector configuration): означава четвородимензионални опис сектора или групе сектора ваздушног простора јединице ATS који се употребљава трајно или привремено;
- к) **Вријеме вожења на аеродрому** (Aerodrome taxi time): означава унапријед одређено вријеме од почетка вожње до полијетања, изражено у минутима, које важи током нормалног рада аеродрома;
- л) **Ажурирана позиција у лету** (Updated flight position): означава позицију ваздухоплова ажурирану уз помоћ надзорних података, података из плана лета или извјештаја о позицији;
- м) **Одобрење контроле ваздушног саобраћаја** (Air Traffic Control clearance): означава одобрење одређеном ваздухоплову да настави пут под условима одређеним од стране јединице контроле ваздушног саобраћаја;
- н) **Обустава плана лета** (Flight plan suspension): означава поступак који покреће субјект који врши АТФМ како би се обезбиједило да је оператор обавио измјену плана лета прије извршења лета;
- о) **Услуга ваздушног превоза** (Air service): означава лет или низ летова ради превоза путника, робе или поште уз плаћање накнаде или закупнине;
- п) **Оперативни дневник** (Operational log): означава дневник АТФМ система, претворен у базу података која омогућава брзу претрагу АТФМ података;
- с) **Пружалац услуга АТФМ** (Provider of Air Traffic Flow Management) је пружалац услуга управљања протоком ваздушног саобраћаја сертификован у складу са Правилником о утврђивању општих и посебних захтјева за пружаоце услуга управљања ваздушним саобраћајем, услуга у ваздушној пловидби и других мрежних функција за управљање ваздушним саобраћајем ("Службени гласник БиХ", бр. 10/23 и 78/23);
- т) **Дирекција за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине - BHDCA** (Bosnia and Herzegovina Directorate of Civil Aviation - BHDCA): Надлежна ваздухопловна власт Босне и Херцеговине (National Aviation Authority)/Државни надзорни орган Босне и Херцеговине (National Supervisory Authority)/Надлежни орган (Competent Authority) у чијој су надлежности управни, стручни и надзорни послови из области ваздушног саобраћаја у Босни и Херцеговини.

Члан 3.

(Оквир управљања протоком ваздушног саобраћаја)

- (1) Планирање, координација и извршење АТФМ мјера које обављају учесници из члана 1. став (3) овог правилника су усклађени са захтјевима ИCAО стандарда наведеним у Анексу овог правилника.
- (2) АТФМ се руководи следећим принципима:
- а) АТФМ мјере:
- 1) спречавају прекомјерне захтјеве у ваздушном саобраћају у односу на декларисани капацитет контроле ваздушног саобраћаја (АТC) у секторима и на аеродромима;
 - 2) користе ЕАТМН капацитете у највећој могућој мјери да би се оптимизовала

- ефикасност EATMN, а негативни ефекти на операторе смањили на минимум;
- 3) оптимизују EATMN капацитет који је омогућен кроз развој и примјену мјера за унапређење капацитета од стране ATS јединица;
- 4) подржавају управљање критичним догађајима;
- б) локалне јединице за ATFM и централна јединица за ATFM сматрају се дијелом ATFM функције.
- (3) При додјели ATFM слотова за полијетање, летовима се даје приоритет у складу са њиховим планираним редослиједом уласка на локацију на којој се примјењују ATFM мјере, осим ако посебне околности не захтијевају примјену других правила приоритета која су званично договорена и од користи за EATMN.
- (4) Став (3) овог члана може се примијенити на летове који не могу прихватити могућност преусмјеравања у циљу избјегавања или растерећења оптерећених области, узимајући у обзир локацију и димензије оптерећених области.

Члан 4.

(Опште обавезе пружаоца услуга ATFM)

- (1) Пружалац услуга ATFM обезбјеђује да је ATFM функција доступна учесницима из члана 1. став (3) овог правилника 24 часа дневно.
- (2) Дефинисање и примјена ATFM мјера су усклађени са захтјевима безбједности (security) и одбране Босне и Херцеговине како би се обезбиједила ефикасност у планирању, додјели и употреби ваздушног простора на корист свих учесника из члана 1. став (3) овог правилника.
- (3) Како би се оптимизовала употреба ваздушног простора, успостављају се досљедне процедуре за сарадњу између учесника укључених у ATFM функцију, ATS јединица и субјеката укључених у управљање ваздушним простором.
- (4) Пружалац услуга у ваздушној пловидби израђује заједнички референтни документ који садржи политике, поступке и описе рутне и саобраћајне оријентације. Када је примјењиво, објављивање доступности рута у зборницима ваздухопловних информација је у потпуности усклађено са заједничким референтним документом.
- (5) Заједнички поступци за захтијевање изузећа од ATFM слотова за полијетање се израђују у складу са захтјевима ICAO стандарда наведеним у Анексу овог правилника. Ови поступци се усклађују са централном јединицом за ATFM и објављују у зборницима ваздухопловних информација.

Члан 5.

(Обавезе пружаоца услуга ATFM према централној јединици за ATFM)

Пружалац услуга ATFM обезбјеђује да централна јединица за ATFM:

- а) оптимизује укупне ефекте учинка на EATMN кроз планирање, координацију и примјену ATFM мјера;
- б) обавља консултације са операторима у вези са дефинисањем ATFM мјера;
- ц) обезбјеђује ефективну примјену ATFM мјера заједно са локалним ATFM јединицама;
- д) у координацији са локалним ATFM јединицама, одређује алтернативна преусмјеравања ради избјегавања или растерећења оптерећених области,

узимајући у обзир укупне ефекте учинка на EATMN;

- е) нуди преусмјеравање за оне летове који би оптимизовали ефекат из тачке д) овог члана;
- ф) благовремено пружа информације операторима и ATS јединицама о ATFM, укључујући:
- 1) планиране ATFM мјере,
 - 2) утицај ATFM мјера на вријеме полијетања и профил лета појединачних летова;
- г) прати догађаје у вези са недостајућим плановима лета и вишеструко поднијетим плановима лета;
- х) обуставља план лета када, узимајући у обзир временску толеранцију, додијелени ATFM слот за полијетање не може да се испуни, а није познато ново предвиђено вријеме почетка вожења ваздухоплова;
- и) прати број изузећа која су одобрена у складу са чланом 4. став (5) овог правилника.

Члан 6.

(Опште обавезе ATS јединица)

- (1) Када се ATFM мјера мора примијенити, ATS јединице се преко локалне ATFM јединице усклађују са централном јединицом за ATFM како би се обезбиједило да се при избору мјера уважава оптимизација укупних ефеката учинка на EATMN.
- (2) Када је потребно, ATS пријавни бирои олакшавају размјену информација између пилота или оператора и локалне или централне јединице за ATFM.
- (3) ATS јединице обезбјеђују да се ATFM мјере примјењене на аеродромима координишу са одговарајућим управним тијелима аеродрома, како би се обезбиједила ефикасност у планирању и коришћењу аеродрома у корист свих учесника из члана 1. став (3) овог правилника.
- (4) ATS јединице преко локалне ATFM јединице обавјештавају централну јединицу за ATFM о свим догађајима који могу имати утицаја на капацитет контроле ваздушног саобраћаја или на захтјеве ваздушног саобраћаја.
- (5) ATS јединице достављају централној јединици за ATFM следеће податке и њихова наконна ажурирања, благовремено и обезбјеђујући њихов квалитет:
- а) расположивост ваздушног простора и структура рута;
 - б) конфигурације и активације сектора ATS јединица;
 - ц) времена вожења на аеродрому;
 - д) капацитете сектора контроле ваздушног саобраћаја и аеродрома;
 - е) расположивост рута, укључујући расположивост постигнуту примјеном флексибилног коришћења ваздушног простора, у складу са Правилником о утврђивању правила за флексибилно коришћење ваздушног простора ("Службени гласник БиХ", број 88/23);
 - ф) ажуриране позиције у лету;
 - г) одступања од планова лета;
 - х) расположивост ваздушног простора, укључујући расположивост постигнуту примјеном флексибилног коришћења ваздушног простора, у складу са Правилником о утврђивању правила за флексибилно коришћење ваздушног простора;
 - и) стварна времена полијетања.
- (6) Подаци из става (5) овог члана су доступни учесницима из члана 1. став (3) овог правилника и достављају се

централној јединици за ATFM и просљеђују се од ње, без накнаде.

- (7) ATS јединица на аеродрому полијетања обезбјеђује:
- кад лет подлијеже ATFM слоту за полијетање, да се тај слот укључује као дио одобрења контроле ваздушног саобраћаја;
 - да се летови придржавају ATFM слотова за полијетање;
 - да се летовима, који се не придржавају својих очекиваних времена почетка вожења, узимајући у обзир успостављено вријеме толеранције, не издаје одобрење за полијетање;
 - да се летовима, чији су планови лета одбијени или обустављени, не издаје одобрење за полијетање.

Члан 7.

(Опште обавезе оператора)

- Сваки намјеравани лет мора да буде обухваћен јединственим планом лета. Достављени план лета исправно одражава намјеравани профил лета.
- Све одговарајуће ATFM мјере и њихове измјене су уграђене у планирани лет и саопштавају се пилоту.
- При полијетању са аеродрома који не подлијеже ATFM слоту за полијетање, оператори су одговорни за придржавање очекиваног времена почетка вожења, узимајући у обзир временску толеранцију, у складу са захтјевима ICAO стандарда наведеним у Анексу овог правилника.
- У случају да је план лета обустављен у складу са чланом 5. став (1) тачка (х) овог правилника, предметни оператор је дужан да обезбиједи ажурирање или отказивање плана лета.

Члан 8.

(Опште обавезе управног тијела аеродрома)

Управна тијела аеродрома обавјештавају централну јединицу за ATFM директно или посредством локалне ATFM јединице или ATS јединице, или комбиновано, о свим догађајима који могу да утичу на капацитет контроле ваздушног саобраћаја или захтјеве ваздушног саобраћаја. Ова тијела информишу локалну ATFM јединицу и ATS јединице ако је обавјештавање извршено директно.

Члан 9.

(Усклађеност између планова лета и аеродромских слотова)

- Пружалац услуга ATFM обезбјеђује да централна јединица за ATFM или локална ATFM јединица прије обављања лета, на захтјев аеродромског координатора слотова или управног тијела координисаног аеродрома, достави прихваћени план лета за лет који се изводи са тог аеродрома. Аеродромски координатор слотова или управно тијело координисаног аеродрома обезбјеђују приступ прихваћеним плановима лета које је доставила централна јединица за ATFM или локалне ATFM јединице.
- Прије лета, оператори достављају аеродромима полијетања и слијетања неопходне информације како би се омогућило повезивање ознаке лета, која је садржана у плану лета, и ознаке лета која је пријављена за одговарајући аеродромски слот.
- Сваки оператор, управно тијело аеродрома и ATS јединица имају право да пријаве аеродромском координатору слотова о учесталом извођењу услуга ваздушног превоза у временима која се значајно разликују од додијељених аеродромских слотова, или уз употребу слотова на начин који се битно разликује од оног који је наведен у вријеме додјеливања, уколико то

доводи у питање операције аеродрома или ваздушног саобраћаја.

- (4) Пружалац услуга ATFM обезбјеђује да централна јединица за ATFM пријави аеродромском координатору слотова о учесталом извођењу услуга ваздушног превоза у временима која се значајно разликују од додијељених аеродромских слотова, или уз употребу слотова на начин који се битно разликује од оног који је наведен у вријеме додјеливања, уколико то доводи у питање рад ATFM.

Члан 10.

(Обавезе у вези са критичним догађајима)

- Пружалац услуга ATFM обезбјеђује да централна јединица за ATFM успостави и објави ATFM поступке за рад у случају критичних догађаја, како би се поремећај у EATMN свео на најмању могућу мјеру.
- Током припрема за критичне догађаје, ATS јединице и управна тијела аеродрома усклађују важност и садржај поступака за ванредне ситуације са операторима погођеним критичним догађајима, укључујући свако прилагођавање правилима приоритета. Поступци за ванредне ситуације обухватају:
 - организационе споразуме и споразуме координације;
 - ATFM мјере за управљање приступом угроженим областима ради спречавања прекомјерних саобраћајних захтјева у односу на декларисани капацитет читавог ваздушног простора, његовог дијела или одређеног аеродрома;
 - околности, услове и поступке за примјену правила приоритета за летове, поштујући основне интересе безбједности и одбрамбене политике Босне и Херцеговине;
 - поступке за враћање у пређашње стање.

Члан 11.

(Праћење усклађености са ATFM мјерама)

- Пружалац услуга ATFM обезбјеђује да ATS јединице на аеродромима полијетања, на којима усклађеност одлазног саобраћаја са ATFM слотовима за полијетање износи 80% годишње или мање, достављају одговарајуће информације о неусклађености и предузетим радњама како би се обезбиједила усклађеност са ATFM слотовима за полијетање. Предузете радње морају да буду наведене у извјештају који дотични пружалац услуга ATFM подноси BHDCA.
- ATS јединица на одређеном аеродрому обезбјеђује релевантне информације о сваком неуважавању одбијања или обуставе плана лета на том аеродрому, као и предузетим радњама да се уважавање обезбиједи. Предузете радње су наведене у извјештају који пружалац услуга ATFM подноси BHDCA.
- BHDCA обезбјеђује да:
 - централна јединица за ATFM упозори пружаоца услуга ATFM који одобрава изузећа код више од 0,6% годишњих полијетања у Босни и Херцеговини;
 - када је пружалац услуга ATFM упозорен сходно тачки а) овог става, он израђује извјештај са детаљима одобрених изузећа који подноси BHDCA.
- Пружалац услуга ATFM обезбјеђује да у случају неусклађености са ATFM мјерама, које произилазе из примјене члана 5. тачка г) овог правилника, централна

- јединица за ATFM обавјештава дотичног оператора о таквој неусклађености.
- (5) Оператори подносе извјештај централној јединици за ATFM за сваку неусклађеност са ATFM мјерама, наводећи детаље околности које су довеле до недостајућег плана лета или вишеструких планова лета, као и предузете радње како би се таква неусклађеност исправила.
- (6) Пружалац услуга ATFM обезбјеђује да централна јединица за ATFM израђује годишњи извјештај са детаљима о недостајућим плановима лета или поднијетим вишеструким плановима лета, те да извјештај достави BHDCA.
- (7) BHDCA спроводи годишњи преглед придржавања ATFM мјерама како би се обезбиједило да учесници из члана 1. став (3) овог правилника побољшавају ниво придржавања тим мјерама.

Члан 12.

(Процјена учинка)

- (1) Приликом примјене члана 11. овог правилника, пружалац услуга ATFM обезбјеђује да централна јединица за ATFM израђује годишње извјештаје о квалитету ATFM, који обухватају детаље о:
- узроцима ATFM мјера;
 - утицају ATFM мјера;
 - придржавању ATFM мјерама;
 - доприносу учесника из члана 1. став (3) овог правилника оптимизацији укупног утицаја на мрежу.
- (2) Пружалац услуга ATFM обезбјеђује да централна јединица за ATFM успостави и одржава архиву ATFM података из члана 6. став (5) овог правилника, планова лета, оперативних дневника и одговарајућих повезаних података.
- (3) Подаци из става (2) овог члана се чувају двије године од њиховог подношења и стављају се на располагање BHDCA, пружаоцу услуга ATFM, ATS јединицама и операторима.
- (4) Подаци из става (2) овог члана стављају се на располагање аеродромским координаторима и операторима аеродрома, као помоћ у њиховој редовној процјени декларисаног капацитета.

Члан 13.

(Захтјеви из безбједности ваздушне пловидбе)

Пружалац услуга ATFM обезбјеђује да се спроводи процјена безбједности ваздушне пловидбе, укључујући идентификацију опасности, процјену и ублажавање ризика, прије увођења било каквих значајних промјена у ATFM системе и поступке, укључујући процјену процеса управљања безбједношћу (safety) који се односи на комплетан животни циклус система управљања ваздушним саобраћајем.

Члан 14.

(Додатни захтјеви)

- (1) BHDCA обезбјеђује да је особље учесника из члана 1. став (3) овог правилника, које је укључено у ATFM активности:
- упознато са одредбама овог правилника;
 - одговарајуће обучено и компетентно за обављање својих послова.
- (2) BHDCA предузима неопходне мјере како би обезбиједила да учесници из члана 1. став (3) овог правилника, који су одговорни за обављање ATFM функција:

- развију и одржавају оперативне приручнике који садрже неопходне инструкције и информације које омогућавају оперативном особљу примјену одредаба овог правилника;
- обезбиједе да су ови приручници досљедни, доступни и ажурирани;
- обезбиједе да су радне методе и оперативни поступци усклађени са овим правилником.

Члан 15.

(Престанак важења прописа)

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о управљању протоком ваздушног саобраћаја ("Службени гласник БиХ", број 20/19).

Члан 16.

(Ступање на снагу)

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ".

Број 1-3-02-3-1032-6/25

11. фебруара 2026. године

Бања Лука

Генерални директор

Зорислав Ивановић, с.р.

АНЕКС

Листа одредаба ИКАО за потребе управљањем протоком ваздушног саобраћаја

- Поглавље 3. став 3.7.5 (Управљање протоком ваздушног саобраћаја) Анекса 11 Чикашке конвенције - Услуге у ваздушном саобраћају (14. издање, јул 2016. године, укључујући амандман бр. 50А).
- Поглавље 3. (капацитет система ATS и управљање протоком ваздушног саобраћаја) ИКАО документа 4444, Поступци за услуге у ваздушној пловидби - Управљање ваздушним саобраћајем (PANS-ATM) (16. издање, 2016. године, укључујући амандман бр. 7А).
- Поглавље 8. став 8.3 (изузећа од додјеле ATFM слота) ИКАО документа 7030, Европске (EUR) регионалне допунске процедуре (5. издање, 2008. године).
- Поглавље 8. став 8.4 1.ц) (Придржавање ATFM мјера од стране оператора ваздухоплова) ИКАО документа 7030, Европске (EUR) регионалне допунске процедуре (5. издање, 2008. године).
- Поглавље 2. став 2.3.2 (Измјене у EOBT) ИКАО документа 7030, Европске (EUR) регионалне допунске процедуре (5. издање, 2008. године).

INSTITUCIJA OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE

416

Na osnovu člana 4a. stav (7) Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 32/00, 19/02, 35/04, 32/06, 50/08 i 61/23), člana 36. Poslovnika o radu Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine (broj Oi-K-BL-441/16 od 23.08.2016. godine), Ombudsmeni za ljudska prava Bosne i Hercegovine, na 1. vanrednoj sjednici održanoj 04.02.2026. godine, donose

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O VRŠENJU POSLOVA PREVENTIVNOG MEHANIZMA ZA SPREČAVANJE MUČENJA I DRUGIH OKRUTNIH, NEČOVJEČNIH ILI PONIŽAVAJUĆIH POSTUPAKA I KAZNI U BOSNI I HERCEGOVINI

Члан 1.

Ovim Pravilnikom vrši se izmjena Pravilnika o vršenju poslova Preventivnog mehanizma za sprečavanje mučenja i drugih

окрутних, неčovјечних или понижавајућих поступака и казни у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 62/24).

Члан 2.

У члану 12. досадашњи став 5. брише се.

Досадашњи ставови 6., 7., 8. и 9. постају ставови 5., 6., 7. и 8.

Члан 3.

- (1) Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објаве у "Службеном гласнику БиХ".
- (2) Након ступања на снагу Правилник се објављује на интернет страници Институције омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине.

Омбудсмани
Босне и Херцеговине

Нивес Јукић, с. р.

Број Ои-К-БЛ-148-1/26
04. фебруара 2026. године

Др. Невенко Вранјеш, с. р.
Др. Јасминка Дžумхур, с. р.

На основу члана 4а. став (7) Закона о омбудсману за људска права Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 32/00, 19/02, 35/04, 32/06, 50/08 и 61/23), члана 36. Пословника о раду Институције омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине (број Ои-К-БЛ-441/16 од 23.08.2016. године), Омбудсмани за људска права Босне и Херцеговине, на 1. ванредној сједници одржаној 04.02.2026. године, доносе

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ВРШЕЊУ ПОСЛОВА ПРЕВЕНТИВНОГ МЕХАНИЗМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ МУЧЕЊА И ДРУГИХ ОКРУТНИХ, НЕЧОВЈЕЧНИХ ИЛИ ПОНИЖАВАЈУЋИХ ПОСТУПАКА И КАЗНИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Чланак 1.

Овим Правилником врши се измјена Правилника о вршењу послова Превентивног механизма за спречавање мучења и других окрутних, неčovјечних или понижавајућих поступака и казни у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 62/24).

Чланак 2.

У чланку 12. досадашњи ставак 5. брише се.

Досадашњи ставци 6., 7., 8. и 9. постају ставци 5., 6., 7. и 8.

Чланак 3.

- (1) Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објаве у "Службеном гласнику БиХ".

- (2) Након ступања на снагу Правилник се објављује на интернет страници Институције омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине.

Омбудсмани
Босне и Херцеговине
Нивес Јукић, в. р.

Број Ои-К-БЛ-148-1/26
04. вељаће 2026. године

Др. Невенко Вранјеш, в. р.
Др. Јасминка Дžумхур, в. р.

На основу члана 4а. став (7) Закона о омбудсмену за људска права Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 32/00, 19/02, 35/04, 32/06, 50/08 и 61/23), члана 36. Пословника о раду Институције омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине (број Ои-К-БЛ-441/16 од 23.08.2016. године), Омбудсмени за људска права Босне и Херцеговине, на 1. ванредној сједници одржаној 04.02.2026. године, доносе

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ВРШЕЊУ ПОСЛОВА ПРЕВЕНТИВНОГ МЕХАНИЗМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ МУЧЕЊА И ДРУГИХ ОКРУТНИХ, НЕЧОВЈЕЧНИХ ИЛИ ПОНИЖАВАЈУЋИХ ПОСТУПАКА И КАЗНИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Члан 1.

Овим Правилником врши се измјена Правилника о вршењу послова Превентивног механизма за спречавање мучења и других окрутних, неčovјечних или понижавајућих поступака и казни у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 62/24).

Члан 2.

У члану 12. досадашњи став 5. брише се.

Досадашњи ставови 6., 7., 8. и 9. постају ставови 5., 6., 7. и 8.

Члан 3.

- (1) Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објаве у "Службеном гласнику БиХ".
- (2) Након ступања на снагу Правилник се објављује на интернет страници Институције омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине.

Омбудсмани
Босне и Херцеговине
Нивес Јукић, с. р.

Број Ои-К-БЛ-148-1/26
04. фебруара 2026. године

Др. Невенко Вранјеш, с. р.
Др. Јасминка Дžумхур, с. р.

SADRŽAJ

PREDSTAVNIČKI DOM**PARLAMENTARNE SKUPŠTINE****BOSNE I HERCEGOVINE**

- 393 Odluka o dodjeli sredstava interventne tekuće rezerve (bosanski jezik) 1
 Odluka o dodjeli sredstava interventne tekuće pričuve (hrvatski jezik) 1
 Odluka o dodjeli sredstava interventne tekuće rezerve (srpski jezik) 2
 394 Odluka o dodjeli sredstava interventne tekuće rezerve (bosanski jezik) 2
 Odluka o dodjeli sredstava interventne tekuće pričuve (hrvatski jezik) 2
 Odluka o dodjeli sredstava interventne tekuće rezerve (srpski jezik) 3
 395 Odluka o dodjeli sredstava interventne tekuće rezerve (bosanski jezik) 3
 Odluka o dodjeli sredstava interventne tekuće pričuve (hrvatski jezik) 3
 Odluka o dodjeli sredstava interventne tekuće rezerve (srpski jezik) 4

PREDSJEDNIŠTVO**BOSNE I HERCEGOVINE**

- 396 Odluka o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika (bosanski jezik) 4
 Odluka o Povjerenstvu za očuvanje nacionalnih spomenika (hrvatski jezik) 6
 Odluka o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika (srpski jezik) 8

VIJEĆE MINISTARA**BOSNE I HERCEGOVINE**

- 397 Rješenje o razrješenju direktora Arhiva Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 10
 Rješenje o razrješenju ravnatelja Arhiva Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 10
 Rješenje o razrješenju direktora Arhiva Bosne i Hercegovine (srpski jezik) 10
 398 Rješenje o razrješenju zamjenika direktora Arhiva Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 10
 Rješenje o razrješenju zamjenika ravnatelja Arhiva Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 10
 Rješenje o razrješenju zamjenika direktora Arhiva Bosne i Hercegovine (srpski jezik) 10
 399 Rješenje o imenovanju direktora Arhiva Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 11
 Rješenje o imenovanju ravnatelja Arhiva Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 11
 Rješenje o imenovanju direktora Arhiva Bosne i Hercegovine (srpski jezik) 11
 400 Rješenje o imenovanju zamjenika direktora Arhiva Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 11
 Rješenje o imenovanju zamjenika ravnatelja Arhiva Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 11
 Rješenje o imenovanju zamjenika direktora Arhiva Bosne i Hercegovine (srpski jezik) 12
 401 Rješenje o razrješenju direktora Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) 12
 Rješenje o razrješenju direktora Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) 12

Rješenje o razrješenju direktora Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini (srpski jezik) 12

- 402 Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) 12

Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti direktora Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) 12

Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini (srpski jezik) 13

KONKURENCIJSKO VIJEĆE**BOSNE I HERCEGOVINE**

- 403 Rješenje broj UP-01-26-1-017-15/24 (bosanski jezik) 13

Rješenje broj UP-01-26-1-017-15/24 (hrvatski jezik) 16

Rješenje broj УП-01-26-1-017-15/24 (srpski jezik) 18

AGENCIJA ZA POŠTANSKI PROMET**BOSNE I HERCEGOVINE**

- 404 Rješenje broj UP1-01-03-1-29-1-1-7/26 (bosanski jezik) 21

Rješenje broj UP1-01-03-1-29-1-1-7/26 (hrvatski jezik) 22

Rješenje broj УП1-01-03-1-29-1-1-7/26 (srpski jezik) 23

AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE**BOSNE I HERCEGOVINE**

- 405 Rješenje broj UP-1-50-4-50-7/25 (bosanski jezik) 24

Rješenje broj UP-1-50-4-50-7/25 (hrvatski jezik) 26

Rješenje broj УП-1-50-4-50-7/25 (srpski jezik) 29

- 406 Rješenje broj UP-1-50-4-52-8/25 (bosanski jezik) 31

Rješenje broj UP-1-50-4-52-8/25 (hrvatski jezik) 34

Rješenje broj УП-1-50-4-52-8/25 (srpski jezik) 36

- 407 Rješenje broj UP-1-50-4-58-7/25 (bosanski jezik) 39

Rješenje broj UP-1-50-4-58-7/25 (hrvatski jezik) 41

Rješenje broj УП-1-50-4-58-7/25 (srpski jezik) 44

- 408 Rješenje broj UP-1-50-4-61-5/25 (bosanski jezik) 47

Rješenje broj UP-1-50-4-61-5/25 (hrvatski jezik) 49

Rješenje broj УП-1-50-4-61-5/25 (srpski jezik) 52

- 409 Rješenje broj UP-1-50-4-62-6/26 (bosanski jezik) 54

Rješenje broj UP-1-50-4-62-6/26 (hrvatski jezik) 57

Rješenje broj УП-1-50-4-62-6/26 (srpski jezik) 59

- 410 Rješenje broj UP-1-50-4-63-4/25 (bosanski jezik) 62

Rješenje broj UP-1-50-4-63-4/25 (hrvatski jezik) 64

Rješenje broj УП-1-50-4-63-4/25 (srpski jezik) 67

AGENCIJA ZA STATISTIKU**BOSNE I HERCEGOVINE**

- 411 Saopćenje o prosječnoj mjesečnoj bruto plaći zaposlenih u Bosni i Hercegovini za decembar 2025. godine (bosanski jezik) 69

Priopćenje o prosječnoj mjesečnoj bruto plaći zaposlenih u Bosni i Hercegovini za prosinac 2025. godine (hrvatski jezik) 70

Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj бруто плати запослених у босни и херцеговини за децембар 2025. године (srpski jezik) 70

412	Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto plaći zaposlenih u Bosni i Hercegovini za decembar 2025. godine (bosanski jezik)	70	DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE	
	Priopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto plaći zaposlenih u Bosni i Hercegovini za prosinac 2025. godine (hrvatski jezik)	70	415 Pravilnik o upravljanju protokom zračnog prometa (bosanski jezik)	71
	Saopštenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto плати запослених у Босни и Херцеговини за децембар 2025. године (српски језик)	70	Pravilnik o upravljanju protokom zračnog prometa (hrvatski jezik)	75
		70	Правилник о управљању протоком ваздушног саобраћаја (српски језик)	79
413	Saopćenje o prosječnoj bruto plaći zaposlenih u Bosni i Hercegovini u 2025. godini (bosanski jezik)	70	INSTITUCIJA OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE	
	Priopćenje o prosječnoj bruto plaći zaposlenih u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu (hrvatski jezik)	70	416 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o vršenju poslova Preventivnog mehanizma za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, nečovječnih ili ponižavajućih postupaka i kazni u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)	83
	Saopštenje o prosječnoj bruto плати запослених у Босни и Херцеговини за 2025. годину (српски језик)	71	Pravilnik o izmjenama Pravilnika o vršenju poslova Preventivnog mehanizma za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, nečovječnih ili ponižavajućih postupaka i kazni u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)	84
414	Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj neto plaći zaposlenih u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu (bosanski jezik)	71	Правилник о измјенама Правилника о вршењу послова Превентивног механизма за спречавање мучења и других окупних, нечовјечних или понижавајућих поступака и казни у Босни и Херцеговини (српски језик)	84
	Priopćenje o prosječnoj isplaćenoj neto plaći zaposlenih u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu (hrvatski jezik)	71		
	Saopštenje o prosječnoj isplaćenoj neto плати запослених у Босни и Херцеговини за 2025. годину (српски језик)	71		

Službeni List - Naslovna Stranica x +

← → ↻ ↗ ▲ Није безбедно | sluzbenilist.ba

SLUŽBENILISTBIH
JP NIO Službeni List
Bosne i Hercegovine

Jezik ▾ Službena glasila ▾ Oglašavanje Pretraga Vijesti Web shop Info ▾ Javne nabavke ▾

Naslovna stranica

Naslovna stranica

> Pretplata
 > Cjenovnik
 > Izdavaštvo
 > Info - historijat
 > Kontakt
 > Međun. saradnja
 > Korisni linkovi
 > Oglasni dio

USTAVNI SUSTAV I USTAVNI USTROJ PRAVOSUĐA U BOSNI I HERCEGOVINI - 4. izmijenjeno i dopunjeno izdanje < >

Službeni glasnik BiH
 broj 12/26
ČLAN KOLEGIJUMA DOMA NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH
 ODLUKU O DODJELI SREDSTAVA INTERVENTNE TEKUĆE REZERVE
UPRAVA BOSNE I HERCEGOVINE ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA
 PROGRAM POSEBNOG NADZORA (SISTEMSKE KONTROLE) KARANTINSKIH ŠTETNIH ORGANIZAMA NA KROMPIRU U

Službene novine Federacije BiH
 broj 13/26
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
 ODLUKU O UTVRĐIVANJU IZVODA IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA BIRAČE KOJI ĆE GLASATI PUTEM MOBILNOG TIMA ZA PRIJEVREMENE IZBORE ZA NAČELNIKA OPĆINE VAREŠ
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Službene novine Kantona Sarajevo
 broj 7/26
VLADA KANTONA SARAJEVO
 ODLUKU O OPOZIVU PUNOMOĆI DATE RADI VRŠENJA OVLAŠTENJA SKUPŠTINE U KANTONALNOM JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU "SARAJEVOGAS" D.O.O. SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
 ODLUKU O RASKIDU UGOVORA O KONCESIJI ZA

Međunarodni ugovori
 broj 1/26
PREDSEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
 ODLUKU O RATIFIKACIJI UGOVORA O GRANTU (GRCF2 W2 E2 - ENERGETSKA EFIKASNOST JAVNIH ZGRADA U TUZLANSKOM KANTONU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ KOJI SE ODNOSI NA INVESTICIJSKI GRANT IZ EVROPSKOG ZAJEDNIČKOG FONDA ZA ZAPADNI BALKAN

JP NIO
 Službeni list BiH
 Dž. Bijedića 39/III
 71000 Sarajevo, BiH
 tel/fax:
 +387 33 72 20 30
 e-pošta:
Sluzbeni.list.BiH


ITC INTERNATIONAL
 INSTITUT ZA TRGOVINSKO PRAVO I
 POSREDOVANJE U PROMETU
 NEPOKRETNOSTI I POSREDOVANJE U PROMETU
 NEPOKRETNOSTI I POSREDOVANJE U PROMETU
 NEPOKRETNOSTI I POSREDOVANJE U PROMETU

BAZA PRAVNIH AKATA

Registri objavljenih glasila

→ Prijava
 → Registracija
 → Zaboravljena šifra

SLUŽBENI GLASNIK BOSNE I HERCEGOVINE
Izdanje na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Издање на босанском, хрватском и српском језику

SLUŽBENI GLASNIK

BOSNE I HERCEGOVINE

Izdavač: JP NIO Službeni list BiH
Dž. Bijedića 39/III, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Direktor i odgovorni urednik: Dragan Prusina
Tehnička priprema: Uredništvo JP NIO Službeni list BiH
Štampa: UNIONINVESTPLASTIKA d. d. Sarajevo
Za štampariju: Muhamed Mirvić
Telefoni:
Centrala: 033 72 20 30
Direktor: 033 72 20 61
Uredništvo: 033 72 20 38
Računovodstvo: 033 72 20 48
Služba za pravne i opće poslove: 033 72 20 51
Pretpłata: 033 72 20 54
Oglasni odjel: 033 72 20 49 i 72 20 50
Komercijala sa poslovnicom i prodajom: 033 72 20 43

Pretpłata se utvrđuje polugodišnje, a upłata se vrši UNAPRIJED u korist računa:
UNICREDIT BANK DD 338-320-22000052-11
ASA BANKA DD Sarajevo 134-470-10067655-09
ADDIKO BANK AD
Banja Luka, filijala Brčko 552-000-00000017-12
RAIFFEISEN BANK DD BiH Sarajevo 161-000-00071700-57
Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska lista.
Identifikacijski broj 4200226120002
Porezni broj 01071019
PDV broj 200226120002
Pretpłata za I polugodište 2026. godine na "Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" 120,00 KM.
Web izdanje: <http://www.sluzbenilist.ba>
Godišnja pretpłata 240,00 KM po korisniku
e-mail: redakcija@sllist.ba - ogłasi@sllist.ba - pretpłata@sllist.ba - racunovodstvo@sllist.ba - jnb.komercijala@sllist.ba